


**Civil Engineering and Development Department**

**EP-451/2013 Trunk Road T2  
Updated Baseline Environmental  
Monitoring Report**

October 2020

(Version 1.2)

Approved By



(Environmental Team Leader:

Mr. KS Lee)

**REMARKS:**

The information supplied and contained within this report is, to the best of our knowledge, correct at the time of printing.

CINOTECH accepts no responsibility for changes made to this report by third parties

**CINOTECH CONSULTANTS LTD**

Room 1710, Technology Park,  
18 On Lai Street,  
Shatin, NT, Hong Kong  
Tel: (852) 2151 2083 Fax: (852) 3107 1388  
Email: [info@cinotech.com.hk](mailto:info@cinotech.com.hk)

## TABLE OF CONTENTS

|   | <b>Page</b> |
|---|-------------|
| <b>EXECUTIVE SUMMARY.....</b>                                 | <b>1</b>    |
| Air Quality.....  | 1           |
| Noise.....  | 1           |
| <b>1 INTRODUCTION.....</b>                                    | <b>3</b>    |
| Background.....   | 3           |
| Purpose of the Report .....                                   | 4           |
| Structure of the Baseline Monitoring Report .....             | 5           |
| <b>2 AIR QUALITY .....</b>                                    | <b>6</b>    |
| Monitoring Requirement .....                                  | 6           |
| Monitoring Locations .....                                    | 6           |
| Monitoring Equipment .....                                    | 6           |
| Monitoring Parameters and Frequency.....                      | 7           |
| Results and Observations .....                                | 9           |
| Observations .....  | 11          |
| Action and Limit Levels .....                                 | 11          |
| <b>3 NOISE.....</b>   | <b>13</b>   |
| Monitoring Requirements.....                                  | 13          |
| Monitoring Locations .....                                    | 13          |
| Monitoring Equipment .....                                    | 13          |
| Monitoring Parameters, Frequency and Duration .....           | 13          |
| Monitoring Methodology and QA/QC Procedure .....              | 14          |
| Results and Observations .....                                | 15          |
| Results .....   | 15          |
| Action and Limit Levels .....                                 | 17          |
| <b>4 REVISIONS FOR INCLUSION IN THE EM&amp;A MANUAL .....</b> | <b>19</b>   |
| <b>5 CONCLUSIONS.....</b>                                     | <b>20</b>   |

## **LIST OF FIGURES**

- Figure 1      Site Layout Plan  
Figure 2      Location of Air Quality and Noise Monitoring Stations

## **LIST OF TABLES**

- Table I      Baseline Air Quality Monitoring Period  
Table II      Baseline Noise Monitoring Period  
Table 2.1      Air Quality Monitoring Locations  
Table 2.2      Air Quality Monitoring Equipment  
Table 2.3      Frequency and Parameters of Air Quality Monitoring  
Table 2.4      Summary of the Representative of the Baseline Air Quality Monitoring Results  
Table 2.5      Baseline Air Quality Monitoring Period  
Table 2.6      Summary of Baseline 1-hour TSP Monitoring Results  
Table 2.7      Summary of Baseline 24-hour TSP Monitoring Results  
Table 2.8      Influencing Factors at Air Quality Monitoring Stations  
Table 2.9      Action and Limit Levels for Air Quality (TSP)  
Table 2.10      Action and Limit Levels for 1-hour TSP  
Table 2.11      Action and Limit Levels for 24-hour TSP  
Table 3.1      Noise Monitoring Stations  
Table 3.2      Noise Monitoring Equipment  
Table 3.3      Frequency and Parameters of Noise Monitoring  
Table 3.4      Type of Measurement  
Table 3.5      Summary of the Representative of the Baseline Noise Monitoring Results  
Table 3.6      Baseline Noise Monitoring Period  
Table 3.7      Summary of Daytime Noise Monitoring Results in Kai Tak (on All Days)  
Table 3.8      Summary of Daytime Noise Monitoring Results (Normal Weekdays)  
Table 3.9      Summary of Evening-Time & Daytime (Holidays) Noise Monitoring Results  
Table 3.10      Summary of Night-Time Noise Monitoring Results  
Table 3.11      Influencing Factors at Noise Monitoring Stations  
Table 3.12      Action Limit Levels for Noise during Construction Period

## **LIST OF APPENDICES**

- Appendix A1      Calibration Certificate for Air Quality Monitoring Equipment  
Appendix A2      1-hour TSP Baseline Monitoring Results  
Appendix A3      Graphical Presentation of Baseline 1-hour TSP Levels  
Appendix A4      24-hour TSP Baseline Monitoring Results  
Appendix A5      Graphical Presentation of Baseline 24-hour TSP Levels  
Appendix B1      Copies of Calibration Certificates for Noise Monitoring Equipment  
Appendix B2      Day-time 07:00-19:00hrs Baseline Noise Monitoring Data  
Appendix B3      Evening-time 19:00-23:00hrs and Holidays 07:00-19:00hrs Baseline Noise Monitoring Data  
Appendix B4      Night-time 23:00-07:00hrs of the next day Baseline Noise Monitoring Data  
Appendix B5      Graphical Presentation of Baseline Noise Levels  
Appendix C      Weather Conditions and Wind Data during Baseline Monitoring Period  
Appendix D      Baseline Environmental Monitoring Schedule

## EXECUTIVE SUMMARY

1. This is the Updated Baseline Monitoring Report prepared by Cinotech Consultants Ltd. for the Trunk Road T2 project. This report presents the findings of the previous submitted Baseline Monitoring Report on February 2016 for the baseline environmental monitoring works conducted at three monitoring locations, KTD1a, KTD2a and KER1a, in Kai Tak; and the latest air quality and noise baseline monitoring works conducted at two monitoring locations, CKL1 and CKL2, in Cha Kwo Ling. The baseline environmental monitoring works were performed between 20<sup>th</sup> January 2016 and 6<sup>th</sup> February 2016 for monitoring works in Kai Tak by the Environmental Team of Contract No. KL/2014/03, and between 10<sup>th</sup> March 2020 and 23<sup>rd</sup> March 2020 for monitoring works in Cha Kwo Ling by the Environmental Team of Contract No. ED/2018/04.

### Air Quality

2. The baseline air quality monitoring period for the parameters of 1-hour and 24-hour Total Suspended Particulates (TSP) conducted at KTD1a, KTD2a, KER1a, CKL1 and CKL2 as presented in **Table I**.

**Table I Baseline Air Quality Monitoring Period**

| Designated Monitoring Station  | Parameters              | Baseline Monitoring Period |
|--|-------------------------|----------------------------|
| KTD1a - Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        | 1-hour TSP, 24-hour TSP | 20/1/2016 – 3/2/2016       |
| KTD2a - G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) |                         |                            |
| KER1a - Site Boundary at Cheung Yip Street                               |                         | 10/3/2020 – 23/3/2020      |
| CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village                                     |                         |                            |
| CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village                                     |                         |                            |

3. During the monitoring, no major dust generating activities were undertaken in the vicinity of the monitoring stations for the monitoring works in Cha Kwo Ling. Data collected was reviewed and analyzed to determine the Action and Limit Levels for air quality during impact monitoring throughout the construction of the Project. Details of the methodology, locations and results are presented in the report.

### Noise

4. The baseline noise monitoring works for parameters of construction noise was conducted at the designated Noise Monitoring Stations as presented in **Table II**.

**Table II Baseline Noise Monitoring Period**

| Designated Monitoring Station  | Baseline Monitoring Period |
|--|----------------------------|
| KTD1a - Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        | 21/1/2016 – 6/2/2016       |
| KTD2a - G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) |                            |
| KER1a - Site Boundary at Cheung Yip Street                               |                            |
| CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village                                     |                            |
| CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village                                     |                            |

5. Noise levels at the designated monitoring stations were measured continuously for 24 hours for a period of 14 consecutive days. Monitoring data collected was reviewed and analyzed. Details of the locations and results are presented in this report. The baseline noise monitoring data was processed according to the following periods:

- Daytime: 0700-1900 hrs on normal weekdays
- Evening-time: 1900-2300 hrs
- Holiday-time: 0700-1900 hrs on holidays
- Night-time: 2300-0700 hrs of next day

## 1 INTRODUCTION

### Background

- 1.1 In 2009, Civil Engineering and Development Department (CEDD) commissioned a Kai Tak Development (KTD) – Trunk Road T2 and Infrastructure at South Apron. The assignment covers the provision of the Trunk Road T2 and its connections with the Central Kowloon Route (CKR) at the north apron area and the Tseung Kwan O – Lam Tin Tunnel (TKOLTT) to the south in the Cha Kwo Ling area.
- 1.2 The Trunk Road T2 project (hereinafter called “the Project”) is one of the designated projects under Schedule 2 of the EIAO proposed in the KTD. CEDD submitted the Project Profile (No. PP-379/2009) on 24 March 2009 for application for an EIA study brief for the Project under the EIAO. Accordingly, an EIA Study Brief (ESB-203/2009) for the Project was issued on 30 April 2009. The Environmental Impact Assessment (EIA) Report for the project was approved under the Environmental Impact Assessment Ordinance (EIAO) in September 2013. The corresponding Environmental Permit (EP) was issued in September 2013 (EP no.: EP-451/2013).
- 1.3 The scope of the Project comprises:
- a dual two-lane trunk road of approximately 3.0km long with about 2.7km of the trunk road in form of tunnel
  - ventilation buildings, installation works at the administration building and a traffic control and surveillance system; and
  - associated civil, electrical, mechanical, landscaping, environmental protection and mitigation works.

### Contracts involved in the project

- 1.4 The Contract No. KL/ 2014/03 - Kai Tak Development - Stage 3 Infrastructure Works for Development at the Southern Part of the Former Runway (“T2 Advance Works”), is the works package to construct an approximately 420m long supporting underground structure (SUS) underneath Shing Cheong Road and Cheung Yip Street. The EM&A programme under this Contract is governed by three EPs (EP-337/2009, EP-339/2009/A and EP-451/2013) and two EM&A Manuals (AEIAR-130/2009 and AEIAR-174/2013). The detail of works to be executed under this Contract and corresponding EPs can be found in the previous submitted baseline monitoring report in February 2016.
- 1.5 The Contract No. ED/2018/04 is the main contract of the Project (“T2 Main Works”). This Contract was commenced after the T2 Advance Works. The EM&A programme under this Contract is governed by the two EPs (EP-451/2013 and EP-458/2013/C) and two EM&A Manuals (AEIAR-174/2013 and AEIAR-173/2013). The work areas of the T2 Main Works are shown in **Figure 1** and the works to be executed under this Contract and EP-451/2013 are summarized as follows:

| Environmental Permit | Works Description |
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EP-451/2013 – Trunk Road T2 | <p><i><u>Trunk Road T2</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction of highway and sub-sea tunnel connecting between Central Kowloon Route and Cha Kwo Ling Tunnel</li> <li>• Western &amp; Eastern Ventilation Building</li> </ul> |
|-----------------------------|--|

**Monitoring Works in Kai Tak under EP-451/2013**

- 1.6 Under the contract of T2 Advance Works, the baseline monitoring works in Kai Tak under the EM&A Manual (AEIAR-174/2013) were conducted by the Environmental Team (ET) for the Contract No. KL/2014/03 at the approved relocated monitoring locations (EPD reference: EP2/K19/A/21 pt.5), namely KTD1a, KTD2a & KER1a. The monitoring locations KTD 2a and KER 1a were later relocated to new locations, i.e. KTD 2b and KER 1b (EPD reference: EP2/K19/A/21 pt.6 & pt.5) respectively, during the impact monitoring period. The data obtained from the baseline monitoring works completed in February 2016 by the ET of Contract No. KL/2014/03 would be adopted in the Baseline Monitoring Report for T2 Main Works.

**Monitoring Works in Cha Kwo Ling under EP-451/2013**

- 1.7 The environmental impact of the remaining works in Cha Kwo Ling, under EP-451/2013, shall be monitored at the two proposed stations, namely CKL1, CKL2, in accordance to the EM&A Manual (AEIAR-174/2013). The baseline and impact monitoring for the two proposed stations shall be conducted by the ET of T2 Main Works.
- 1.8 Cinotech Consultants Ltd. was designated as the Environmental Team (ET) to undertake the EM&A works in Cha Kwo Ling for the Project.

**Purpose of the Report**

- 1.9 The purpose of this “Updated Baseline Environmental Monitoring Report” (the “Report”) is to set out baseline levels for the air quality and noise in Cha Kwo Ling in accordance with the EM&A Manual (AEIAR-174/2013) of the Project. These baseline levels will be used as the basis for the impact and compliance monitoring during the construction period of the Project. This report mainly presents the monitoring locations, equipment, period, methodology, results and observations during the baseline period for monitoring works in Cha Kwo Ling and the monitoring results adopted from the baseline monitoring in Kai Tak.
- 1.10 Other relevant details for monitoring works in Kai Tak can be found in the previous submitted Baseline Monitoring Report.

## **Structure of the Baseline Monitoring Report**

1.11 The structure of the Report is as follows:

- Section 1: Introduction, purpose, background and the structure of the report.
- Section 2: Air Quality, which describes the baseline air quality monitoring.
- Section 3: Noise, which describes the baseline noise monitoring.
- Section 4: Conclusions

## 2 AIR QUALITY

### Monitoring Requirement

- 2.1 The air quality monitoring methodology is stipulated in Section 2 of the EM&A Manual (AEIAR-174/2013). In accordance with the EM&A Manual, baseline air quality monitoring (1-hour TSP and 24-hour average Total Suspended Particulate (TSP) levels) was carried out at five designated monitoring locations for at least 14 consecutive days prior to the commissioning of the construction works to obtain daily 24-hour TSP samples. 1-hour sampling was also done at least 3 times per day while highest dust impact was expected.

### Monitoring Locations

- 2.2 Baseline air quality monitoring was conducted at the five monitoring stations, as shown in **Figure 2**. **Table 2.1** describes the locations of the air quality monitoring stations.

**Table 2.1 Air Quality Monitoring Locations**

| Monitoring Stations | Location   |
|---------------------|--|
| KTD1a               | Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        |
| KTD2a               | G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) |
| KER1a               | Site Boundary at Cheung Yip Street                               |
| CKL1                | Flat 121 Cha Kwo Ling Village                                    |
| CKL2                | Flat 103 Cha Kwo Ling Village                                    |

### Monitoring Equipment

- 2.3 High Volume Samplers (HVS) in compliance with the specification stipulated in the EM&A Manual, section 2.2.1, were used to carry out 24-hour TSP monitoring. Direct reading dust meter were also used to measure 1-hour average TSP levels. The 1-hour sampling was determined by HVS to check the validity and accuracy of the results measured by direct reading method.
- 2.4 Wind data monitoring equipment was set at rooftop (about 41/F) of Yau Lai Estate Bik Lai House, Lam Tin for logging wind speed and wind direction such that the wind sensors were clear of obstructions or turbulence caused by building. The wind data monitoring equipment was re-calibrated at least once every six months and the wind directions were divided into 16 sectors of 22.5 degrees each. Wind data is attached in **Appendix C**. The meteorological data available from the nearest weather stations in Kai Tak and Cha Kwo Ling shall be adopted during impact air quality monitoring at the stations in Kai Tak and Cha Kwo Ling respectively.
- 2.5 **Table 2.2** summarizes the equipment to be used in the baseline air quality monitoring for monitoring works in Cha Kwo Ling. Copies of calibration certificates are attached in **Appendix A1**.

**Table 2.2 Air Quality Monitoring Equipment**

| <b>Equipment</b>      | <b>Model and Make</b>         | <b>Quantity</b> |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1-hour TSP Dust Meter | Sibata Model No.: LD-5R       | 2               |
| HVS Sampler           | TISCH Model: TE-5170          | 2               |
| Calibrator            | TISCH Model: TE-5025A         | 1               |
| Wind Anemometer       | Davis Weather Monitor II 7440 | 1               |

**Monitoring Parameters and Frequency**

- 2.6 **Table 2.3** summarizes the monitoring parameters, monitoring period and frequencies of baseline air quality monitoring.

**Table 2.3 Frequency and Parameters of Air Quality Monitoring**

| <b>Monitoring Stations</b>          | <b>Parameter</b> | <b>Period</b> | <b>Frequency</b>                    |
|-------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|
| KTD1a, KTD2a,<br>KER1a, CKL1 & CKL2 | 1-hour TSP       | 0700 – 1900   | 3 times/day for consecutive 14 days |
| KTD1a, KTD2a,<br>KER1a, CKL1 & CKL2 | 24-hour TSP      | 24 hours      | daily for consecutive 14 days       |

***1-hour TSP Monitoring*****Measuring Procedures**

- 2.7 The measuring procedures of the 1-hour dust meter are in accordance with the Manufacturer's Instruction Manual as follows:

(Sibata Model No.: LD-5R)

- The 1-hour dust meter is placed at least 1.3 meters above ground.
- Set POWER to “ON” and make sure that the battery level was not flash or in low level.
- Allow the instrument to stand for about 3 minutes and then the cap of the air sampling inlet has been released.
- Push the knob at MEASURE position.
- Set time/mode setting to [BG] by pushing the time setting switch. Then, start the background measurement by pushing the start/stop switch once. It will take 6 sec. to complete the background measurement.
- Push the time setting switch to change the time setting display to [MANUAL] at the bottom left of the liquid crystal display. Finally, push the start/stop switch to stop the measuring after 1 hour sampling.
- Information such as sampling date, time, count value and site condition were recorded during the monitoring period.

**Maintenance/Calibration**

2.8 The following maintenance/calibration is required for the 1-hour dust meter:

- Check and calibrate the meter by HVS to check the validity and accuracy of the results measured by direct reading method at 2-month intervals throughout all stages of the air quality monitoring.

***24-hour TSP Monitoring*****Instrumentation**

2.9 High volume samplers (HVS) (TISCH Model: TE-5170) complete with appropriate sampling inlets was employed for 24-hour TSP monitoring. The sampler was composed of a motor, a filter holder, a flow controller and a sampling inlet and its performance specification complied with that required by USEPA Standard Title 40, Code of Federation Regulations Chapter 1 (Part 50).

2.10 The positioning of the HVS samplers are as follows:

- A horizontal platform with appropriate support to secure the samplers against gusty wind shall be provided;
- No two samplers shall be placed less than 2 meter apart;
- The distance between the sampler and an obstacle, such as buildings, must be at least twice the height that the obstacle protrudes above the sampler;
- A minimum of 2 metres of separation from walls, parapets and penthouses is required for rooftop samplers;
- A minimum of 2 metres of separation from any supporting structure, measured horizontally is required;
- No furnace or incinerator flue is nearby;
- Airflow around the sampler is unrestricted;
- The sampler is more than 20 metres from the dripline;
- Any wire fence and gate, to protect the sampler, shall not cause any obstruction during monitoring;
- Permission must be obtained to set up the samplers and to obtain access to the monitoring stations; and
- A secured supply of electricity is needed to operate the samplers.

**Operating/analytical procedures for the operation of HVS**

2.11 Operating/analytical procedures for the air quality monitoring are highlighted as follows:

- Prior to the commencement of the dust sampling, the flow rate of the high volume sampler was properly set (between 1.1 m<sup>3</sup>/min. and 1.4 m<sup>3</sup>/min.) in accordance with the manufacturer's instruction to within the range recommended in USEPA Standard Title 40, CFR Part 50.
- For TSP sampling, fiberglass filters with a collection efficiency of > 99% for particles of 0.3µm diameter were used.
- The power supply was checked to ensure the sampler worked properly. On sampling, the sampler was operated for 5 minutes to establish thermal equilibrium before placing any filter media at the designated air monitoring station.

- The filter holding frame was then removed by loosening the four nuts and a weighted and conditioned filter was carefully centered with the stamped number upwards, on a supporting screen.
- The filter was aligned on the screen so that the gasket formed an airtight seal on the outer edges of the filter. Then the filter holding frame was tightened to the filter holder with swing bolts. The applied pressure should be sufficient to avoid air leakage at the edges.
- The shelter lid was closed and secured with the aluminum strip.
- The timer was then programmed. Information was recorded on the record sheet, which included the starting time, the weather condition and the filter number (the initial weight of the filter paper can be found out by using the filter number).
- After sampling, the filter was removed and sent to the HOKLAS laboratory (Wellab Ltd.) for weighing. The elapsed time was also recorded.
- Before weighing, all filters were equilibrated in a conditioning environment for 24 hours. The conditioning environment temperature should be between 25°C and 30°C and not vary by more than  $\pm 3^\circ\text{C}$ ; the relative humidity (RH) should be < 50% and not vary by more than  $\pm 5\%$ . A convenient working RH is 40%.

### Maintenance/Calibration

2.12 The following maintenance/calibration is required for the HVS:

- The high volume motors and their accessories were properly maintained. Appropriate maintenance such as routine motor brushes replacement and electrical wiring checking were made to ensure that the equipment and necessary power supply are in good working condition.
- High volume samplers were calibrated at bi-monthly intervals using TE-5025A Calibration Kit throughout all stages of the air quality monitoring.

## **Results and Observations**

### **Results**

2.13 Although the current monitoring locations are different from the location of baseline monitoring works performed in year 2016, the results obtained in year 2016 are still representative at the latest alternative monitoring stations. The justification is summarized in **Table 2.4** below.

**Table 2.4 Justification for Adopting Baseline Air Quality Monitoring Result (2016) at the Alternative Monitoring Locations**

| Baseline Monitoring Stations & Location                                  | Alternative Monitoring Station & Location  | Reasons   |
|--|--|---|
| KTD1a – Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        | N/A  | N/A   |
| KTD2a – G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) | KTD2c – G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Next to the Kowloon Bay Sewage Interception Station) | 1. As several construction sites in the vicinity of the stations are in operation, the baseline monitoring works would be interfered by the works from the other sites and hence the results would not be representative of the background air quality.<br>2. The distance between baseline monitoring location and alternative monitoring location are close enough. |
| KER1a – Site Boundary at Cheung Yip Street                               | KER1b – Site Boundary at Cheung Yip Street   |   |

Note:

N/A- No relocation for the monitoring station was conducted.

- 2.14 Baseline air quality monitoring was conducted at five monitoring stations as shown below. The monitoring schedule was shown in the **Table 2.5** below and the detailed monitoring schedule for monitoring works in Cha Kwo Ling is shown in **Appendix D**.

**Table 2.5 Baseline Air Quality Monitoring Period**

| Monitoring Stations | Location   | Baseline Monitoring Period |
|---------------------|--|----------------------------|
| KTD1a               | Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        |                            |
| KTD2a               | G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) | 20/1/2016 – 3/2/2016       |
| KER1a               | Site Boundary at Cheung Yip Street                               |                            |
| CKL1                | Flat 121 Cha Kwo Ling Village                                    |                            |
| CKL2                | Flat 103 Cha Kwo Ling Village                                    | 10/3/2020 – 23/3/2020      |

- 2.15 The monitoring data are summarized in **Tables 2.6** and **2.7**. The monitoring data and graphical presentations of 1-hour and 24-hour TSP for monitoring works in Cha Kwo Ling can be referred to **Appendix A2 to A5**.

**Table 2.6 Summary of Baseline 1-hour TSP Monitoring Results**

| Monitoring Station   | Average TSP Concentration, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Range) |
|--|---|
| KTD1a - Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        | 54<br>(20 – 307)  |
| KTD2a - G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) | 44<br>(7 – 127)   |
| KER1a - Site Boundary at Cheung Yip Street                               | 69<br>(15 – 413)  |

| Monitoring Station                   | Average TSP Concentration, $\mu\text{g}/\text{m}^3$<br>(Range) |
|--------------------------------------|--|
| CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village | 112.1<br>(14.7 – 363.0)  |
| CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village | 118.3<br>(23.1 – 300.0)  |

**Table 2.7 Summary of Baseline 24-hour TSP Monitoring Results**

| Monitoring Station   | Average TSP Concentration, $\mu\text{g}/\text{m}^3$<br>(Range) |
|--|--|
| KTD1a - Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        | 73<br>(12 – 184)   |
| KTD2a - G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) | 42<br>(17 – 75)  |
| KER1a - Site Boundary at Cheung Yip Street                               | 65<br>(17 – 129)   |
| CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village                                     | 93.1<br>(28.1 – 159.9)   |
| CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village                                     | 82.2<br>(50.7 – 135.5)   |

**Observations**

- 2.16 The weather was generally fine and cloudy during the baseline monitoring period for monitoring works in Cha Kwo Ling. Detailed weather conditions during the baseline monitoring period are shown in **Appendix C**.
- 2.17 During the baseline air quality monitoring period for monitoring works in Cha Kwo Ling, the influencing factors which may affect the results are summarized in **Table 2.8**.

**Table 2.8 Influencing Factors at Air Quality Monitoring Stations**

| Monitoring Station                   | Influencing Factors |
|--------------------------------------|---------------------|
| CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village | Road Dust           |
| CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village | Road Dust           |

**Action and Limit Levels**

- 2.18 The baseline monitoring results form the basis for determining the air quality criteria for the impact monitoring. The ET shall compare the impact monitoring results with air quality criteria set up for 1-hour and 24-hour TSP. **Table 2.9** shows the air quality criteria, namely Action and Limit levels to be used.

**Table 2.9 Action and Limit Levels for Air Quality (TSP)**

| <b>Parameter</b>      | <b>Action Level (1)</b>  | <b>Limit Level</b>       |
|-----------------------|--|--------------------------|
| TSP (1 hour average)  | BL $\leq$ 384 $\mu\text{g m}^{-3}$ , AL = (BL * 1.3 + LL)/2<br>BL $>$ 384 $\mu\text{g m}^{-3}$ , AL = LL | 500 $\mu\text{g m}^{-3}$ |
| TSP (24 hour average) | BL $\leq$ 200 $\mu\text{g m}^{-3}$ , AL = (BL * 1.3 + LL)/2<br>BL $>$ 200 $\mu\text{g m}^{-3}$ , AL = LL | 260 $\mu\text{g m}^{-3}$ |

Note: (1) BL = Baseline level, AL = Action level, LL = Limit level.

- 2.19 Following the above guidelines, the Action and Limit Levels for air quality impact monitoring have been set, as presented in **Tables 2.10** and **2.11**.

**Table 2.10 Action and Limit Levels for 1-hour TSP**

| <b>Location</b> | <b>Action Level, <math>\mu\text{g/m}^3</math></b> | <b>Limit Level, <math>\mu\text{g/m}^3</math></b> |
|-----------------|---|--|
| KTD1a           | 285   | 500  |
| KTD2a           | 279   |  |
| KER1a           | 295   |  |
| CKL1            | 323   |  |
| CKL2            | 327   |  |

**Table 2.11 Action and Limit Levels for 24-hour TSP**

| <b>Location</b> | <b>Action Level, <math>\mu\text{g/m}^3</math></b> | <b>Limit Level, <math>\mu\text{g/m}^3</math></b> |
|-----------------|---|--|
| KTD1a           | 177   | 260  |
| KTD2a           | 157   |  |
| KER1a           | 172   |  |
| CKL1            | 191   |  |
| CKL2            | 183   |  |

### 3 NOISE

#### Monitoring Requirements

- 3.1 The baseline monitoring was carried out daily in all of the identified monitoring stations for at least 2 weeks prior to the commissioning of the construction works. A-weighted equivalent continuous sound pressure level ( $L_{eq}$ ,  $L_{10}$ ,  $L_{90}$ ) was carried out for at least 14 days for the time period of 30 minutes between 0700 and 1900 hours on normal weekdays, and 5 minutes between 1900 to 0700 hours on all days as well as 0700 and 2300 hours on holidays including Sundays.

#### Monitoring Locations

- 3.2 The location of the monitoring station is tabulated in **Table 3.1** and illustrated in **Figure 2**.

**Table 3.1 Noise Monitoring Stations**

| Monitoring Stations | Location   |
|---------------------|--|
| KTD1a               | Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        |
| KTD2a               | G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) |
| KER1a               | Site Boundary at Cheung Yip Street                               |
| CKL1                | Flat 121 Cha Kwo Ling Village                                    |
| CKL2                | Flat 103 Cha Kwo Ling Village                                    |

#### Monitoring Equipment

- 3.3 Integrating Sound Level Meter was used for baseline noise monitoring. The meters were Type 1 sound level meter capable of giving a continuous readout of the noise level readings including equivalent continuous sound pressure level ( $L_{eq}$ ) and percentile sound pressure level ( $L_x$ ) that also complied with International Electrotechnical Commission Publications 651:1979 (Type 1) and 804:1985 (Type 1) specifications. **Table 3.2** summarizes the noise monitoring equipment being used for monitoring works in Cha Kwo Ling. Copies of calibration certificates are attached in **Appendix B1**.

**Table 3.2 Noise Monitoring Equipment**

| Equipment                     | Model and Make | Quantity |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Integrating Sound Level Meter | SVAN 957       | 2        |
| Calibrator                    | ST-120         | 1        |

#### Monitoring Parameters, Frequency and Duration

- 3.4  $L_{eq}(30\text{min})$  is used as the monitoring parameter for the time period between 0700-1900 hours on any day not being a general holiday (including Sunday) and  $L_{eq}(5\text{min})$  is used as the monitoring parameter for the time period between 0700-1900 on general holidays (including Sundays) and 1900-0700 hours for all days. Supplementary information for data auditing, statistical results such as  $L_{10}$  and  $L_{90}$  were also obtained for reference. Data obtained from the baseline noise monitoring was processed and presented according to the Daytime: 0700-1900; Evening time: 1900-2300 and 0700-2300 on general holiday (including Sundays); and Night time: 2300-0700.
- 3.5 The frequency and parameters of noise measurement are presented in **Table 3.3**.

**Table 3.3 Frequency and Parameters of Noise Monitoring**

| <b>Monitoring Stations</b> | <b>Time Period</b>   | <b>Duration</b>  | <b>Frequency</b>    | <b>Parameter</b>                 |
|----------------------------|--|--|---------------------|----------------------------------|
| KTD1a,<br>KTD2a,<br>KER1a  | Daytime<br>(0700-1900 hrs)   | 30 minutes<br>(Daytime)  | 14 Consecutive days | $L_{eq}$<br>$L_{10}$<br>$L_{90}$ |
| CKL1, CKL2                 | Daytime<br>(0700-1900 hrs)<br><br>Evening time<br>(1900-2300 hrs)<br><br>Night time<br>(2300-0700 hrs)<br><br>Daytime and evening time on<br>general holiday (including<br>Sundays)<br>(0700-2300 hrs) | 30 minutes<br>(Daytime)<br><br>5 minutes<br>(Evening and Night<br>time, daytime and<br>evening time on<br>holidays including<br>Sundays) | 14 Consecutive days | $L_{eq}$<br>$L_{10}$<br>$L_{90}$ |

**Monitoring Methodology and QA/QC Procedure**

3.6 **Table 3.4** summarizes the types of measurement undertaken in the monitoring stations.

**Table 3.4 Type of Measurement**

| <b>Monitoring Stations</b> | <b>Measurement</b>     |
|----------------------------|------------------------|
| KTD1a                      | Façade Measurement     |
| KTD2a                      | Free Field Measurement |
| KER1a                      | Free Field Measurement |
| CKL1                       | Free Field Measurement |
| CKL2                       | Free Field Measurement |

3.7 The air temperature, precipitation and the relative humidity data for monitoring works in Cha Kwo Ling was obtained from Hong Kong Observatory and presented in **Appendix C**.

3.8 The monitoring procedures are as follows:

- The monitoring station was normally be at a point 1m from the exterior of the sensitive receivers building façade and be at a position 1.2m above the ground.
- For free field measurement, the meter was positioned away from any nearby reflective surfaces. All records for free field noise levels were adjusted with a correction of +3 dB(A).
- The battery condition was checked to ensure the correct functioning of the meter.
- Parameters such as frequency weighting, the time weighting and the measurement time were set as follows:
  - Frequency weighting: A
  - Time weighting: Fast
  - Time measurement: 30 minutes (0700-1900 on any day not being a general holiday or Sunday) or 5 minutes (0700-1900 on general holidays or Sunday, and 1900-0700 on all days)

- Prior to and after each noise measurement, the meter was calibrated using a Calibrator for 94.0 dB at 1000 Hz. If the difference in the calibration level before and after measurement was more than 1.0 dB, the measurement would be considered invalid and repeat of noise measurement would be required after re-calibration or repair of the equipment.
- The wind speed was frequently checked with the portable wind meter.
- At the end of the monitoring period, the  $L_{eq}$ ,  $L_{90}$  and  $L_{10}$  were recorded. In addition, site conditions and noise sources were recorded on a standard record sheet. Noise monitoring would be cancelled in the presence of fog, rain, and wind with a steady speed exceeding 5 m/s, or wind with gusts exceeding 10 m/s. Supplementary monitoring would be provided to ensure sufficient data would be obtained.

### **Maintenance and Calibration**

- 3.9 The microphone head of the sound level meter and calibrator were cleaned with a soft cloth at quarterly intervals.
- 3.10 The sound level meter and calibrator were checked and calibrated at yearly intervals.
- 3.11 Immediately prior to and following each noise measurement the accuracy of the sound level meter was checked using an acoustic calibrator generating a known sound pressure level at a known frequency. Measurements were accepted as valid only if the calibration levels from before and after the noise measurement agree to within 1.0 dB.

### **Results and Observations**

#### Results

- 3.12 Although the current monitoring locations are different from the location of baseline monitoring works performed in year 2016, the results obtained in year 2016 are still representative at the latest alternative monitoring stations. The justification is summarized in **Table 3.5** below.

**Table 3.5 Justification for Adopting Baseline Noise Monitoring Results (2016) at the Alternative Monitoring Locations**

| <b>Baseline Monitoring Stations &amp; Location</b>                       | <b>Alternative Monitoring Station &amp; Location</b>   | <b>Reasons</b>  |
|--|--|---|
| KTD1a – Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        | N/A  | N/A   |
| KTD2a – G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) | KTD2c – G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Next to the Kowloon Bay Sewage Interception Station) | 1. As several construction sites in the vicinity of the stations are in operation, the baseline monitoring works would be interfered by the works from the other sites and hence the results would not be representative of the background noise level.<br>2. The distance between baseline monitoring location and alternative monitoring location are close enough. |
| KER1a – Site Boundary at Cheung Yip Street                               | KER1b – Site Boundary at Cheung Yip Street   |   |

Note:

| Baseline Monitoring Stations & Location | Alternative Monitoring Station & Location | Reasons |
|---|---|---------|
|---|---|---------|

N/A- No relocation for the monitoring station was conducted.

- 3.13 The baseline noise monitoring was conducted between 21<sup>st</sup> January 2016 and 6<sup>th</sup> February 2016 for monitoring works in Kai Tak and 10<sup>th</sup> March 2020 and 23<sup>rd</sup> March 2020 for monitoring works in Cha Kwo Ling as shown in **Table 3.6**. The monitoring schedule for monitoring works in Cha Kwo Ling is presented in **Appendix D**.

**Table 3.6 Baseline Noise Monitoring Period**

| Monitoring Stations | Location   | Baseline Monitoring Period |
|---------------------|--|----------------------------|
| KTD1a               | Centre of Excellence in Paediatrics (Children's Hospital)        | 21/1/2016 – 6/2/2016       |
| KTD2a               | G/IC Zone next to Kwun Tong Bypass (Future Hospital at Site 3C1) |                            |
| KER1a               | Site Boundary at Cheung Yip Street                               |                            |
| CKL1                | Flat 121 Cha Kwo Ling Village                                    | 10/3/2020 – 23/3/2020      |
| CKL2                | Flat 103 Cha Kwo Ling Village                                    |                            |

- 3.14 The baseline noise monitoring results for monitoring works in Kai Tak is summarized in **Table 3.7**. The baseline noise monitoring results for monitoring works in Cha Kwo Ling are summarized in **Table 3.8 to 3.10**. All baseline noise monitoring results for monitoring works in Cha Kwo Ling are given in **Appendices B2 to B4**. Graphical presentations of the data for monitoring works in Cha Kwo Ling are provided in **Appendix B5**.

**Table 3.7 Summary of Daytime Noise Monitoring Results in Kai Tak (on All Days)**

| Daytime<br>0700-1900 hrs on<br>all days | Range of Noise Level, dB(A) |     |     |                          |     |     |                          |     |     |
|---|-----------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
|   | L <sub>eq</sub> (30 min)    |     |     | L <sub>10</sub> (30 min) |     |     | L <sub>90</sub> (30 min) |     |     |
|   | Mean                        | Max | Min | Mean                     | Max | Min | Mean                     | Max | Min |
| KTD1a                                   | 78                          | 92  | 53  | 80                       | 93  | 54  | 75                       | 91  | 49  |
| KTD2a                                   | 64                          | 75  | 53  | 65                       | 74  | 54  | 62                       | 68  | 51  |
| KER1a                                   | 65                          | 79  | 51  | 68                       | 85  | 50  | 57                       | 64  | 45  |

**Table 3.8 Summary of Daytime Noise Monitoring Results (Normal Weekdays)**

| Daytime<br>0700-1900 hrs on<br>normal weekdays | Range of Noise Level, dB(A) |      |      |                          |      |      |                          |      |      |
|--|-----------------------------|------|------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
|  | L <sub>eq</sub> (30 min)    |      |      | L <sub>10</sub> (30 min) |      |      | L <sub>90</sub> (30 min) |      |      |
|  | Mean                        | Max  | Min  | Mean                     | Max  | Min  | Mean                     | Max  | Min  |
| CKL1   | 72.4                        | 78.1 | 67.2 | 75.0                     | 78.5 | 70.6 | 67.3                     | 72.1 | 56.7 |
| CKL2   | 71.4                        | 77.5 | 66.4 | 74.7                     | 80.5 | 69.7 | 63.8                     | 72.7 | 55.2 |

**Table 3.9 Summary of Evening-Time & Daytime (Holidays) Noise Monitoring Results**

| Evening time on all<br>days (1900-2300 hrs)<br>and Holidays<br>(including Sundays)<br>during the daytime<br>and evening (0700-<br>2300 hrs) | Range of Noise Level, dB(A) |      |      |                         |      |      |                         |      |      |
|---|-----------------------------|------|------|-------------------------|------|------|-------------------------|------|------|
|   | L <sub>eq</sub> (5 min)     |      |      | L <sub>10</sub> (5 min) |      |      | L <sub>90</sub> (5 min) |      |      |
|   | Mean                        | Max  | Min  | Mean                    | Max  | Min  | Mean                    | Max  | Min  |
| CKL1  | 68.7                        | 76.7 | 60.3 | 70.4                    | 78.8 | 62.9 | 65.9                    | 71.1 | 51.4 |
| CKL2  | 65.3                        | 72.8 | 58.2 | 68.7                    | 77.0 | 61.5 | 57.6                    | 65.7 | 48.7 |

**Table 3.10 Summary of Night-Time Noise Monitoring Results**

| Night-time: 2300-0700<br>hrs of next days | Range of Noise Level, dB(A) |      |      |                         |      |      |                         |      |      |
|---|-----------------------------|------|------|-------------------------|------|------|-------------------------|------|------|
|   | L <sub>eq</sub> (5 min)     |      |      | L <sub>10</sub> (5 min) |      |      | L <sub>90</sub> (5 min) |      |      |
|   | Mean                        | Max  | Min  | Mean                    | Max  | Min  | Mean                    | Max  | Min  |
| CKL1                                      | 67.7                        | 74.1 | 53.6 | 68.8                    | 76.6 | 55.1 | 65.8                    | 73.0 | 49.2 |
| CKL2                                      | 63.6                        | 72.9 | 52.3 | 66.1                    | 74.8 | 51.3 | 58.6                    | 67.3 | 44.6 |

**Observations**

- 3.15 The weather was generally fine and cloudy during the baseline monitoring periods for monitoring works in Cha Kwo Ling. Weather conditions recorded during the baseline monitoring period for monitoring works in Cha Kwo Ling are shown in **Appendix C**.
- 3.16 During the baseline noise monitoring period for monitoring works in Cha Kwo Ling, the influencing factors which may affect the results are summarized in **Table 3.11**:

**Table 3.11 Influencing Factors at Noise Monitoring Stations**

| Monitoring Station | Influencing Factors |
|--------------------|---------------------|
| CKL1               | Traffic Noise       |
| CKL2               | Traffic Noise       |

**Action and Limit Levels**

- 3.17 The Action and Limit Levels was established in accordance with the Specification requirements. The baseline noise level shall be referenced during the compliance check in the impact noise monitoring period. **Table 3.12** presents the Action and Limit Levels for construction noise.

**Table 3.12 Action Limit Levels for Noise during Construction Period**

| <b>Time Period</b>               | <b>Action Level</b>                       | <b>Limit Level</b>      |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 0700-1900 hrs on normal weekdays | When one documented complaint is received | 75 dB(A) <sup>(1)</sup> |

Notes:

- (1) If works are to be carried out during restricted hours, the conditions stipulated in the Construction Noise Permit (CNP) issued by the Noise Control Authority have to be followed.

#### **4 REVISIONS FOR INCLUSION IN THE EM&A MANUAL**

- 4.1 The baseline environmental monitoring was conducted according to the EM&A Manual (AEIAR-174/2013) for air quality and noise. The monitoring methodology and parameters monitored are all in line with the EM&A Manual (AEIAR-174/2013).

## 5 CONCLUSIONS

- 5.1 The baseline environmental monitoring in Kai Tak was conducted by the ET of Contract No. KL/2014/03 for air quality (Stations KTD1a, KTD2a and KER1a) and noise (Stations KTD1a, KTD2a and KER1a) between 20<sup>th</sup> January 2016 and 6<sup>th</sup> February 2016.
- 5.2 The baseline environmental monitoring in Cha Kwo Ling was conducted for air quality (Stations CKL1 and CKL2) and noise (Stations CKL1 and CKL2) between 10<sup>th</sup> March 2020 and 23<sup>rd</sup> March 2020.
- 5.3 Since no observable pollution source was observed at the monitoring stations during the monitoring period, the baseline monitoring results are considered representative of the ambient environment.


---

---


**FIGURES**


---


---



Trunk Road T2  
Site Layout Plan







---

---

**APPENDIX A1**  
**CALIBRATION CERTIFICATE FOR AIR**  
**QUALITY MONITORING EQUIPMENT**

---

---



## Certificate of Calibration

It is certified that the item under calibration has been calibrated by corresponding calibrated High Volume Sampler

|                                |  |                                |                               |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Description:                   | <u>Digital Dust Indicator</u>            | Date of Calibration            | <u>6-Feb-20</u>               |
| Manufacturer:                  | <u>Sibata Scientific Technology LTD.</u> | Validity of Calibration Record | <u>6-Apr-20</u>               |
| Model No.:                     | <u>LD-5R</u>                             |                                |                               |
| Serial No.:                    | <u>8Y2374</u>                            |                                |                               |
| Equipment No.:                 | <u>SA-01-04</u>                          | Sensitivity                    | <u>0.001 mg/m<sup>3</sup></u> |
| High Volume Sampler No.:       | <u>A-01-03</u>                           | Before Sensitivity Adjustment  | <u>652</u>                    |
| Tisch Calibration Orifice No.: | <u>3607</u>                              | After Sensitivity Adjustment   | <u>652</u>                    |

| Calibration of 1 hr TSP |   |   |              |
|-------------------------|---|---|--------------|
| Calibration Point       | Laser Dust Monitor  | HVS   |              |
|                         | Mass Concentration ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )<br>X-axis | Mass concentration ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )<br>Y-axis |              |
| 1                       | 54.0  |   | 112.5        |
| 2                       | 51.0  |   | 108.0        |
| 3                       | 46.0  |   | 102.5        |
| Average                 | <b>50.3</b>   |   | <b>107.7</b> |

### By Linear Regression of Y on X

Slope , mw = 1.2347      Intercept, bw = 45.5204  
Correlation coefficient\* = 0.9963

| Set Correlation Factor  |  |            |
|---|--|------------|
| Particulate Concentration by High Volume Sampler ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |  | 107.7      |
| Particulate Concentration by Dust Meter ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )          |  | 50.3       |
| Measureing time, (min)  |  | 60.0       |
| Set Correlation Factor , SCF  |  |            |
| SCF = [ K=High Volume Sampler / Dust Meter, ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) ]    |  | <u>2.1</u> |

In-house method in according to the instruction manual:

The Dust Monitor was compared with a calibrated High Volume Sampler and The result was used to generate the Correlation Factor (CF) between the Dust Monitor and High Volume Sampler.

**Those filter papers are weighted by HOKLAS laboratory (Wellab Litimed)**

Calibrated by: Wong Shing Kwai  
Wong Shing Kwai

Approved by: Henry Leung  
Henry Leung



## Certificate of Calibration

It is certified that the item under calibration has been calibrated by corresponding calibrated High Volume Sampler

|                                |  |                                |                               |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Description:                   | <u>Digital Dust Indicator</u>            | Date of Calibration            | <u>6-Feb-20</u>               |
| Manufacturer:                  | <u>Sibata Scientific Technology LTD.</u> | Validity of Calibration Record | <u>6-Apr-20</u>               |
| Model No.:                     | <u>LD-5R</u>                             |                                |                               |
| Serial No.:                    | <u>972779</u>                            |                                |                               |
| Equipment No.:                 | <u>SA-01-08</u>                          | Sensitivity                    | <u>0.001 mg/m<sup>3</sup></u> |
| High Volume Sampler No.:       | <u>A-01-01A</u>                          | Before Sensitivity Adjustment  | <u>744 CPM</u>                |
| Tisch Calibration Orifice No.: | <u>3607</u>                              | After Sensitivity Adjustment   | <u>744 CPM</u>                |

| Calibration of 1 hr TSP |   |   |              |
|-------------------------|---|---|--------------|
| Calibration Point       | Laser Dust Monitor  | HVS   |              |
|                         | Mass Concentration ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )<br>X-axis | Mass concentration ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )<br>Y-axis |              |
| 1                       | 52.0  |   | 112.5        |
| 2                       | 36.0  |   | 108.0        |
| 3                       | 19.0  |   | 102.5        |
| Average                 | <b>35.7</b>   |   | <b>107.7</b> |

### By Linear Regression of Y on X

Slope , mw = 0.3032      Intercept, bw = 96.8510  
Correlation coefficient\* = 0.9992

| Set Correlation Factor  |  |            |
|---|--|------------|
| Particulate Concentration by High Volume Sampler ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |  | 107.7      |
| Particulate Concentration by Dust Meter ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )          |  | 35.7       |
| Measureing time, (min)  |  | 60.0       |
| Set Correlation Factor , SCF  |  |            |
| SCF = [ K=High Volume Sampler / Dust Meter, ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) ]    |  | <u>3.0</u> |

In-house method in according to the instruction manual:

The Dust Monitor was compared with a calibrated High Volume Sampler and The result was used to generate the Correlation Factor (CF) between the Dust Monitor and High Volume Sampler.

**Those filter papers are weighted by HOKLAS laboratory (Wellab Litimed)**

Calibrated by: Wong Shing Kwai  
Wong Shing Kwai

Approved by: Henry Leung  
Henry Leung

# High-Volume TSP Sampler

## 5-POINT CALIBRATION DATA SHEET



File No. MA20003/18/0001

Project No. CKL 1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village  
 Date: 9-Mar-20 Next Due Date: 9-May-20 Operator: SK  
 Equipment No.: A-01-18 Model No.: TE 5170 Serial No. 0723

| Ambient Condition   |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Temperature, Ta (K) | <u>295.9</u> | Pressure, Pa (mmHg) | <u>755.4</u> |

| Orifice Transfer Standard Information |                  |  |               |               |                |
|---------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Serial No.                            | <u>3746</u>      | Slope, mc  | <u>0.0592</u> | Intercept, bc | <u>-0.0274</u> |
| Last Calibration Date:                | <u>17-Jan-20</u> | $mc \times Qstd + bc = [\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$ |               |               |                |
| Next Calibration Date:                | <u>17-Jan-21</u> | $Qstd = \{[\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2} - bc\} / mc$  |               |               |                |

| Calibration of TSP Sampler |                                    |  |                        |                                |  |
|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--|
| Calibration Point          | Orifice                            |  |                        | HVS                            |  |
|                            | $\Delta H$ (orifice), in. of water | $[\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$ | Qstd (CFM)<br>X - axis | $\Delta W$ (HVS), in. of water | $[\Delta W \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$<br>Y-axis |
| 1                          | <u>13.0</u>                        | 3.61   | 61.40                  | <u>8.9</u>                     | 2.98   |
| 2                          | <u>9.5</u>                         | 3.08   | 52.55                  | <u>5.9</u>                     | 2.43   |
| 3                          | <u>7.2</u>                         | 2.68   | 45.81                  | <u>4.9</u>                     | 2.21   |
| 4                          | <u>4.7</u>                         | 2.17   | 37.10                  | <u>3.2</u>                     | 1.79   |
| 5                          | <u>3.1</u>                         | 1.76   | 30.22                  | <u>2.0</u>                     | 1.41   |

### By Linear Regression of Y on X

Slope , mw = 0.0487

Intercept, bw = -0.0443

Correlation coefficient\* = 0.9964

\*If Correlation Coefficient < 0.990, check and recalibrate.

### Set Point Calculation

From the TSP Field Calibration Curve, take Qstd = 43 CFM

From the Regression Equation, the "Y" value according to

$$mw \times Qstd + bw = [\Delta W \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$$

Therefore, Set Point; W = ( mw x Qstd + bw )<sup>2</sup> x ( 760 / Pa ) x ( Ta / 298 ) = 4.20

Remarks: \_\_\_\_\_

Conducted by: SK Wong Signature: [Signature] Date: 9 March 2020

Checked by: Henry Leung Signature: [Signature] Date: 9 March 2020

# High-Volume TSP Sampler

## 5-POINT CALIBRATION DATA SHEET



File No. MA20003/55/0001

Project No. CKL 2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village  
 Date: 9-Mar-20 Next Due Date: 9-May-20 Operator: SK  
 Equipment No.: A-01-55 Model No.: TE 5170 Serial No. 1956

| Ambient Condition   |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Temperature, Ta (K) | <u>295.9</u> | Pressure, Pa (mmHg) | <u>755.4</u> |

| Orifice Transfer Standard Information |                  |  |               |               |                |
|---------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| Serial No.                            | <u>3746</u>      | Slope, mc  | <u>0.0592</u> | Intercept, bc | <u>-0.0274</u> |
| Last Calibration Date:                | <u>17-Jan-20</u> | $mc \times Qstd + bc = [\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$ |               |               |                |
| Next Calibration Date:                | <u>17-Jan-21</u> | $Qstd = \{[\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2} - bc\} / mc$  |               |               |                |

| Calibration of TSP Sampler |                                    |  |                          |                                |  |
|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--|
| Calibration Point          | Orifice                            |  |                          | HVS                            |  |
|                            | $\Delta H$ (orifice), in. of water | $[\Delta H \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$ | $Qstd$ (CFM)<br>X - axis | $\Delta W$ (HVS), in. of water | $[\Delta W \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$<br>Y-axis |
| 1                          | <u>12.9</u>                        | 3.59   | 61.16                    | <u>8.9</u>                     | 2.98   |
| 2                          | <u>10.0</u>                        | 3.16   | 53.91                    | <u>7.4</u>                     | 2.72   |
| 3                          | <u>7.3</u>                         | 2.70   | 46.13                    | <u>6.3</u>                     | 2.51   |
| 4                          | <u>4.4</u>                         | 2.10   | 35.91                    | <u>4.9</u>                     | 2.21   |
| 5                          | <u>2.6</u>                         | 1.61   | 27.71                    | <u>3.8</u>                     | 1.95   |

### By Linear Regression of Y on X

Slope , mw = 0.0303

Intercept, bw = 1.1142

Correlation coefficient\* = 0.9991

\*If Correlation Coefficient < 0.990, check and recalibrate.

### Set Point Calculation

From the TSP Field Calibration Curve, take Qstd = 43 CFM

From the Regression Equation, the "Y" value according to

$$mw \times Qstd + bw = [\Delta W \times (Pa/760) \times (298/Ta)]^{1/2}$$

Therefore, Set Point; W = ( mw x Qstd + bw )<sup>2</sup> x ( 760 / Pa ) x ( Ta / 298 ) = 5.84

Remarks: \_\_\_\_\_

Conducted by: SK Wong Signature: [Signature] Date: 9 March 2020

Checked by: Henry Leung Signature: [Signature] Date: 9 March 2020



RECALIBRATION

DUE DATE:

January 17, 2021

# Certificate of Calibration

## Calibration Certification Information

|                      |                  |                             |        |     |       |       |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----|-------|-------|
| Cal. Date:           | January 17, 2020 | Rootsmeter S/N:             | 438320 | Ta: | 295   | °K    |
| Operator:            | Jim Tisch        |                             |        | Pa: | 744.2 | mm Hg |
| Calibration Model #: | TE-5025A         | Calibrator S/N: <b>3746</b> |        |     |       |       |

| Run | Vol. Init<br>(m <sup>3</sup> ) | Vol. Final<br>(m <sup>3</sup> ) | ΔVol.<br>(m <sup>3</sup> ) | ΔTime<br>(min) | ΔP<br>(mm Hg) | ΔH<br>(in H <sub>2</sub> O) |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | 1                              | 2                               | 1                          | 1.4340         | 3.2           | 2.00                        |
| 2   | 3                              | 4                               | 1                          | 1.0180         | 6.4           | 4.00                        |
| 3   | 5                              | 6                               | 1                          | 0.9080         | 7.9           | 5.00                        |
| 4   | 7                              | 8                               | 1                          | 0.8700         | 8.7           | 5.50                        |
| 5   | 9                              | 10                              | 1                          | 0.7150         | 12.6          | 8.00                        |

## Data Tabulation

| Vstd<br>(m <sup>3</sup> ) | Qstd<br>(x-axis) | $\sqrt{\Delta H \left( \frac{Pa}{Pstd} \right) \left( \frac{Tstd}{Ta} \right)}$<br>(y-axis) | Va        | Qa<br>(x-axis) | $\sqrt{\Delta H \left( \frac{Ta}{Pa} \right)}$<br>(y-axis) |
|---------------------------|------------------|---|-----------|----------------|--|
| 0.9849                    | 0.6868           | 1.4066  | 0.9957    | 0.6944         | 0.8904   |
| 0.9807                    | 0.9633           | 1.9892  | 0.9914    | 0.9739         | 1.2592   |
| 0.9787                    | 1.0779           | 2.2240  | 0.9894    | 1.0896         | 1.4078   |
| 0.9776                    | 1.1237           | 2.3325  | 0.9883    | 1.1360         | 1.4765   |
| 0.9724                    | 1.3601           | 2.8131  | 0.9831    | 1.3749         | 1.7808   |
| <b>QSTD</b>               | m=               | <b>2.09221</b>  | <b>QA</b> | m=             | <b>1.31010</b>   |
|                           | b=               | -0.02779  |           | b=             | -0.01759   |
|                           | r=               | 0.99994   |           | r=             | 0.99994  |

## Calculations

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Vstd = $\Delta Vol((Pa - \Delta P)/Pstd)(Tstd/Ta)$ | Va = $\Delta Vol((Pa - \Delta P)/Pa)$ |
| Qstd = $Vstd/\Delta Time$                          | Qa = $Va/\Delta Time$                 |

For subsequent flow rate calculations:

|   |  |
|---|--|
| $Qstd = 1/m \left( \sqrt{\Delta H \left( \frac{Pa}{Pstd} \right) \left( \frac{Tstd}{Ta} \right)} - b \right)$ | $Qa = 1/m \left( \sqrt{\Delta H \left( \frac{Ta}{Pa} \right)} - b \right)$ |
|---|--|

## Standard Conditions

Tstd: 298.15 °K

Pstd: 760 mm Hg

## Key

ΔH: calibrator manometer reading (in H<sub>2</sub>O)

ΔP: rootsmeter manometer reading (mm Hg)

Ta: actual absolute temperature (°K)

Pa: actual barometric pressure (mm Hg)

b: intercept

m: slope

## RECALIBRATION

US EPA recommends annual recalibration per 1998 40 Code of Federal Regulations Part 50 to 51, Appendix B to Part 50, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere, 9.2.17, page 30

## Certificate of Calibration - Wind Monitoring Station

Description: Yau Lai Estate, Bik Lai House

Manufacturer: Davis Instruments

Model No.: Davis7440

Serial No.: MC01010A44

Equipment No.: SA-03-04

Date of Calibration 21-Feb-2020

Next Due Date 21-Aug-2020

### 1. Performance check of Wind Speed

| Wind Speed, m/s         |                       | Difference D (m/s) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Wind Speed Reading (V1) | Anemometer Value (V1) | $D = V1 - V2$      |
| 0.0                     | 0.0                   | 0.0                |
| 1.2                     | 1.3                   | -0.1               |
| 2.0                     | 2.1                   | -0.1               |
| 3.0                     | 3.2                   | -0.2               |

### 2. Performance check of Wind Direction

| Wind Direction (°)          |                           | Difference D (°) |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Wind Direction Reading (V1) | Marine Compass Value (V1) | $D = W1 - W2$    |
| 0                           | 0                         | 0.0              |
| 90                          | 90                        | 0.0              |
| 180                         | 180                       | 0.0              |
| 270                         | 270                       | 0.0              |

#### Test Specification:


1. Performance Wind Speed Test - The wind meter was on-site calibrated against the anemometer

2. Performance Wind Direction Test - The wind meter was on-site calibrated against the marine compass at four direction

Calibrated by:

  
Wong Shing Kwai

Approved by:

  
Henry Leung

---

---

**APPENDIX A2**  
**1-HOUR TSP BASELINE MONITORING**  
**RESULTS**

---

---

## Appendix A2 - 1-hour TSP Monitoring Results

| Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village |       |         |                                    |
|---|-------|---------|------------------------------------|
| Date  | Time  | Weather | Particulate Concentration ( µg/m3) |
| 10-Mar-20                                     | 9:00  | Fine    | 21.0                               |
| 10-Mar-20                                     | 10:00 | Fine    | 18.9                               |
| 10-Mar-20                                     | 11:00 | Fine    | 14.7                               |
| 11-Mar-20                                     | 13:00 | Fine    | 73.5                               |
| 11-Mar-20                                     | 14:00 | Fine    | 69.3                               |
| 11-Mar-20                                     | 15:00 | Fine    | 65.1                               |
| 12-Mar-20                                     | 13:24 | Cloudy  | 339.0                              |
| 12-Mar-20                                     | 14:24 | Cloudy  | 363.0                              |
| 12-Mar-20                                     | 15:24 | Cloudy  | 351.0                              |
| 13-Mar-20                                     | 9:00  | Cloudy  | 243.6                              |
| 13-Mar-20                                     | 10:00 | Cloudy  | 237.3                              |
| 13-Mar-20                                     | 11:00 | Cloudy  | 212.1                              |
| 14-Mar-20                                     | 10:32 | Fine    | 120.0                              |
| 14-Mar-20                                     | 11:32 | Fine    | 120.0                              |
| 14-Mar-20                                     | 12:32 | Fine    | 183.0                              |
| 15-Mar-20                                     | 10:43 | Fine    | 135.0                              |
| 15-Mar-20                                     | 11:43 | Fine    | 120.0                              |
| 15-Mar-20                                     | 12:43 | Fine    | 87.0                               |
| 16-Mar-20                                     | 9:40  | Fine    | 79.8                               |
| 16-Mar-20                                     | 10:40 | Fine    | 75.6                               |
| 16-Mar-20                                     | 11:40 | Fine    | 63.0                               |
| 17-Mar-20                                     | 9:00  | Fine    | 138.0                              |
| 17-Mar-20                                     | 10:00 | Fine    | 147.0                              |
| 17-Mar-20                                     | 11:00 | Fine    | 141.0                              |
| 18-Mar-20                                     | 13:00 | Cloudy  | 189.0                              |
| 18-Mar-20                                     | 14:00 | Cloudy  | 171.0                              |
| 18-Mar-20                                     | 15:00 | Cloudy  | 129.0                              |
| 19-Mar-20                                     | 13:00 | Cloudy  | 81.0                               |
| 19-Mar-20                                     | 14:00 | Cloudy  | 45.0                               |
| 19-Mar-20                                     | 15:00 | Cloudy  | 33.0                               |
| 20-Mar-20                                     | 10:32 | Fine    | 100.8                              |
| 20-Mar-20                                     | 11:32 | Fine    | 77.7                               |
| 20-Mar-20                                     | 12:32 | Fine    | 60.9                               |
| 21-Mar-20                                     | 11:33 | Sunny   | 75.6                               |
| 21-Mar-20                                     | 12:33 | Sunny   | 63.0                               |
| 21-Mar-20                                     | 13:33 | Sunny   | 58.8                               |
| 22-Mar-20                                     | 14:00 | Sunny   | 29.4                               |
| 22-Mar-20                                     | 15:00 | Sunny   | 27.3                               |
| 22-Mar-20                                     | 16:00 | Sunny   | 25.2                               |
| 23-Mar-20                                     | 13:00 | Sunny   | 51.0                               |
| 23-Mar-20                                     | 14:00 | Sunny   | 36.0                               |
| 23-Mar-20                                     | 15:00 | Sunny   | 36.0                               |
|   |       | Average | 112.1                              |
|   |       | Maximum | 363.0                              |
|   |       | Minimum | 14.7                               |

## Appendix A2 - 1-hour TSP Monitoring Results

| Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village |       |         |                                    |
|---|-------|---------|------------------------------------|
| Date  | Time  | Weather | Particulate Concentration ( µg/m3) |
| 10-Mar-20                                     | 13:00 | Fine    | 27.3                               |
| 10-Mar-20                                     | 14:00 | Fine    | 27.3                               |
| 10-Mar-20                                     | 15:00 | Fine    | 23.1                               |
| 11-Mar-20                                     | 9:00  | Fine    | 88.2                               |
| 11-Mar-20                                     | 10:00 | Fine    | 86.1                               |
| 11-Mar-20                                     | 11:00 | Fine    | 90.3                               |
| 12-Mar-20                                     | 10:24 | Cloudy  | 267.0                              |
| 12-Mar-20                                     | 11:24 | Cloudy  | 300.0                              |
| 12-Mar-20                                     | 12:24 | Cloudy  | 294.0                              |
| 13-Mar-20                                     | 13:00 | Cloudy  | 252.0                              |
| 13-Mar-20                                     | 14:00 | Cloudy  | 247.8                              |
| 13-Mar-20                                     | 15:00 | Cloudy  | 252.0                              |
| 14-Mar-20                                     | 13:32 | Fine    | 132.0                              |
| 14-Mar-20                                     | 14:32 | Fine    | 147.0                              |
| 14-Mar-20                                     | 15:32 | Fine    | 144.0                              |
| 15-Mar-20                                     | 13:43 | Fine    | 90.0                               |
| 15-Mar-20                                     | 14:43 | Fine    | 99.0                               |
| 15-Mar-20                                     | 15:43 | Fine    | 138.0                              |
| 16-Mar-20                                     | 10:16 | Fine    | 99.0                               |
| 16-Mar-20                                     | 11:16 | Fine    | 102.0                              |
| 16-Mar-20                                     | 12:16 | Fine    | 93.0                               |
| 17-Mar-20                                     | 9:00  | Fine    | 100.8                              |
| 17-Mar-20                                     | 10:00 | Fine    | 107.1                              |
| 17-Mar-20                                     | 11:00 | Fine    | 105.0                              |
| 18-Mar-20                                     | 9:00  | Cloudy  | 153.0                              |
| 18-Mar-20                                     | 10:00 | Cloudy  | 201.0                              |
| 18-Mar-20                                     | 11:00 | Cloudy  | 180.0                              |
| 19-Mar-20                                     | 16:00 | Cloudy  | 99.0                               |
| 19-Mar-20                                     | 17:00 | Cloudy  | 120.0                              |
| 19-Mar-20                                     | 18:00 | Cloudy  | 54.0                               |
| 20-Mar-20                                     | 11:42 | Fine    | 138.0                              |
| 20-Mar-20                                     | 12:42 | Fine    | 108.0                              |
| 20-Mar-20                                     | 13:42 | Fine    | 87.0                               |
| 21-Mar-20                                     | 11:24 | Sunny   | 102.0                              |
| 21-Mar-20                                     | 12:24 | Sunny   | 84.0                               |
| 21-Mar-20                                     | 13:24 | Sunny   | 81.0                               |
| 22-Mar-20                                     | 14:10 | Sunny   | 45.0                               |
| 22-Mar-20                                     | 15:10 | Sunny   | 42.0                               |
| 22-Mar-20                                     | 16:10 | Sunny   | 42.0                               |
| 23-Mar-20                                     | 13:00 | Sunny   | 50.4                               |
| 23-Mar-20                                     | 14:00 | Sunny   | 35.7                               |
| 23-Mar-20                                     | 15:00 | Sunny   | 35.7                               |
|   |       | Average | 118.3                              |
|   |       | Maximum | 300.0                              |
|   |       | Minimum | 23.1                               |

---



---

**APPENDIX A3**  
**GRAPHICAL PRESENTATION OF**  
**BASELINE 1-HOUR TSP LEVELS**

---

---

### 1-hr TSP Concentration Levels



|  |  |      |          |             |         |                 |
|--|--|------|----------|-------------|---------|-----------------|
| Title  | Kai Tak Development – Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron | Date | Mar-20   | Project No. | MA20003 | <b>CINOTECH</b> |
| Graphical Presentation of 1-hour TSP Baseline Monitoring Results |  |      | Appendix | A3          |         |                 |

---

---

**APPENDIX A4**  
**24-HOUR TSP BASELINE MONITORING**  
**RESULTS**

---

---

## Appendix A4 - 24-hour TSP Baseline Monitoring Results

### Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Start Date | Weather Condition | Air Temp. (K) | Atmospheric Pressure, Pa (mmHg) | Filter Weight (g) |        | Particulate weight (g) | Elapse Time |       | Sampling Time (hrs.) | Flow Rate (m³/min.) |       | Av. Flow (m³/min) | Total vol. (m³) | Conc. (µg/m³) |
|------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------|-------|----------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------|
|            |                   |               |                                 | Initial           | Final  |                        | Initial     | Final |                      | Initial             | Final |                   |                 |               |
| 10-Mar-20  | Fine              | 294.3         | 762.6                           | 3.4913            | 3.7737 | 0.2824                 | 301.7       | 325.7 | 24.0                 | 1.22                | 1.23  | 1.23              | 1765.8          | 159.9         |
| 11-Mar-20  | Fine              | 292.2         | 763.5                           | 3.5276            | 3.7747 | 0.2471                 | 325.7       | 349.7 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1772.9          | 139.4         |
| 12-Mar-20  | Cloudy            | 293.3         | 762.8                           | 3.5252            | 3.7296 | 0.2044                 | 349.8       | 373.8 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1768.8          | 115.6         |
| 13-Mar-20  | Cloudy            | 294.5         | 763.5                           | 3.4903            | 3.5400 | 0.0497                 | 373.8       | 397.8 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1766.1          | 28.1          |
| 14-Mar-20  | Fine              | 293.9         | 764.8                           | 3.4683            | 3.6088 | 0.1405                 | 397.8       | 421.8 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1769.4          | 79.4          |
| 15-Mar-20  | Fine              | 293.3         | 765.6                           | 3.4600            | 3.6073 | 0.1473                 | 421.8       | 445.8 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1772.2          | 83.1          |
| 16-Mar-20  | Fine              | 293.3         | 765.4                           | 3.4768            | 3.6835 | 0.2067                 | 445.8       | 469.8 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1771.8          | 116.7         |
| 17-Mar-20  | Fine              | 293.4         | 763.9                           | 3.4951            | 3.6646 | 0.1695                 | 469.8       | 493.8 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1769.9          | 95.8          |
| 18-Mar-20  | Cloudy            | 293.8         | 762.4                           | 3.4567            | 3.5452 | 0.0885                 | 493.8       | 517.8 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1767.0          | 50.1          |
| 19-Mar-20  | Cloudy            | 294.2         | 762.3                           | 3.5045            | 3.6013 | 0.0968                 | 517.8       | 541.8 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1765.8          | 54.8          |
| 20-Mar-20  | Fine              | 294.2         | 762.6                           | 3.4854            | 3.6696 | 0.1842                 | 541.7       | 565.7 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1765.9          | 104.3         |
| 21-Mar-20  | Sunny             | 295.7         | 762.0                           | 3.4717            | 3.6377 | 0.1660                 | 565.7       | 589.7 | 24.0                 | 1.23                | 1.22  | 1.22              | 1761.0          | 94.3          |
| 22-Mar-20  | Sunny             | 297.4         | 761.6                           | 3.4930            | 3.6378 | 0.1448                 | 589.7       | 613.7 | 24.0                 | 1.22                | 1.22  | 1.22              | 1755.5          | 82.5          |
| 23-Mar-20  | Sunny             | 296.7         | 762.1                           | 3.4741            | 3.6498 | 0.1757                 | 613.7       | 637.7 | 24.0                 | 1.22                | 1.22  | 1.22              | 1758.1          | 99.9          |
|            |                   |               |                                 |                   |        |                        |             |       |                      |                     |       |                   | Min             | 28.1          |
|            |                   |               |                                 |                   |        |                        |             |       |                      |                     |       |                   | Max             | 159.9         |
|            |                   |               |                                 |                   |        |                        |             |       |                      |                     |       |                   | Average         | 93.1          |

### Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Start Date | Weather Condition | Air Temp. (K) | Atmospheric Pressure, Pa (mmHg) | Filter Weight (g) |        | Particulate weight (g) | Elapse Time |         | Sampling Time (hrs.) | Flow Rate (m³/min.) |       | Av. Flow (m³/min) | Total vol. (m³) | Conc. (µg/m³) |
|------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------|
|            |                   |               |                                 | Initial           | Final  |                        | Initial     | Final   |                      | Initial             | Final |                   |                 |               |
| 10-Mar-20  | Fine              | 294.3         | 762.6                           | 3.4990            | 3.7399 | 0.2409                 | 12438.8     | 12462.8 | 24.0                 | 1.22                | 1.25  | 1.23              | 1777.8          | 135.5         |
| 11-Mar-20  | Fine              | 292.2         | 763.5                           | 3.4779            | 3.6894 | 0.2115                 | 12462.8     | 12486.8 | 24.0                 | 1.25                | 1.24  | 1.24              | 1791.4          | 118.1         |
| 12-Mar-20  | Cloudy            | 293.3         | 762.8                           | 3.4643            | 3.6318 | 0.1675                 | 12486.9     | 12510.9 | 24.0                 | 1.24                | 1.23  | 1.24              | 1783.6          | 93.9          |
| 13-Mar-20  | Cloudy            | 294.5         | 763.5                           | 3.5531            | 3.7024 | 0.1493                 | 12510.9     | 12534.9 | 24.0                 | 1.23                | 1.24  | 1.24              | 1778.4          | 84.0          |
| 14-Mar-20  | Fine              | 293.9         | 764.8                           | 3.4808            | 3.5945 | 0.1137                 | 12534.9     | 12558.9 | 24.0                 | 1.24                | 1.24  | 1.24              | 1784.7          | 63.7          |
| 15-Mar-20  | Fine              | 293.3         | 765.6                           | 3.4596            | 3.6047 | 0.1451                 | 12558.9     | 12582.9 | 24.0                 | 1.24                | 1.24  | 1.24              | 1790.0          | 81.1          |
| 16-Mar-20  | Fine              | 293.3         | 765.4                           | 3.4788            | 3.6451 | 0.1663                 | 12582.9     | 12606.9 | 24.0                 | 1.24                | 1.24  | 1.24              | 1789.2          | 92.9          |
| 17-Mar-20  | Fine              | 293.4         | 763.9                           | 3.4619            | 3.6521 | 0.1902                 | 12606.9     | 12630.9 | 24.0                 | 1.24                | 1.24  | 1.24              | 1785.5          | 106.5         |
| 18-Mar-20  | Cloudy            | 293.8         | 762.4                           | 3.4636            | 3.5581 | 0.0945                 | 12630.9     | 12654.9 | 24.0                 | 1.24                | 1.23  | 1.24              | 1780.1          | 53.1          |
| 19-Mar-20  | Cloudy            | 294.2         | 762.3                           | 3.4614            | 3.5516 | 0.0902                 | 12654.9     | 12678.9 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1777.8          | 50.7          |
| 20-Mar-20  | Fine              | 294.2         | 762.6                           | 3.4756            | 3.6166 | 0.1410                 | 12678.9     | 12702.9 | 24.0                 | 1.23                | 1.23  | 1.23              | 1778.1          | 79.3          |
| 21-Mar-20  | Sunny             | 295.7         | 762.0                           | 3.4856            | 3.5806 | 0.0950                 | 12702.9     | 12726.9 | 24.0                 | 1.23                | 1.22  | 1.23              | 1768.7          | 53.7          |
| 22-Mar-20  | Sunny             | 297.4         | 761.6                           | 3.4721            | 3.5946 | 0.1225                 | 12726.9     | 12750.9 | 24.0                 | 1.22                | 1.22  | 1.22              | 1758.3          | 69.7          |
| 23-Mar-20  | Sunny             | 296.7         | 762.1                           | 3.4825            | 3.6023 | 0.1198                 | 12750.9     | 12774.9 | 24.0                 | 1.22                | 1.23  | 1.22              | 1763.2          | 67.9          |
|            |                   |               |                                 |                   |        |                        |             |         |                      |                     |       |                   | Min             | 50.7          |
|            |                   |               |                                 |                   |        |                        |             |         |                      |                     |       |                   | Max             | 135.5         |
|            |                   |               |                                 |                   |        |                        |             |         |                      |                     |       |                   | Average         | 82.2          |

---



---

**APPENDIX A5**  
**GRAPHICAL PRESENTATION OF**  
**BASELINE 24-HOUR TSP LEVELS**

---

---

## 24-hr TSP Concentration Levels



|       |  |      |             |         |                 |
|-------|--|------|-------------|---------|-----------------|
| Title | Kai Tak Development – Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron | Date | Project No. | MA20003 | <b>CINOTECH</b> |
|       | Graphical Presentation of 24-hour TSP Baseline Monitoring Results                      |      | Appendix    | A5      |                 |

---

---

**APPENDIX B1**  
**COPIES OF CALIBRATION**  
**CERTIFICATES FOR NOISE**  
**MONITORING EQUIPMENT**

---

---



## Calibration Certificate

0023000

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Customer :<br>Cinotech Consultants Limited<br>RM 1710, Technology Park,<br>18 On Lai Street, Shatin, N.T.<br>Hong Kong |            | Object 1 : SVAN957 SLM<br>Serial No. /Ref. No. : 23852 / N-08-11<br>Object 2 : Microphone<br>Serial No. /Ref. No. : 35989 |
| Customer Code : SVEC09005  |            | Manufacturer : Svantek  |
| Date of calibration:   | 19/12/2019 | Certificate No.: 0023000  |
| Date of the recommended re-calibration:  | 19/12/2020 | Handle by: E0002  |

### Measuring results

| Reference value | Indication value | Deviation | Allowed deviation | Object |
|-----------------|------------------|-----------|-------------------|--------|
| 94.0dB          | 93.4dB           | -0.6dB    | +/- 1.5dB         | 1      |
| 114.0dB         | 113.4dB          | -0.6dB    | +/- 1.5dB         | 1      |

### Measuring equipment

| index | Calibrator / Master                 | Traceability |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 1     | Master Sound Meter, SVAN949,sn:8571 | IEC61672     |
| 2     | Sound Calibrator, SV30A sn:32580    | IEC60942     |

### Ambient conditions

Temperature (20...26)°C      Humidity (20...60)%RH

### Measuring procedure

Calibrated by Type 1 Sound Calibrator with Master Sound Level Meter under 1kHz Frequency.

### Uncertainty

+/- 0.2 dB for probability not less than 95%.

### Conformity

- 1.The resulted values were those obtained at the time of test and applies only to the item calibrated.
- 2.The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the measuring procedure and the uncertainty of the measuring system.
- 3.The equipment being used in this calibration are regularly calibrated by laboratory according to ISO/IEC17025.
- 4.HKAS has accredited this laboratory (HOKLAS 267) for specific calibration activities as listed in the HOKLAS directory of accredited laboratories.
- 5.The calibrations certificate may not be reproduced.

Measured value(s) **within** the allowable deviation.

Performed by

Calibration Technician

Approved by

Quality Manager



## Calibration Certificate

0022999

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Customer :<br>Cinotech Consultants Limited<br>RM 1710, Technology Park,<br>18 On Lai Street, Shatin, N.T.<br>Hong Kong |            | Object 1 : SVAN957 SLM<br>Serial No. /Ref. No. : 23851 / N-08-12<br>Object 2 : Microphone<br>Serial No. /Ref. No. : 43676 |
| Customer Code : SVEC09005  |            | Manufacturer : Svantek  |
| Date of calibration:   | 19/12/2019 | Certificate No.: 0022999  |
| Date of the recommended re-calibration:  | 19/12/2020 | Handle by: E0002  |

### Measuring results

| Reference value | Indication value | Deviation | Allowed deviation | Object |
|-----------------|------------------|-----------|-------------------|--------|
| 94.0dB          | 94.0dB           | 0.0dB     | +/- 1.5dB         | 1      |
| 114.0dB         | 114.0dB          | 0.0dB     | +/- 1.5dB         | 1      |

### Measuring equipment

| index | Calibrator / Master                 | Traceability |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 1     | Master Sound Meter, SVAN949,sn:8571 | IEC61672     |
| 2     | Sound Calibrator, SV30A sn:32580    | IEC60942     |

### Ambient conditions

Temperature (20...26)°C      Humidity (20...60)%RH

### Measuring procedure

Calibrated by Type 1 Sound Calibrator with Master Sound Level Meter under 1kHz Frequency.

### Uncertainty

+/- 0.2 dB for probability not less than 95%.

### Conformity

- 1.The resulted values were those obtained at the time of test and applies only to the item calibrated.
- 2.The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the measuring procedure and the uncertainty of the measuring system.
- 3.The equipment being used in this calibration are regularly calibrated by laboratory according to ISO/IEC17025.
- 4.HKAS has accredited this laboratory (HOKLAS 267) for specific calibration activities as listed in the HOKLAS directory of accredited laboratories.
- 5.The calibrations certificate may not be reproduced.

Measured value(s) **within** the allowable deviation.

Performed by

Calibration Technician

Approved by

Quality Manager



## Calibration Certificate

0022673

|  |            |  |
|--|------------|--|
| Customer :<br>Cinotech Consultants Limited<br>RM 1710, Technology Park,<br>18 On Lai Street, Shatin, N.T.<br>Hong Kong |            | Object 1 : ST-120 sound calibrator<br>Serial No. /Ref. No. : 181001608 |
| Customer Code : SVEC09005  |            | Manufacturer : Soundtek  |
| Date of calibration:   | 24/10/2019 | Certificate No.: 0022673   |
| Date of the recommended re-calibration:  | 24/10/2020 | Handle by: E0002   |

### Measuring results

| Reference value | Indication value | Deviation | Allowed deviation | Object |
|-----------------|------------------|-----------|-------------------|--------|
| 94.0dB          | 94.0dB           | 0.0dB     | +/- 0.3dB         | 1      |
| 114.0dB         | 114.1dB          | +0.1dB    | +/- 0.5dB         | 1      |

### Measuring equipment

| Index | Calibrator / Master                 | Traceability |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 1     | Master Sound Meter, SVAN949,sn:8571 | IEC61672     |
| 2     | Sound Calibrator, SV30A sn:32580    | IEC60942     |

### Ambient conditions

Temperature (20...26)°C                      Humidity (20...60)%RH

### Measuring procedure

Calibrated by Type 1 Sound Level Meter and 1kHz Sound Source .

### Uncertainty

+/- 0.2dB for probability not less than 95%.

### Conformity

- 1.The resulted values were those obtained at the time of test and applies only to the item calibrated.
- 2.The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the measuring procedure and the uncertainty of the measuring system.
- 3.The equipment being used in this calibration are regularly calibrated by laboratory according to ISO/IEC17025.
- 4.HKAS has accredited this laboratory (HOKLAS 267) for specific calibration activities as listed in the HOKLAS directory of accredited laboratories.
- 5.The calibrations certificate may not be reproduced.

Measured value(s) **within** the allowable deviation.

Performed by

Calibration Technician

Approved by

Quality Manager

---

---

**APPENDIX B2**  
**DAY-TIME 07:00-19:00HRS BASELINE**  
**NOISE MONITORING DATA**

---

---

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 10-Mar-20 | 7:04  | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 60.7            | 71.1                     | 74.8                      | 59.0                      |
| 10-Mar-20 | 7:09  | 67.9            | 70.9                                       | 75.4            | 56.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:14  | 66.4            | 69.4                                       | 73.7            | 57.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:19  | 68.5            | 71.5                                       | 75.7            | 54.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:24  | 68.1            | 71.1                                       | 74.3            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:29  | 69.7            | 72.7                                       | 75.4            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:34  | 69.7            | 72.7                                       | 75.9            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:39  | 67.1            | 70.1                                       | 73.5            | 58.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:44  | 69.0            | 72.0                                       | 75.4            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:49  | 69.7            | 72.7                                       | 75.7            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:54  | 70.3            | 73.3                                       | 75.8            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:59  | 70.4            | 73.4                                       | 75.0            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:04  | 68.1            | 71.1                                       | 74.5            | 65.4            | 72.5                     | 75.3                      | 65.0                      |
| 10-Mar-20 | 8:09  | 70.6            | 73.6                                       | 76.3            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:14  | 69.3            | 72.3                                       | 75.0            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:19  | 67.2            | 70.2                                       | 74.0            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:24  | 69.3            | 72.3                                       | 75.7            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:29  | 69.2            | 72.2                                       | 75.6            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:34  | 69.5            | 72.5                                       | 75.8            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:39  | 70.5            | 73.5                                       | 76.6            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:44  | 70.6            | 73.6                                       | 77.4            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:49  | 75.5            | 78.5                                       | 78.6            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:54  | 69.0            | 72.0                                       | 76.0            | 57.9            | 72.1                     | 75.3                      | 63.7                      |
| 10-Mar-20 | 8:59  | 75.2            | 78.2                                       | 76.0            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:04  | 71.1            | 74.1                                       | 77.2            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:09  | 72.4            | 75.4                                       | 77.6            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:14  | 73.1            | 76.1                                       | 78.3            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:19  | 71.7            | 74.7                                       | 77.2            | 71.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:24  | 71.9            | 74.9                                       | 77.2            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:29  | 71.2            | 74.2                                       | 75.8            | 72.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:34  | 70.6            | 73.6                                       | 75.5            | 71.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:39  | 71.6            | 74.6                                       | 76.9            | 72.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:44  | 71.5            | 74.5                                       | 76.7            | 72.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:49  | 71.4            | 74.4                                       | 76.2            | 72.3            | 75.0                     | 77.3                      | 71.1                      |
| 10-Mar-20 | 9:54  | 72.0            | 75.0                                       | 77.1            | 72.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:59  | 71.0            | 74.0                                       | 75.9            | 71.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:04 | 71.5            | 74.5                                       | 76.5            | 72.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:09 | 71.4            | 74.4                                       | 76.5            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:14 | 71.1            | 74.1                                       | 76.4            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:19 | 70.9            | 73.9                                       | 75.9            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:24 | 71.0            | 74.0                                       | 76.3            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:29 | 71.1            | 74.1                                       | 76.6            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:34 | 71.4            | 74.4                                       | 76.6            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:39 | 71.6            | 74.6                                       | 76.8            | 71.8            | 74.2                     | 76.4                      | 71.4                      |
| 10-Mar-20 | 10:44 | 72.0            | 75.0                                       | 77.4            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:49 | 71.2            | 74.2                                       | 76.5            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:54 | 71.9            | 74.9                                       | 77.8            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:59 | 71.8            | 74.8                                       | 77.4            | 71.1            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 10-Mar-20 | 11:04 | 71.5            | 74.5                                       | 77.2            | 71.2            | 74.2                     | 76.6                      | 71.3                      |
| 10-Mar-20 | 11:09 | 71.2            | 74.2                                       | 76.6            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:14 | 71.6            | 74.6                                       | 76.8            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:19 | 71.3            | 74.3                                       | 77.1            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:24 | 70.6            | 73.6                                       | 75.7            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:29 | 70.8            | 73.8                                       | 75.7            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:34 | 71.9            | 74.9                                       | 77.5            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:39 | 72.2            | 75.2                                       | 77.4            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:44 | 72.5            | 75.5                                       | 78.2            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:49 | 71.5            | 74.5                                       | 76.7            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:54 | 70.6            | 73.6                                       | 75.5            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:59 | 70.8            | 73.8                                       | 76.1            | 71.2            | 74.6                     | 77.0                      | 71.4                      |
| 10-Mar-20 | 12:04 | 70.4            | 73.4                                       | 75.4            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:09 | 72.0            | 75.0                                       | 76.8            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:14 | 72.2            | 75.2                                       | 77.9            | 71.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:19 | 71.3            | 74.3                                       | 76.7            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:24 | 71.0            | 74.0                                       | 75.8            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:29 | 70.0            | 73.0                                       | 74.8            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:34 | 70.3            | 73.3                                       | 75.8            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:39 | 70.5            | 73.5                                       | 76.1            | 70.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:44 | 70.8            | 73.8                                       | 75.7            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:49 | 70.8            | 73.8                                       | 75.9            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:54 | 71.0            | 74.0                                       | 76.4            | 71.2            | 73.7                     | 76.0                      | 71.1                      |
| 10-Mar-20 | 12:59 | 70.7            | 73.7                                       | 75.9            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:04 | 70.2            | 73.2                                       | 75.5            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:09 | 72.0            | 75.0                                       | 77.5            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:14 | 71.8            | 74.8                                       | 76.8            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:19 | 71.2            | 74.2                                       | 75.4            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:24 | 70.7            | 73.7                                       | 76.0            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:29 | 69.8            | 72.8                                       | 74.8            | 70.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:34 | 70.2            | 73.2                                       | 74.8            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:39 | 70.1            | 73.1                                       | 75.0            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:44 | 70.4            | 73.4                                       | 74.9            | 71.2            | 73.9                     | 75.6                      | 71.6                      |
| 10-Mar-20 | 13:49 | 71.5            | 74.5                                       | 76.2            | 71.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:54 | 71.6            | 74.6                                       | 76.7            | 72.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:59 | 71.1            | 74.1                                       | 75.8            | 72.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:04 | 70.4            | 73.4                                       | 75.2            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:09 | 70.7            | 73.7                                       | 75.5            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:14 | 71.6            | 74.6                                       | 77.0            | 71.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:19 | 71.6            | 74.6                                       | 76.7            | 72.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:24 | 71.9            | 74.9                                       | 76.6            | 72.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:29 | 71.8            | 74.8                                       | 76.7            | 72.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:34 | 71.0            | 74.0                                       | 76.3            | 71.2            | 74.4                     | 76.3                      | 71.8                      |
| 10-Mar-20 | 14:39 | 71.0            | 74.0                                       | 76.4            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:44 | 70.0            | 73.0                                       | 74.5            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:49 | 70.8            | 73.8                                       | 76.4            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:54 | 71.6            | 74.6                                       | 77.2            | 72.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:59 | 71.4            | 74.4                                       | 75.9            | 72.3            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |  |  |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:04 | 71.1            | 74.1                                       | 75.6            | 71.7            | 74.4                     | 76.4                      | 71.5                      |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:09 | 71.3            | 74.3                                       | 76.9            | 71.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:14 | 70.7            | 73.7                                       | 75.7            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:19 | 71.6            | 74.6                                       | 76.2            | 71.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:24 | 72.6            | 75.6                                       | 77.8            | 72.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:29 | 71.1            | 74.1                                       | 75.8            | 71.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:34 | 71.3            | 74.3                                       | 76.6            | 71.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:39 | 71.0            | 74.0                                       | 75.6            | 71.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:44 | 70.9            | 73.9                                       | 75.5            | 71.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:49 | 70.8            | 73.8                                       | 75.6            | 71.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:54 | 71.3            | 74.3                                       | 76.8            | 71.4            | 74.1                     | 76.2                      | 71.4                      |  |  |
| 10-Mar-20 | 15:59 | 71.0            | 74.0                                       | 76.6            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:04 | 70.3            | 73.3                                       | 75.6            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:09 | 70.7            | 73.7                                       | 75.9            | 71.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:14 | 71.0            | 74.0                                       | 76.1            | 71.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:19 | 70.6            | 73.6                                       | 75.4            | 71.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:24 | 70.5            | 73.5                                       | 75.0            | 71.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:29 | 70.6            | 73.6                                       | 74.9            | 71.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:34 | 70.2            | 73.2                                       | 75.1            | 71.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:39 | 71.7            | 74.7                                       | 78.1            | 71.2            | 73.6                     | 75.5                      | 71.4                      |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:44 | 72.5            | 75.5                                       | 77.4            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:49 | 73.5            | 76.5                                       | 79.1            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:54 | 72.7            | 75.7                                       | 77.6            | 71.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 16:59 | 73.4            | 76.4                                       | 77.3            | 71.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:04 | 73.5            | 76.5                                       | 76.1            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:09 | 71.2            | 74.2                                       | 76.5            | 71.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:14 | 73.7            | 76.7                                       | 77.2            | 71.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:19 | 72.0            | 75.0                                       | 76.7            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:24 | 70.6            | 73.6                                       | 75.5            | 71.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:29 | 71.2            | 74.2                                       | 75.6            | 71.3            | 75.5                     | 77.6                      | 71.2                      |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:34 | 72.0            | 75.0                                       | 76.8            | 71.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:39 | 70.6            | 73.6                                       | 75.4            | 71.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:44 | 69.6            | 72.6                                       | 74.2            | 70.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:49 | 70.9            | 73.9                                       | 76.3            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:54 | 69.5            | 72.5                                       | 73.8            | 70.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 17:59 | 70.7            | 73.7                                       | 73.8            | 71.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:04 | 70.8            | 73.8                                       | 74.9            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:09 | 70.9            | 73.9                                       | 76.1            | 70.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:14 | 69.7            | 72.7                                       | 74.0            | 70.7            | 75.2                     | 76.3                      | 71.2                      |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:19 | 71.7            | 74.7                                       | 76.0            | 71.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:24 | 72.9            | 75.9                                       | 79.4            | 71.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:29 | 71.7            | 74.7                                       | 76.8            | 71.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:34 | 69.6            | 72.6                                       | 74.0            | 70.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:39 | 69.1            | 72.1                                       | 73.0            | 70.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:44 | 69.1            | 72.1                                       | 72.9            | 71.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:49 | 69.5            | 72.5                                       | 73.9            | 70.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:54 | 69.2            | 72.2                                       | 73.5            | 71.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 10-Mar-20 | 18:59 | 70.7            | 73.7                                       | 75.1            | 70.4            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Mean            | 74.1                                       | 76.2            | 70.6            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Maximum         | 75.6                                       | 77.6            | 72.1            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Minimum         | 71.1                                       | 73.8            | 59.0            |                          |                           |                           |  |  |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 11-Mar-20 | 7:04  | 70.6            | 73.6                                       | 75.1            | 70.7            | 73.5                     | 75.4                      | 70.9                      |
| 11-Mar-20 | 7:09  | 70.1            | 73.1                                       | 75.0            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:14  | 70.5            | 73.5                                       | 75.4            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:19  | 70.6            | 73.6                                       | 76.4            | 70.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:24  | 70.6            | 73.6                                       | 74.5            | 70.9            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:29  | 70.5            | 73.5                                       | 76.0            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:34  | 69.8            | 72.8                                       | 74.6            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:39  | 71.3            | 74.3                                       | 76.9            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:44  | 70.0            | 73.0                                       | 74.9            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:49  | 71.5            | 74.5                                       | 77.2            | 70.9            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:54  | 70.7            | 73.7                                       | 75.6            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:59  | 70.9            | 73.9                                       | 75.8            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:04  | 70.6            | 73.6                                       | 75.9            | 71.0            | 73.7                     | 75.9                      | 71.1                      |
| 11-Mar-20 | 8:09  | 71.9            | 74.9                                       | 74.6            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:14  | 69.8            | 72.8                                       | 74.3            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:19  | 70.1            | 73.1                                       | 74.9            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:24  | 70.8            | 73.8                                       | 75.5            | 71.9            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:29  | 70.7            | 73.7                                       | 75.2            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:34  | 71.2            | 74.2                                       | 76.2            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:39  | 70.8            | 73.8                                       | 75.4            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:44  | 70.8            | 73.8                                       | 75.8            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:49  | 71.4            | 74.4                                       | 75.8            | 71.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:54  | 71.1            | 74.1                                       | 75.9            | 71.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:59  | 71.7            | 74.7                                       | 75.8            | 72.5            | 74.2                     | 75.8                      | 71.6                      |
| 11-Mar-20 | 9:04  | 68.9            | 71.9                                       | 74.6            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:09  | 68.5            | 71.5                                       | 74.6            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:14  | 70.5            | 73.5                                       | 75.9            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:19  | 72.5            | 75.5                                       | 77.6            | 72.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:24  | 70.5            | 73.5                                       | 75.3            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:29  | 71.0            | 74.0                                       | 75.8            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:34  | 71.6            | 74.6                                       | 76.2            | 72.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:39  | 71.7            | 74.7                                       | 76.5            | 71.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:44  | 72.1            | 75.1                                       | 76.4            | 71.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:49  | 71.0            | 74.0                                       | 75.6            | 71.8            | 74.4                     | 76.1                      | 71.6                      |
| 11-Mar-20 | 9:54  | 71.0            | 74.0                                       | 76.1            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:59  | 70.6            | 73.6                                       | 75.8            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:04 | 70.9            | 73.9                                       | 75.6            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:09 | 71.5            | 74.5                                       | 75.1            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:14 | 70.8            | 73.8                                       | 75.8            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:19 | 75.2            | 78.2                                       | 78.0            | 71.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:24 | 71.8            | 74.8                                       | 77.6            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:29 | 71.7            | 74.7                                       | 76.8            | 72.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:34 | 71.1            | 74.1                                       | 75.9            | 72.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:39 | 73.5            | 76.5                                       | 78.6            | 72.6            | 75.3                     | 76.6                      | 71.4                      |
| 11-Mar-20 | 10:44 | 71.0            | 74.0                                       | 76.3            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:49 | 70.4            | 73.4                                       | 75.6            | 70.9            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:54 | 71.7            | 74.7                                       | 77.6            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:59 | 70.8            | 73.8                                       | 75.6            | 71.8            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 11-Mar-20 | 11:04 | 71.3            | 74.3                                       | 76.5            | 71.5            | 74.7                     | 77.1                      | 71.3                      |
| 11-Mar-20 | 11:09 | 71.8            | 74.8                                       | 77.0            | 71.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:14 | 72.2            | 75.2                                       | 78.1            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:19 | 71.8            | 74.8                                       | 77.1            | 71.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:24 | 71.3            | 74.3                                       | 76.5            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:29 | 71.8            | 74.8                                       | 77.0            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:34 | 70.4            | 73.4                                       | 75.5            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:39 | 71.9            | 74.9                                       | 77.6            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:44 | 71.3            | 74.3                                       | 76.8            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:49 | 70.6            | 73.6                                       | 75.9            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:54 | 70.7            | 73.7                                       | 75.8            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:59 | 70.4            | 73.4                                       | 75.4            | 71.1            | 74.2                     | 76.2                      | 71.5                      |
| 11-Mar-20 | 12:04 | 71.9            | 74.9                                       | 78.2            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:09 | 70.8            | 73.8                                       | 75.9            | 70.8            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:14 | 71.5            | 74.5                                       | 75.6            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:19 | 70.8            | 73.8                                       | 75.9            | 72.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:24 | 71.3            | 74.3                                       | 75.9            | 71.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:29 | 70.7            | 73.7                                       | 75.3            | 71.8            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:34 | 70.6            | 73.6                                       | 75.5            | 71.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:39 | 71.1            | 74.1                                       | 75.7            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:44 | 69.4            | 72.4                                       | 74.2            | 70.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:49 | 69.9            | 72.9                                       | 74.9            | 70.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:54 | 70.1            | 73.1                                       | 74.9            | 70.4            | 73.9                     | 76.1                      | 70.9                      |
| 11-Mar-20 | 12:59 | 70.0            | 73.0                                       | 75.1            | 70.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:04 | 70.7            | 73.7                                       | 75.8            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:09 | 70.8            | 73.8                                       | 76.6            | 70.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:14 | 70.6            | 73.6                                       | 75.6            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:19 | 71.5            | 74.5                                       | 76.7            | 71.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:24 | 70.3            | 73.3                                       | 75.0            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:29 | 71.2            | 74.2                                       | 76.4            | 70.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:34 | 70.5            | 73.5                                       | 75.5            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:39 | 71.0            | 74.0                                       | 75.8            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:44 | 71.2            | 74.2                                       | 76.5            | 70.9            | 73.8                     | 75.7                      | 70.7                      |
| 11-Mar-20 | 13:49 | 71.4            | 74.4                                       | 75.5            | 70.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:54 | 70.5            | 73.5                                       | 75.3            | 70.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:59 | 70.8            | 73.8                                       | 76.0            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:04 | 70.2            | 73.2                                       | 75.2            | 70.8            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:09 | 70.8            | 73.8                                       | 75.9            | 70.8            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:14 | 70.7            | 73.7                                       | 75.8            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:19 | 71.8            | 74.8                                       | 75.9            | 71.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:24 | 70.7            | 73.7                                       | 76.4            | 70.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:29 | 70.1            | 73.1                                       | 74.8            | 70.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:34 | 69.6            | 72.6                                       | 74.5            | 70.4            | 73.3                     | 75.2                      | 70.5                      |
| 11-Mar-20 | 14:39 | 71.0            | 74.0                                       | 76.8            | 70.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:44 | 70.8            | 73.8                                       | 75.0            | 70.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:49 | 69.5            | 72.5                                       | 74.0            | 70.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:54 | 70.3            | 73.3                                       | 75.6            | 70.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:59 | 70.1            | 73.1                                       | 74.9            | 70.4            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |      |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) |      |
| 11-Mar-20 | 15:04 | 70.1            | 73.1                                       | 74.9            | 70.5            | 73.1                     | 75.2                      | 70.1 |
| 11-Mar-20 | 15:09 | 70.2            | 73.2                                       | 75.1            | 70.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:14 | 70.7            | 73.7                                       | 76.0            | 70.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:19 | 70.4            | 73.4                                       | 75.4            | 70.8            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:24 | 70.2            | 73.2                                       | 74.8            | 71.1            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:29 | 68.9            | 71.9                                       | 74.7            | 65.2            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:34 | 68.8            | 71.8                                       | 73.8            | 69.1            | 78.1                     | 74.5                      | 68.4 |
| 11-Mar-20 | 15:39 | 79.0            | 82.0                                       | 76.6            | 70.1            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:44 | 70.3            | 73.3                                       | 76.0            | 69.2            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:49 | 67.8            | 70.8                                       | 73.2            | 67.1            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:54 | 67.0            | 70.0                                       | 72.4            | 66.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:59 | 79.3            | 82.3                                       | 73.2            | 67.7            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:04 | 68.8            | 71.8                                       | 74.0            | 68.0            | 71.0                     | 73.1                      | 67.4 |
| 11-Mar-20 | 16:09 | 66.9            | 69.9                                       | 71.7            | 67.1            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:14 | 67.4            | 70.4                                       | 72.4            | 67.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:19 | 69.1            | 72.1                                       | 73.3            | 67.2            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:24 | 68.2            | 71.2                                       | 74.0            | 67.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:29 | 67.2            | 70.2                                       | 72.9            | 67.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:34 | 67.0            | 70.0                                       | 72.3            | 67.2            | 71.4                     | 74.2                      | 67.4 |
| 11-Mar-20 | 16:39 | 68.1            | 71.1                                       | 73.3            | 67.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:44 | 68.3            | 71.3                                       | 73.8            | 66.9            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:49 | 69.5            | 72.5                                       | 76.1            | 67.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:54 | 68.5            | 71.5                                       | 74.4            | 67.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:59 | 68.6            | 71.6                                       | 74.4            | 67.9            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:04 | 69.3            | 72.3                                       | 75.4            | 67.3            | 71.6                     | 74.4                      | 67.3 |
| 11-Mar-20 | 17:09 | 68.5            | 71.5                                       | 74.4            | 67.0            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:14 | 68.9            | 71.9                                       | 74.6            | 67.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:19 | 68.4            | 71.4                                       | 74.2            | 67.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:24 | 68.4            | 71.4                                       | 73.7            | 67.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:29 | 68.0            | 71.0                                       | 73.6            | 67.2            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:34 | 69.0            | 72.0                                       | 74.9            | 67.1            | 70.6                     | 73.1                      | 67.0 |
| 11-Mar-20 | 17:39 | 68.3            | 71.3                                       | 73.8            | 67.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:44 | 67.0            | 70.0                                       | 72.1            | 66.6            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:49 | 67.2            | 70.2                                       | 72.8            | 66.6            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:54 | 66.9            | 69.9                                       | 71.8            | 67.2            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:59 | 66.8            | 69.8                                       | 72.5            | 66.9            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:04 | 66.8            | 69.8                                       | 71.5            | 66.6            | 69.6                     | 71.6                      | 66.6 |
| 11-Mar-20 | 18:09 | 66.9            | 69.9                                       | 71.6            | 67.1            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:14 | 66.0            | 69.0                                       | 70.9            | 66.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:19 | 65.9            | 68.9                                       | 70.8            | 66.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:24 | 66.7            | 69.7                                       | 72.2            | 66.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:29 | 67.0            | 70.0                                       | 72.2            | 66.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:34 | 66.2            | 69.2                                       | 71.3            | 66.5            | 69.8                     | 71.6                      | 66.7 |
| 11-Mar-20 | 18:39 | 66.0            | 69.0                                       | 70.9            | 66.7            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:44 | 66.5            | 69.5                                       | 70.9            | 67.1            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:49 | 66.5            | 69.5                                       | 71.7            | 67.0            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:54 | 67.1            | 70.1                                       | 72.3            | 66.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:59 | 68.2            | 71.2                                       | 72.2            | 66.4            |                          |                           |      |
|           |       | Mean            | 73.7                                       | 75.3            | 70.2            |                          |                           |      |
|           |       | Maximum         | 78.1                                       | 77.1            | 71.7            |                          |                           |      |
|           |       | Minimum         | 69.6                                       | 71.6            | 66.6            |                          |                           |      |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 12-Mar-20 | 7:04  | 67.9            | 70.9                                       | 73.4            | 66.2            | 71.2                     | 73.7                      | 66.4                      |
| 12-Mar-20 | 7:09  | 68.5            | 71.5                                       | 73.9            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:14  | 68.3            | 71.3                                       | 74.0            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:19  | 67.5            | 70.5                                       | 73.3            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:24  | 67.8            | 70.8                                       | 73.7            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:29  | 68.8            | 71.8                                       | 73.7            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:34  | 67.2            | 70.2                                       | 73.1            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:39  | 67.9            | 70.9                                       | 73.9            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:44  | 67.1            | 70.1                                       | 72.5            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:49  | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:54  | 68.7            | 71.7                                       | 74.2            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:59  | 68.1            | 71.1                                       | 73.3            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:04  | 67.6            | 70.6                                       | 73.7            | 65.7            | 71.4                     | 74.1                      | 66.3                      |
| 12-Mar-20 | 8:09  | 66.6            | 69.6                                       | 72.2            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:14  | 69.2            | 72.2                                       | 74.8            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:19  | 69.4            | 72.4                                       | 75.1            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:24  | 68.3            | 71.3                                       | 73.7            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:29  | 68.6            | 71.6                                       | 74.3            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:34  | 70.2            | 73.2                                       | 75.5            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:39  | 68.5            | 71.5                                       | 74.2            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:44  | 68.7            | 71.7                                       | 74.5            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:49  | 68.3            | 71.3                                       | 74.4            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:54  | 68.7            | 71.7                                       | 74.4            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:59  | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 66.0            | 71.9                     | 74.7                      | 66.9                      |
| 12-Mar-20 | 9:04  | 70.1            | 73.1                                       | 75.8            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:09  | 69.2            | 72.2                                       | 73.1            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:14  | 69.4            | 72.4                                       | 75.7            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:19  | 66.4            | 69.4                                       | 73.2            | 57.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:24  | 67.1            | 70.1                                       | 73.3            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:29  | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:34  | 69.5            | 72.5                                       | 75.4            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:39  | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:44  | 68.2            | 71.2                                       | 74.5            | 65.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:49  | 69.4            | 72.4                                       | 75.9            | 66.6            | 71.9                     | 75.1                      | 66.4                      |
| 12-Mar-20 | 9:54  | 67.8            | 70.8                                       | 74.4            | 65.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:59  | 69.7            | 72.7                                       | 75.2            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:04 | 68.7            | 71.7                                       | 75.0            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:09 | 68.4            | 71.4                                       | 74.2            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:14 | 67.7            | 70.7                                       | 72.9            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:19 | 68.5            | 71.5                                       | 74.9            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:24 | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:29 | 68.9            | 71.9                                       | 75.3            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:34 | 68.4            | 71.4                                       | 73.8            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:39 | 66.5            | 69.5                                       | 73.2            | 64.2            | 71.6                     | 74.6                      | 65.2                      |
| 12-Mar-20 | 10:44 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:49 | 70.5            | 73.5                                       | 76.2            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:54 | 68.9            | 71.9                                       | 74.7            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:59 | 68.5            | 71.5                                       | 74.6            | 65.6            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 12-Mar-20 | 11:04 | 68.0            | 71.0                                       | 74.4            | 65.2            | 70.8                     | 73.6                      | 65.6                      |
| 12-Mar-20 | 11:09 | 67.3            | 70.3                                       | 73.0            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:14 | 70.2            | 73.2                                       | 76.1            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:19 | 66.5            | 69.5                                       | 72.2            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:24 | 66.1            | 69.1                                       | 71.4            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:29 | 67.4            | 70.4                                       | 72.8            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:34 | 66.6            | 69.6                                       | 72.4            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:39 | 68.3            | 71.3                                       | 74.1            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:44 | 67.8            | 70.8                                       | 73.5            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:49 | 66.6            | 69.6                                       | 72.1            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:54 | 68.8            | 71.8                                       | 74.6            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:59 | 67.1            | 70.1                                       | 72.6            | 66.3            | 71.7                     | 74.7                      | 66.2                      |
| 12-Mar-20 | 12:04 | 67.3            | 70.3                                       | 73.2            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:09 | 69.8            | 72.8                                       | 75.8            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:14 | 68.6            | 71.6                                       | 74.5            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:19 | 68.8            | 71.8                                       | 74.9            | 65.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:24 | 67.5            | 70.5                                       | 72.8            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:29 | 69.4            | 72.4                                       | 75.8            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:34 | 70.2            | 73.2                                       | 74.8            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:39 | 68.5            | 71.5                                       | 73.9            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:44 | 69.0            | 72.0                                       | 74.7            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:49 | 68.3            | 71.3                                       | 74.5            | 66.0            | 70.9                     | 73.9                      | 65.2                      |
| 12-Mar-20 | 12:54 | 68.7            | 71.7                                       | 74.4            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:59 | 69.1            | 72.1                                       | 75.0            | 65.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:04 | 68.6            | 71.6                                       | 75.4            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:09 | 68.0            | 71.0                                       | 73.6            | 65.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:14 | 68.0            | 71.0                                       | 74.0            | 65.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:19 | 70.0            | 73.0                                       | 74.5            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:24 | 68.1            | 71.1                                       | 74.0            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:29 | 67.4            | 70.4                                       | 72.9            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:34 | 68.8            | 71.8                                       | 74.6            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:39 | 66.3            | 69.3                                       | 71.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:44 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 64.8            | 71.3                     | 74.2                      | 65.3                      |
| 12-Mar-20 | 13:49 | 67.5            | 70.5                                       | 73.3            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:54 | 67.4            | 70.4                                       | 73.3            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:59 | 68.8            | 71.8                                       | 75.3            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:04 | 70.0            | 73.0                                       | 75.9            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:09 | 67.3            | 70.3                                       | 73.0            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:14 | 68.1            | 71.1                                       | 73.8            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:19 | 69.0            | 72.0                                       | 75.2            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:24 | 66.8            | 69.8                                       | 72.3            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:29 | 67.7            | 70.7                                       | 73.8            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:34 | 69.2            | 72.2                                       | 74.9            | 65.6            | 71.1                     | 74.1                      | 64.9                      |
| 12-Mar-20 | 14:39 | 67.2            | 70.2                                       | 73.1            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:44 | 68.3            | 71.3                                       | 74.8            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:49 | 68.9            | 71.9                                       | 75.0            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:54 | 67.8            | 70.8                                       | 73.8            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:59 | 66.9            | 69.9                                       | 72.7            | 65.2            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |  |  |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:04 | 67.4            | 70.4                                       | 73.7            | 64.7            | 71.2                     | 74.4                      | 64.8                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:09 | 68.5            | 71.5                                       | 74.6            | 65.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:14 | 68.3            | 71.3                                       | 74.5            | 64.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:19 | 69.0            | 72.0                                       | 74.7            | 65.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:24 | 67.2            | 70.2                                       | 73.7            | 64.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:29 | 68.5            | 71.5                                       | 75.1            | 64.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:34 | 69.0            | 72.0                                       | 74.7            | 65.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:39 | 66.9            | 69.9                                       | 72.9            | 64.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:44 | 66.5            | 69.5                                       | 72.5            | 64.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:49 | 67.2            | 70.2                                       | 73.5            | 64.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:54 | 70.3            | 73.3                                       | 76.3            | 65.8            | 71.2                     | 74.2                      | 64.9                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:59 | 67.9            | 70.9                                       | 74.0            | 65.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:04 | 67.1            | 70.1                                       | 73.5            | 64.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:09 | 68.3            | 71.3                                       | 74.4            | 65.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:14 | 71.2            | 74.2                                       | 73.6            | 65.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:19 | 69.3            | 72.3                                       | 75.6            | 65.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:24 | 68.2            | 71.2                                       | 74.9            | 63.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:29 | 70.0            | 73.0                                       | 75.8            | 64.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:34 | 71.0            | 74.0                                       | 75.2            | 65.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:39 | 69.5            | 72.5                                       | 75.7            | 65.5            | 72.2                     | 74.7                      | 64.7                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:44 | 72.0            | 75.0                                       | 77.0            | 64.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:49 | 69.0            | 72.0                                       | 75.3            | 64.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:54 | 74.8            | 77.8                                       | 79.3            | 66.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:59 | 68.5            | 71.5                                       | 74.9            | 63.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:04 | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 63.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:09 | 68.4            | 71.4                                       | 75.7            | 65.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:14 | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 65.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:19 | 68.4            | 71.4                                       | 73.6            | 65.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:24 | 68.2            | 71.2                                       | 74.7            | 64.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:29 | 72.5            | 75.5                                       | 75.6            | 64.0            | 74.4                     | 76.5                      | 65.0                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:34 | 69.9            | 72.9                                       | 74.5            | 63.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:39 | 69.9            | 72.9                                       | 73.4            | 63.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:44 | 71.2            | 74.2                                       | 76.3            | 64.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:49 | 73.3            | 76.3                                       | 76.8            | 65.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:54 | 73.0            | 76.0                                       | 77.8            | 64.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:59 | 65.6            | 68.6                                       | 72.5            | 62.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:04 | 68.7            | 71.7                                       | 73.5            | 63.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:09 | 72.0            | 75.0                                       | 76.3            | 64.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:14 | 65.4            | 68.4                                       | 70.2            | 62.2            | 72.3                     | 74.8                      | 64.9                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:19 | 67.7            | 70.7                                       | 72.5            | 61.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:24 | 64.6            | 67.6                                       | 70.7            | 63.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:29 | 64.5            | 67.5                                       | 70.7            | 62.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:34 | 65.3            | 68.3                                       | 71.2            | 62.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:39 | 63.6            | 66.6                                       | 69.7            | 61.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:44 | 64.3            | 67.3                                       | 70.7            | 61.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:49 | 64.5            | 67.5                                       | 70.7            | 62.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:54 | 64.3            | 67.3                                       | 71.1            | 60.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:59 | 64.4            | 67.4                                       | 70.5            | 61.4            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Mean            | 71.7                                       | 74.3            | 65.3            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Maximum         | 74.4                                       | 76.5            | 66.9            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Minimum         | 67.4                                       | 70.7            | 61.7            |                          |                           |                           |  |  |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 13-Mar-20 | 7:04  | 66.7            | 69.7                                       | 74.2            | 61.2            | 69.5                     | 73.2                      | 60.7                      |
| 13-Mar-20 | 7:09  | 66.6            | 69.6                                       | 72.5            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:14  | 66.2            | 69.2                                       | 73.3            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:19  | 66.3            | 69.3                                       | 72.6            | 59.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:24  | 66.6            | 69.6                                       | 73.0            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:29  | 66.7            | 69.7                                       | 73.3            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:34  | 67.0            | 70.0                                       | 73.7            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:39  | 68.1            | 71.1                                       | 73.9            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:44  | 68.8            | 71.8                                       | 74.8            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:49  | 69.2            | 72.2                                       | 75.5            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:54  | 67.9            | 70.9                                       | 74.5            | 60.9            | 71.1                     | 74.3                      | 61.4                      |
| 13-Mar-20 | 7:59  | 66.8            | 69.8                                       | 72.8            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:04  | 68.2            | 71.2                                       | 75.0            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:09  | 67.4            | 70.4                                       | 73.2            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:14  | 66.3            | 69.3                                       | 73.0            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:19  | 68.0            | 71.0                                       | 74.2            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:24  | 68.1            | 71.1                                       | 74.1            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:29  | 67.6            | 70.6                                       | 74.2            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:34  | 66.7            | 69.7                                       | 73.1            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:39  | 69.2            | 72.2                                       | 75.4            | 62.2            | 70.6                     | 74.0                      | 60.9                      |
| 13-Mar-20 | 8:44  | 69.1            | 72.1                                       | 74.9            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:49  | 66.9            | 69.9                                       | 73.1            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:54  | 67.7            | 70.7                                       | 74.8            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:59  | 68.1            | 71.1                                       | 74.3            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:04  | 70.8            | 73.8                                       | 76.9            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:09  | 67.7            | 70.7                                       | 74.0            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:14  | 68.4            | 71.4                                       | 74.5            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:19  | 68.1            | 71.1                                       | 74.5            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:24  | 68.6            | 71.6                                       | 74.6            | 62.9            | 71.1                     | 74.4                      | 62.6                      |
| 13-Mar-20 | 9:29  | 69.5            | 72.5                                       | 75.9            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:34  | 69.8            | 72.8                                       | 76.3            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:39  | 70.1            | 73.1                                       | 76.1            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:44  | 67.7            | 70.7                                       | 74.4            | 58.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:49  | 67.1            | 70.1                                       | 73.6            | 58.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:54  | 69.0            | 72.0                                       | 75.5            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:59  | 69.1            | 72.1                                       | 75.5            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:04 | 67.2            | 70.2                                       | 73.9            | 59.2            | 71.9                     | 75.3                      | 61.1                      |
| 13-Mar-20 | 10:09 | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:14 | 69.3            | 72.3                                       | 74.9            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:19 | 67.3            | 70.3                                       | 74.5            | 60.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:24 | 69.3            | 72.3                                       | 75.9            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:29 | 69.1            | 72.1                                       | 76.1            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:34 | 67.9            | 70.9                                       | 73.9            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:39 | 68.7            | 71.7                                       | 74.8            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:44 | 71.2            | 74.2                                       | 77.3            | 62.2            | 71.6                     | 75.1                      | 61.7                      |
| 13-Mar-20 | 10:49 | 69.9            | 72.9                                       | 76.7            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:54 | 67.0            | 70.0                                       | 73.4            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:59 | 68.1            | 71.1                                       | 73.9            | 60.0            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 13-Mar-20 | 11:04 | 70.0            | 73.0                                       | 74.9            | 59.3            | 71.3                     | 74.4                      | 60.4                      |
| 13-Mar-20 | 11:09 | 67.9            | 70.9                                       | 74.3            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:14 | 66.8            | 69.8                                       | 72.6            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:19 | 69.4            | 72.4                                       | 75.6            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:24 | 67.7            | 70.7                                       | 74.5            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:29 | 66.8            | 69.8                                       | 73.9            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:34 | 69.0            | 72.0                                       | 75.8            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:39 | 68.9            | 71.9                                       | 76.1            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:44 | 67.0            | 70.0                                       | 73.8            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:49 | 69.5            | 72.5                                       | 76.1            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:54 | 68.7            | 71.7                                       | 75.4            | 65.0            | 71.4                     | 74.8                      | 62.6                      |
| 13-Mar-20 | 11:59 | 69.7            | 72.7                                       | 75.4            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:04 | 69.4            | 72.4                                       | 75.5            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:09 | 68.5            | 71.5                                       | 75.1            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:14 | 69.1            | 72.1                                       | 74.6            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:19 | 67.8            | 70.8                                       | 74.9            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:24 | 67.7            | 70.7                                       | 74.5            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:29 | 67.7            | 70.7                                       | 74.1            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:34 | 70.6            | 73.6                                       | 76.6            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:39 | 66.8            | 69.8                                       | 72.9            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:44 | 67.5            | 70.5                                       | 74.5            | 61.6            | 71.5                     | 74.7                      | 60.9                      |
| 13-Mar-20 | 12:49 | 68.4            | 71.4                                       | 74.2            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:54 | 67.6            | 70.6                                       | 74.0            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:59 | 69.0            | 72.0                                       | 75.2            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:04 | 67.0            | 70.0                                       | 73.7            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:09 | 67.9            | 70.9                                       | 73.9            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:14 | 66.8            | 69.8                                       | 73.3            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:19 | 68.5            | 71.5                                       | 74.7            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:24 | 67.7            | 70.7                                       | 74.0            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:29 | 66.1            | 69.1                                       | 73.0            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:34 | 68.2            | 71.2                                       | 74.6            | 62.4            | 71.4                     | 74.8                      | 64.8                      |
| 13-Mar-20 | 13:39 | 69.3            | 72.3                                       | 75.8            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:44 | 68.4            | 71.4                                       | 75.5            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:49 | 68.1            | 71.1                                       | 73.8            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:54 | 67.2            | 70.2                                       | 74.1            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:59 | 68.7            | 71.7                                       | 74.5            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:04 | 67.5            | 70.5                                       | 73.6            | 57.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:09 | 67.8            | 70.8                                       | 74.8            | 56.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:14 | 67.3            | 70.3                                       | 73.8            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:19 | 68.4            | 71.4                                       | 75.9            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:24 | 66.9            | 69.9                                       | 73.5            | 58.4            | 70.6                     | 74.5                      | 59.0                      |
| 13-Mar-20 | 14:29 | 67.8            | 70.8                                       | 74.7            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:34 | 67.5            | 70.5                                       | 74.2            | 58.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:39 | 68.9            | 71.9                                       | 76.2            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:44 | 67.2            | 70.2                                       | 73.8            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:49 | 67.0            | 70.0                                       | 72.4            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:54 | 67.5            | 70.5                                       | 74.5            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:59 | 66.8            | 69.8                                       | 74.0            | 56.9            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 13-Mar-20 | 15:04 | 67.3            | 70.3                                       | 74.2            | 57.0            | 71.5                     | 75.0                      | 60.7                      |
| 13-Mar-20 | 15:09 | 66.2            | 69.2                                       | 72.2            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:14 | 67.5            | 70.5                                       | 73.9            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:19 | 68.1            | 71.1                                       | 74.9            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:24 | 69.5            | 72.5                                       | 76.4            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:29 | 70.6            | 73.6                                       | 76.9            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:34 | 69.9            | 72.9                                       | 75.6            | 62.3            | 71.7                     | 74.8                      | 61.6                      |
| 13-Mar-20 | 15:39 | 68.9            | 71.9                                       | 74.9            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:44 | 67.8            | 70.8                                       | 74.3            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:49 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:54 | 68.1            | 71.1                                       | 74.5            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:59 | 69.2            | 72.2                                       | 74.7            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:04 | 70.8            | 73.8                                       | 76.1            | 60.2            | 74.0                     | 76.7                      | 62.8                      |
| 13-Mar-20 | 16:09 | 69.5            | 72.5                                       | 75.1            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:14 | 69.3            | 72.3                                       | 75.5            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:19 | 71.3            | 74.3                                       | 76.6            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:24 | 72.6            | 75.6                                       | 78.4            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:29 | 71.8            | 74.8                                       | 77.5            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:34 | 70.7            | 73.7                                       | 75.2            | 63.0            | 74.1                     | 76.4                      | 62.3                      |
| 13-Mar-20 | 16:39 | 71.7            | 74.7                                       | 76.4            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:44 | 73.6            | 76.6                                       | 78.1            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:49 | 70.1            | 73.1                                       | 75.9            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:54 | 68.5            | 71.5                                       | 75.5            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:59 | 70.0            | 73.0                                       | 76.8            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:04 | 70.7            | 73.7                                       | 77.8            | 63.6            | 73.6                     | 77.2                      | 62.5                      |
| 13-Mar-20 | 17:09 | 68.5            | 71.5                                       | 75.4            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:14 | 71.9            | 74.9                                       | 78.7            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:19 | 70.3            | 73.3                                       | 76.8            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:24 | 69.5            | 72.5                                       | 74.9            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:29 | 71.7            | 74.7                                       | 78.3            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:34 | 67.3            | 70.3                                       | 73.4            | 60.4            | 72.6                     | 75.2                      | 59.6                      |
| 13-Mar-20 | 17:39 | 67.4            | 70.4                                       | 74.0            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:44 | 70.9            | 73.9                                       | 76.1            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:49 | 69.9            | 72.9                                       | 76.5            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:54 | 70.7            | 73.7                                       | 75.2            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:59 | 70.1            | 73.1                                       | 75.0            | 57.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:04 | 66.4            | 69.4                                       | 72.4            | 61.1            | 70.9                     | 74.3                      | 60.2                      |
| 13-Mar-20 | 18:09 | 65.7            | 68.7                                       | 72.0            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:14 | 65.7            | 68.7                                       | 72.0            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:19 | 70.6            | 73.6                                       | 77.2            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:24 | 69.6            | 72.6                                       | 76.2            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:29 | 66.5            | 69.5                                       | 73.0            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:34 | 63.5            | 66.5                                       | 70.6            | 56.5            | 67.6                     | 71.4                      | 56.7                      |
| 13-Mar-20 | 18:39 | 65.1            | 68.1                                       | 71.8            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:44 | 64.2            | 67.2                                       | 70.8            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:49 | 65.0            | 68.0                                       | 70.9            | 56.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:54 | 64.7            | 67.7                                       | 72.2            | 54.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:59 | 64.8            | 67.8                                       | 71.7            | 55.9            |                          |                           |                           |
|           |       | Mean            | 71.7                                       | 74.9            | 61.6            |                          |                           |                           |
|           |       | Maximum         | 74.1                                       | 77.2            | 64.8            |                          |                           |                           |
|           |       | Minimum         | 67.6                                       | 71.4            | 56.7            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 14-Mar-20 | 7:04  | 69.1            | 72.1                                       | 75.4            | 56.1            | 70.3                     | 73.8                      | 57.8                      |
| 14-Mar-20 | 7:09  | 66.9            | 69.9                                       | 73.3            | 57.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:14  | 67.3            | 70.3                                       | 74.2            | 56.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:19  | 67.6            | 70.6                                       | 73.5            | 57.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:24  | 65.9            | 68.9                                       | 72.2            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:29  | 66.5            | 69.5                                       | 73.3            | 58.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:34  | 66.9            | 69.9                                       | 74.4            | 57.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:39  | 66.1            | 69.1                                       | 72.9            | 58.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:44  | 69.7            | 72.7                                       | 75.2            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:49  | 67.0            | 70.0                                       | 73.5            | 58.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:54  | 66.2            | 69.2                                       | 72.7            | 59.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:59  | 66.1            | 69.1                                       | 72.7            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:04  | 69.8            | 72.8                                       | 75.9            | 59.0            | 70.9                     | 74.6                      | 59.0                      |
| 14-Mar-20 | 8:09  | 66.5            | 69.5                                       | 72.9            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:14  | 66.8            | 69.8                                       | 74.0            | 57.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:19  | 65.4            | 68.4                                       | 72.9            | 58.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:24  | 68.5            | 71.5                                       | 75.0            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:29  | 68.6            | 71.6                                       | 75.7            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:34  | 69.9            | 72.9                                       | 75.4            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:39  | 68.8            | 71.8                                       | 75.0            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:44  | 69.6            | 72.6                                       | 75.6            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:49  | 68.9            | 71.9                                       | 75.7            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:54  | 70.2            | 73.2                                       | 75.7            | 59.2            | 72.4                     | 75.4                      | 63.0                      |
| 14-Mar-20 | 8:59  | 68.5            | 71.5                                       | 75.0            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:04  | 69.8            | 72.8                                       | 76.7            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:09  | 68.7            | 71.7                                       | 75.7            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:14  | 70.4            | 73.4                                       | 76.9            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:19  | 70.5            | 73.5                                       | 77.5            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:24  | 67.5            | 70.5                                       | 74.3            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:29  | 69.1            | 72.1                                       | 75.5            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:34  | 69.4            | 72.4                                       | 75.8            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:39  | 71.2            | 74.2                                       | 77.6            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:44  | 68.5            | 71.5                                       | 75.4            | 61.2            | 72.6                     | 75.8                      | 62.6                      |
| 14-Mar-20 | 9:49  | 71.4            | 74.4                                       | 76.4            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:54  | 67.7            | 70.7                                       | 74.5            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:59  | 67.6            | 70.6                                       | 73.7            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:04 | 67.9            | 70.9                                       | 73.6            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:09 | 69.0            | 72.0                                       | 74.9            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:14 | 68.0            | 71.0                                       | 74.9            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:19 | 68.3            | 71.3                                       | 74.1            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:24 | 68.3            | 71.3                                       | 75.2            | 57.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:29 | 68.4            | 71.4                                       | 75.0            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:34 | 67.9            | 70.9                                       | 73.8            | 63.4            | 71.5                     | 74.3                      | 64.2                      |
| 14-Mar-20 | 10:39 | 67.3            | 70.3                                       | 73.0            | 65.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:44 | 68.5            | 71.5                                       | 74.5            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:49 | 68.3            | 71.3                                       | 73.8            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:54 | 69.6            | 72.6                                       | 74.9            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:59 | 69.2            | 72.2                                       | 75.2            | 60.9            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 14-Mar-20 | 11:04 | 67.8            | 70.8                                       | 74.8            | 59.3            | 71.0                     | 74.6                      | 61.2                      |
| 14-Mar-20 | 11:09 | 69.1            | 72.1                                       | 75.3            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:14 | 68.1            | 71.1                                       | 74.9            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:19 | 66.3            | 69.3                                       | 73.1            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:24 | 68.2            | 71.2                                       | 75.0            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:29 | 68.0            | 71.0                                       | 74.4            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:34 | 67.8            | 70.8                                       | 73.7            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:39 | 68.2            | 71.2                                       | 74.2            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:44 | 69.7            | 72.7                                       | 75.3            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:49 | 71.5            | 74.5                                       | 75.5            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:54 | 70.3            | 73.3                                       | 75.6            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:59 | 70.3            | 73.3                                       | 75.7            | 68.2            | 72.2                     | 74.8                      | 67.8                      |
| 14-Mar-20 | 12:04 | 69.2            | 72.2                                       | 75.0            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:09 | 69.6            | 72.6                                       | 76.0            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:14 | 68.8            | 71.8                                       | 74.0            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:19 | 69.1            | 72.1                                       | 75.0            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:24 | 70.2            | 73.2                                       | 75.4            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:29 | 68.0            | 71.0                                       | 73.1            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:34 | 67.5            | 70.5                                       | 72.7            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:39 | 68.1            | 71.1                                       | 73.7            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:44 | 68.6            | 71.6                                       | 74.5            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:49 | 68.1            | 71.1                                       | 73.8            | 67.2            | 71.2                     | 73.8                      | 67.2                      |
| 14-Mar-20 | 12:54 | 69.0            | 72.0                                       | 74.6            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:59 | 67.8            | 70.8                                       | 73.2            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:04 | 68.1            | 71.1                                       | 73.6            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:09 | 68.2            | 71.2                                       | 73.6            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:14 | 68.8            | 71.8                                       | 74.8            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:19 | 67.9            | 70.9                                       | 73.5            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:24 | 68.3            | 71.3                                       | 74.5            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:29 | 68.2            | 71.2                                       | 73.2            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:34 | 68.8            | 71.8                                       | 74.3            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:39 | 68.0            | 71.0                                       | 73.4            | 67.0            | 71.3                     | 73.8                      | 67.6                      |
| 14-Mar-20 | 13:44 | 67.9            | 70.9                                       | 73.3            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:49 | 68.3            | 71.3                                       | 73.8            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:54 | 68.0            | 71.0                                       | 72.9            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:59 | 68.7            | 71.7                                       | 74.6            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:04 | 68.4            | 71.4                                       | 72.9            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:09 | 68.1            | 71.1                                       | 72.9            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:14 | 68.5            | 71.5                                       | 73.3            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:19 | 68.5            | 71.5                                       | 74.1            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:24 | 69.8            | 72.8                                       | 75.5            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:29 | 68.4            | 71.4                                       | 73.8            | 68.0            | 71.7                     | 73.8                      | 68.2                      |
| 14-Mar-20 | 14:34 | 69.9            | 72.9                                       | 75.7            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:39 | 69.4            | 72.4                                       | 74.8            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:44 | 68.1            | 71.1                                       | 73.9            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:49 | 68.9            | 71.9                                       | 74.9            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:54 | 68.0            | 71.0                                       | 72.7            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:59 | 69.1            | 72.1                                       | 74.6            | 68.1            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |  |  |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:04 | 68.5            | 71.5                                       | 73.9            | 68.0            | 71.3                     | 73.8                      | 68.0                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:09 | 68.5            | 71.5                                       | 74.2            | 68.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:14 | 68.6            | 71.6                                       | 74.1            | 68.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:19 | 68.0            | 71.0                                       | 73.5            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:24 | 68.2            | 71.2                                       | 73.7            | 67.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:29 | 68.2            | 71.2                                       | 73.6            | 67.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:34 | 68.0            | 71.0                                       | 73.1            | 68.1            | 71.2                     | 73.3                      | 67.7                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:39 | 68.0            | 71.0                                       | 73.4            | 67.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:44 | 68.3            | 71.3                                       | 73.7            | 67.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:49 | 67.5            | 70.5                                       | 72.9            | 67.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:54 | 67.5            | 70.5                                       | 72.6            | 67.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:59 | 69.5            | 72.5                                       | 73.9            | 67.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:04 | 69.3            | 72.3                                       | 74.6            | 68.0            | 71.0                     | 73.2                      | 67.8                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:09 | 67.4            | 70.4                                       | 72.7            | 67.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:14 | 68.0            | 71.0                                       | 73.2            | 67.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:19 | 67.1            | 70.1                                       | 71.5            | 68.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:24 | 68.0            | 71.0                                       | 73.3            | 67.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:29 | 68.1            | 71.1                                       | 73.4            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:34 | 67.2            | 70.2                                       | 71.8            | 67.9            | 72.5                     | 74.2                      | 67.9                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:39 | 69.2            | 72.2                                       | 75.0            | 67.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:44 | 67.9            | 70.9                                       | 73.0            | 68.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:49 | 68.2            | 71.2                                       | 73.3            | 68.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:54 | 69.7            | 72.7                                       | 75.7            | 68.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:59 | 72.5            | 75.5                                       | 75.3            | 67.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:04 | 69.6            | 72.6                                       | 75.7            | 67.8            | 73.3                     | 75.2                      | 67.3                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:09 | 72.6            | 75.6                                       | 76.3            | 67.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:14 | 72.2            | 75.2                                       | 76.4            | 67.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:19 | 69.2            | 72.2                                       | 74.4            | 66.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:24 | 67.9            | 70.9                                       | 73.6            | 66.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:29 | 68.2            | 71.2                                       | 74.0            | 67.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:34 | 68.4            | 71.4                                       | 73.5            | 66.4            | 71.7                     | 74.5                      | 66.8                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:39 | 67.4            | 70.4                                       | 72.7            | 66.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:44 | 68.4            | 71.4                                       | 74.4            | 67.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:49 | 70.1            | 73.1                                       | 76.4            | 67.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:54 | 69.1            | 72.1                                       | 74.4            | 67.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:59 | 68.5            | 71.5                                       | 74.7            | 66.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:04 | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 65.0            | 71.4                     | 74.5                      | 65.1                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:09 | 68.7            | 71.7                                       | 74.6            | 65.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:14 | 66.6            | 69.6                                       | 72.3            | 64.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:19 | 68.8            | 71.8                                       | 74.9            | 65.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:24 | 69.6            | 72.6                                       | 75.8            | 65.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:29 | 68.3            | 71.3                                       | 74.1            | 64.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:34 | 65.0            | 68.0                                       | 70.3            | 64.0            | 69.4                     | 71.5                      | 63.7                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:39 | 67.0            | 70.0                                       | 72.2            | 64.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:44 | 66.0            | 69.0                                       | 71.9            | 64.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:49 | 66.5            | 69.5                                       | 72.0            | 63.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:54 | 67.0            | 70.0                                       | 71.9            | 63.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:59 | 66.6            | 69.6                                       | 70.4            | 63.2            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Mean            | 71.6                                       | 74.4            | 65.9            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Maximum         | 73.3                                       | 76.2            | 68.2            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Minimum         | 69.4                                       | 71.5            | 57.8            |                          |                           |                           |  |  |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 16-Mar-20 | 7:04  | 68.6            | 71.6                                       | 75.2            | 67.2            | 71.3                     | 74.2                      | 67.4                      |
| 16-Mar-20 | 7:09  | 67.6            | 70.6                                       | 73.3            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:14  | 67.3            | 70.3                                       | 72.9            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:19  | 69.9            | 72.9                                       | 76.0            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:24  | 67.9            | 70.9                                       | 73.8            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:29  | 67.7            | 70.7                                       | 72.9            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:34  | 68.1            | 71.1                                       | 73.6            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:39  | 68.0            | 71.0                                       | 73.7            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:44  | 68.0            | 71.0                                       | 73.6            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:49  | 68.3            | 71.3                                       | 73.6            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:54  | 67.7            | 70.7                                       | 73.0            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:59  | 69.2            | 72.2                                       | 75.5            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:04  | 68.5            | 71.5                                       | 73.7            | 67.2            | 71.6                     | 74.5                      | 67.7                      |
| 16-Mar-20 | 8:09  | 67.8            | 70.8                                       | 73.5            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:14  | 68.8            | 71.8                                       | 75.0            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:19  | 69.5            | 72.5                                       | 75.6            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:24  | 68.5            | 71.5                                       | 74.3            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:29  | 68.6            | 71.6                                       | 74.7            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:34  | 68.9            | 71.9                                       | 75.1            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:39  | 68.4            | 71.4                                       | 73.9            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:44  | 68.1            | 71.1                                       | 73.7            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:49  | 68.3            | 71.3                                       | 74.1            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:54  | 70.1            | 73.1                                       | 74.7            | 67.2            | 71.8                     | 74.3                      | 66.8                      |
| 16-Mar-20 | 8:59  | 68.6            | 71.6                                       | 74.2            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:04  | 68.2            | 71.2                                       | 74.4            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:09  | 69.7            | 72.7                                       | 75.4            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:14  | 69.2            | 72.2                                       | 75.3            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:19  | 69.2            | 72.2                                       | 74.9            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:24  | 68.7            | 71.7                                       | 74.6            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:29  | 70.4            | 73.4                                       | 76.5            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:34  | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:39  | 70.1            | 73.1                                       | 76.4            | 63.8            | 72.3                     | 75.2                      | 67.0                      |
| 16-Mar-20 | 9:44  | 70.9            | 73.9                                       | 76.7            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:49  | 65.7            | 68.7                                       | 70.1            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:54  | 70.8            | 73.8                                       | 76.8            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:59  | 70.8            | 73.8                                       | 76.9            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:04 | 70.6            | 73.6                                       | 76.9            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:09 | 68.5            | 71.5                                       | 73.9            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:14 | 69.7            | 72.7                                       | 75.4            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:19 | 69.0            | 72.0                                       | 74.5            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:24 | 69.3            | 72.3                                       | 75.4            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:29 | 68.8            | 71.8                                       | 74.6            | 67.6            | 72.0                     | 75.0                      | 67.7                      |
| 16-Mar-20 | 10:34 | 69.1            | 72.1                                       | 75.3            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:39 | 69.2            | 72.2                                       | 75.4            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:44 | 68.7            | 71.7                                       | 74.3            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:49 | 68.7            | 71.7                                       | 74.1            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:54 | 69.7            | 72.7                                       | 75.8            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:59 | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 66.8            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 16-Mar-20 | 11:04 | 67.9            | 70.9                                       | 74.1            | 67.0            | 71.3                     | 74.1                      | 67.5                      |
| 16-Mar-20 | 11:09 | 68.4            | 71.4                                       | 73.8            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:14 | 68.5            | 71.5                                       | 74.3            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:19 | 68.0            | 71.0                                       | 74.0            | 66.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:24 | 68.5            | 71.5                                       | 74.2            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:29 | 68.6            | 71.6                                       | 74.3            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:34 | 68.7            | 71.7                                       | 73.7            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:39 | 68.7            | 71.7                                       | 74.3            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:44 | 68.1            | 71.1                                       | 73.6            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:49 | 69.8            | 72.8                                       | 75.3            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:54 | 69.0            | 72.0                                       | 74.9            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:59 | 68.3            | 71.3                                       | 73.6            | 68.0            | 72.4                     | 75.1                      | 67.9                      |
| 16-Mar-20 | 12:04 | 68.8            | 71.8                                       | 73.9            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:09 | 69.7            | 72.7                                       | 74.9            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:14 | 70.6            | 73.6                                       | 76.9            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:19 | 70.4            | 73.4                                       | 76.6            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:24 | 68.1            | 71.1                                       | 74.0            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:29 | 68.2            | 71.2                                       | 72.7            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:34 | 69.5            | 72.5                                       | 75.6            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:39 | 69.1            | 72.1                                       | 74.5            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:44 | 69.7            | 72.7                                       | 75.0            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:49 | 69.7            | 72.7                                       | 75.0            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:54 | 68.7            | 71.7                                       | 73.9            | 68.2            | 72.1                     | 74.5                      | 67.1                      |
| 16-Mar-20 | 12:59 | 68.2            | 71.2                                       | 73.1            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:04 | 68.6            | 71.6                                       | 73.9            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:09 | 68.3            | 71.3                                       | 72.8            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:14 | 69.3            | 72.3                                       | 74.9            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:19 | 69.0            | 72.0                                       | 74.2            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:24 | 67.6            | 70.6                                       | 73.3            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:29 | 69.4            | 72.4                                       | 75.3            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:34 | 67.4            | 70.4                                       | 72.1            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:39 | 67.5            | 70.5                                       | 73.3            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:44 | 67.4            | 70.4                                       | 72.4            | 67.4            | 73.5                     | 76.3                      | 67.5                      |
| 16-Mar-20 | 13:49 | 68.6            | 71.6                                       | 74.6            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:54 | 72.4            | 75.4                                       | 77.3            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:59 | 68.9            | 71.9                                       | 74.9            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:04 | 71.5            | 74.5                                       | 76.3            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:09 | 70.3            | 73.3                                       | 76.3            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:14 | 70.0            | 73.0                                       | 76.2            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:19 | 70.4            | 73.4                                       | 76.3            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:24 | 70.5            | 73.5                                       | 76.4            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:29 | 70.1            | 73.1                                       | 76.5            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:34 | 68.9            | 71.9                                       | 74.6            | 66.7            | 71.9                     | 74.4                      | 67.3                      |
| 16-Mar-20 | 14:39 | 68.7            | 71.7                                       | 74.3            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:44 | 69.8            | 72.8                                       | 75.9            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:49 | 67.5            | 70.5                                       | 72.9            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:54 | 69.1            | 72.1                                       | 74.3            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:59 | 69.2            | 72.2                                       | 73.9            | 67.9            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 16-Mar-20 | 15:04 | 69.9            | 72.9                                       | 76.0            | 67.5            | 72.5                     | 75.5                      | 67.3                      |
| 16-Mar-20 | 15:09 | 69.7            | 72.7                                       | 75.3            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:14 | 70.0            | 73.0                                       | 76.1            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:19 | 69.4            | 72.4                                       | 75.5            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:24 | 69.1            | 72.1                                       | 74.9            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:29 | 69.1            | 72.1                                       | 75.2            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:34 | 69.5            | 72.5                                       | 75.1            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:39 | 68.0            | 71.0                                       | 73.7            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:44 | 69.2            | 72.2                                       | 75.0            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:49 | 69.8            | 72.8                                       | 75.3            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:54 | 68.7            | 71.7                                       | 74.0            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:59 | 70.6            | 73.6                                       | 76.1            | 68.5            | 72.4                     | 74.9                      | 67.9                      |
| 16-Mar-20 | 16:04 | 70.4            | 73.4                                       | 76.7            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:09 | 70.1            | 73.1                                       | 75.6            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:14 | 67.9            | 70.9                                       | 73.0            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:19 | 69.5            | 72.5                                       | 75.7            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:24 | 69.1            | 72.1                                       | 74.0            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:29 | 68.3            | 71.3                                       | 73.6            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:34 | 67.4            | 70.4                                       | 73.0            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:39 | 70.7            | 73.7                                       | 75.7            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:44 | 72.0            | 75.0                                       | 76.8            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:49 | 72.9            | 75.9                                       | 78.1            | 68.0            | 72.3                     | 75.0                      | 67.9                      |
| 16-Mar-20 | 16:54 | 71.7            | 74.7                                       | 76.0            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:59 | 72.7            | 75.7                                       | 77.8            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:04 | 73.5            | 76.5                                       | 79.4            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:09 | 73.7            | 76.7                                       | 75.9            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:14 | 75.1            | 78.1                                       | 79.6            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:19 | 73.4            | 76.4                                       | 79.4            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:24 | 69.2            | 72.2                                       | 74.2            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:29 | 67.5            | 70.5                                       | 72.9            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:34 | 69.5            | 72.5                                       | 74.6            | 67.3            | 74.6                     | 76.5                      | 68.0                      |
| 16-Mar-20 | 17:39 | 68.6            | 71.6                                       | 74.4            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:44 | 68.5            | 71.5                                       | 74.2            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:49 | 70.3            | 73.3                                       | 76.2            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:54 | 69.2            | 72.2                                       | 74.4            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:59 | 68.6            | 71.6                                       | 74.3            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:04 | 69.6            | 72.6                                       | 75.3            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:09 | 68.6            | 71.6                                       | 74.5            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:14 | 69.0            | 72.0                                       | 75.0            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:19 | 69.8            | 72.8                                       | 75.5            | 68.1            | 72.9                     | 75.8                      | 68.1                      |
| 16-Mar-20 | 18:24 | 70.4            | 73.4                                       | 76.6            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:29 | 71.4            | 74.4                                       | 77.1            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:34 | 68.4            | 71.4                                       | 72.7            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:39 | 67.4            | 70.4                                       | 73.0            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:44 | 66.4            | 69.4                                       | 71.5            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:49 | 66.7            | 69.7                                       | 71.7            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:54 | 67.1            | 70.1                                       | 72.1            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:59 | 66.2            | 69.2                                       | 71.0            | 67.2            |                          |                           |                           |
|           |       | Mean            | 72.5                                       | 75.0            | 67.6            | 70.1                     | 72.1                      | 67.3                      |
|           |       | Maximum         | 75.8                                       | 77.7            | 68.6            |                          |                           |                           |
|           |       | Minimum         | 70.1                                       | 72.1            | 66.8            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 17-Mar-20 | 7:04  | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 66.2            | 71.7                     | 74.4                      | 66.5                      |
| 17-Mar-20 | 7:09  | 70.3            | 73.3                                       | 74.9            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:14  | 67.0            | 70.0                                       | 72.4            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:19  | 68.4            | 71.4                                       | 74.6            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:24  | 67.8            | 70.8                                       | 73.5            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:29  | 69.5            | 72.5                                       | 75.6            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:34  | 68.1            | 71.1                                       | 73.6            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:39  | 69.7            | 72.7                                       | 75.8            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:44  | 69.4            | 72.4                                       | 75.8            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:49  | 68.6            | 71.6                                       | 73.8            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:54  | 68.4            | 71.4                                       | 73.7            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:59  | 68.2            | 71.2                                       | 73.7            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:04  | 68.4            | 71.4                                       | 74.5            | 67.3            | 71.5                     | 74.0                      | 67.9                      |
| 17-Mar-20 | 8:09  | 68.8            | 71.8                                       | 74.6            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:14  | 67.6            | 70.6                                       | 72.5            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:19  | 68.2            | 71.2                                       | 72.8            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:24  | 67.1            | 70.1                                       | 71.9            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:29  | 70.3            | 73.3                                       | 76.0            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:34  | 69.3            | 72.3                                       | 75.0            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:39  | 68.9            | 71.9                                       | 74.8            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:44  | 69.7            | 72.7                                       | 75.6            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:49  | 70.6            | 73.6                                       | 76.0            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:54  | 70.5            | 73.5                                       | 76.7            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:59  | 71.1            | 74.1                                       | 75.6            | 68.6            | 73.1                     | 75.7                      | 68.0                      |
| 17-Mar-20 | 9:04  | 70.3            | 73.3                                       | 75.8            | 69.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:09  | 71.4            | 74.4                                       | 77.3            | 70.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:14  | 71.0            | 74.0                                       | 77.0            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:19  | 71.0            | 74.0                                       | 76.5            | 66.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:24  | 69.4            | 72.4                                       | 75.1            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:29  | 70.2            | 73.2                                       | 76.4            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:34  | 70.4            | 73.4                                       | 77.0            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:39  | 71.0            | 74.0                                       | 76.7            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:44  | 70.7            | 73.7                                       | 76.9            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:49  | 70.8            | 73.8                                       | 76.3            | 67.1            | 73.8                     | 76.7                      | 66.3                      |
| 17-Mar-20 | 9:54  | 71.4            | 74.4                                       | 77.7            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:59  | 70.6            | 73.6                                       | 75.3            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:04 | 69.0            | 72.0                                       | 76.0            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:09 | 68.9            | 71.9                                       | 75.5            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:14 | 69.9            | 72.9                                       | 76.2            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:19 | 71.1            | 74.1                                       | 76.8            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:24 | 70.3            | 73.3                                       | 77.1            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:29 | 71.3            | 74.3                                       | 77.1            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:34 | 69.7            | 72.7                                       | 75.9            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:39 | 69.7            | 72.7                                       | 76.4            | 62.3            | 71.9                     | 74.7                      | 65.7                      |
| 17-Mar-20 | 10:44 | 69.6            | 72.6                                       | 75.3            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:49 | 68.4            | 71.4                                       | 73.5            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:54 | 67.3            | 70.3                                       | 72.2            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:59 | 68.3            | 71.3                                       | 73.2            | 65.7            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 17-Mar-20 | 11:04 | 68.1            | 71.1                                       | 74.5            | 66.6            | 71.8                     | 74.7                      | 63.5                      |
| 17-Mar-20 | 11:09 | 69.4            | 72.4                                       | 76.0            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:14 | 67.9            | 70.9                                       | 74.3            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:19 | 68.3            | 71.3                                       | 74.7            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:24 | 67.0            | 70.0                                       | 73.6            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:29 | 70.9            | 73.9                                       | 74.7            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:34 | 69.1            | 72.1                                       | 74.7            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:39 | 67.9            | 70.9                                       | 74.2            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:44 | 68.1            | 71.1                                       | 74.4            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:49 | 67.2            | 70.2                                       | 74.6            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:54 | 68.3            | 71.3                                       | 74.7            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:59 | 66.5            | 69.5                                       | 73.1            | 61.0            | 71.1                     | 74.6                      | 61.7                      |
| 17-Mar-20 | 12:04 | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:09 | 67.7            | 70.7                                       | 74.0            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:14 | 66.0            | 69.0                                       | 72.5            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:19 | 67.1            | 70.1                                       | 74.2            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:24 | 69.2            | 72.2                                       | 75.8            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:29 | 69.0            | 72.0                                       | 75.5            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:34 | 66.4            | 69.4                                       | 72.5            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:39 | 67.2            | 70.2                                       | 73.8            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:44 | 66.7            | 69.7                                       | 73.6            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:49 | 66.6            | 69.6                                       | 74.0            | 59.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:54 | 66.1            | 69.1                                       | 72.6            | 59.9            | 71.2                     | 74.7                      | 62.7                      |
| 17-Mar-20 | 12:59 | 67.0            | 70.0                                       | 73.5            | 59.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:04 | 70.1            | 73.1                                       | 76.5            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:09 | 67.8            | 70.8                                       | 74.4            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:14 | 66.4            | 69.4                                       | 71.9            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:19 | 67.6            | 70.6                                       | 74.8            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:24 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:29 | 68.1            | 71.1                                       | 74.9            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:34 | 67.9            | 70.9                                       | 74.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:39 | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:44 | 68.6            | 71.6                                       | 74.2            | 67.6            | 71.1                     | 74.5                      | 64.4                      |
| 17-Mar-20 | 13:49 | 68.3            | 71.3                                       | 74.9            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:54 | 67.1            | 70.1                                       | 73.8            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:59 | 67.7            | 70.7                                       | 74.3            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:04 | 69.0            | 72.0                                       | 76.0            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:09 | 67.4            | 70.4                                       | 73.5            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:14 | 68.1            | 71.1                                       | 74.8            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:19 | 69.7            | 72.7                                       | 75.7            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:24 | 70.1            | 73.1                                       | 75.6            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:29 | 68.6            | 71.6                                       | 74.1            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:34 | 67.5            | 70.5                                       | 73.5            | 63.4            | 71.4                     | 74.6                      | 64.8                      |
| 17-Mar-20 | 14:39 | 68.7            | 71.7                                       | 75.3            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:44 | 67.5            | 70.5                                       | 73.9            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:49 | 66.7            | 69.7                                       | 73.3            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:54 | 68.8            | 71.8                                       | 75.1            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:59 | 70.1            | 73.1                                       | 75.8            | 69.5            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 17-Mar-20 | 15:04 | 69.4            | 72.4                                       | 75.3            | 65.1            | 71.2                     | 74.2                      | 63.8                      |
| 17-Mar-20 | 15:09 | 68.5            | 71.5                                       | 74.0            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:14 | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:19 | 68.1            | 71.1                                       | 73.8            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:24 | 66.8            | 69.8                                       | 72.9            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:29 | 67.7            | 70.7                                       | 74.5            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:34 | 67.9            | 70.9                                       | 74.8            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:39 | 67.5            | 70.5                                       | 74.6            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:44 | 68.4            | 71.4                                       | 74.6            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:49 | 67.7            | 70.7                                       | 74.2            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:54 | 67.4            | 70.4                                       | 74.0            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:59 | 67.1            | 70.1                                       | 73.5            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:04 | 71.0            | 74.0                                       | 75.4            | 62.2            | 77.4                     | 78.5                      | 62.1                      |
| 17-Mar-20 | 16:09 | 75.6            | 78.6                                       | 77.7            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:14 | 75.9            | 78.9                                       | 79.7            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:19 | 75.8            | 78.8                                       | 80.0            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:24 | 72.1            | 75.1                                       | 76.7            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:29 | 73.8            | 76.8                                       | 79.8            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:34 | 69.5            | 72.5                                       | 76.2            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:39 | 72.9            | 75.9                                       | 75.4            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:44 | 67.8            | 70.8                                       | 74.2            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:49 | 67.4            | 70.4                                       | 73.5            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:54 | 71.9            | 74.9                                       | 77.5            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:59 | 68.5            | 71.5                                       | 74.5            | 62.6            | 73.2                     | 75.4                      | 62.0                      |
| 17-Mar-20 | 17:04 | 67.1            | 70.1                                       | 73.4            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:09 | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:14 | 71.6            | 74.6                                       | 76.9            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:19 | 69.7            | 72.7                                       | 75.4            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:24 | 69.9            | 72.9                                       | 74.9            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:29 | 71.0            | 74.0                                       | 76.6            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:34 | 70.0            | 73.0                                       | 76.9            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:39 | 69.5            | 72.5                                       | 76.1            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:44 | 70.2            | 73.2                                       | 77.0            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:49 | 70.1            | 73.1                                       | 77.1            | 63.7            | 73.3                     | 76.9                      | 62.9                      |
| 17-Mar-20 | 17:54 | 70.7            | 73.7                                       | 77.3            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:59 | 71.2            | 74.2                                       | 77.0            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:04 | 74.2            | 77.2                                       | 81.2            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:09 | 67.6            | 70.6                                       | 74.2            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:14 | 71.1            | 74.1                                       | 76.8            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:19 | 67.6            | 70.6                                       | 73.9            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:24 | 69.1            | 72.1                                       | 75.9            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:29 | 72.9            | 75.9                                       | 79.0            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:34 | 64.7            | 67.7                                       | 70.6            | 57.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:39 | 64.5            | 67.5                                       | 71.9            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:44 | 64.8            | 67.8                                       | 71.4            | 57.9            | 67.4                     | 71.2                      | 57.5                      |
| 17-Mar-20 | 18:49 | 63.0            | 66.0                                       | 70.3            | 57.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:54 | 64.9            | 67.9                                       | 71.9            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:59 | 64.3            | 67.3                                       | 71.1            | 56.8            |                          |                           |                           |
|           |       | Mean            | 72.5                                       | 75.4            | 64.7            |                          |                           |                           |
|           |       | Maximum         | 77.4                                       | 78.5            | 68.0            |                          |                           |                           |
|           |       | Minimum         | 67.4                                       | 71.2            | 57.5            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 18-Mar-20 | 7:04  | 66.0            | 69.0                                       | 72.0            | 56.7            | 69.3                     | 72.9                      | 58.6                      |
| 18-Mar-20 | 7:09  | 66.2            | 69.2                                       | 73.5            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:14  | 66.1            | 69.1                                       | 72.8            | 57.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:19  | 66.1            | 69.1                                       | 72.5            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:24  | 66.8            | 69.8                                       | 73.3            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:29  | 66.7            | 69.7                                       | 73.3            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:34  | 66.7            | 69.7                                       | 72.9            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:39  | 68.4            | 71.4                                       | 74.3            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:44  | 67.9            | 70.9                                       | 73.8            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:49  | 67.4            | 70.4                                       | 73.7            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:54  | 67.2            | 70.2                                       | 74.4            | 60.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:59  | 68.1            | 71.1                                       | 74.0            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:04  | 66.3            | 69.3                                       | 73.1            | 59.2            | 70.7                     | 73.9                      | 60.1                      |
| 18-Mar-20 | 8:09  | 68.3            | 71.3                                       | 74.5            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:14  | 68.0            | 71.0                                       | 74.0            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:19  | 65.4            | 68.4                                       | 71.5            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:24  | 68.4            | 71.4                                       | 75.3            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:29  | 69.0            | 72.0                                       | 76.1            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:34  | 65.9            | 68.9                                       | 72.7            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:39  | 68.9            | 71.9                                       | 75.5            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:44  | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:49  | 68.7            | 71.7                                       | 75.3            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:54  | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:59  | 69.0            | 72.0                                       | 74.3            | 63.2            | 71.3                     | 74.6                      | 62.8                      |
| 18-Mar-20 | 9:04  | 68.0            | 71.0                                       | 74.3            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:09  | 69.6            | 72.6                                       | 75.5            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:14  | 69.5            | 72.5                                       | 76.1            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:19  | 70.3            | 73.3                                       | 76.3            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:24  | 68.7            | 71.7                                       | 74.9            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:29  | 70.4            | 73.4                                       | 75.3            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:34  | 68.8            | 71.8                                       | 75.7            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:39  | 66.2            | 69.2                                       | 72.9            | 59.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:44  | 68.1            | 71.1                                       | 74.3            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:49  | 67.0            | 70.0                                       | 73.4            | 58.6            | 70.7                     | 74.2                      | 60.2                      |
| 18-Mar-20 | 9:54  | 68.1            | 71.1                                       | 74.4            | 57.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:59  | 67.7            | 70.7                                       | 73.9            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:04 | 67.5            | 70.5                                       | 74.4            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:09 | 69.0            | 72.0                                       | 74.8            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:14 | 67.4            | 70.4                                       | 74.1            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:19 | 68.0            | 71.0                                       | 74.5            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:24 | 68.7            | 71.7                                       | 75.2            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:29 | 67.8            | 70.8                                       | 74.6            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:34 | 70.1            | 73.1                                       | 75.9            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:39 | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 65.6            | 71.1                     | 74.6                      | 63.9                      |
| 18-Mar-20 | 10:44 | 68.6            | 71.6                                       | 75.2            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:49 | 68.7            | 71.7                                       | 74.5            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:54 | 73.3            | 76.3                                       | 78.9            | 72.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:59 | 73.4            | 76.4                                       | 79.4            | 71.9            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 18-Mar-20 | 11:04 | 72.4            | 75.4                                       | 78.1            | 72.1            | 73.2                     | 75.9                      | 68.8                      |
| 18-Mar-20 | 11:09 | 71.5            | 74.5                                       | 77.1            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:14 | 68.9            | 71.9                                       | 73.8            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:19 | 68.7            | 71.7                                       | 73.7            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:24 | 69.1            | 72.1                                       | 75.2            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:29 | 69.4            | 72.4                                       | 75.4            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:34 | 69.5            | 72.5                                       | 74.9            | 66.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:39 | 69.0            | 72.0                                       | 75.5            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:44 | 68.2            | 71.2                                       | 74.0            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:49 | 67.6            | 70.6                                       | 72.8            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:54 | 71.3            | 74.3                                       | 74.5            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:59 | 71.6            | 74.6                                       | 77.0            | 69.1            | 72.0                     | 75.2                      | 65.6                      |
| 18-Mar-20 | 12:04 | 70.8            | 73.8                                       | 77.2            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:09 | 68.0            | 71.0                                       | 74.0            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:14 | 69.1            | 72.1                                       | 75.6            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:19 | 69.3            | 72.3                                       | 75.6            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:24 | 67.2            | 70.2                                       | 72.8            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:29 | 69.0            | 72.0                                       | 74.6            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:34 | 70.0            | 73.0                                       | 75.9            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:39 | 67.2            | 70.2                                       | 73.1            | 65.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:44 | 67.1            | 70.1                                       | 73.3            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:49 | 71.2            | 74.2                                       | 76.4            | 68.9            | 72.1                     | 74.7                      | 66.3                      |
| 18-Mar-20 | 12:54 | 69.3            | 72.3                                       | 74.8            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:59 | 68.0            | 71.0                                       | 73.7            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:04 | 69.7            | 72.7                                       | 76.3            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:09 | 70.7            | 73.7                                       | 76.6            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:14 | 69.4            | 72.4                                       | 75.3            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:19 | 67.8            | 70.8                                       | 73.8            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:24 | 69.1            | 72.1                                       | 74.7            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:29 | 68.5            | 71.5                                       | 74.9            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:34 | 69.5            | 72.5                                       | 75.8            | 66.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:39 | 69.2            | 72.2                                       | 75.3            | 65.2            | 71.6                     | 74.5                      | 65.6                      |
| 18-Mar-20 | 13:44 | 67.9            | 70.9                                       | 73.7            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:49 | 68.5            | 71.5                                       | 74.1            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:54 | 68.0            | 71.0                                       | 73.7            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:59 | 68.0            | 71.0                                       | 73.8            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:04 | 67.8            | 70.8                                       | 74.6            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:09 | 67.2            | 70.2                                       | 73.2            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:14 | 68.8            | 71.8                                       | 74.7            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:19 | 68.6            | 71.6                                       | 74.5            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:24 | 67.5            | 70.5                                       | 74.2            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:29 | 68.6            | 71.6                                       | 74.6            | 66.7            | 71.1                     | 74.3                      | 65.1                      |
| 18-Mar-20 | 14:34 | 66.4            | 69.4                                       | 72.5            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:39 | 68.6            | 71.6                                       | 74.6            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:44 | 66.4            | 69.4                                       | 72.5            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:49 | 69.4            | 72.4                                       | 74.4            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:54 | 68.5            | 71.5                                       | 74.5            | 65.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:59 | 68.2            | 71.2                                       | 74.4            | 65.6            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |  |  |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:04 | 68.3            | 71.3                                       | 74.5            | 64.5            | 70.8                     | 73.8                      | 64.6                      |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:09 | 67.7            | 70.7                                       | 74.0            | 64.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:14 | 67.8            | 70.8                                       | 73.5            | 64.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:19 | 67.9            | 70.9                                       | 73.7            | 65.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:24 | 67.3            | 70.3                                       | 73.6            | 63.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:29 | 67.5            | 70.5                                       | 73.7            | 64.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:34 | 68.0            | 71.0                                       | 73.9            | 64.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:39 | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 63.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:44 | 67.5            | 70.5                                       | 73.5            | 64.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:49 | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 65.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:54 | 67.4            | 70.4                                       | 73.6            | 63.7            | 71.0                     | 74.1                      | 64.9                      |  |  |
| 18-Mar-20 | 15:59 | 68.5            | 71.5                                       | 74.4            | 66.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:04 | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 66.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:09 | 69.6            | 72.6                                       | 75.9            | 65.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:14 | 69.5            | 72.5                                       | 75.5            | 65.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:19 | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 65.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:24 | 66.7            | 69.7                                       | 73.0            | 64.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:29 | 66.2            | 69.2                                       | 72.0            | 64.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:34 | 66.3            | 69.3                                       | 72.5            | 64.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:39 | 67.5            | 70.5                                       | 73.5            | 66.1            | 71.4                     | 74.6                      | 65.2                      |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:44 | 67.9            | 70.9                                       | 73.7            | 64.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:49 | 67.9            | 70.9                                       | 73.2            | 64.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:54 | 67.5            | 70.5                                       | 73.5            | 64.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 16:59 | 68.6            | 71.6                                       | 75.0            | 64.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:04 | 69.0            | 72.0                                       | 75.0            | 64.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:09 | 67.1            | 70.1                                       | 72.5            | 64.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:14 | 68.8            | 71.8                                       | 74.9            | 66.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:19 | 69.4            | 72.4                                       | 75.8            | 66.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:24 | 69.2            | 72.2                                       | 75.1            | 67.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:29 | 69.1            | 72.1                                       | 74.8            | 67.0            | 70.7                     | 73.6                      | 64.7                      |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:34 | 68.6            | 71.6                                       | 74.0            | 67.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:39 | 67.4            | 70.4                                       | 72.7            | 67.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:44 | 67.5            | 70.5                                       | 72.7            | 67.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:49 | 67.3            | 70.3                                       | 72.6            | 67.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:54 | 67.6            | 70.6                                       | 72.7            | 67.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 17:59 | 66.8            | 69.8                                       | 72.3            | 66.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:04 | 67.2            | 70.2                                       | 72.4            | 67.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:09 | 67.0            | 70.0                                       | 72.3            | 67.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:14 | 66.7            | 69.7                                       | 71.9            | 66.8            | 71.8                     | 74.8                      | 66.1                      |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:19 | 68.4            | 71.4                                       | 74.3            | 67.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:24 | 65.3            | 68.3                                       | 71.0            | 63.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:29 | 66.5            | 69.5                                       | 72.5            | 65.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:34 | 66.0            | 69.0                                       | 70.8            | 64.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:39 | 67.0            | 70.0                                       | 72.7            | 65.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:44 | 66.1            | 69.1                                       | 72.0            | 65.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:49 | 66.9            | 69.9                                       | 72.5            | 65.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:54 | 65.0            | 68.0                                       | 70.6            | 63.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 18-Mar-20 | 18:59 | 67.4            | 70.4                                       | 72.4            | 63.4            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Mean            | 71.5                                       | 74.5            | 65.4            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Maximum         | 74.0                                       | 77.0            | 68.8            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Minimum         | 69.3                                       | 71.9            | 58.6            |                          |                           |                           |  |  |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 19-Mar-20 | 7:04  | 67.2            | 70.2                                       | 72.9            | 66.4            | 70.9                     | 73.9                      | 66.4                      |
| 19-Mar-20 | 7:09  | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:14  | 68.7            | 71.7                                       | 75.5            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:19  | 68.8            | 71.8                                       | 73.6            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:24  | 67.1            | 70.1                                       | 72.5            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:29  | 67.6            | 70.6                                       | 73.8            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:34  | 68.6            | 71.6                                       | 74.2            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:39  | 69.5            | 72.5                                       | 75.6            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:44  | 68.1            | 71.1                                       | 73.8            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:49  | 69.7            | 72.7                                       | 75.4            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:54  | 67.1            | 70.1                                       | 72.7            | 66.5            | 71.6                     | 74.2                      | 66.9                      |
| 19-Mar-20 | 7:59  | 68.0            | 71.0                                       | 72.9            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:04  | 69.1            | 72.1                                       | 74.9            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:09  | 69.2            | 72.2                                       | 75.2            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:14  | 68.0            | 71.0                                       | 73.6            | 66.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:19  | 67.7            | 70.7                                       | 73.3            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:24  | 68.4            | 71.4                                       | 74.5            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:29  | 68.2            | 71.2                                       | 73.8            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:34  | 67.4            | 70.4                                       | 72.5            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:39  | 69.2            | 72.2                                       | 74.7            | 68.1            | 71.5                     | 74.3                      | 67.2                      |
| 19-Mar-20 | 8:44  | 69.2            | 72.2                                       | 74.9            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:49  | 69.4            | 72.4                                       | 74.7            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:54  | 68.9            | 71.9                                       | 74.6            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:59  | 69.3            | 72.3                                       | 75.1            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:04  | 70.1            | 73.1                                       | 74.9            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:09  | 69.4            | 72.4                                       | 74.9            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:14  | 68.4            | 71.4                                       | 73.8            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:19  | 70.1            | 73.1                                       | 74.9            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:24  | 68.8            | 71.8                                       | 74.5            | 68.2            | 72.0                     | 74.5                      | 68.2                      |
| 19-Mar-20 | 9:29  | 68.7            | 71.7                                       | 74.0            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:34  | 69.5            | 72.5                                       | 75.7            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:39  | 70.2            | 73.2                                       | 76.1            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:44  | 68.7            | 71.7                                       | 74.2            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:49  | 69.9            | 72.9                                       | 76.4            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:54  | 70.0            | 73.0                                       | 76.0            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:59  | 70.8            | 73.8                                       | 76.6            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:04 | 69.7            | 72.7                                       | 74.9            | 67.8            | 72.3                     | 74.5                      | 68.5                      |
| 19-Mar-20 | 10:09 | 69.0            | 72.0                                       | 74.7            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:14 | 66.9            | 69.9                                       | 73.3            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:19 | 70.6            | 73.6                                       | 76.2            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:24 | 67.4            | 70.4                                       | 74.1            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:29 | 68.2            | 71.2                                       | 75.4            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:34 | 67.8            | 70.8                                       | 74.6            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:39 | 67.4            | 70.4                                       | 73.9            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:44 | 66.8            | 69.8                                       | 71.8            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:49 | 66.7            | 69.7                                       | 73.9            | 58.8            | 70.0                     | 73.4                      | 60.8                      |
| 19-Mar-20 | 10:54 | 64.8            | 67.8                                       | 71.9            | 58.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:59 | 67.6            | 70.6                                       | 73.7            | 63.3            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 19-Mar-20 | 11:04 | 68.1            | 71.1                                       | 74.9            | 61.6            | 70.5                     | 73.9                      | 59.9                      |
| 19-Mar-20 | 11:09 | 68.5            | 71.5                                       | 75.1            | 57.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:14 | 65.7            | 68.7                                       | 72.1            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:19 | 66.0            | 69.0                                       | 72.7            | 58.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:24 | 68.6            | 71.6                                       | 73.8            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:29 | 67.4            | 70.4                                       | 74.0            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:34 | 67.9            | 70.9                                       | 75.0            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:39 | 68.1            | 71.1                                       | 74.5            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:44 | 68.5            | 71.5                                       | 75.1            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:49 | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:54 | 67.5            | 70.5                                       | 73.5            | 63.0            | 70.9                     | 74.4                      | 61.6                      |
| 19-Mar-20 | 11:59 | 67.3            | 70.3                                       | 73.4            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:04 | 67.7            | 70.7                                       | 74.2            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:09 | 68.4            | 71.4                                       | 74.8            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:14 | 68.9            | 71.9                                       | 75.4            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:19 | 67.8            | 70.8                                       | 74.1            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:24 | 69.4            | 72.4                                       | 75.0            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:29 | 67.3            | 70.3                                       | 72.5            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:34 | 67.2            | 70.2                                       | 72.8            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:39 | 66.3            | 69.3                                       | 72.7            | 62.4            | 71.3                     | 74.2                      | 60.1                      |
| 19-Mar-20 | 12:44 | 67.8            | 70.8                                       | 73.9            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:49 | 68.1            | 71.1                                       | 75.0            | 56.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:54 | 68.8            | 71.8                                       | 76.2            | 55.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:59 | 68.1            | 71.1                                       | 73.7            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:04 | 70.8            | 73.8                                       | 77.3            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:09 | 69.6            | 72.6                                       | 76.0            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:14 | 67.6            | 70.6                                       | 73.6            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:19 | 67.3            | 70.3                                       | 73.8            | 59.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:24 | 68.8            | 71.8                                       | 74.9            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:29 | 67.5            | 70.5                                       | 74.4            | 63.1            | 70.8                     | 75.2                      | 61.9                      |
| 19-Mar-20 | 13:34 | 68.1            | 71.1                                       | 73.9            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:39 | 67.8            | 70.8                                       | 74.7            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:44 | 67.9            | 70.9                                       | 74.8            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:49 | 69.2            | 72.2                                       | 75.6            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:54 | 67.0            | 70.0                                       | 73.0            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:59 | 67.5            | 70.5                                       | 73.9            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:04 | 69.6            | 72.6                                       | 76.7            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:09 | 70.4            | 73.4                                       | 75.4            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:14 | 70.2            | 73.2                                       | 75.6            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:19 | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 59.4            | 72.5                     | 75.4                      | 65.1                      |
| 19-Mar-20 | 14:24 | 69.4            | 72.4                                       | 74.7            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:29 | 69.3            | 72.3                                       | 74.9            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:34 | 69.3            | 72.3                                       | 75.5            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:39 | 69.3            | 72.3                                       | 75.1            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:44 | 70.0            | 73.0                                       | 75.9            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:49 | 69.2            | 72.2                                       | 74.7            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:54 | 69.4            | 72.4                                       | 75.5            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:59 | 68.5            | 71.5                                       | 74.3            | 65.1            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 19-Mar-20 | 15:04 | 68.9            | 71.9                                       | 75.0            | 66.3            | 71.8                     | 74.6                      | 66.5                      |
| 19-Mar-20 | 15:09 | 68.1            | 71.1                                       | 74.3            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:14 | 67.8            | 70.8                                       | 73.5            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:19 | 67.3            | 70.3                                       | 73.2            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:24 | 70.0            | 73.0                                       | 76.0            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:29 | 70.1            | 73.1                                       | 75.2            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:34 | 71.1            | 74.1                                       | 76.2            | 69.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:39 | 70.1            | 73.1                                       | 75.1            | 69.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:44 | 70.1            | 73.1                                       | 75.1            | 70.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:49 | 72.0            | 75.0                                       | 76.9            | 70.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:54 | 70.1            | 73.1                                       | 74.8            | 70.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 15:59 | 69.5            | 72.5                                       | 75.2            | 67.9            | 73.6                     | 75.6                      | 69.7                      |
| 19-Mar-20 | 16:04 | 68.8            | 71.8                                       | 73.9            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:09 | 69.4            | 72.4                                       | 75.0            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:14 | 74.2            | 77.2                                       | 76.9            | 70.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:19 | 69.3            | 72.3                                       | 74.6            | 69.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:24 | 69.6            | 72.6                                       | 74.9            | 69.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:29 | 69.6            | 72.6                                       | 75.5            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:34 | 69.4            | 72.4                                       | 74.6            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:39 | 69.7            | 72.7                                       | 75.6            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:44 | 69.4            | 72.4                                       | 75.2            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:49 | 70.0            | 73.0                                       | 76.3            | 68.9            | 72.6                     | 75.3                      | 68.9                      |
| 19-Mar-20 | 16:54 | 69.7            | 72.7                                       | 75.5            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 16:59 | 69.2            | 72.2                                       | 74.6            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:04 | 68.0            | 71.0                                       | 73.5            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:09 | 68.2            | 71.2                                       | 73.0            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:14 | 69.0            | 72.0                                       | 74.6            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:19 | 68.1            | 71.1                                       | 72.9            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:24 | 68.2            | 71.2                                       | 73.5            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:29 | 68.3            | 71.3                                       | 73.3            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:34 | 67.8            | 70.8                                       | 72.7            | 68.2            | 71.0                     | 73.1                      | 67.7                      |
| 19-Mar-20 | 17:39 | 68.5            | 71.5                                       | 73.4            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:44 | 68.0            | 71.0                                       | 72.7            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:49 | 67.8            | 70.8                                       | 72.8            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:54 | 68.6            | 71.6                                       | 74.0            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 17:59 | 67.3            | 70.3                                       | 72.6            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:04 | 67.3            | 70.3                                       | 72.8            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:09 | 66.4            | 69.4                                       | 71.1            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:14 | 66.6            | 69.6                                       | 71.6            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:19 | 67.1            | 70.1                                       | 72.5            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:24 | 67.8            | 70.8                                       | 73.0            | 67.2            | 70.0                     | 72.2                      | 67.3                      |
| 19-Mar-20 | 18:29 | 66.7            | 69.7                                       | 71.6            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:34 | 67.8            | 70.8                                       | 73.4            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:39 | 68.0            | 71.0                                       | 73.4            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:44 | 67.6            | 70.6                                       | 73.1            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:49 | 68.9            | 71.9                                       | 73.3            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:54 | 66.7            | 69.7                                       | 72.1            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 18:59 | 67.5            | 70.5                                       | 72.0            | 67.2            |                          |                           |                           |
|           |       | Mean            | 71.7                                       | 74.5            | 66.5            | 70.8                     | 72.9                      | 67.3                      |
|           |       | Maximum         | 73.6                                       | 75.9            | 69.7            |                          |                           |                           |
|           |       | Minimum         | 70.0                                       | 72.2            | 59.9            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 20-Mar-20 | 7:04  | 67.5            | 70.5                                       | 73.2            | 66.5            | 71.2                     | 74.1                      | 66.7                      |
| 20-Mar-20 | 7:09  | 68.2            | 71.2                                       | 74.7            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:14  | 68.0            | 71.0                                       | 74.0            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:19  | 67.6            | 70.6                                       | 73.8            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:24  | 68.4            | 71.4                                       | 73.7            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:29  | 69.1            | 72.1                                       | 74.9            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:34  | 69.1            | 72.1                                       | 75.0            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:39  | 69.2            | 72.2                                       | 74.9            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:44  | 68.9            | 71.9                                       | 75.0            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:49  | 69.4            | 72.4                                       | 75.3            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:54  | 68.4            | 71.4                                       | 73.9            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:59  | 68.3            | 71.3                                       | 73.9            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:04  | 68.7            | 71.7                                       | 74.5            | 67.5            | 72.1                     | 75.3                      | 67.2                      |
| 20-Mar-20 | 8:09  | 68.8            | 71.8                                       | 74.4            | 66.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:14  | 68.6            | 71.6                                       | 74.6            | 66.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:19  | 69.1            | 72.1                                       | 74.7            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:24  | 69.1            | 72.1                                       | 75.3            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:29  | 70.3            | 73.3                                       | 77.4            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:34  | 72.6            | 75.6                                       | 78.5            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:39  | 69.6            | 72.6                                       | 75.8            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:44  | 70.0            | 73.0                                       | 75.6            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:49  | 69.8            | 72.8                                       | 75.2            | 69.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:54  | 70.1            | 73.1                                       | 75.6            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:59  | 70.5            | 73.5                                       | 75.8            | 69.3            | 73.6                     | 76.2                      | 68.7                      |
| 20-Mar-20 | 9:04  | 69.7            | 72.7                                       | 75.6            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:09  | 68.5            | 71.5                                       | 74.2            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:14  | 70.5            | 73.5                                       | 76.5            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:19  | 71.9            | 74.9                                       | 78.0            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:24  | 70.9            | 73.9                                       | 76.5            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:29  | 70.6            | 73.6                                       | 76.8            | 69.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:34  | 70.7            | 73.7                                       | 76.5            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:39  | 69.3            | 72.3                                       | 75.1            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:44  | 70.7            | 73.7                                       | 76.5            | 69.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:49  | 70.9            | 73.9                                       | 76.6            | 68.5            | 73.3                     | 75.9                      | 68.5                      |
| 20-Mar-20 | 9:54  | 69.1            | 72.1                                       | 74.3            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:59  | 70.9            | 73.9                                       | 76.2            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:04 | 69.4            | 72.4                                       | 75.2            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:09 | 70.2            | 73.2                                       | 76.7            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:14 | 69.8            | 72.8                                       | 75.7            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:19 | 71.4            | 74.4                                       | 75.6            | 70.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:24 | 69.9            | 72.9                                       | 75.8            | 69.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:29 | 70.3            | 73.3                                       | 76.3            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:34 | 71.0            | 74.0                                       | 76.8            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:39 | 71.5            | 74.5                                       | 76.5            | 69.9            | 73.3                     | 76.0                      | 68.4                      |
| 20-Mar-20 | 10:44 | 70.0            | 73.0                                       | 75.8            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:49 | 70.4            | 73.4                                       | 76.3            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:54 | 68.7            | 71.7                                       | 74.7            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:59 | 69.6            | 72.6                                       | 75.8            | 68.1            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 20-Mar-20 | 11:04 | 70.8            | 73.8                                       | 77.5            | 67.2            | 73.6                     | 76.5                      | 67.2                      |
| 20-Mar-20 | 11:09 | 70.1            | 73.1                                       | 76.3            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:14 | 69.8            | 72.8                                       | 75.9            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:19 | 69.9            | 72.9                                       | 76.0            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:24 | 69.9            | 72.9                                       | 76.1            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:29 | 72.5            | 75.5                                       | 77.1            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:34 | 69.1            | 72.1                                       | 74.7            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:39 | 68.9            | 71.9                                       | 75.0            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:44 | 68.4            | 71.4                                       | 73.7            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:49 | 69.8            | 72.8                                       | 75.1            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:54 | 69.8            | 72.8                                       | 74.9            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:59 | 69.4            | 72.4                                       | 75.8            | 67.1            | 72.3                     | 74.9                      | 67.5                      |
| 20-Mar-20 | 12:04 | 69.6            | 72.6                                       | 76.1            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:09 | 69.5            | 72.5                                       | 75.7            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:14 | 68.3            | 71.3                                       | 73.9            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:19 | 69.5            | 72.5                                       | 75.1            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:24 | 69.4            | 72.4                                       | 74.7            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:29 | 69.1            | 72.1                                       | 75.0            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:34 | 68.6            | 71.6                                       | 74.5            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:39 | 68.7            | 71.7                                       | 74.5            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:44 | 69.1            | 72.1                                       | 75.0            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:49 | 69.3            | 72.3                                       | 74.8            | 67.4            | 72.2                     | 74.7                      | 67.5                      |
| 20-Mar-20 | 12:54 | 70.6            | 73.6                                       | 75.2            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:59 | 68.6            | 71.6                                       | 74.2            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:04 | 68.9            | 71.9                                       | 74.3            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:09 | 69.3            | 72.3                                       | 75.1            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:14 | 70.5            | 73.5                                       | 75.4            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:19 | 70.9            | 73.9                                       | 77.1            | 69.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:24 | 70.3            | 73.3                                       | 75.3            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:29 | 69.6            | 72.6                                       | 75.1            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:34 | 69.9            | 72.9                                       | 75.5            | 70.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:39 | 69.6            | 72.6                                       | 74.6            | 68.8            | 72.9                     | 75.3                      | 69.4                      |
| 20-Mar-20 | 13:44 | 70.1            | 73.1                                       | 75.6            | 70.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:49 | 70.8            | 73.8                                       | 76.3            | 70.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:54 | 69.5            | 72.5                                       | 74.9            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:59 | 69.1            | 72.1                                       | 74.5            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:04 | 69.8            | 72.8                                       | 75.2            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:09 | 70.3            | 73.3                                       | 76.8            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:14 | 70.0            | 73.0                                       | 75.8            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:19 | 71.4            | 74.4                                       | 76.5            | 69.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:24 | 70.0            | 73.0                                       | 75.4            | 69.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:29 | 69.7            | 72.7                                       | 74.6            | 69.0            | 72.2                     | 74.8                      | 68.1                      |
| 20-Mar-20 | 14:34 | 70.4            | 73.4                                       | 75.7            | 69.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:39 | 70.3            | 73.3                                       | 75.7            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:44 | 69.5            | 72.5                                       | 75.4            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:49 | 68.6            | 71.6                                       | 74.7            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:54 | 68.6            | 71.6                                       | 74.0            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:59 | 66.4            | 69.4                                       | 72.8            | 58.6            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |  |  |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:04 | 70.6            | 73.6                                       | 78.5            | 62.2            | 74.1                     | 76.1                      | 67.4                      |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:09 | 69.6            | 72.6                                       | 75.5            | 60.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:14 | 68.3            | 71.3                                       | 74.4            | 64.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:19 | 75.0            | 78.0                                       | 76.6            | 70.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:24 | 69.8            | 72.8                                       | 75.1            | 69.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:29 | 69.7            | 72.7                                       | 74.8            | 69.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:34 | 68.8            | 71.8                                       | 74.5            | 68.1            | 72.9                     | 75.9                      | 68.7                      |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:39 | 69.3            | 72.3                                       | 74.8            | 67.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:44 | 68.7            | 71.7                                       | 74.5            | 67.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:49 | 71.6            | 74.6                                       | 78.5            | 67.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:54 | 70.6            | 73.6                                       | 76.1            | 70.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 15:59 | 69.8            | 72.8                                       | 75.2            | 69.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:04 | 70.1            | 73.1                                       | 75.8            | 69.1            | 74.4                     | 77.3                      | 68.7                      |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:09 | 69.9            | 72.9                                       | 75.3            | 69.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:14 | 72.4            | 75.4                                       | 78.6            | 68.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:19 | 72.2            | 75.2                                       | 77.2            | 68.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:24 | 72.8            | 75.8                                       | 79.4            | 69.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:29 | 69.6            | 72.6                                       | 75.4            | 68.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:34 | 71.0            | 74.0                                       | 77.1            | 69.0            | 73.7                     | 77.1                      | 68.5                      |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:39 | 71.8            | 74.8                                       | 78.3            | 68.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:44 | 71.4            | 74.4                                       | 77.9            | 68.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:49 | 70.7            | 73.7                                       | 77.0            | 68.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:54 | 70.3            | 73.3                                       | 76.8            | 68.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 16:59 | 68.5            | 71.5                                       | 74.2            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:04 | 68.0            | 71.0                                       | 73.3            | 68.3            | 72.9                     | 75.0                      | 68.4                      |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:09 | 68.9            | 71.9                                       | 74.2            | 68.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:14 | 70.1            | 73.1                                       | 76.0            | 68.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:19 | 72.7            | 75.7                                       | 77.3            | 68.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:24 | 68.5            | 71.5                                       | 74.2            | 68.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:29 | 69.1            | 72.1                                       | 73.5            | 68.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:34 | 69.8            | 72.8                                       | 74.4            | 68.4            | 72.0                     | 74.2                      | 68.3                      |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:39 | 69.2            | 72.2                                       | 75.2            | 68.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:44 | 69.2            | 72.2                                       | 74.6            | 68.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:49 | 69.5            | 72.5                                       | 74.4            | 68.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:54 | 67.6            | 70.6                                       | 72.7            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 17:59 | 68.0            | 71.0                                       | 73.2            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:04 | 68.0            | 71.0                                       | 73.7            | 68.1            | 70.7                     | 72.7                      | 68.2                      |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:09 | 68.1            | 71.1                                       | 73.5            | 68.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:14 | 67.4            | 70.4                                       | 72.4            | 68.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:19 | 67.5            | 70.5                                       | 72.3            | 68.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:24 | 67.9            | 70.9                                       | 71.9            | 68.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:29 | 67.3            | 70.3                                       | 72.3            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:34 | 66.9            | 69.9                                       | 71.9            | 67.3            | 70.3                     | 72.5                      | 67.5                      |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:39 | 67.7            | 70.7                                       | 73.2            | 67.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:44 | 66.7            | 69.7                                       | 72.0            | 67.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:49 | 67.1            | 70.1                                       | 71.6            | 67.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:54 | 67.4            | 70.4                                       | 72.8            | 67.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 20-Mar-20 | 18:59 | 68.0            | 71.0                                       | 73.4            | 67.7            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Mean            | 72.8                                       | 75.5            | 68.2            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Maximum         | 74.4                                       | 77.3            | 69.4            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Minimum         | 70.3                                       | 72.5            | 66.7            |                          |                           |                           |  |  |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 21-Mar-20 | 7:04  | 68.4            | 71.4                                       | 73.6            | 68.4            | 72.2                     | 74.5                      | 68.4                      |
| 21-Mar-20 | 7:09  | 69.6            | 72.6                                       | 74.6            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:14  | 69.5            | 72.5                                       | 75.5            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:19  | 69.2            | 72.2                                       | 74.4            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:24  | 69.0            | 72.0                                       | 74.6            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:29  | 69.1            | 72.1                                       | 74.3            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:34  | 68.9            | 71.9                                       | 73.9            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:39  | 68.7            | 71.7                                       | 74.0            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:44  | 69.0            | 72.0                                       | 74.7            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:49  | 68.3            | 71.3                                       | 73.3            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:54  | 69.8            | 72.8                                       | 74.9            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:59  | 69.8            | 72.8                                       | 75.7            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:04  | 69.2            | 72.2                                       | 74.6            | 68.6            | 72.4                     | 74.8                      | 68.5                      |
| 21-Mar-20 | 8:09  | 69.3            | 72.3                                       | 74.8            | 69.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:14  | 68.6            | 71.6                                       | 73.9            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:19  | 69.9            | 72.9                                       | 75.3            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:24  | 69.5            | 72.5                                       | 74.7            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:29  | 69.9            | 72.9                                       | 75.3            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:34  | 71.1            | 74.1                                       | 76.8            | 69.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:39  | 71.1            | 74.1                                       | 76.4            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:44  | 70.1            | 73.1                                       | 75.7            | 69.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:49  | 70.5            | 73.5                                       | 75.3            | 70.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:54  | 70.4            | 73.4                                       | 75.7            | 69.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:59  | 70.9            | 73.9                                       | 75.2            | 68.2            | 73.7                     | 75.9                      | 69.4                      |
| 21-Mar-20 | 9:04  | 69.1            | 72.1                                       | 74.7            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:09  | 69.7            | 72.7                                       | 75.6            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:14  | 70.7            | 73.7                                       | 76.1            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:19  | 71.4            | 74.4                                       | 77.0            | 70.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:24  | 70.0            | 73.0                                       | 76.1            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:29  | 71.2            | 74.2                                       | 76.8            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:34  | 69.2            | 72.2                                       | 75.3            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:39  | 70.6            | 73.6                                       | 76.8            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:44  | 71.6            | 74.6                                       | 76.6            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:49  | 70.4            | 73.4                                       | 75.8            | 68.9            | 73.2                     | 75.8                      | 68.8                      |
| 21-Mar-20 | 9:54  | 69.4            | 72.4                                       | 75.0            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:59  | 69.4            | 72.4                                       | 75.1            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:04 | 70.5            | 73.5                                       | 76.1            | 69.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:09 | 70.2            | 73.2                                       | 76.5            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:14 | 69.9            | 72.9                                       | 75.3            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:19 | 69.5            | 72.5                                       | 74.6            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:24 | 70.4            | 73.4                                       | 75.6            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:29 | 69.2            | 72.2                                       | 74.6            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:34 | 70.4            | 73.4                                       | 75.5            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:39 | 70.7            | 73.7                                       | 76.5            | 68.9            | 72.9                     | 75.7                      | 68.9                      |
| 21-Mar-20 | 10:44 | 69.6            | 72.6                                       | 75.7            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:49 | 69.6            | 72.6                                       | 75.5            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:54 | 70.3            | 73.3                                       | 76.3            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:59 | 68.8            | 71.8                                       | 74.2            | 68.9            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 21-Mar-20 | 11:04 | 69.6            | 72.6                                       | 74.7            | 68.5            | 73.1                     | 75.8                      | 69.0                      |
| 21-Mar-20 | 11:09 | 70.2            | 73.2                                       | 76.2            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:14 | 70.3            | 73.3                                       | 76.0            | 69.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:19 | 70.2            | 73.2                                       | 75.8            | 69.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:24 | 69.7            | 72.7                                       | 74.9            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:29 | 70.6            | 73.6                                       | 77.0            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:34 | 69.3            | 72.3                                       | 75.1            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:39 | 69.9            | 72.9                                       | 75.7            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:44 | 70.3            | 73.3                                       | 76.1            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:49 | 69.1            | 72.1                                       | 74.5            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:54 | 69.7            | 72.7                                       | 75.1            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:59 | 69.0            | 72.0                                       | 74.2            | 67.2            | 72.2                     | 74.8                      | 67.6                      |
| 21-Mar-20 | 12:04 | 69.1            | 72.1                                       | 75.0            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:09 | 68.8            | 71.8                                       | 74.3            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:14 | 67.9            | 70.9                                       | 72.8            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:19 | 69.8            | 72.8                                       | 74.9            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:24 | 69.3            | 72.3                                       | 75.4            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:29 | 70.0            | 73.0                                       | 75.8            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:34 | 68.3            | 71.3                                       | 73.7            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:39 | 68.8            | 71.8                                       | 74.8            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:44 | 69.7            | 72.7                                       | 75.4            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:49 | 68.1            | 71.1                                       | 74.1            | 67.4            | 72.5                     | 75.4                      | 67.7                      |
| 21-Mar-20 | 12:54 | 70.5            | 73.5                                       | 74.1            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:59 | 69.7            | 72.7                                       | 75.5            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:04 | 68.6            | 71.6                                       | 74.3            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:09 | 69.2            | 72.2                                       | 75.6            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:14 | 68.6            | 71.6                                       | 74.4            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:19 | 68.8            | 71.8                                       | 74.7            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:24 | 69.2            | 72.2                                       | 75.1            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:29 | 68.5            | 71.5                                       | 73.7            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:34 | 69.9            | 72.9                                       | 76.1            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:39 | 70.1            | 73.1                                       | 76.5            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:44 | 68.4            | 71.4                                       | 73.9            | 67.7            | 72.8                     | 75.0                      | 68.1                      |
| 21-Mar-20 | 13:49 | 68.8            | 71.8                                       | 74.6            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:54 | 69.2            | 72.2                                       | 74.9            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:59 | 70.5            | 73.5                                       | 75.7            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:04 | 69.4            | 72.4                                       | 75.0            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:09 | 69.1            | 72.1                                       | 73.9            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:14 | 69.1            | 72.1                                       | 74.9            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:19 | 68.5            | 71.5                                       | 74.0            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:24 | 70.6            | 73.6                                       | 75.7            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:29 | 71.2            | 74.2                                       | 75.9            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:34 | 74.7            | 77.7                                       | 76.4            | 68.1            | 74.2                     | 75.6                      | 67.7                      |
| 21-Mar-20 | 14:39 | 69.6            | 72.6                                       | 75.6            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:44 | 72.1            | 75.1                                       | 76.3            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:49 | 68.5            | 71.5                                       | 74.1            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:54 | 67.8            | 70.8                                       | 73.4            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:59 | 70.6            | 73.6                                       | 76.9            | 67.4            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |  |  |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:04 | 69.6            | 72.6                                       | 75.0            | 67.7            | 71.4                     | 74.3                      | 65.4                      |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:09 | 68.7            | 71.7                                       | 73.8            | 67.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:14 | 69.0            | 72.0                                       | 74.6            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:19 | 68.0            | 71.0                                       | 74.1            | 61.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:24 | 67.2            | 70.2                                       | 74.1            | 59.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:29 | 67.5            | 70.5                                       | 74.1            | 59.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:34 | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 61.0            | 71.6                     | 74.8                      | 65.4                      |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:39 | 66.4            | 69.4                                       | 73.5            | 61.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:44 | 68.8            | 71.8                                       | 74.7            | 61.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:49 | 68.4            | 71.4                                       | 75.2            | 63.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:54 | 70.2            | 73.2                                       | 76.2            | 68.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 15:59 | 69.4            | 72.4                                       | 75.0            | 68.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:04 | 68.4            | 71.4                                       | 73.5            | 67.4            | 72.3                     | 74.8                      | 68.3                      |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:09 | 69.4            | 72.4                                       | 75.1            | 68.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:14 | 70.3            | 73.3                                       | 74.9            | 69.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:19 | 69.3            | 72.3                                       | 74.5            | 68.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:24 | 68.9            | 71.9                                       | 74.9            | 68.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:29 | 69.4            | 72.4                                       | 75.4            | 68.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:34 | 69.4            | 72.4                                       | 75.0            | 68.4            | 71.5                     | 73.5                      | 68.0                      |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:39 | 69.0            | 72.0                                       | 73.9            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:44 | 68.4            | 71.4                                       | 72.9            | 67.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:49 | 68.8            | 71.8                                       | 74.2            | 67.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:54 | 67.7            | 70.7                                       | 72.6            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 16:59 | 67.2            | 70.2                                       | 71.9            | 67.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:04 | 68.5            | 71.5                                       | 74.1            | 67.3            | 73.9                     | 76.7                      | 67.9                      |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:09 | 71.1            | 74.1                                       | 76.5            | 67.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:14 | 70.7            | 73.7                                       | 76.3            | 67.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:19 | 69.8            | 72.8                                       | 75.3            | 68.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:24 | 72.2            | 75.2                                       | 78.2            | 68.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:29 | 72.1            | 75.1                                       | 78.3            | 68.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:34 | 70.7            | 73.7                                       | 76.5            | 67.5            | 73.1                     | 75.9                      | 67.6                      |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:39 | 69.4            | 72.4                                       | 75.5            | 67.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:44 | 70.7            | 73.7                                       | 76.0            | 67.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:49 | 68.9            | 71.9                                       | 74.8            | 67.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:54 | 70.0            | 73.0                                       | 76.0            | 67.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 17:59 | 70.7            | 73.7                                       | 76.3            | 67.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:04 | 71.3            | 74.3                                       | 77.5            | 67.9            | 72.2                     | 74.9                      | 67.1                      |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:09 | 68.7            | 71.7                                       | 74.4            | 67.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:14 | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 67.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:19 | 69.1            | 72.1                                       | 74.4            | 67.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:24 | 69.6            | 72.6                                       | 75.0            | 67.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:29 | 66.8            | 69.8                                       | 71.7            | 66.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:34 | 67.2            | 70.2                                       | 72.4            | 66.3            | 69.6                     | 71.7                      | 66.4                      |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:39 | 67.2            | 70.2                                       | 72.0            | 66.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:44 | 66.4            | 69.4                                       | 71.0            | 66.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:49 | 65.9            | 68.9                                       | 70.8            | 66.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:54 | 67.1            | 70.1                                       | 72.6            | 66.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 21-Mar-20 | 18:59 | 65.7            | 68.7                                       | 70.7            | 66.2            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Mean            | 72.6                                       | 75.1            | 68.0            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Maximum         | 74.2                                       | 76.7            | 69.4            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Minimum         | 69.6                                       | 71.7            | 65.4            |                          |                           |                           |  |  |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 23-Mar-20 | 7:04  | 69.2            | 72.2                                       | 73.9            | 69.4            | 72.6                     | 74.7                      | 69.4                      |
| 23-Mar-20 | 7:09  | 70.1            | 73.1                                       | 75.5            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:14  | 70.1            | 73.1                                       | 74.9            | 70.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:19  | 69.1            | 72.1                                       | 74.4            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:24  | 69.8            | 72.8                                       | 75.1            | 69.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:29  | 69.4            | 72.4                                       | 74.5            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:34  | 69.8            | 72.8                                       | 75.1            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:39  | 69.9            | 72.9                                       | 75.0            | 69.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:44  | 69.4            | 72.4                                       | 74.5            | 70.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:49  | 70.0            | 73.0                                       | 75.3            | 69.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:54  | 70.1            | 73.1                                       | 75.2            | 69.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:59  | 69.4            | 72.4                                       | 74.3            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:04  | 70.3            | 73.3                                       | 76.2            | 69.4            | 72.5                     | 74.8                      | 69.1                      |
| 23-Mar-20 | 8:09  | 69.7            | 72.7                                       | 74.7            | 69.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:14  | 69.1            | 72.1                                       | 74.0            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:19  | 69.1            | 72.1                                       | 74.4            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:24  | 68.9            | 71.9                                       | 73.9            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:29  | 69.7            | 72.7                                       | 74.9            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:34  | 69.1            | 72.1                                       | 74.7            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:39  | 69.9            | 72.9                                       | 75.4            | 69.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:44  | 69.5            | 72.5                                       | 74.7            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:49  | 69.9            | 72.9                                       | 74.9            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:54  | 69.8            | 72.8                                       | 75.8            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:59  | 70.1            | 73.1                                       | 75.7            | 68.5            | 72.7                     | 75.2                      | 68.9                      |
| 23-Mar-20 | 9:04  | 70.6            | 73.6                                       | 76.0            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:09  | 69.2            | 72.2                                       | 74.6            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:14  | 70.4            | 73.4                                       | 75.7            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:19  | 68.9            | 71.9                                       | 74.6            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:24  | 69.8            | 72.8                                       | 75.5            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:29  | 70.2            | 73.2                                       | 75.8            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:34  | 69.0            | 72.0                                       | 74.6            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:39  | 69.4            | 72.4                                       | 75.8            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:44  | 68.5            | 71.5                                       | 74.2            | 66.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:49  | 70.3            | 73.3                                       | 76.3            | 67.6            | 72.6                     | 75.6                      | 67.5                      |
| 23-Mar-20 | 9:54  | 69.7            | 72.7                                       | 75.9            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:59  | 70.3            | 73.3                                       | 76.2            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:04 | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:09 | 71.3            | 74.3                                       | 76.5            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:14 | 68.2            | 71.2                                       | 74.6            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:19 | 69.7            | 72.7                                       | 75.3            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:24 | 69.7            | 72.7                                       | 76.3            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:29 | 69.6            | 72.6                                       | 76.0            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:34 | 67.2            | 70.2                                       | 73.0            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:39 | 68.5            | 71.5                                       | 74.9            | 66.5            | 71.7                     | 74.7                      | 66.3                      |
| 23-Mar-20 | 10:44 | 67.9            | 70.9                                       | 74.0            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:49 | 69.0            | 72.0                                       | 74.7            | 66.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:54 | 69.0            | 72.0                                       | 75.2            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:59 | 70.0            | 73.0                                       | 75.8            | 65.9            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 23-Mar-20 | 11:04 | 69.2            | 72.2                                       | 75.8            | 64.9            | 71.9                     | 75.2                      | 65.4                      |
| 23-Mar-20 | 11:09 | 68.7            | 71.7                                       | 74.6            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:14 | 69.2            | 72.2                                       | 74.8            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:19 | 69.3            | 72.3                                       | 75.6            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:24 | 69.0            | 72.0                                       | 75.5            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:29 | 68.1            | 71.1                                       | 74.8            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:34 | 69.9            | 72.9                                       | 76.6            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:39 | 65.5            | 68.5                                       | 70.8            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:44 | 67.0            | 70.0                                       | 73.7            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:49 | 67.6            | 70.6                                       | 73.5            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:54 | 66.7            | 69.7                                       | 72.2            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:59 | 68.1            | 71.1                                       | 73.9            | 64.3            | 70.5                     | 73.6                      | 63.7                      |
| 23-Mar-20 | 12:04 | 67.4            | 70.4                                       | 73.3            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:09 | 67.7            | 70.7                                       | 73.6            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:14 | 67.8            | 70.8                                       | 74.4            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:19 | 66.6            | 69.6                                       | 73.3            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:24 | 67.2            | 70.2                                       | 73.2            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:29 | 68.0            | 71.0                                       | 73.9            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:34 | 67.6            | 70.6                                       | 74.1            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:39 | 66.5            | 69.5                                       | 72.7            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:44 | 67.2            | 70.2                                       | 73.3            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:49 | 65.8            | 68.8                                       | 71.2            | 63.2            | 70.0                     | 73.1                      | 63.8                      |
| 23-Mar-20 | 12:54 | 66.9            | 69.9                                       | 72.7            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:59 | 67.5            | 70.5                                       | 74.1            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:04 | 67.8            | 70.8                                       | 73.5            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:09 | 67.3            | 70.3                                       | 73.6            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:14 | 66.2            | 69.2                                       | 72.6            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:19 | 66.7            | 69.7                                       | 72.1            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:24 | 66.0            | 69.0                                       | 71.8            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:29 | 67.1            | 70.1                                       | 73.3            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:34 | 67.9            | 70.9                                       | 74.3            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:39 | 67.3            | 70.3                                       | 73.3            | 63.2            | 70.2                     | 73.2                      | 63.7                      |
| 23-Mar-20 | 13:44 | 67.5            | 70.5                                       | 73.4            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:49 | 67.0            | 70.0                                       | 73.3            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:54 | 66.0            | 69.0                                       | 72.7            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:59 | 67.3            | 70.3                                       | 72.0            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:04 | 68.2            | 71.2                                       | 73.0            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:09 | 67.6            | 70.6                                       | 73.6            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:14 | 69.0            | 72.0                                       | 75.4            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:19 | 67.2            | 70.2                                       | 73.9            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:24 | 70.0            | 73.0                                       | 75.7            | 69.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:29 | 68.6            | 71.6                                       | 74.0            | 68.1            | 71.5                     | 74.4                      | 66.6                      |
| 23-Mar-20 | 14:34 | 70.1            | 73.1                                       | 75.9            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:39 | 69.6            | 72.6                                       | 75.0            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:44 | 68.3            | 71.3                                       | 74.1            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:49 | 69.1            | 72.1                                       | 75.1            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:54 | 68.2            | 71.2                                       | 72.9            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:59 | 69.3            | 72.3                                       | 74.8            | 68.2            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |      |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) |      |
| 23-Mar-20 | 15:04 | 68.7            | 71.7                                       | 74.1            | 68.1            | 71.5                     | 74.0                      | 68.1 |
| 23-Mar-20 | 15:09 | 68.7            | 71.7                                       | 74.4            | 68.6            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:14 | 68.8            | 71.8                                       | 74.3            | 68.1            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:19 | 68.2            | 71.2                                       | 73.7            | 68.2            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:24 | 68.4            | 71.4                                       | 73.9            | 67.7            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:29 | 68.4            | 71.4                                       | 73.8            | 67.8            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:34 | 68.2            | 71.2                                       | 73.3            | 68.2            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:39 | 68.2            | 71.2                                       | 73.6            | 67.8            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:44 | 68.5            | 71.5                                       | 73.9            | 67.8            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:49 | 67.7            | 70.7                                       | 73.1            | 67.7            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:54 | 67.7            | 70.7                                       | 72.8            | 67.8            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 15:59 | 69.7            | 72.7                                       | 74.1            | 67.5            | 71.3                     | 73.5                      | 67.9 |
| 23-Mar-20 | 16:04 | 69.5            | 72.5                                       | 74.8            | 68.1            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:09 | 67.6            | 70.6                                       | 72.9            | 67.8            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:14 | 68.2            | 71.2                                       | 73.4            | 67.6            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:19 | 67.3            | 70.3                                       | 71.7            | 68.1            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:24 | 68.2            | 71.2                                       | 73.5            | 67.8            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:29 | 68.3            | 71.3                                       | 73.6            | 68.2            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:34 | 67.4            | 70.4                                       | 72.0            | 68.0            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:39 | 69.4            | 72.4                                       | 75.2            | 67.7            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:44 | 68.1            | 71.1                                       | 73.2            | 68.1            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:49 | 68.4            | 71.4                                       | 73.5            | 68.1            | 71.2                     | 73.4                      | 68.0 |
| 23-Mar-20 | 16:54 | 69.9            | 72.9                                       | 75.9            | 68.1            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 16:59 | 72.7            | 75.7                                       | 75.5            | 67.7            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:04 | 69.8            | 72.8                                       | 75.9            | 67.9            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:09 | 72.8            | 75.8                                       | 76.5            | 68.0            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:14 | 72.4            | 75.4                                       | 76.6            | 67.5            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:19 | 68.7            | 71.7                                       | 74.9            | 61.9            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:24 | 67.1            | 70.1                                       | 74.1            | 60.3            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:29 | 65.8            | 68.8                                       | 72.7            | 58.8            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:34 | 67.1            | 70.1                                       | 74.3            | 59.7            | 72.7                     | 74.4                      | 68.0 |
| 23-Mar-20 | 17:39 | 64.6            | 67.6                                       | 71.4            | 59.3            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:44 | 67.7            | 70.7                                       | 74.7            | 59.6            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:49 | 68.2            | 71.2                                       | 75.4            | 59.5            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:54 | 66.3            | 69.3                                       | 72.7            | 59.0            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 17:59 | 65.5            | 68.5                                       | 71.7            | 59.2            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:04 | 65.1            | 68.1                                       | 72.0            | 58.1            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:09 | 64.6            | 67.6                                       | 70.7            | 58.4            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:14 | 62.3            | 65.3                                       | 68.8            | 56.1            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:19 | 65.5            | 68.5                                       | 72.0            | 57.9            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:24 | 63.9            | 66.9                                       | 70.1            | 56.5            | 69.7                     | 73.6                      | 59.4 |
| 23-Mar-20 | 18:29 | 62.8            | 65.8                                       | 69.0            | 58.0            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:34 | 64.5            | 67.5                                       | 71.9            | 58.0            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:39 | 63.0            | 66.0                                       | 70.6            | 53.2            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:44 | 62.4            | 65.4                                       | 69.4            | 54.7            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:49 | 64.8            | 67.8                                       | 71.5            | 58.6            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:54 | 64.9            | 67.9                                       | 71.1            | 59.2            |                          |                           |      |
| 23-Mar-20 | 18:59 | 65.0            | 68.0                                       | 70.6            | 56.1            |                          |                           |      |
|           |       | Mean            |  | 71.6            | 74.2            | 66.7                     |                           |      |
|           |       | Maximum         |  | 73.1            | 75.6            | 69.5                     |                           |      |
|           |       | Minimum         |  | 67.2            | 70.6            | 57.1                     |                           |      |

| Summary of Day-time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | L <sub>eq</sub> | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| Mean   | 72.4            | 75.0            | 67.3            |
| Maximum  | 78.1            | 78.5            | 72.1            |
| Minimum  | 67.2            | 70.6            | 56.7            |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 10-Mar-20 | 7:04  | 66.4            | 69.4                                       | 74.0            | 56.3            | 70.1                     | 74.0                      | 58.9                      |
| 10-Mar-20 | 7:09  | 68.0            | 71.0                                       | 74.9            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:14  | 65.8            | 68.8                                       | 72.9            | 56.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:19  | 66.3            | 69.3                                       | 73.7            | 53.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:24  | 67.3            | 70.3                                       | 74.4            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:29  | 68.1            | 71.1                                       | 74.1            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:34  | 68.7            | 71.7                                       | 75.1            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:39  | 67.4            | 70.4                                       | 74.6            | 58.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:44  | 67.9            | 70.9                                       | 74.6            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:49  | 68.9            | 71.9                                       | 74.9            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:54  | 67.5            | 70.5                                       | 74.4            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 7:59  | 68.2            | 71.2                                       | 74.7            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:04  | 68.9            | 71.9                                       | 75.1            | 61.8            | 71.1                     | 74.7                      | 59.9                      |
| 10-Mar-20 | 8:09  | 67.7            | 70.7                                       | 74.6            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:14  | 69.1            | 72.1                                       | 75.6            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:19  | 67.2            | 70.2                                       | 73.9            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:24  | 68.5            | 71.5                                       | 74.7            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:29  | 67.7            | 70.7                                       | 74.1            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:34  | 68.2            | 71.2                                       | 74.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:39  | 69.0            | 72.0                                       | 75.1            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:44  | 68.9            | 71.9                                       | 75.9            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:49  | 72.0            | 75.0                                       | 76.7            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 8:54  | 70.0            | 73.0                                       | 74.9            | 62.1            | 71.2                     | 74.7                      | 62.9                      |
| 10-Mar-20 | 8:59  | 74.8            | 77.8                                       | 75.2            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:04  | 70.3            | 73.3                                       | 76.0            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:09  | 69.7            | 72.7                                       | 76.1            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:14  | 69.5            | 72.5                                       | 74.8            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:19  | 69.4            | 72.4                                       | 75.1            | 65.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:24  | 68.8            | 71.8                                       | 75.0            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:29  | 68.5            | 71.5                                       | 74.6            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:34  | 67.9            | 70.9                                       | 73.9            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:39  | 68.9            | 71.9                                       | 74.6            | 66.8            | 72.4                     | 75.3                      | 66.1                      |
| 10-Mar-20 | 9:44  | 70.4            | 73.4                                       | 76.7            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:49  | 69.8            | 72.8                                       | 75.6            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:54  | 69.5            | 72.5                                       | 75.0            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 9:59  | 70.6            | 73.6                                       | 76.9            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:04 | 68.9            | 71.9                                       | 74.9            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:09 | 70.4            | 73.4                                       | 76.3            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:14 | 69.2            | 72.2                                       | 75.2            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:19 | 68.9            | 71.9                                       | 74.8            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:24 | 70.2            | 73.2                                       | 76.4            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:29 | 69.4            | 72.4                                       | 75.7            | 67.4            | 72.5                     | 75.6                      | 66.9                      |
| 10-Mar-20 | 10:34 | 70.9            | 73.9                                       | 77.3            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:39 | 69.8            | 72.8                                       | 75.8            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:44 | 70.5            | 73.5                                       | 76.3            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:49 | 69.8            | 72.8                                       | 75.7            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:54 | 69.9            | 72.9                                       | 75.6            | 68.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 10:59 | 70.0            | 73.0                                       | 75.5            | 68.8            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 10-Mar-20 | 11:04 | 70.3            | 73.3                                       | 76.7            | 66.0            | 73.2                     | 76.3                      | 67.1                      |
| 10-Mar-20 | 11:09 | 70.7            | 73.7                                       | 76.6            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:14 | 70.1            | 73.1                                       | 76.6            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:19 | 71.2            | 74.2                                       | 77.3            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:24 | 69.5            | 72.5                                       | 75.2            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:29 | 68.9            | 71.9                                       | 74.9            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:34 | 69.6            | 72.6                                       | 75.5            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:39 | 70.4            | 73.4                                       | 76.0            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:44 | 70.3            | 73.3                                       | 75.7            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:49 | 70.1            | 73.1                                       | 76.4            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:54 | 70.4            | 73.4                                       | 76.4            | 69.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 11:59 | 70.1            | 73.1                                       | 75.7            | 69.7            | 73.2                     | 76.0                      | 68.5                      |
| 10-Mar-20 | 12:04 | 69.8            | 72.8                                       | 75.7            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:09 | 70.8            | 73.8                                       | 76.8            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:14 | 70.1            | 73.1                                       | 75.5            | 70.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:19 | 70.5            | 73.5                                       | 76.2            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:24 | 70.0            | 73.0                                       | 75.8            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:29 | 69.7            | 72.7                                       | 75.1            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:34 | 69.0            | 72.0                                       | 75.0            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:39 | 68.9            | 71.9                                       | 74.8            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:44 | 69.1            | 72.1                                       | 74.7            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:49 | 70.5            | 73.5                                       | 75.6            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 12:54 | 69.2            | 72.2                                       | 74.8            | 66.9            | 72.3                     | 75.0                      | 67.1                      |
| 10-Mar-20 | 12:59 | 69.0            | 72.0                                       | 75.0            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:04 | 68.2            | 71.2                                       | 74.0            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:09 | 69.6            | 72.6                                       | 75.7            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:14 | 69.7            | 72.7                                       | 75.5            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:19 | 70.0            | 73.0                                       | 75.3            | 69.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:24 | 69.7            | 72.7                                       | 75.3            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:29 | 68.4            | 71.4                                       | 74.3            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:34 | 68.5            | 71.5                                       | 73.8            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:39 | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:44 | 68.9            | 71.9                                       | 74.7            | 67.5            | 71.8                     | 74.6                      | 67.7                      |
| 10-Mar-20 | 13:49 | 69.0            | 72.0                                       | 74.9            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:54 | 69.7            | 72.7                                       | 75.8            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 13:59 | 68.4            | 71.4                                       | 73.8            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:04 | 67.9            | 70.9                                       | 73.8            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:09 | 68.2            | 71.2                                       | 73.9            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:14 | 67.3            | 70.3                                       | 73.8            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:19 | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 65.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:24 | 70.0            | 73.0                                       | 76.2            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:29 | 68.6            | 71.6                                       | 74.7            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:34 | 67.7            | 70.7                                       | 73.5            | 66.4            | 71.5                     | 74.6                      | 66.3                      |
| 10-Mar-20 | 14:39 | 68.6            | 71.6                                       | 74.7            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:44 | 67.6            | 70.6                                       | 73.5            | 65.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:49 | 68.0            | 71.0                                       | 73.6            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:54 | 69.5            | 72.5                                       | 75.8            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 14:59 | 69.5            | 72.5                                       | 75.7            | 67.6            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 10-Mar-20 | 15:04 | 70.5            | 73.5                                       | 76.3            | 67.9            | 72.7                     | 75.5                      | 66.2                      |
| 10-Mar-20 | 15:09 | 69.3            | 72.3                                       | 74.9            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:14 | 69.2            | 72.2                                       | 75.7            | 65.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:19 | 67.7            | 70.7                                       | 73.9            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:24 | 70.3            | 73.3                                       | 76.2            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:29 | 70.3            | 73.3                                       | 75.7            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:34 | 68.7            | 71.7                                       | 74.7            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:39 | 68.0            | 71.0                                       | 74.1            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:44 | 68.9            | 71.9                                       | 74.3            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:49 | 68.9            | 71.9                                       | 74.0            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:54 | 68.2            | 71.2                                       | 74.4            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 15:59 | 69.3            | 72.3                                       | 75.5            | 66.3            | 71.7                     | 74.5                      | 66.9                      |
| 10-Mar-20 | 16:04 | 67.1            | 70.1                                       | 73.3            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:09 | 67.2            | 70.2                                       | 73.5            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:14 | 68.3            | 71.3                                       | 74.7            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:19 | 67.8            | 70.8                                       | 73.9            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:24 | 67.0            | 70.0                                       | 72.9            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:29 | 67.2            | 70.2                                       | 72.7            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:34 | 67.2            | 70.2                                       | 73.2            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:39 | 66.5            | 69.5                                       | 72.5            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:44 | 66.9            | 69.9                                       | 73.1            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:49 | 68.1            | 71.1                                       | 74.1            | 64.6            | 70.5                     | 73.6                      | 65.6                      |
| 10-Mar-20 | 16:54 | 67.4            | 70.4                                       | 73.7            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 16:59 | 67.1            | 70.1                                       | 72.9            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:04 | 66.7            | 69.7                                       | 73.7            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:09 | 67.7            | 70.7                                       | 73.8            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:14 | 68.1            | 71.1                                       | 73.7            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:19 | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 65.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:24 | 67.4            | 70.4                                       | 74.1            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:29 | 67.4            | 70.4                                       | 73.3            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:34 | 67.7            | 70.7                                       | 73.6            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:39 | 67.9            | 70.9                                       | 73.8            | 64.0            | 70.2                     | 73.3                      | 64.7                      |
| 10-Mar-20 | 17:44 | 66.1            | 69.1                                       | 72.4            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:49 | 66.9            | 69.9                                       | 73.5            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:54 | 66.6            | 69.6                                       | 72.3            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 17:59 | 66.3            | 69.3                                       | 72.7            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:04 | 67.0            | 70.0                                       | 72.6            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:09 | 65.9            | 68.9                                       | 71.8            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:14 | 66.8            | 69.8                                       | 72.9            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:19 | 67.6            | 70.6                                       | 73.8            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:24 | 66.0            | 69.0                                       | 72.0            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:29 | 66.8            | 69.8                                       | 73.6            | 64.0            | 69.7                     | 72.8                      | 64.1                      |
| 10-Mar-20 | 18:34 | 65.9            | 68.9                                       | 72.4            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:39 | 66.3            | 69.3                                       | 71.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:44 | 65.4            | 68.4                                       | 71.5            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:49 | 65.4            | 68.4                                       | 71.2            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:54 | 65.7            | 68.7                                       | 71.5            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 10-Mar-20 | 18:59 | 68.6            | 71.6                                       | 73.6            | 64.2            |                          |                           |                           |
|           |       | Mean            | 71.9                                       | 74.8            | 66.2            | 69.4                     | 72.0                      | 64.4                      |
|           |       | Maximum         | 74.2                                       | 76.3            | 69.0            |                          |                           |                           |
|           |       | Minimum         | 69.4                                       | 72.0            | 58.9            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 11-Mar-20 | 7:04  | 69.3            | 72.3                                       | 75.5            | 66.7            | 72.0                     | 75.2                      | 67.1                      |
| 11-Mar-20 | 7:09  | 67.6            | 70.6                                       | 73.9            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:14  | 69.1            | 72.1                                       | 75.5            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:19  | 68.2            | 71.2                                       | 74.1            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:24  | 69.4            | 72.4                                       | 75.8            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:29  | 69.9            | 72.9                                       | 76.2            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:34  | 69.6            | 72.6                                       | 75.9            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:39  | 69.3            | 72.3                                       | 75.3            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:44  | 70.1            | 73.1                                       | 76.6            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:49  | 69.9            | 72.9                                       | 76.0            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:54  | 68.8            | 71.8                                       | 74.9            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 7:59  | 70.1            | 73.1                                       | 76.1            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:04  | 69.6            | 72.6                                       | 76.0            | 67.5            | 72.4                     | 75.3                      | 67.7                      |
| 11-Mar-20 | 8:09  | 69.9            | 72.9                                       | 76.1            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:14  | 68.3            | 71.3                                       | 74.1            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:19  | 68.4            | 71.4                                       | 74.1            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:24  | 69.7            | 72.7                                       | 75.4            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:29  | 69.9            | 72.9                                       | 75.8            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:34  | 69.9            | 72.9                                       | 75.9            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:39  | 71.0            | 74.0                                       | 76.5            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:44  | 70.1            | 73.1                                       | 76.3            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:49  | 70.1            | 73.1                                       | 75.6            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:54  | 69.6            | 72.6                                       | 75.6            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 8:59  | 70.3            | 73.3                                       | 75.9            | 68.5            | 73.2                     | 76.0                      | 68.1                      |
| 11-Mar-20 | 9:04  | 69.2            | 72.2                                       | 75.3            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:09  | 70.9            | 73.9                                       | 75.8            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:14  | 70.3            | 73.3                                       | 75.6            | 70.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:19  | 70.4            | 73.4                                       | 77.0            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:24  | 70.4            | 73.4                                       | 76.9            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:29  | 68.9            | 71.9                                       | 75.5            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:34  | 69.7            | 72.7                                       | 76.0            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:39  | 69.9            | 72.9                                       | 75.7            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:44  | 69.1            | 72.1                                       | 75.5            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:49  | 69.8            | 72.8                                       | 75.5            | 66.3            | 72.5                     | 75.7                      | 65.5                      |
| 11-Mar-20 | 9:54  | 68.7            | 71.7                                       | 74.9            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 9:59  | 69.4            | 72.4                                       | 76.3            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:04 | 68.2            | 71.2                                       | 74.8            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:09 | 68.5            | 71.5                                       | 74.6            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:14 | 69.9            | 72.9                                       | 76.0            | 65.8            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:19 | 70.3            | 73.3                                       | 76.8            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:24 | 71.2            | 74.2                                       | 77.8            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:29 | 70.4            | 73.4                                       | 77.1            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:34 | 69.0            | 72.0                                       | 75.3            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:39 | 70.6            | 73.6                                       | 76.4            | 68.6            | 72.1                     | 75.2                      | 66.6                      |
| 11-Mar-20 | 10:44 | 70.3            | 73.3                                       | 75.8            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:49 | 67.5            | 70.5                                       | 73.7            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:54 | 68.2            | 71.2                                       | 74.9            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 10:59 | 68.4            | 71.4                                       | 74.4            | 66.0            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 11-Mar-20 | 11:04 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 64.9            | 71.7                     | 74.7                      | 65.5                      |
| 11-Mar-20 | 11:09 | 68.4            | 71.4                                       | 74.5            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:14 | 68.4            | 71.4                                       | 74.3            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:19 | 68.8            | 71.8                                       | 74.8            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:24 | 68.2            | 71.2                                       | 74.4            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:29 | 70.1            | 73.1                                       | 75.5            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:34 | 67.7            | 70.7                                       | 73.8            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:39 | 67.8            | 70.8                                       | 74.0            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:44 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:49 | 68.8            | 71.8                                       | 74.9            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:54 | 67.9            | 70.9                                       | 73.9            | 65.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 11:59 | 67.4            | 70.4                                       | 73.6            | 65.1            | 70.6                     | 74.0                      | 64.4                      |
| 11-Mar-20 | 12:04 | 68.3            | 71.3                                       | 74.7            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:09 | 68.5            | 71.5                                       | 75.3            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:14 | 67.5            | 70.5                                       | 73.5            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:19 | 66.8            | 69.8                                       | 72.7            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:24 | 67.0            | 70.0                                       | 73.3            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:29 | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:34 | 66.1            | 69.1                                       | 72.3            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:39 | 67.3            | 70.3                                       | 74.0            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:44 | 66.2            | 69.2                                       | 71.9            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:49 | 66.9            | 69.9                                       | 73.5            | 62.8            | 70.2                     | 73.4                      | 63.6                      |
| 11-Mar-20 | 12:54 | 65.9            | 68.9                                       | 72.4            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 12:59 | 67.1            | 70.1                                       | 73.7            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:04 | 67.4            | 70.4                                       | 73.3            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:09 | 67.3            | 70.3                                       | 73.8            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:14 | 67.0            | 70.0                                       | 73.2            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:19 | 67.6            | 70.6                                       | 73.8            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:24 | 68.1            | 71.1                                       | 74.7            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:29 | 66.6            | 69.6                                       | 73.2            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:34 | 67.2            | 70.2                                       | 72.8            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:39 | 67.2            | 70.2                                       | 73.7            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:44 | 67.3            | 70.3                                       | 73.3            | 64.6            | 70.2                     | 73.4                      | 63.6                      |
| 11-Mar-20 | 13:49 | 66.7            | 69.7                                       | 73.5            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:54 | 67.6            | 70.6                                       | 73.4            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 13:59 | 67.2            | 70.2                                       | 73.4            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:04 | 66.5            | 69.5                                       | 72.3            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:09 | 66.4            | 69.4                                       | 72.8            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:14 | 67.5            | 70.5                                       | 73.9            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:19 | 68.7            | 71.7                                       | 74.6            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:24 | 66.9            | 69.9                                       | 73.0            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:29 | 66.8            | 69.8                                       | 72.6            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:34 | 66.7            | 69.7                                       | 72.7            | 63.2            | 70.2                     | 73.6                      | 63.7                      |
| 11-Mar-20 | 14:39 | 66.8            | 69.8                                       | 73.2            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:44 | 69.0            | 72.0                                       | 75.9            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:49 | 66.3            | 69.3                                       | 72.0            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:54 | 66.8            | 69.8                                       | 73.0            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 11-Mar-20 | 14:59 | 67.3            | 70.3                                       | 73.7            | 63.5            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |      |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) |      |
| 11-Mar-20 | 15:04 | 67.8            | 70.8                                       | 73.7            | 64.7            | 70.3                     | 73.5                      | 64.1 |
| 11-Mar-20 | 15:09 | 67.3            | 70.3                                       | 73.5            | 63.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:14 | 67.5            | 70.5                                       | 74.2            | 62.9            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:19 | 67.1            | 70.1                                       | 73.2            | 63.7            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:24 | 67.6            | 70.6                                       | 73.9            | 65.1            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:29 | 66.5            | 69.5                                       | 72.6            | 64.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:34 | 66.9            | 69.9                                       | 72.7            | 64.8            | 71.4                     | 73.3                      | 65.2 |
| 11-Mar-20 | 15:39 | 71.6            | 74.6                                       | 74.5            | 66.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:44 | 67.0            | 70.0                                       | 73.0            | 65.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:49 | 68.2            | 71.2                                       | 73.9            | 64.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:54 | 67.4            | 70.4                                       | 72.4            | 65.0            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 15:59 | 66.6            | 69.6                                       | 72.8            | 65.0            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:04 | 66.6            | 69.6                                       | 71.8            | 64.5            | 74.5                     | 72.7                      | 63.2 |
| 11-Mar-20 | 16:09 | 78.0            | 81.0                                       | 72.9            | 64.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:14 | 67.1            | 70.1                                       | 73.3            | 62.2            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:19 | 66.6            | 69.6                                       | 72.6            | 64.7            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:24 | 64.6            | 67.6                                       | 71.5            | 60.2            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:29 | 67.2            | 70.2                                       | 73.9            | 60.9            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:34 | 66.7            | 69.7                                       | 73.1            | 61.5            | 69.5                     | 72.9                      | 62.8 |
| 11-Mar-20 | 16:39 | 65.3            | 68.3                                       | 71.9            | 60.9            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:44 | 66.5            | 69.5                                       | 72.4            | 63.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:49 | 67.1            | 70.1                                       | 73.2            | 65.6            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:54 | 67.6            | 70.6                                       | 74.2            | 63.0            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 16:59 | 65.6            | 68.6                                       | 72.0            | 60.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:04 | 65.9            | 68.9                                       | 72.7            | 60.7            | 68.8                     | 72.2                      | 59.2 |
| 11-Mar-20 | 17:09 | 65.7            | 68.7                                       | 72.2            | 59.6            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:14 | 64.7            | 67.7                                       | 71.8            | 57.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:19 | 65.2            | 68.2                                       | 71.5            | 59.8            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:24 | 67.3            | 70.3                                       | 72.3            | 58.8            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:29 | 65.3            | 68.3                                       | 72.5            | 58.0            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:34 | 63.8            | 66.8                                       | 70.5            | 59.0            | 67.5                     | 71.1                      | 59.5 |
| 11-Mar-20 | 17:39 | 64.5            | 67.5                                       | 71.3            | 58.6            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:44 | 64.8            | 67.8                                       | 71.6            | 59.7            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:49 | 64.4            | 67.4                                       | 71.0            | 59.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:54 | 65.0            | 68.0                                       | 71.4            | 59.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 17:59 | 64.1            | 67.1                                       | 70.4            | 60.5            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:04 | 63.8            | 66.8                                       | 70.7            | 58.6            | 66.9                     | 70.5                      | 59.6 |
| 11-Mar-20 | 18:09 | 64.3            | 67.3                                       | 70.7            | 59.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:14 | 64.0            | 67.0                                       | 70.4            | 60.4            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:19 | 62.8            | 65.8                                       | 69.9            | 57.3            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:24 | 63.6            | 66.6                                       | 70.2            | 59.6            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:29 | 64.5            | 67.5                                       | 70.9            | 61.2            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:34 | 64.2            | 67.2                                       | 70.8            | 59.3            | 66.4                     | 69.7                      | 59.6 |
| 11-Mar-20 | 18:39 | 63.7            | 66.7                                       | 70.2            | 59.6            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:44 | 62.0            | 65.0                                       | 68.3            | 60.0            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:49 | 63.2            | 66.2                                       | 68.9            | 59.6            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:54 | 63.4            | 66.4                                       | 69.8            | 59.8            |                          |                           |      |
| 11-Mar-20 | 18:59 | 63.4            | 66.4                                       | 69.8            | 59.3            |                          |                           |      |

Mean            71.3            74.1            64.8  
 Maximum       74.5            76.3            68.1  
 Minimum       66.4            69.7            59.2

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 12-Mar-20 | 7:04  | 64.1            | 67.1                                       | 70.4            | 60.1            | 68.7                     | 72.8                      | 58.6                      |
| 12-Mar-20 | 7:09  | 65.6            | 68.6                                       | 73.3            | 55.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:14  | 66.3            | 69.3                                       | 73.5            | 58.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:19  | 66.2            | 69.2                                       | 73.2            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:24  | 66.4            | 69.4                                       | 73.0            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:29  | 65.5            | 68.5                                       | 72.5            | 57.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:34  | 68.1            | 71.1                                       | 75.2            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:39  | 66.4            | 69.4                                       | 73.6            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:44  | 65.6            | 68.6                                       | 72.2            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:49  | 66.5            | 69.5                                       | 72.8            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:54  | 67.6            | 70.6                                       | 74.4            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 7:59  | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:04  | 67.7            | 70.7                                       | 74.5            | 62.5            | 70.0                     | 73.8                      | 60.1                      |
| 12-Mar-20 | 8:09  | 67.7            | 70.7                                       | 74.1            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:14  | 65.5            | 68.5                                       | 72.5            | 58.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:19  | 68.0            | 71.0                                       | 74.9            | 59.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:24  | 68.3            | 71.3                                       | 75.1            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:29  | 66.5            | 69.5                                       | 73.3            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:34  | 68.3            | 71.3                                       | 74.7            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:39  | 69.8            | 72.8                                       | 75.2            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:44  | 68.4            | 71.4                                       | 75.2            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:49  | 68.4            | 71.4                                       | 74.7            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:54  | 68.0            | 71.0                                       | 74.5            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 8:59  | 68.2            | 71.2                                       | 74.8            | 62.7            | 71.6                     | 74.9                      | 63.2                      |
| 12-Mar-20 | 9:04  | 66.6            | 69.6                                       | 73.4            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:09  | 67.8            | 70.8                                       | 74.3            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:14  | 68.8            | 71.8                                       | 73.8            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:19  | 68.9            | 71.9                                       | 75.1            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:24  | 67.4            | 70.4                                       | 73.7            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:29  | 66.5            | 69.5                                       | 73.2            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:34  | 66.9            | 69.9                                       | 73.8            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:39  | 67.3            | 70.3                                       | 73.5            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:44  | 66.8            | 69.8                                       | 73.4            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:49  | 66.3            | 69.3                                       | 73.0            | 58.7            | 70.3                     | 73.8                      | 60.0                      |
| 12-Mar-20 | 9:54  | 68.3            | 71.3                                       | 74.9            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 9:59  | 67.8            | 70.8                                       | 74.0            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:04 | 69.8            | 72.8                                       | 75.8            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:09 | 68.9            | 71.9                                       | 75.2            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:14 | 69.1            | 72.1                                       | 75.8            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:19 | 68.8            | 71.8                                       | 75.8            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:24 | 68.2            | 71.2                                       | 74.9            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:29 | 69.1            | 72.1                                       | 75.6            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:34 | 69.1            | 72.1                                       | 75.8            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:39 | 69.3            | 72.3                                       | 75.6            | 62.5            | 72.0                     | 75.2                      | 61.0                      |
| 12-Mar-20 | 10:44 | 66.8            | 69.8                                       | 73.6            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:49 | 69.3            | 72.3                                       | 75.3            | 58.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:54 | 69.4            | 72.4                                       | 75.1            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 10:59 | 69.4            | 72.4                                       | 75.7            | 61.8            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 12-Mar-20 | 11:04 | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 61.8            | 70.8                     | 74.3                      | 61.8                      |
| 12-Mar-20 | 11:09 | 68.8            | 71.8                                       | 75.5            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:14 | 66.6            | 69.6                                       | 73.2            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:19 | 69.5            | 72.5                                       | 76.1            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:24 | 66.3            | 69.3                                       | 72.8            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:29 | 66.1            | 69.1                                       | 72.6            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:34 | 67.8            | 70.8                                       | 74.7            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:39 | 66.9            | 69.9                                       | 73.6            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:44 | 67.5            | 70.5                                       | 74.1            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:49 | 67.4            | 70.4                                       | 73.3            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:54 | 64.9            | 67.9                                       | 71.4            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 11:59 | 68.0            | 71.0                                       | 74.6            | 62.3            | 70.8                     | 74.0                      | 62.7                      |
| 12-Mar-20 | 12:04 | 67.2            | 70.2                                       | 73.6            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:09 | 66.7            | 69.7                                       | 73.1            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:14 | 68.4            | 71.4                                       | 74.3            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:19 | 68.3            | 71.3                                       | 74.7            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:24 | 68.8            | 71.8                                       | 75.0            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:29 | 66.6            | 69.6                                       | 73.2            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:34 | 67.0            | 70.0                                       | 73.8            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:39 | 67.8            | 70.8                                       | 74.6            | 60.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:44 | 67.1            | 70.1                                       | 73.4            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:49 | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:54 | 67.6            | 70.6                                       | 74.3            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 12:59 | 67.3            | 70.3                                       | 73.7            | 62.0            | 70.7                     | 74.4                      | 61.5                      |
| 12-Mar-20 | 13:04 | 67.8            | 70.8                                       | 74.6            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:09 | 66.0            | 69.0                                       | 72.4            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:14 | 68.4            | 71.4                                       | 75.6            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:19 | 67.8            | 70.8                                       | 74.0            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:24 | 68.8            | 71.8                                       | 75.4            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:29 | 66.6            | 69.6                                       | 73.4            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:34 | 66.4            | 69.4                                       | 72.6            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:39 | 68.5            | 71.5                                       | 74.2            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:44 | 67.6            | 70.6                                       | 73.9            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:49 | 66.8            | 69.8                                       | 73.6            | 62.2            | 70.3                     | 73.6                      | 62.1                      |
| 12-Mar-20 | 13:54 | 67.8            | 70.8                                       | 74.3            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 13:59 | 66.4            | 69.4                                       | 72.9            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:04 | 68.9            | 71.9                                       | 74.7            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:09 | 69.1            | 72.1                                       | 74.7            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:14 | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:19 | 68.4            | 71.4                                       | 75.0            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:24 | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:29 | 66.5            | 69.5                                       | 73.2            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:34 | 67.0            | 70.0                                       | 73.7            | 60.8            | 71.1                     | 74.4                      | 60.9                      |
| 12-Mar-20 | 14:39 | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:44 | 67.4            | 70.4                                       | 73.6            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:49 | 65.6            | 68.6                                       | 72.3            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:54 | 68.7            | 71.7                                       | 75.5            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 12-Mar-20 | 14:59 | 67.8            | 70.8                                       | 74.9            | 60.8            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |  |  |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:04 | 67.1            | 70.1                                       | 73.7            | 61.2            | 70.9                     | 74.4                      | 60.9                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:09 | 68.5            | 71.5                                       | 74.8            | 62.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:14 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 62.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:19 | 67.6            | 70.6                                       | 74.6            | 58.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:24 | 67.7            | 70.7                                       | 73.9            | 60.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:29 | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 60.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:34 | 67.5            | 70.5                                       | 74.2            | 63.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:39 | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 63.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:44 | 67.4            | 70.4                                       | 73.9            | 64.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:49 | 64.8            | 67.8                                       | 71.0            | 61.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:54 | 66.0            | 69.0                                       | 72.8            | 60.1            | 70.2                     | 73.7                      | 62.4                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 15:59 | 67.8            | 70.8                                       | 74.0            | 59.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:04 | 65.7            | 68.7                                       | 72.9            | 59.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:09 | 67.7            | 70.7                                       | 74.6            | 59.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:14 | 67.2            | 70.2                                       | 73.8            | 59.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:19 | 67.5            | 70.5                                       | 73.3            | 63.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:24 | 67.2            | 70.2                                       | 73.9            | 60.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:29 | 67.2            | 70.2                                       | 74.4            | 59.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:34 | 67.6            | 70.6                                       | 74.0            | 60.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:39 | 66.2            | 69.2                                       | 72.5            | 63.6            | 70.1                     | 73.9                      | 60.4                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:44 | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 64.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:49 | 68.3            | 71.3                                       | 75.3            | 60.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:54 | 67.6            | 70.6                                       | 74.5            | 61.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 16:59 | 68.4            | 71.4                                       | 74.6            | 62.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:04 | 68.8            | 71.8                                       | 74.6            | 62.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:09 | 66.6            | 69.6                                       | 73.4            | 60.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:14 | 67.9            | 70.9                                       | 74.3            | 62.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:19 | 69.0            | 72.0                                       | 73.7            | 61.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:24 | 67.3            | 70.3                                       | 74.0            | 61.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:29 | 66.5            | 69.5                                       | 73.2            | 61.0            | 70.8                     | 74.3                      | 62.3                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:34 | 66.9            | 69.9                                       | 73.5            | 60.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:39 | 66.5            | 69.5                                       | 73.2            | 59.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:44 | 66.4            | 69.4                                       | 73.1            | 57.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:49 | 66.4            | 69.4                                       | 72.7            | 60.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:54 | 66.0            | 69.0                                       | 72.3            | 59.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 17:59 | 67.7            | 70.7                                       | 74.6            | 59.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:04 | 64.8            | 67.8                                       | 72.2            | 56.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:09 | 65.6            | 68.6                                       | 72.2            | 62.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:14 | 66.1            | 69.1                                       | 72.3            | 61.8            | 68.2                     | 71.9                      | 60.6                      |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:19 | 65.0            | 68.0                                       | 71.7            | 61.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:24 | 64.6            | 67.6                                       | 71.0            | 60.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:29 | 65.0            | 68.0                                       | 71.8            | 59.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:34 | 63.8            | 66.8                                       | 70.8            | 57.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:39 | 64.2            | 67.2                                       | 71.2            | 56.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:44 | 63.4            | 66.4                                       | 70.3            | 56.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:49 | 63.8            | 66.8                                       | 70.9            | 56.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:54 | 64.4            | 67.4                                       | 71.2            | 57.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 12-Mar-20 | 18:59 | 65.2            | 68.2                                       | 72.9            | 56.9            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Mean            | 70.5                                       | 74.0            | 61.4            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Maximum         | 72.0                                       | 75.5            | 64.6            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Minimum         | 67.2                                       | 71.3            | 57.0            |                          |                           |                           |  |  |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 13-Mar-20 | 7:04  | 66.7            | 69.7                                       | 74.2            | 54.7            | 69.8                     | 74.0                      | 58.2                      |
| 13-Mar-20 | 7:09  | 65.8            | 68.8                                       | 72.4            | 56.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:14  | 66.3            | 69.3                                       | 73.1            | 58.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:19  | 66.3            | 69.3                                       | 73.8            | 56.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:24  | 67.4            | 70.4                                       | 75.0            | 57.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:29  | 67.9            | 70.9                                       | 74.7            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:34  | 67.5            | 70.5                                       | 75.1            | 59.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:39  | 68.6            | 71.6                                       | 75.0            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:44  | 69.2            | 72.2                                       | 75.5            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:49  | 69.1            | 72.1                                       | 75.5            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:54  | 68.5            | 71.5                                       | 75.1            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 7:59  | 68.1            | 71.1                                       | 74.7            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:04  | 67.9            | 70.9                                       | 74.3            | 62.4            | 71.5                     | 75.2                      | 59.9                      |
| 13-Mar-20 | 8:09  | 68.5            | 71.5                                       | 75.0            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:14  | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:19  | 67.6            | 70.6                                       | 73.9            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:24  | 68.4            | 71.4                                       | 75.1            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:29  | 68.0            | 71.0                                       | 74.9            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:34  | 68.2            | 71.2                                       | 75.1            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:39  | 67.8            | 70.8                                       | 74.3            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:44  | 70.1            | 73.1                                       | 76.9            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:49  | 69.8            | 72.8                                       | 75.7            | 65.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:54  | 69.2            | 72.2                                       | 75.6            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 8:59  | 68.3            | 71.3                                       | 74.5            | 63.8            | 71.2                     | 74.8                      | 60.8                      |
| 13-Mar-20 | 9:04  | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:09  | 69.1            | 72.1                                       | 75.6            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:14  | 68.9            | 71.9                                       | 76.0            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:19  | 69.4            | 72.4                                       | 75.2            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:24  | 70.3            | 73.3                                       | 76.1            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:29  | 69.9            | 72.9                                       | 75.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:34  | 71.1            | 74.1                                       | 77.1            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:39  | 70.4            | 73.4                                       | 76.9            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:44  | 70.4            | 73.4                                       | 76.5            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:49  | 69.6            | 72.6                                       | 76.5            | 60.5            | 72.0                     | 75.4                      | 62.8                      |
| 13-Mar-20 | 9:54  | 69.8            | 72.8                                       | 75.8            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 9:59  | 68.8            | 71.8                                       | 75.3            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:04 | 70.5            | 73.5                                       | 76.8            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:09 | 68.8            | 71.8                                       | 75.6            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:14 | 69.3            | 72.3                                       | 75.7            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:19 | 68.8            | 71.8                                       | 75.5            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:24 | 69.7            | 72.7                                       | 75.6            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:29 | 69.1            | 72.1                                       | 75.6            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:34 | 69.7            | 72.7                                       | 76.4            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:39 | 69.4            | 72.4                                       | 75.7            | 63.3            | 72.8                     | 76.1                      | 64.0                      |
| 13-Mar-20 | 10:44 | 70.1            | 73.1                                       | 75.5            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:49 | 70.6            | 73.6                                       | 77.0            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:54 | 69.5            | 72.5                                       | 76.1            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 10:59 | 69.4            | 72.4                                       | 76.0            | 64.6            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 13-Mar-20 | 11:04 | 68.6            | 71.6                                       | 75.3            | 62.9            | 72.4                     | 75.4                      | 63.4                      |
| 13-Mar-20 | 11:09 | 72.0            | 75.0                                       | 76.6            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:14 | 69.0            | 72.0                                       | 75.3            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:19 | 68.4            | 71.4                                       | 74.7            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:24 | 68.5            | 71.5                                       | 75.3            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:29 | 68.4            | 71.4                                       | 75.2            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:34 | 67.4            | 70.4                                       | 74.0            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:39 | 68.5            | 71.5                                       | 75.2            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:44 | 73.1            | 76.1                                       | 78.6            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:49 | 68.6            | 71.6                                       | 75.4            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:54 | 69.9            | 72.9                                       | 76.3            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 11:59 | 68.4            | 71.4                                       | 74.7            | 63.1            | 71.8                     | 75.2                      | 64.0                      |
| 13-Mar-20 | 12:04 | 68.5            | 71.5                                       | 74.7            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:09 | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:14 | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:19 | 69.8            | 72.8                                       | 76.3            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:24 | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:29 | 68.6            | 71.6                                       | 75.3            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:34 | 68.8            | 71.8                                       | 74.7            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:39 | 70.2            | 73.2                                       | 76.7            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:44 | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:49 | 69.1            | 72.1                                       | 75.4            | 66.6            | 72.0                     | 75.3                      | 65.6                      |
| 13-Mar-20 | 12:54 | 68.5            | 71.5                                       | 74.4            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 12:59 | 68.5            | 71.5                                       | 75.2            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:04 | 69.2            | 72.2                                       | 75.6            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:09 | 67.3            | 70.3                                       | 74.0            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:14 | 66.9            | 69.9                                       | 73.5            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:19 | 67.3            | 70.3                                       | 74.1            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:24 | 68.9            | 71.9                                       | 75.2            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:29 | 69.0            | 72.0                                       | 75.4            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:34 | 67.2            | 70.2                                       | 73.9            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:39 | 67.9            | 70.9                                       | 74.8            | 62.3            | 70.6                     | 74.3                      | 62.6                      |
| 13-Mar-20 | 13:44 | 68.0            | 71.0                                       | 74.6            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:49 | 67.3            | 70.3                                       | 74.0            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:54 | 68.0            | 71.0                                       | 74.2            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 13:59 | 67.3            | 70.3                                       | 74.2            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:04 | 67.2            | 70.2                                       | 73.8            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:09 | 68.4            | 71.4                                       | 74.6            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:14 | 67.7            | 70.7                                       | 75.1            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:19 | 67.6            | 70.6                                       | 73.9            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:24 | 68.2            | 71.2                                       | 75.3            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:29 | 67.0            | 70.0                                       | 73.2            | 60.0            | 70.7                     | 74.4                      | 61.0                      |
| 13-Mar-20 | 14:34 | 69.0            | 72.0                                       | 75.9            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:39 | 67.7            | 70.7                                       | 74.8            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:44 | 69.9            | 72.9                                       | 76.6            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:49 | 67.9            | 70.9                                       | 74.5            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:54 | 67.8            | 70.8                                       | 74.2            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 14:59 | 68.7            | 71.7                                       | 75.7            | 60.8            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 13-Mar-20 | 15:04 | 67.6            | 70.6                                       | 75.0            | 58.5            | 71.1                     | 74.9                      | 59.3                      |
| 13-Mar-20 | 15:09 | 68.4            | 71.4                                       | 74.6            | 59.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:14 | 67.4            | 70.4                                       | 73.7            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:19 | 67.9            | 70.9                                       | 74.9            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:24 | 68.0            | 71.0                                       | 74.6            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:29 | 69.3            | 72.3                                       | 76.2            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:34 | 68.2            | 71.2                                       | 74.8            | 60.5            | 71.6                     | 74.8                      | 64.4                      |
| 13-Mar-20 | 15:39 | 68.3            | 71.3                                       | 74.8            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:44 | 67.6            | 70.6                                       | 74.6            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:49 | 68.7            | 71.7                                       | 75.6            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:54 | 69.3            | 72.3                                       | 74.7            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 15:59 | 69.3            | 72.3                                       | 74.4            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:04 | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 67.3            | 71.4                     | 74.7                      | 66.1                      |
| 13-Mar-20 | 16:09 | 69.7            | 72.7                                       | 75.9            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:14 | 67.5            | 70.5                                       | 73.7            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:19 | 67.6            | 70.6                                       | 73.9            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:24 | 68.7            | 71.7                                       | 75.1            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:29 | 68.2            | 71.2                                       | 74.3            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:34 | 67.4            | 70.4                                       | 73.3            | 66.6            | 70.5                     | 73.5                      | 65.7                      |
| 13-Mar-20 | 16:39 | 67.6            | 70.6                                       | 73.1            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:44 | 67.6            | 70.6                                       | 73.6            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:49 | 66.9            | 69.9                                       | 72.9            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:54 | 67.3            | 70.3                                       | 73.5            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 16:59 | 68.5            | 71.5                                       | 74.5            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:04 | 67.8            | 70.8                                       | 74.1            | 64.6            | 70.9                     | 74.1                      | 64.8                      |
| 13-Mar-20 | 17:09 | 67.5            | 70.5                                       | 73.3            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:14 | 67.1            | 70.1                                       | 74.1            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:19 | 68.1            | 71.1                                       | 74.2            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:24 | 68.5            | 71.5                                       | 74.1            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:29 | 68.7            | 71.7                                       | 74.6            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:34 | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 65.0            | 70.6                     | 73.9                      | 64.5                      |
| 13-Mar-20 | 17:39 | 67.8            | 70.8                                       | 73.7            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:44 | 68.1            | 71.1                                       | 74.0            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:49 | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:54 | 66.5            | 69.5                                       | 72.8            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 17:59 | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:04 | 67.0            | 70.0                                       | 72.7            | 64.4            | 70.1                     | 73.1                      | 64.3                      |
| 13-Mar-20 | 18:09 | 66.7            | 69.7                                       | 73.1            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:14 | 67.4            | 70.4                                       | 73.0            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:19 | 66.2            | 69.2                                       | 72.2            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:24 | 67.2            | 70.2                                       | 73.3            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:29 | 68.0            | 71.0                                       | 74.2            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:34 | 65.9            | 68.9                                       | 71.9            | 64.0            | 68.9                     | 72.0                      | 64.2                      |
| 13-Mar-20 | 18:39 | 66.7            | 69.7                                       | 73.5            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:44 | 65.8            | 68.8                                       | 72.3            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:49 | 66.2            | 69.2                                       | 71.5            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:54 | 65.3            | 68.3                                       | 71.4            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 13-Mar-20 | 18:59 | 65.3            | 68.3                                       | 71.1            | 64.1            |                          |                           |                           |

Mean      71.5      74.9      63.5  
 Maximum    73.1      76.4      66.1  
 Minimum    68.9      72.0      58.2

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 14-Mar-20 | 7:04  | 68.8            | 71.8                                       | 74.8            | 66.9            | 71.9                     | 75.0                      | 67.2                      |
| 14-Mar-20 | 7:09  | 68.5            | 71.5                                       | 74.5            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:14  | 69.7            | 72.7                                       | 75.9            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:19  | 68.0            | 71.0                                       | 74.3            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:24  | 69.5            | 72.5                                       | 75.9            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:29  | 68.6            | 71.6                                       | 74.5            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:34  | 69.8            | 72.8                                       | 76.2            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:39  | 70.3            | 73.3                                       | 76.6            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:44  | 70.0            | 73.0                                       | 76.3            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:49  | 69.7            | 72.7                                       | 75.7            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:54  | 70.5            | 73.5                                       | 77.0            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 7:59  | 70.3            | 73.3                                       | 76.4            | 67.6            | 73.1                     | 76.4                      | 67.6                      |
| 14-Mar-20 | 8:04  | 69.2            | 72.2                                       | 75.3            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:09  | 70.5            | 73.5                                       | 76.5            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:14  | 70.0            | 73.0                                       | 76.4            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:19  | 70.3            | 73.3                                       | 76.5            | 68.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:24  | 68.7            | 71.7                                       | 74.5            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:29  | 68.8            | 71.8                                       | 74.5            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:34  | 70.1            | 73.1                                       | 75.8            | 68.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:39  | 70.3            | 73.3                                       | 76.2            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:44  | 70.3            | 73.3                                       | 76.3            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:49  | 71.4            | 74.4                                       | 76.9            | 68.8            | 72.6                     | 75.7                      | 67.8                      |
| 14-Mar-20 | 8:54  | 70.5            | 73.5                                       | 76.7            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 8:59  | 70.5            | 73.5                                       | 76.0            | 68.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:04  | 70.0            | 73.0                                       | 76.0            | 68.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:09  | 70.7            | 73.7                                       | 76.3            | 68.8            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:14  | 69.6            | 72.6                                       | 75.7            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:19  | 71.3            | 74.3                                       | 76.2            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:24  | 70.7            | 73.7                                       | 76.0            | 70.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:29  | 70.8            | 73.8                                       | 77.4            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:34  | 70.8            | 73.8                                       | 77.3            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:39  | 69.3            | 72.3                                       | 75.9            | 64.4            | 73.5                     | 76.3                      | 68.5                      |
| 14-Mar-20 | 9:44  | 70.1            | 73.1                                       | 76.4            | 65.8            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:49  | 70.3            | 73.3                                       | 76.1            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:54  | 69.5            | 72.5                                       | 75.9            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 9:59  | 70.2            | 73.2                                       | 75.9            | 66.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:04 | 69.1            | 72.1                                       | 75.3            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:09 | 69.8            | 72.8                                       | 76.7            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:14 | 68.6            | 71.6                                       | 75.2            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:19 | 68.9            | 71.9                                       | 75.0            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:24 | 70.3            | 73.3                                       | 76.4            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:29 | 70.7            | 73.7                                       | 77.2            | 66.4            | 72.6                     | 76.0                      | 65.4                      |
| 14-Mar-20 | 10:34 | 71.6            | 74.6                                       | 78.2            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:39 | 70.8            | 73.8                                       | 77.5            | 65.8            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:44 | 69.4            | 72.4                                       | 75.7            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:49 | 71.0            | 74.0                                       | 76.8            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:54 | 70.7            | 73.7                                       | 76.2            | 68.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 10:59 | 67.9            | 70.9                                       | 74.1            | 64.0            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 14-Mar-20 | 11:04 | 68.6            | 71.6                                       | 75.3            | 64.1            | 71.8                     | 75.0                      | 65.6                      |
| 14-Mar-20 | 11:09 | 68.8            | 71.8                                       | 74.8            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:14 | 68.5            | 71.5                                       | 75.0            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:19 | 68.8            | 71.8                                       | 74.9            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:24 | 68.8            | 71.8                                       | 74.7            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:29 | 69.2            | 72.2                                       | 75.2            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:34 | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:39 | 70.5            | 73.5                                       | 75.9            | 66.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:44 | 68.1            | 71.1                                       | 74.2            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:49 | 68.2            | 71.2                                       | 74.4            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 11:54 | 68.5            | 71.5                                       | 75.0            | 64.8            | 71.9                     | 75.0                      | 65.6                      |
| 14-Mar-20 | 11:59 | 69.2            | 72.2                                       | 75.3            | 65.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:04 | 68.3            | 71.3                                       | 74.3            | 65.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:09 | 67.8            | 70.8                                       | 74.0            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:14 | 68.7            | 71.7                                       | 75.1            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:19 | 68.9            | 71.9                                       | 75.7            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:24 | 67.9            | 70.9                                       | 73.9            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:29 | 67.2            | 70.2                                       | 73.1            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:34 | 67.4            | 70.4                                       | 73.7            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:39 | 67.7            | 70.7                                       | 74.3            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:44 | 66.5            | 69.5                                       | 72.7            | 63.9            | 70.2                     | 73.6                      | 64.0                      |
| 14-Mar-20 | 12:49 | 67.7            | 70.7                                       | 74.4            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:54 | 66.6            | 69.6                                       | 72.3            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 12:59 | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:04 | 66.2            | 69.2                                       | 72.8            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:09 | 67.5            | 70.5                                       | 74.1            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:14 | 67.8            | 70.8                                       | 73.7            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:19 | 67.7            | 70.7                                       | 74.2            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:24 | 67.4            | 70.4                                       | 73.6            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:29 | 68.0            | 71.0                                       | 74.2            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:34 | 68.5            | 71.5                                       | 75.1            | 64.6            | 70.6                     | 73.9                      | 64.1                      |
| 14-Mar-20 | 13:39 | 67.0            | 70.0                                       | 73.6            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:44 | 67.6            | 70.6                                       | 73.2            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:49 | 67.6            | 70.6                                       | 74.1            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:54 | 67.7            | 70.7                                       | 73.7            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 13:59 | 67.1            | 70.1                                       | 73.9            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:04 | 68.0            | 71.0                                       | 73.8            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:09 | 67.6            | 70.6                                       | 73.8            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:14 | 66.9            | 69.9                                       | 72.7            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:19 | 66.8            | 69.8                                       | 73.2            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:24 | 67.9            | 70.9                                       | 74.3            | 64.1            | 70.7                     | 73.8                      | 63.8                      |
| 14-Mar-20 | 14:29 | 69.1            | 72.1                                       | 75.0            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:34 | 67.3            | 70.3                                       | 73.4            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:39 | 67.2            | 70.2                                       | 73.0            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:44 | 67.1            | 70.1                                       | 73.1            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:49 | 67.2            | 70.2                                       | 73.6            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:54 | 69.4            | 72.4                                       | 76.3            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 14-Mar-20 | 14:59 | 66.7            | 69.7                                       | 72.4            | 64.9            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |  |  |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:04 | 67.2            | 70.2                                       | 73.4            | 63.5            | 70.7                     | 73.9                      | 63.9                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:09 | 67.7            | 70.7                                       | 74.1            | 63.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:14 | 68.2            | 71.2                                       | 74.1            | 65.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:19 | 67.7            | 70.7                                       | 73.9            | 63.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:24 | 67.9            | 70.9                                       | 74.6            | 63.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:29 | 67.5            | 70.5                                       | 73.6            | 64.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:34 | 68.0            | 71.0                                       | 74.3            | 65.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:39 | 66.9            | 69.9                                       | 73.0            | 64.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:44 | 67.3            | 70.3                                       | 73.1            | 65.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:49 | 72.0            | 75.0                                       | 74.9            | 66.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:54 | 67.4            | 70.4                                       | 73.4            | 65.8            | 71.7                     | 73.9                      | 65.5                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 15:59 | 68.6            | 71.6                                       | 74.3            | 64.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:04 | 67.8            | 70.8                                       | 72.8            | 65.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:09 | 67.0            | 70.0                                       | 73.2            | 65.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:14 | 67.0            | 70.0                                       | 72.2            | 64.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:19 | 78.4            | 81.4                                       | 73.3            | 64.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:24 | 67.5            | 70.5                                       | 73.7            | 62.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:29 | 67.0            | 70.0                                       | 73.0            | 65.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:34 | 64.9            | 67.9                                       | 71.9            | 60.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:39 | 67.6            | 70.6                                       | 74.3            | 61.2            | 75.0                     | 73.0                      | 64.7                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:44 | 67.1            | 70.1                                       | 73.5            | 61.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:49 | 65.6            | 68.6                                       | 72.3            | 61.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:54 | 66.9            | 69.9                                       | 72.8            | 63.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 16:59 | 67.5            | 70.5                                       | 73.6            | 65.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:04 | 68.0            | 71.0                                       | 74.6            | 63.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:09 | 65.9            | 68.9                                       | 72.4            | 60.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:14 | 66.2            | 69.2                                       | 73.1            | 61.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:19 | 66.0            | 69.0                                       | 72.6            | 59.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:24 | 65.0            | 68.0                                       | 72.2            | 57.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:29 | 65.5            | 68.5                                       | 71.9            | 60.1            | 69.7                     | 73.1                      | 62.8                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:34 | 67.7            | 70.7                                       | 72.7            | 59.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:39 | 65.6            | 68.6                                       | 72.9            | 58.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:44 | 64.1            | 67.1                                       | 70.9            | 59.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:49 | 64.8            | 67.8                                       | 71.7            | 58.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:54 | 65.1            | 68.1                                       | 72.0            | 60.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 17:59 | 64.7            | 67.7                                       | 71.4            | 59.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:04 | 65.3            | 68.3                                       | 71.8            | 59.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:09 | 64.4            | 67.4                                       | 70.8            | 60.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:14 | 64.1            | 67.1                                       | 71.1            | 58.9            | 68.5                     | 72.0                      | 59.3                      |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:19 | 64.6            | 67.6                                       | 71.1            | 59.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:24 | 64.3            | 67.3                                       | 70.8            | 60.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:29 | 63.1            | 66.1                                       | 70.3            | 57.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:34 | 63.9            | 66.9                                       | 70.6            | 59.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:39 | 64.8            | 67.8                                       | 71.3            | 61.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:44 | 64.5            | 67.5                                       | 71.2            | 59.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:49 | 64.0            | 67.0                                       | 70.6            | 59.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:54 | 62.3            | 65.3                                       | 68.6            | 60.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 14-Mar-20 | 18:59 | 63.5            | 66.5                                       | 69.2            | 59.9            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Mean            | 71.7                                       | 74.5            | 65.2            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Maximum         | 75.0                                       | 76.6            | 68.5            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Minimum         | 66.9                                       | 70.3            | 59.3            |                          |                           |                           |  |  |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 16-Mar-20 | 7:04  | 67.8            | 70.8                                       | 73.5            | 62.7            | 70.5                     | 74.3                      | 60.8                      |
| 16-Mar-20 | 7:09  | 67.6            | 70.6                                       | 74.6            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:14  | 67.6            | 70.6                                       | 74.3            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:19  | 66.9            | 69.9                                       | 74.3            | 56.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:24  | 67.7            | 70.7                                       | 74.8            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:29  | 67.0            | 70.0                                       | 73.9            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:34  | 68.4            | 71.4                                       | 75.6            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:39  | 68.1            | 71.1                                       | 75.2            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:44  | 69.1            | 72.1                                       | 75.1            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:49  | 68.3            | 71.3                                       | 74.3            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:54  | 67.9            | 70.9                                       | 74.6            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 7:59  | 68.0            | 71.0                                       | 74.4            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:04  | 69.4            | 72.4                                       | 75.5            | 62.2            | 70.7                     | 73.9                      | 61.5                      |
| 16-Mar-20 | 8:09  | 67.0            | 70.0                                       | 73.0            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:14  | 67.1            | 70.1                                       | 73.6            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:19  | 67.3            | 70.3                                       | 74.0            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:24  | 66.5            | 69.5                                       | 72.9            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:29  | 67.9            | 70.9                                       | 73.9            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:34  | 67.7            | 70.7                                       | 74.1            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:39  | 68.4            | 71.4                                       | 74.9            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:44  | 68.9            | 71.9                                       | 75.1            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:49  | 69.0            | 72.0                                       | 75.5            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 8:54  | 70.1            | 73.1                                       | 76.9            | 63.9            | 72.0                     | 75.5                      | 63.8                      |
| 16-Mar-20 | 8:59  | 69.4            | 72.4                                       | 76.2            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:04  | 70.3            | 73.3                                       | 76.4            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:09  | 68.6            | 71.6                                       | 75.6            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:14  | 68.8            | 71.8                                       | 74.9            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:19  | 68.0            | 71.0                                       | 74.4            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:24  | 69.0            | 72.0                                       | 75.3            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:29  | 69.7            | 72.7                                       | 76.1            | 65.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:34  | 68.7            | 71.7                                       | 75.0            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:39  | 67.5            | 70.5                                       | 74.0            | 62.6            | 72.2                     | 75.5                      | 64.1                      |
| 16-Mar-20 | 9:44  | 67.8            | 70.8                                       | 74.2            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:49  | 69.5            | 72.5                                       | 75.4            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:54  | 68.9            | 71.9                                       | 75.6            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 9:59  | 70.1            | 73.1                                       | 76.1            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:04 | 68.5            | 71.5                                       | 75.0            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:09 | 70.5            | 73.5                                       | 76.7            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:14 | 68.4            | 71.4                                       | 74.8            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:19 | 70.5            | 73.5                                       | 77.0            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:24 | 69.5            | 72.5                                       | 76.0            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:29 | 69.9            | 72.9                                       | 76.2            | 64.2            | 72.7                     | 76.0                      | 63.9                      |
| 16-Mar-20 | 10:34 | 67.8            | 70.8                                       | 73.7            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:39 | 69.0            | 72.0                                       | 75.6            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:44 | 67.7            | 70.7                                       | 74.2            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:49 | 68.3            | 71.3                                       | 74.5            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:54 | 68.4            | 71.4                                       | 75.1            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 10:59 | 69.2            | 72.2                                       | 75.4            | 63.1            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 16-Mar-20 | 11:04 | 68.6            | 71.6                                       | 75.4            | 62.8            | 71.9                     | 75.4                      | 62.8                      |
| 16-Mar-20 | 11:09 | 68.0            | 71.0                                       | 75.2            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:14 | 68.7            | 71.7                                       | 75.2            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:19 | 69.5            | 72.5                                       | 75.8            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:24 | 68.8            | 71.8                                       | 75.3            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:29 | 69.4            | 72.4                                       | 76.0            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:34 | 69.6            | 72.6                                       | 76.2            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:39 | 66.4            | 69.4                                       | 72.4            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:44 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:49 | 68.8            | 71.8                                       | 75.3            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:54 | 68.8            | 71.8                                       | 74.9            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 11:59 | 68.8            | 71.8                                       | 74.8            | 66.9            | 71.6                     | 74.8                      | 65.5                      |
| 16-Mar-20 | 12:04 | 68.7            | 71.7                                       | 74.9            | 67.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:09 | 69.1            | 72.1                                       | 74.3            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:14 | 69.2            | 72.2                                       | 76.1            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:19 | 67.7            | 70.7                                       | 74.1            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:24 | 67.6            | 70.6                                       | 74.3            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:29 | 68.4            | 71.4                                       | 75.0            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:34 | 67.4            | 70.4                                       | 74.0            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:39 | 67.7            | 70.7                                       | 74.0            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:44 | 68.6            | 71.6                                       | 74.1            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:49 | 67.5            | 70.5                                       | 73.2            | 63.9            | 71.0                     | 74.1                      | 64.4                      |
| 16-Mar-20 | 12:54 | 68.2            | 71.2                                       | 74.2            | 65.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 12:59 | 68.4            | 71.4                                       | 74.9            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:04 | 67.7            | 70.7                                       | 73.4            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:09 | 67.7            | 70.7                                       | 74.4            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:14 | 67.4            | 70.4                                       | 73.9            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:19 | 68.0            | 71.0                                       | 74.8            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:24 | 67.3            | 70.3                                       | 73.8            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:29 | 67.6            | 70.6                                       | 74.2            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:34 | 67.8            | 70.8                                       | 73.9            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:39 | 67.2            | 70.2                                       | 73.5            | 63.8            | 70.0                     | 73.6                      | 63.2                      |
| 16-Mar-20 | 13:44 | 67.3            | 70.3                                       | 73.6            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:49 | 66.7            | 69.7                                       | 73.7            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:54 | 66.0            | 69.0                                       | 72.9            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 13:59 | 66.7            | 69.7                                       | 73.4            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:04 | 67.8            | 70.8                                       | 74.0            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:09 | 66.4            | 69.4                                       | 73.5            | 59.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:14 | 67.5            | 70.5                                       | 74.4            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:19 | 67.2            | 70.2                                       | 73.4            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:24 | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:29 | 67.5            | 70.5                                       | 74.0            | 60.9            | 70.4                     | 74.0                      | 59.8                      |
| 16-Mar-20 | 14:34 | 68.3            | 71.3                                       | 74.8            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:39 | 68.6            | 71.6                                       | 75.3            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:44 | 67.3            | 70.3                                       | 74.1            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:49 | 68.9            | 71.9                                       | 75.5            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:54 | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 14:59 | 67.4            | 70.4                                       | 73.3            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:04 | 68.0            | 71.0                                       | 74.6            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:09 | 67.7            | 70.7                                       | 74.3            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:14 | 67.4            | 70.4                                       | 73.9            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:19 | 68.0            | 71.0                                       | 74.8            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:24 | 67.3            | 70.3                                       | 73.8            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:29 | 67.6            | 70.6                                       | 74.2            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:34 | 67.8            | 70.8                                       | 73.9            | 65.3            | 71.1                     | 74.5                      | 63.0                      |
| 16-Mar-20 | 15:39 | 67.2            | 70.2                                       | 73.5            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:44 | 67.3            | 70.3                                       | 73.6            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:49 | 66.7            | 69.7                                       | 73.7            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:54 | 66.0            | 69.0                                       | 72.9            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:04 | 66.7            | 69.7                                       | 73.4            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:09 | 67.4            | 70.8                                       | 74.0            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:14 | 67.5            | 70.5                                       | 74.4            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:19 | 67.2            | 70.2                                       | 73.4            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:24 | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:29 | 67.5            | 70.5                                       | 74.0            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 |       |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 16-Mar-20 | 15:04 | 69.2            | 72.2                                       | 76.1            | 65.4            | 72.1                     | 75.9                      | 63.9                      |
| 16-Mar-20 | 15:09 | 69.4            | 72.4                                       | 75.9            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:14 | 68.9            | 71.9                                       | 75.8            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:19 | 67.7            | 70.7                                       | 75.1            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:24 | 69.7            | 72.7                                       | 76.2            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:29 | 69.4            | 72.4                                       | 76.3            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:34 | 69.0            | 72.0                                       | 75.9            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:39 | 68.5            | 71.5                                       | 75.7            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:44 | 67.9            | 70.9                                       | 74.6            | 59.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:49 | 67.7            | 70.7                                       | 73.9            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:54 | 67.9            | 70.9                                       | 74.7            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 15:59 | 67.5            | 70.5                                       | 74.5            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:04 | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 63.6            | 70.6                     | 74.1                      | 61.8                      |
| 16-Mar-20 | 16:09 | 69.5            | 72.5                                       | 75.6            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:14 | 67.6            | 70.6                                       | 74.5            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:19 | 66.6            | 69.6                                       | 73.3            | 57.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:24 | 65.7            | 68.7                                       | 72.1            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:29 | 66.5            | 69.5                                       | 73.4            | 58.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:34 | 68.6            | 71.6                                       | 75.5            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:39 | 66.9            | 69.9                                       | 74.1            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:44 | 65.7            | 68.7                                       | 72.6            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:49 | 65.8            | 68.8                                       | 72.3            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:54 | 67.1            | 70.1                                       | 74.0            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 16:59 | 67.5            | 70.5                                       | 73.6            | 61.8            | 70.1                     | 73.8                      | 60.3                      |
| 16-Mar-20 | 17:04 | 66.2            | 69.2                                       | 73.4            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:09 | 67.6            | 70.6                                       | 74.5            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:14 | 66.6            | 69.6                                       | 73.3            | 57.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:19 | 65.7            | 68.7                                       | 72.1            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:24 | 66.5            | 69.5                                       | 73.4            | 58.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:29 | 64.7            | 67.7                                       | 71.5            | 56.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:34 | 65.8            | 68.8                                       | 73.0            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:39 | 65.0            | 68.0                                       | 71.6            | 58.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:44 | 67.2            | 70.2                                       | 72.9            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:49 | 66.9            | 69.9                                       | 73.1            | 61.0            | 69.3                     | 73.1                      | 58.3                      |
| 16-Mar-20 | 17:54 | 65.2            | 68.2                                       | 71.9            | 58.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 17:59 | 65.3            | 68.3                                       | 71.9            | 60.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:04 | 64.8            | 67.8                                       | 71.5            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:09 | 65.4            | 68.4                                       | 72.3            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:14 | 63.5            | 66.5                                       | 70.3            | 56.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:19 | 62.8            | 65.8                                       | 69.9            | 54.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:24 | 64.4            | 67.4                                       | 71.0            | 55.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:29 | 62.8            | 65.8                                       | 70.0            | 55.6            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:34 | 64.1            | 67.1                                       | 70.4            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:39 | 63.4            | 66.4                                       | 70.6            | 52.5            | 67.3                     | 70.9                      | 55.4                      |
| 16-Mar-20 | 18:44 | 62.7            | 65.7                                       | 69.8            | 54.1            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:49 | 64.0            | 67.0                                       | 71.2            | 55.5            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:54 | 65.9            | 68.9                                       | 71.9            | 53.7            |                          |                           |                           |
| 16-Mar-20 | 18:59 | 64.8            | 67.8                                       | 71.2            | 56.7            |                          |                           |                           |
|           |       | Mean            | 70.9                                       | 74.4            | 62.6            |                          |                           |                           |
|           |       | Maximum         | 72.7                                       | 76.0            | 65.5            |                          |                           |                           |
|           |       | Minimum         | 67.1                                       | 70.9            | 55.4            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 17-Mar-20 | 7:04  | 67.5            | 70.5                                       | 74.4            | 56.5            | 70.8                     | 74.8                      | 57.6                      |
| 17-Mar-20 | 7:09  | 66.2            | 69.2                                       | 73.1            | 57.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:14  | 67.0            | 70.0                                       | 74.8            | 54.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:19  | 69.6            | 72.6                                       | 76.2            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:24  | 67.1            | 70.1                                       | 74.0            | 55.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:29  | 68.3            | 71.3                                       | 75.5            | 58.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:34  | 67.9            | 70.9                                       | 74.9            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:39  | 69.3            | 72.3                                       | 76.2            | 57.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:44  | 67.9            | 70.9                                       | 74.8            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:49  | 68.2            | 71.2                                       | 74.0            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:54  | 68.9            | 71.9                                       | 75.5            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 7:59  | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:04  | 68.0            | 71.0                                       | 74.7            | 61.1            | 70.8                     | 73.9                      | 63.3                      |
| 17-Mar-20 | 8:09  | 67.7            | 70.7                                       | 74.4            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:14  | 67.7            | 70.7                                       | 73.9            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:19  | 68.0            | 71.0                                       | 74.9            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:24  | 67.3            | 70.3                                       | 72.8            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:29  | 68.2            | 71.2                                       | 72.4            | 66.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:34  | 66.0            | 69.0                                       | 71.8            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:39  | 69.9            | 72.9                                       | 76.4            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:44  | 69.2            | 72.2                                       | 75.4            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:49  | 68.2            | 71.2                                       | 74.6            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:54  | 68.9            | 71.9                                       | 75.2            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 8:59  | 70.2            | 73.2                                       | 75.9            | 63.5            | 71.9                     | 75.1                      | 64.6                      |
| 17-Mar-20 | 9:04  | 71.1            | 74.1                                       | 76.3            | 68.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:09  | 69.9            | 72.9                                       | 75.9            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:14  | 68.8            | 71.8                                       | 74.6            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:19  | 70.6            | 73.6                                       | 76.8            | 66.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:24  | 71.1            | 74.1                                       | 77.8            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:29  | 71.1            | 74.1                                       | 76.9            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:34  | 68.7            | 71.7                                       | 75.1            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:39  | 71.3            | 74.3                                       | 77.8            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:44  | 70.5            | 73.5                                       | 76.9            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:49  | 71.2            | 74.2                                       | 77.7            | 65.4            | 73.6                     | 77.0                      | 64.2                      |
| 17-Mar-20 | 9:54  | 70.9            | 73.9                                       | 77.1            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 9:59  | 70.4            | 73.4                                       | 76.9            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:04 | 70.8            | 73.8                                       | 77.3            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:09 | 69.4            | 72.4                                       | 75.8            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:14 | 69.8            | 72.8                                       | 76.9            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:19 | 70.3            | 73.3                                       | 76.7            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:24 | 69.2            | 72.2                                       | 75.4            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:29 | 70.2            | 73.2                                       | 76.4            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:34 | 69.5            | 72.5                                       | 76.6            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:39 | 69.2            | 72.2                                       | 75.6            | 64.2            | 72.4                     | 75.9                      | 64.9                      |
| 17-Mar-20 | 10:44 | 69.4            | 72.4                                       | 75.3            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:49 | 69.5            | 72.5                                       | 76.0            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:54 | 69.3            | 72.3                                       | 76.1            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 10:59 | 69.7            | 72.7                                       | 75.7            | 67.3            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 17-Mar-20 | 11:04 | 68.0            | 71.0                                       | 73.7            | 66.3            | 70.8                     | 74.0                      | 64.2                      |
| 17-Mar-20 | 11:09 | 66.6            | 69.6                                       | 72.7            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:14 | 68.0            | 71.0                                       | 74.3            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:19 | 68.0            | 71.0                                       | 74.4            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:24 | 68.2            | 71.2                                       | 74.6            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:29 | 68.0            | 71.0                                       | 74.3            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:34 | 70.5            | 73.5                                       | 75.9            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:39 | 71.5            | 74.5                                       | 75.6            | 67.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:44 | 69.1            | 72.1                                       | 75.1            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:49 | 68.9            | 71.9                                       | 75.0            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:54 | 69.2            | 72.2                                       | 74.9            | 67.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 11:59 | 68.8            | 71.8                                       | 75.1            | 67.1            | 71.7                     | 74.7                      | 65.6                      |
| 17-Mar-20 | 12:04 | 69.2            | 72.2                                       | 75.3            | 67.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:09 | 69.1            | 72.1                                       | 74.7            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:14 | 68.7            | 71.7                                       | 76.0            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:19 | 70.0            | 73.0                                       | 74.8            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:24 | 67.4            | 70.4                                       | 73.3            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:29 | 66.9            | 69.9                                       | 73.4            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:34 | 70.4            | 73.4                                       | 76.2            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:39 | 69.6            | 72.6                                       | 75.6            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:44 | 68.4            | 71.4                                       | 74.0            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:49 | 68.8            | 71.8                                       | 75.0            | 63.2            | 72.2                     | 75.7                      | 63.6                      |
| 17-Mar-20 | 12:54 | 66.8            | 69.8                                       | 73.0            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 12:59 | 67.0            | 70.0                                       | 73.1            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:04 | 67.0            | 70.0                                       | 73.5            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:09 | 67.1            | 70.1                                       | 73.6            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:14 | 70.4            | 73.4                                       | 76.9            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:19 | 70.3            | 73.3                                       | 76.3            | 67.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:24 | 69.6            | 72.6                                       | 75.4            | 68.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:29 | 68.9            | 71.9                                       | 75.3            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:34 | 69.5            | 72.5                                       | 76.2            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:39 | 70.1            | 73.1                                       | 75.9            | 67.3            | 71.5                     | 75.1                      | 61.7                      |
| 17-Mar-20 | 13:44 | 69.1            | 72.1                                       | 75.9            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:49 | 69.7            | 72.7                                       | 75.8            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:54 | 68.9            | 71.9                                       | 75.4            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 13:59 | 67.8            | 70.8                                       | 74.8            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:04 | 68.0            | 71.0                                       | 75.2            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:09 | 69.0            | 72.0                                       | 76.0            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:14 | 69.2            | 72.2                                       | 75.6            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:19 | 68.5            | 71.5                                       | 74.7            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:24 | 67.7            | 70.7                                       | 74.2            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:29 | 68.4            | 71.4                                       | 74.5            | 65.0            | 71.4                     | 74.8                      | 63.2                      |
| 17-Mar-20 | 14:34 | 69.5            | 72.5                                       | 76.0            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:39 | 67.0            | 70.0                                       | 73.6            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:44 | 68.1            | 71.1                                       | 74.5            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:49 | 69.1            | 72.1                                       | 74.8            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:54 | 68.5            | 71.5                                       | 75.1            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 14:59 | 67.5            | 70.5                                       | 74.1            | 61.1            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 17-Mar-20 | 15:04 | 67.7            | 70.7                                       | 73.8            | 63.6            | 71.4                     | 74.7                      | 63.5                      |
| 17-Mar-20 | 15:09 | 68.8            | 71.8                                       | 74.8            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:14 | 69.1            | 72.1                                       | 75.3            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:19 | 67.9            | 70.9                                       | 74.1            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:24 | 68.5            | 71.5                                       | 75.0            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:29 | 68.0            | 71.0                                       | 74.8            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:34 | 68.2            | 71.2                                       | 74.9            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:39 | 67.6            | 70.6                                       | 74.3            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:44 | 67.6            | 70.6                                       | 73.8            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:49 | 68.8            | 71.8                                       | 75.4            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:54 | 67.6            | 70.6                                       | 74.7            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 15:59 | 67.9            | 70.9                                       | 74.1            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:04 | 67.9            | 70.9                                       | 75.0            | 59.4            | 75.7                     | 76.6                      | 60.8                      |
| 17-Mar-20 | 16:09 | 67.0            | 70.0                                       | 73.7            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:14 | 66.4            | 69.4                                       | 72.7            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:19 | 69.4            | 72.4                                       | 74.4            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:24 | 78.4            | 81.4                                       | 81.7            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:29 | 72.5            | 75.5                                       | 74.2            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:34 | 72.7            | 75.7                                       | 76.9            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:39 | 67.4            | 70.4                                       | 74.0            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:44 | 67.4            | 70.4                                       | 74.1            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:49 | 76.6            | 79.6                                       | 76.5            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:54 | 66.9            | 69.9                                       | 73.6            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 16:59 | 67.1            | 70.1                                       | 74.2            | 58.5            | 71.3                     | 74.4                      | 62.3                      |
| 17-Mar-20 | 17:04 | 70.9            | 73.9                                       | 76.6            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:09 | 67.5            | 70.5                                       | 73.8            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:14 | 67.3            | 70.3                                       | 73.1            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:19 | 67.3            | 70.3                                       | 73.6            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:24 | 68.3            | 71.3                                       | 74.4            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:29 | 67.0            | 70.0                                       | 73.8            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:34 | 66.5            | 69.5                                       | 72.8            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:39 | 66.3            | 69.3                                       | 72.0            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:44 | 66.3            | 69.3                                       | 73.6            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:49 | 64.6            | 67.6                                       | 70.7            | 58.3            | 68.7                     | 72.2                      | 59.2                      |
| 17-Mar-20 | 17:54 | 64.9            | 67.9                                       | 71.6            | 58.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 17:59 | 65.4            | 68.4                                       | 71.6            | 58.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:04 | 63.7            | 66.7                                       | 70.5            | 58.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:09 | 64.6            | 67.6                                       | 71.3            | 60.1            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:14 | 64.6            | 67.6                                       | 71.3            | 58.7            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:19 | 64.0            | 67.0                                       | 70.7            | 57.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:24 | 63.8            | 66.8                                       | 70.4            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:29 | 64.5            | 67.5                                       | 71.3            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:34 | 64.8            | 67.8                                       | 71.7            | 57.3            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:39 | 64.7            | 67.7                                       | 71.6            | 56.2            | 67.7                     | 71.6                      | 56.7                      |
| 17-Mar-20 | 18:44 | 64.2            | 67.2                                       | 70.9            | 55.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:49 | 64.0            | 67.0                                       | 70.7            | 56.4            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:54 | 66.3            | 69.3                                       | 73.2            | 57.9            |                          |                           |                           |
| 17-Mar-20 | 18:59 | 63.5            | 66.5                                       | 70.7            | 55.8            |                          |                           |                           |
|           |       | Mean            | 72.0                                       | 75.0            | 63.4            |                          |                           |                           |
|           |       | Maximum         | 75.7                                       | 77.0            | 67.6            |                          |                           |                           |
|           |       | Minimum         | 67.2                                       | 70.9            | 56.7            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 18-Mar-20 | 7:04  | 66.4            | 69.4                                       | 73.5            | 56.6            | 69.7                     | 73.6                      | 57.7                      |
| 18-Mar-20 | 7:09  | 66.9            | 69.9                                       | 73.6            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:14  | 66.5            | 69.5                                       | 73.3            | 56.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:19  | 66.7            | 69.7                                       | 73.5            | 58.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:24  | 67.3            | 70.3                                       | 74.0            | 56.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:29  | 66.4            | 69.4                                       | 73.5            | 58.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:34  | 67.7            | 70.7                                       | 74.4            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:39  | 67.8            | 70.8                                       | 74.6            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:44  | 66.8            | 69.8                                       | 73.6            | 59.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:49  | 67.1            | 70.1                                       | 73.6            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:54  | 67.3            | 70.3                                       | 74.1            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 7:59  | 67.8            | 70.8                                       | 74.3            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:04  | 67.3            | 70.3                                       | 74.0            | 61.3            | 70.1                     | 73.5                      | 61.6                      |
| 18-Mar-20 | 8:09  | 67.5            | 70.5                                       | 73.8            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:14  | 65.8            | 68.8                                       | 72.2            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:19  | 67.2            | 70.2                                       | 73.8            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:24  | 67.6            | 70.6                                       | 73.8            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:29  | 67.0            | 70.0                                       | 73.1            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:34  | 67.7            | 70.7                                       | 74.0            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:39  | 68.7            | 71.7                                       | 75.3            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:44  | 65.6            | 68.6                                       | 71.8            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:49  | 67.8            | 70.8                                       | 74.3            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:54  | 67.8            | 70.8                                       | 73.6            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 8:59  | 67.8            | 70.8                                       | 74.2            | 62.3            | 70.7                     | 74.0                      | 62.9                      |
| 18-Mar-20 | 9:04  | 68.0            | 71.0                                       | 74.2            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:09  | 67.7            | 70.7                                       | 73.8            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:14  | 67.8            | 70.8                                       | 73.9            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:19  | 68.4            | 71.4                                       | 74.6            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:24  | 68.5            | 71.5                                       | 75.1            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:29  | 68.3            | 71.3                                       | 74.8            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:34  | 67.3            | 70.3                                       | 73.4            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:39  | 69.7            | 72.7                                       | 75.2            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:44  | 68.3            | 71.3                                       | 75.0            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:49  | 67.1            | 70.1                                       | 73.6            | 62.0            | 71.3                     | 74.5                      | 62.5                      |
| 18-Mar-20 | 9:54  | 68.7            | 71.7                                       | 75.2            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 9:59  | 68.1            | 71.1                                       | 74.3            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:04 | 66.9            | 69.9                                       | 73.8            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:09 | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:14 | 67.5            | 70.5                                       | 73.9            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:19 | 68.3            | 71.3                                       | 74.9            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:24 | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:29 | 68.0            | 71.0                                       | 74.8            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:34 | 67.6            | 70.6                                       | 74.2            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:39 | 66.2            | 69.2                                       | 72.9            | 59.7            | 71.9                     | 75.7                      | 63.0                      |
| 18-Mar-20 | 10:44 | 69.5            | 72.5                                       | 75.6            | 65.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:49 | 69.5            | 72.5                                       | 76.3            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:54 | 69.5            | 72.5                                       | 76.6            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 10:59 | 70.0            | 73.0                                       | 77.0            | 61.5            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 18-Mar-20 | 11:04 | 75.7            | 78.7                                       | 81.0            | 74.4            | 77.5                     | 80.0                      | 72.7                      |
| 18-Mar-20 | 11:09 | 75.6            | 78.6                                       | 81.0            | 74.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:14 | 75.5            | 78.5                                       | 81.0            | 73.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:19 | 74.5            | 77.5                                       | 80.4            | 70.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:24 | 73.3            | 76.3                                       | 78.7            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:29 | 70.6            | 73.6                                       | 76.5            | 68.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:34 | 71.8            | 74.8                                       | 77.2            | 69.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:39 | 71.2            | 74.2                                       | 76.2            | 70.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:44 | 71.5            | 74.5                                       | 77.9            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:49 | 70.7            | 73.7                                       | 76.9            | 67.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:54 | 70.7            | 73.7                                       | 76.9            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 11:59 | 69.4            | 72.4                                       | 75.6            | 66.6            | 74.3                     | 77.3                      | 67.7                      |
| 18-Mar-20 | 12:04 | 71.7            | 74.7                                       | 77.2            | 67.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:09 | 74.0            | 77.0                                       | 79.5            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:14 | 71.2            | 74.2                                       | 76.8            | 69.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:19 | 70.1            | 73.1                                       | 77.3            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:24 | 69.3            | 72.3                                       | 75.7            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:29 | 70.0            | 73.0                                       | 76.1            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:34 | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:39 | 69.6            | 72.6                                       | 75.7            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:44 | 70.3            | 73.3                                       | 77.4            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:49 | 69.3            | 72.3                                       | 75.9            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 12:54 | 70.3            | 73.3                                       | 76.4            | 68.3            | 73.3                     | 76.6                      | 66.4                      |
| 18-Mar-20 | 12:59 | 72.5            | 75.5                                       | 78.1            | 70.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:04 | 71.0            | 74.0                                       | 77.2            | 67.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:09 | 69.9            | 72.9                                       | 76.3            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:14 | 69.8            | 72.8                                       | 76.6            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:19 | 71.2            | 74.2                                       | 77.7            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:24 | 70.5            | 73.5                                       | 77.1            | 66.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:29 | 69.3            | 72.3                                       | 75.7            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:34 | 69.7            | 72.7                                       | 76.4            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:39 | 69.6            | 72.6                                       | 75.9            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:44 | 69.7            | 72.7                                       | 76.3            | 65.6            | 72.2                     | 75.6                      | 64.0                      |
| 18-Mar-20 | 13:49 | 69.1            | 72.1                                       | 75.7            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:54 | 69.1            | 72.1                                       | 75.6            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 13:59 | 67.5            | 70.5                                       | 73.2            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:04 | 69.2            | 72.2                                       | 75.7            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:09 | 68.3            | 71.3                                       | 74.8            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:14 | 68.5            | 71.5                                       | 75.4            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:19 | 68.7            | 71.7                                       | 74.6            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:24 | 66.9            | 69.9                                       | 73.0            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:29 | 66.8            | 69.8                                       | 72.6            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:34 | 66.7            | 69.7                                       | 72.7            | 63.2            | 71.0                     | 74.5                      | 63.3                      |
| 18-Mar-20 | 14:39 | 66.8            | 69.8                                       | 73.2            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:44 | 68.9            | 71.9                                       | 75.6            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:49 | 67.6            | 70.6                                       | 74.4            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:54 | 68.7            | 71.7                                       | 75.3            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 14:59 | 68.5            | 71.5                                       | 75.2            | 63.1            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 18-Mar-20 | 15:04 | 68.1            | 71.1                                       | 75.0            | 60.7            | 70.9                     | 74.6                      | 61.6                      |
| 18-Mar-20 | 15:09 | 67.5            | 70.5                                       | 74.3            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:14 | 68.0            | 71.0                                       | 74.8            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:19 | 67.9            | 70.9                                       | 74.3            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:24 | 67.9            | 70.9                                       | 74.8            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:29 | 68.0            | 71.0                                       | 74.6            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:34 | 66.9            | 69.9                                       | 73.7            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:39 | 67.6            | 70.6                                       | 74.6            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:44 | 66.8            | 69.8                                       | 73.4            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:49 | 67.7            | 70.7                                       | 74.3            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:54 | 67.1            | 70.1                                       | 74.0            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 15:59 | 68.2            | 71.2                                       | 74.8            | 63.2            | 70.4                     | 74.2                      | 61.4                      |
| 18-Mar-20 | 16:04 | 67.1            | 70.1                                       | 73.8            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:09 | 67.1            | 70.1                                       | 73.9            | 61.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:14 | 67.3            | 70.3                                       | 74.1            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:19 | 67.9            | 70.9                                       | 73.6            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:24 | 66.4            | 69.4                                       | 73.4            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:29 | 66.2            | 69.2                                       | 72.0            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:34 | 66.4            | 69.4                                       | 72.6            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:39 | 67.8            | 70.8                                       | 74.0            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:44 | 66.5            | 69.5                                       | 73.4            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:49 | 66.9            | 69.9                                       | 72.9            | 61.6            | 70.0                     | 73.5                      | 61.0                      |
| 18-Mar-20 | 16:54 | 66.3            | 69.3                                       | 73.2            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 16:59 | 66.6            | 69.6                                       | 73.3            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:04 | 66.8            | 69.8                                       | 73.6            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:09 | 65.4            | 68.4                                       | 71.5            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:14 | 67.9            | 70.9                                       | 74.6            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:19 | 68.0            | 71.0                                       | 74.9            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:24 | 66.6            | 69.6                                       | 73.3            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:29 | 66.7            | 69.7                                       | 73.3            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:34 | 66.0            | 69.0                                       | 72.8            | 60.8            | 69.8                     | 73.3                      | 62.4                      |
| 18-Mar-20 | 17:39 | 65.7            | 68.7                                       | 72.7            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:44 | 65.8            | 68.8                                       | 72.0            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:49 | 66.2            | 69.2                                       | 72.8            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:54 | 66.8            | 69.8                                       | 73.5            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 17:59 | 64.9            | 67.9                                       | 71.6            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:04 | 65.4            | 68.4                                       | 72.2            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:09 | 66.0            | 69.0                                       | 71.9            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:14 | 65.7            | 68.7                                       | 72.3            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:19 | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 59.1            | 70.0                     | 73.7                      | 59.8                      |
| 18-Mar-20 | 18:24 | 65.8            | 68.8                                       | 73.0            | 59.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:29 | 65.2            | 68.2                                       | 72.4            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:34 | 65.0            | 68.0                                       | 71.7            | 58.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:39 | 66.7            | 69.7                                       | 73.9            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:44 | 64.6            | 67.6                                       | 71.9            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:49 | 66.1            | 69.1                                       | 72.8            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:54 | 63.8            | 66.8                                       | 70.9            | 58.4            |                          |                           |                           |
| 18-Mar-20 | 18:59 | 65.9            | 68.9                                       | 72.4            | 59.7            |                          |                           |                           |
|           |       | Mean            | 71.8                                       | 75.1            | 64.5            | 69.2                     | 72.8                      | 59.8                      |
|           |       | Maximum         | 77.5                                       | 80.0            | 72.7            |                          |                           |                           |
|           |       | Minimum         | 68.5                                       | 72.4            | 57.7            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 19-Mar-20 | 7:04  | 66.2            | 69.2                                       | 73.2            | 56.5            | 70.4                     | 73.7                      | 57.5                      |
| 19-Mar-20 | 7:09  | 66.7            | 69.7                                       | 73.9            | 56.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:14  | 69.3            | 72.3                                       | 73.6            | 57.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:19  | 68.1            | 71.1                                       | 74.2            | 56.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:24  | 66.1            | 69.1                                       | 72.8            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:29  | 67.2            | 70.2                                       | 74.1            | 58.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:34  | 67.9            | 70.9                                       | 74.2            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:39  | 68.3            | 71.3                                       | 75.4            | 58.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:44  | 67.1            | 70.1                                       | 73.5            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:49  | 68.1            | 71.1                                       | 75.1            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 7:54  | 65.6            | 68.6                                       | 72.5            | 58.8            | 70.6                     | 74.1                      | 60.5                      |
| 19-Mar-20 | 7:59  | 68.1            | 71.1                                       | 73.4            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:04  | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:09  | 68.1            | 71.1                                       | 74.5            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:14  | 67.3            | 70.3                                       | 73.7            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:19  | 66.6            | 69.6                                       | 73.8            | 58.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:24  | 67.6            | 70.6                                       | 74.4            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:29  | 67.9            | 70.9                                       | 74.6            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:34  | 66.2            | 69.2                                       | 73.0            | 59.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:39  | 68.3            | 71.3                                       | 74.8            | 63.3            | 70.6                     | 74.2                      | 61.3                      |
| 19-Mar-20 | 8:44  | 68.8            | 71.8                                       | 74.7            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:49  | 68.1            | 71.1                                       | 74.2            | 65.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:54  | 68.3            | 71.3                                       | 74.0            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 8:59  | 68.5            | 71.5                                       | 74.9            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:04  | 68.6            | 71.6                                       | 75.2            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:09  | 68.5            | 71.5                                       | 74.8            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:14  | 68.0            | 71.0                                       | 74.3            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:19  | 68.2            | 71.2                                       | 74.7            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:24  | 67.1            | 70.1                                       | 73.4            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:29  | 67.7            | 70.7                                       | 73.8            | 63.1            | 71.1                     | 74.3                      | 63.3                      |
| 19-Mar-20 | 9:34  | 68.4            | 71.4                                       | 74.4            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:39  | 68.9            | 71.9                                       | 74.8            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:44  | 67.8            | 70.8                                       | 73.8            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:49  | 69.6            | 72.6                                       | 76.1            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:54  | 69.6            | 72.6                                       | 75.4            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 9:59  | 69.2            | 72.2                                       | 75.5            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:04 | 68.3            | 71.3                                       | 74.4            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:09 | 67.5            | 70.5                                       | 74.1            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:14 | 68.8            | 71.8                                       | 75.0            | 64.1            | 72.0                     | 75.1                      | 64.3                      |
| 19-Mar-20 | 10:19 | 70.5            | 73.5                                       | 76.5            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:24 | 68.9            | 71.9                                       | 75.2            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:29 | 69.2            | 72.2                                       | 76.1            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:34 | 69.5            | 72.5                                       | 76.0            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:39 | 69.0            | 72.0                                       | 75.7            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:44 | 68.3            | 71.3                                       | 74.8            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:49 | 68.8            | 71.8                                       | 74.7            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:54 | 66.7            | 69.7                                       | 73.3            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 10:59 | 68.5            | 71.5                                       | 74.8            | 65.1            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 19-Mar-20 | 11:04 | 69.7            | 72.7                                       | 76.4            | 64.4            | 71.9                     | 75.3                      | 63.9                      |
| 19-Mar-20 | 11:09 | 69.5            | 72.5                                       | 75.8            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:14 | 67.5            | 70.5                                       | 73.5            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:19 | 67.8            | 70.8                                       | 74.4            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:24 | 69.6            | 72.6                                       | 75.9            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:29 | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:34 | 67.9            | 70.9                                       | 74.2            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:39 | 69.2            | 72.2                                       | 75.7            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:44 | 68.7            | 71.7                                       | 75.1            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:49 | 69.0            | 72.0                                       | 75.5            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 11:54 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 63.4            | 71.4                     | 74.9                      | 62.5                      |
| 19-Mar-20 | 11:59 | 67.1            | 70.1                                       | 73.8            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:04 | 68.8            | 71.8                                       | 75.4            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:09 | 68.9            | 71.9                                       | 75.6            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:14 | 69.2            | 72.2                                       | 75.4            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:19 | 67.4            | 70.4                                       | 73.9            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:24 | 68.6            | 71.6                                       | 75.2            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:29 | 67.2            | 70.2                                       | 73.1            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:34 | 68.0            | 71.0                                       | 74.5            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:39 | 67.0            | 70.0                                       | 73.5            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:44 | 69.2            | 72.2                                       | 74.6            | 62.1            | 71.3                     | 74.7                      | 61.4                      |
| 19-Mar-20 | 12:49 | 68.7            | 71.7                                       | 75.3            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:54 | 68.2            | 71.2                                       | 75.3            | 56.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 12:59 | 68.3            | 71.3                                       | 75.0            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:04 | 67.6            | 70.6                                       | 74.1            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:09 | 68.9            | 71.9                                       | 75.5            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:14 | 67.7            | 70.7                                       | 74.6            | 57.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:19 | 68.4            | 71.4                                       | 75.5            | 57.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:24 | 67.8            | 70.8                                       | 74.6            | 55.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:29 | 67.6            | 70.6                                       | 74.0            | 57.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:34 | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 62.7            | 71.0                     | 74.8                      | 60.6                      |
| 19-Mar-20 | 13:39 | 67.7            | 70.7                                       | 74.3            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:44 | 67.9            | 70.9                                       | 75.0            | 57.4            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:49 | 68.9            | 71.9                                       | 75.8            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:54 | 67.8            | 70.8                                       | 74.2            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 13:59 | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:04 | 68.6            | 71.6                                       | 75.1            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:09 | 68.1            | 71.1                                       | 74.3            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:14 | 68.7            | 71.7                                       | 74.4            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:19 | 67.1            | 70.1                                       | 73.5            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:24 | 68.4            | 71.4                                       | 74.5            | 64.2            | 71.3                     | 74.5                      | 63.0                      |
| 19-Mar-20 | 14:29 | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:34 | 69.2            | 72.2                                       | 75.7            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:39 | 68.5            | 71.5                                       | 74.5            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:44 | 69.1            | 72.1                                       | 75.3            | 65.5            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:49 | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:54 | 69.6            | 72.6                                       | 76.0            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 19-Mar-20 | 14:59 | 69.0            | 72.0                                       | 75.5            | 61.4            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |  |  |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:04 | 68.6            | 71.6                                       | 75.1            | 62.3            | 72.1                     | 74.5                      | 62.7                      |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:09 | 67.7            | 70.7                                       | 74.6            | 59.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:14 | 66.4            | 69.4                                       | 73.2            | 61.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:19 | 72.2            | 75.2                                       | 73.9            | 62.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:24 | 69.1            | 72.1                                       | 74.8            | 63.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:29 | 68.5            | 71.5                                       | 74.9            | 65.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:34 | 68.8            | 71.8                                       | 75.1            | 65.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:39 | 67.5            | 70.5                                       | 73.6            | 63.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:44 | 67.2            | 70.2                                       | 73.6            | 63.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:49 | 70.6            | 73.6                                       | 75.3            | 64.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:54 | 66.4            | 69.4                                       | 72.8            | 63.9            | 71.2                     | 74.1                      | 63.7                      |  |  |
| 19-Mar-20 | 15:59 | 67.0            | 70.0                                       | 73.6            | 61.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:04 | 66.9            | 69.9                                       | 73.3            | 62.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:09 | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 62.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:14 | 74.3            | 77.3                                       | 76.0            | 65.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:19 | 66.9            | 69.9                                       | 73.3            | 63.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:24 | 68.3            | 71.3                                       | 75.0            | 62.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:29 | 68.7            | 71.7                                       | 75.5            | 60.5            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:34 | 68.6            | 71.6                                       | 74.9            | 64.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:39 | 68.7            | 71.7                                       | 75.4            | 59.4            | 72.0                     | 75.5                      | 62.2                      |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:44 | 69.8            | 72.8                                       | 76.3            | 62.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:49 | 69.2            | 72.2                                       | 75.5            | 63.4            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:54 | 69.3            | 72.3                                       | 75.3            | 60.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 16:59 | 68.4            | 71.4                                       | 75.3            | 61.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:04 | 66.9            | 69.9                                       | 74.0            | 59.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:09 | 66.8            | 69.8                                       | 73.4            | 61.3            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:14 | 67.4            | 70.4                                       | 73.8            | 60.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:19 | 66.7            | 69.7                                       | 73.1            | 60.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:24 | 66.8            | 69.8                                       | 73.4            | 60.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:29 | 67.2            | 70.2                                       | 73.0            | 63.5            | 70.0                     | 73.5                      | 61.1                      |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:34 | 65.6            | 68.6                                       | 72.3            | 60.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:39 | 66.8            | 69.8                                       | 73.7            | 60.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:44 | 66.5            | 69.5                                       | 72.7            | 59.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:49 | 66.7            | 69.7                                       | 73.4            | 59.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:54 | 67.3            | 70.3                                       | 73.9            | 59.9            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 17:59 | 66.4            | 69.4                                       | 73.0            | 57.7            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:04 | 65.9            | 68.9                                       | 72.6            | 60.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:09 | 64.2            | 67.2                                       | 70.7            | 58.2            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:14 | 64.8            | 67.8                                       | 72.0            | 59.4            | 68.6                     | 72.4                      | 58.8                      |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:19 | 65.7            | 68.7                                       | 72.3            | 58.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:24 | 66.7            | 69.7                                       | 73.7            | 58.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:29 | 65.9            | 68.9                                       | 72.3            | 59.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:34 | 66.2            | 69.2                                       | 73.1            | 59.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:39 | 66.8            | 69.8                                       | 73.5            | 57.8            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:44 | 67.4            | 70.4                                       | 73.5            | 57.0            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:49 | 68.3            | 71.3                                       | 73.1            | 59.1            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:54 | 65.0            | 68.0                                       | 71.5            | 54.6            |                          |                           |                           |  |  |
| 19-Mar-20 | 18:59 | 66.1            | 69.1                                       | 72.1            | 57.5            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Mean            | 71.2                                       | 74.5            | 62.1            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Maximum         | 72.8                                       | 75.5            | 64.3            |                          |                           |                           |  |  |
|           |       | Minimum         | 68.6                                       | 72.4            | 57.5            |                          |                           |                           |  |  |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 20-Mar-20 | 7:04  | 65.6            | 68.6                                       | 72.2            | 55.7            | 70.5                     | 74.5                      | 58.8                      |
| 20-Mar-20 | 7:09  | 67.8            | 70.8                                       | 75.1            | 56.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:14  | 67.4            | 70.4                                       | 74.3            | 58.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:19  | 67.0            | 70.0                                       | 73.8            | 58.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:24  | 68.2            | 71.2                                       | 75.5            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:29  | 68.5            | 71.5                                       | 75.4            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:34  | 68.7            | 71.7                                       | 75.4            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:39  | 68.8            | 71.8                                       | 75.7            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:44  | 68.9            | 71.9                                       | 75.9            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:49  | 69.8            | 72.8                                       | 76.4            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 7:54  | 68.7            | 71.7                                       | 74.2            | 68.7            | 72.3                     | 75.6                      | 66.2                      |
| 20-Mar-20 | 7:59  | 70.7            | 73.7                                       | 75.9            | 70.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:04  | 70.4            | 73.4                                       | 75.8            | 70.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:09  | 70.4            | 73.4                                       | 75.1            | 70.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:14  | 70.5            | 73.5                                       | 76.1            | 70.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:19  | 70.6            | 73.6                                       | 75.6            | 70.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:24  | 70.9            | 73.9                                       | 76.3            | 70.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:29  | 70.9            | 73.9                                       | 76.5            | 70.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:34  | 71.3            | 74.3                                       | 76.2            | 71.2            | 73.6                     | 75.9                      | 70.5                      |
| 20-Mar-20 | 8:39  | 71.0            | 74.0                                       | 76.2            | 70.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:44  | 71.1            | 74.1                                       | 76.1            | 71.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:49  | 70.7            | 73.7                                       | 75.7            | 70.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:54  | 71.3            | 74.3                                       | 76.6            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 8:59  | 70.9            | 73.9                                       | 76.1            | 70.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:04  | 70.6            | 73.6                                       | 75.8            | 71.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:09  | 68.5            | 71.5                                       | 74.3            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:14  | 71.2            | 74.2                                       | 77.2            | 65.0            | 74.1                     | 76.2                      | 71.0                      |
| 20-Mar-20 | 9:19  | 70.4            | 73.4                                       | 76.5            | 66.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:24  | 71.0            | 74.0                                       | 77.3            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:29  | 69.7            | 72.7                                       | 76.2            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:34  | 69.1            | 72.1                                       | 75.1            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:39  | 68.3            | 71.3                                       | 74.9            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:44  | 69.9            | 72.9                                       | 76.4            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:49  | 70.5            | 73.5                                       | 76.2            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:54  | 68.2            | 71.2                                       | 74.4            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 9:59  | 70.3            | 73.3                                       | 76.3            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:04 | 68.7            | 71.7                                       | 75.3            | 62.6            | 72.5                     | 75.6                      | 63.6                      |
| 20-Mar-20 | 10:09 | 68.9            | 71.9                                       | 75.1            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:14 | 69.6            | 72.6                                       | 74.9            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:19 | 69.5            | 72.5                                       | 74.9            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:24 | 68.4            | 71.4                                       | 75.1            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:29 | 68.5            | 71.5                                       | 75.4            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:34 | 69.3            | 72.3                                       | 75.8            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:39 | 69.5            | 72.5                                       | 75.5            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:44 | 69.3            | 72.3                                       | 75.8            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:49 | 68.6            | 71.6                                       | 74.6            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 10:54 | 68.0            | 71.0                                       | 74.7            | 60.2            | 71.9                     | 75.2                      | 63.9                      |
| 20-Mar-20 | 10:59 | 68.6            | 71.6                                       | 74.6            | 65.0            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 20-Mar-20 | 11:04 | 69.5            | 72.5                                       | 76.3            | 63.2            | 72.5                     | 75.7                      | 62.8                      |
| 20-Mar-20 | 11:09 | 69.7            | 72.7                                       | 75.8            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:14 | 67.4            | 70.4                                       | 74.1            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:19 | 69.0            | 72.0                                       | 75.5            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:24 | 69.3            | 72.3                                       | 75.7            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:29 | 71.4            | 74.4                                       | 76.5            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:34 | 67.8            | 70.8                                       | 74.3            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:39 | 67.9            | 70.9                                       | 74.9            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:44 | 68.0            | 71.0                                       | 74.5            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:49 | 68.9            | 71.9                                       | 74.8            | 66.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 11:54 | 70.0            | 73.0                                       | 76.1            | 65.1            | 71.7                     | 75.2                      | 63.9                      |
| 20-Mar-20 | 11:59 | 69.2            | 72.2                                       | 76.0            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:04 | 68.2            | 71.2                                       | 75.2            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:09 | 68.2            | 71.2                                       | 75.3            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:14 | 67.0            | 70.0                                       | 73.3            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:19 | 69.0            | 72.0                                       | 75.6            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:24 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:29 | 68.0            | 71.0                                       | 74.4            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:34 | 67.6            | 70.6                                       | 74.0            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:39 | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:44 | 68.1            | 71.1                                       | 74.6            | 61.9            | 71.3                     | 74.8                      | 62.9                      |
| 20-Mar-20 | 12:49 | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:54 | 69.1            | 72.1                                       | 75.1            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 12:59 | 68.3            | 71.3                                       | 75.2            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:04 | 68.5            | 71.5                                       | 75.0            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:09 | 68.5            | 71.5                                       | 75.7            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:14 | 68.6            | 71.6                                       | 74.5            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:19 | 70.5            | 73.5                                       | 77.0            | 66.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:24 | 68.1            | 71.1                                       | 74.4            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:29 | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:34 | 68.7            | 71.7                                       | 74.9            | 64.3            | 71.0                     | 74.2                      | 63.4                      |
| 20-Mar-20 | 13:39 | 67.1            | 70.1                                       | 73.3            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:44 | 69.9            | 72.9                                       | 75.5            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:49 | 68.0            | 71.0                                       | 74.3            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:54 | 66.0            | 69.0                                       | 72.7            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 13:59 | 66.9            | 69.9                                       | 73.8            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:04 | 68.2            | 71.2                                       | 74.8            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:09 | 68.8            | 71.8                                       | 75.5            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:14 | 67.9            | 70.9                                       | 74.5            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:19 | 68.2            | 71.2                                       | 74.0            | 66.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:24 | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 63.3            | 70.9                     | 74.3                      | 63.7                      |
| 20-Mar-20 | 14:29 | 65.7            | 68.7                                       | 72.2            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:34 | 67.8            | 70.8                                       | 74.2            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:39 | 67.9            | 70.9                                       | 74.2            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:44 | 67.5            | 70.5                                       | 74.1            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:49 | 67.7            | 70.7                                       | 74.4            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:54 | 66.4            | 69.4                                       | 73.0            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 14:59 | 65.4            | 68.4                                       | 72.6            | 61.0            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 20-Mar-20 | 15:04 | 69.4            | 72.4                                       | 76.2            | 60.2            | 71.5                     | 74.2                      | 62.9                      |
| 20-Mar-20 | 15:09 | 67.9            | 70.9                                       | 73.8            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:14 | 67.1            | 70.1                                       | 73.3            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:19 | 70.7            | 73.7                                       | 75.0            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:24 | 66.1            | 69.1                                       | 72.3            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:29 | 68.1            | 71.1                                       | 73.1            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:34 | 65.8            | 68.8                                       | 72.6            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:39 | 66.5            | 69.5                                       | 73.1            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:44 | 67.1            | 70.1                                       | 74.0            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:49 | 69.4            | 72.4                                       | 76.6            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:54 | 67.8            | 70.8                                       | 74.6            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 15:59 | 67.3            | 70.3                                       | 73.7            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:04 | 68.1            | 71.1                                       | 74.7            | 64.0            | 69.9                     | 73.6                      | 61.6                      |
| 20-Mar-20 | 16:09 | 66.5            | 69.5                                       | 72.9            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:14 | 66.9            | 69.9                                       | 73.0            | 59.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:19 | 66.2            | 69.2                                       | 73.1            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:24 | 66.9            | 69.9                                       | 73.5            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:29 | 66.5            | 69.5                                       | 73.9            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:34 | 66.6            | 69.6                                       | 72.9            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:39 | 66.5            | 69.5                                       | 72.9            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:44 | 67.0            | 70.0                                       | 73.9            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:49 | 66.3            | 69.3                                       | 73.5            | 60.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:54 | 67.0            | 70.0                                       | 74.4            | 59.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 16:59 | 65.3            | 68.3                                       | 72.2            | 59.3            | 69.5                     | 73.4                      | 60.2                      |
| 20-Mar-20 | 17:04 | 65.4            | 68.4                                       | 71.8            | 59.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:09 | 67.7            | 70.7                                       | 75.0            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:14 | 68.1            | 71.1                                       | 74.0            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:19 | 67.2            | 70.2                                       | 73.6            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:24 | 72.2            | 75.2                                       | 81.2            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:29 | 70.9            | 73.9                                       | 77.5            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:34 | 72.9            | 75.9                                       | 81.3            | 58.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:39 | 68.0            | 71.0                                       | 75.5            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:44 | 72.0            | 75.0                                       | 80.9            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:49 | 73.0            | 76.0                                       | 79.3            | 62.2            | 75.8                     | 80.5                      | 61.5                      |
| 20-Mar-20 | 17:54 | 72.1            | 75.1                                       | 80.0            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 17:59 | 75.6            | 78.6                                       | 83.0            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:04 | 73.2            | 76.2                                       | 81.2            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:09 | 71.8            | 74.8                                       | 77.8            | 60.4            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:14 | 67.9            | 70.9                                       | 75.5            | 56.8            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:19 | 69.1            | 72.1                                       | 76.9            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:24 | 69.4            | 72.4                                       | 77.5            | 58.2            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:29 | 66.6            | 69.6                                       | 74.5            | 57.5            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:34 | 63.9            | 66.9                                       | 70.8            | 55.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:39 | 64.9            | 67.9                                       | 71.8            | 56.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:44 | 65.3            | 68.3                                       | 73.1            | 56.3            | 68.6                     | 72.8                      | 56.7                      |
| 20-Mar-20 | 18:49 | 65.8            | 68.8                                       | 73.2            | 55.9            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:54 | 64.9            | 67.9                                       | 71.2            | 56.7            |                          |                           |                           |
| 20-Mar-20 | 18:59 | 67.8            | 70.8                                       | 75.2            | 58.2            |                          |                           |                           |
|           |       | Mean            | 72.0                                       | 75.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
|           |       | Maximum         | 75.8                                       | 80.5            | 71.0            |                          |                           |                           |
|           |       | Minimum         | 68.6                                       | 72.8            | 56.7            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 21-Mar-20 | 7:04  | 67.2            | 70.2                                       | 74.6            | 58.5            | 71.6                     | 75.6                      | 59.1                      |
| 21-Mar-20 | 7:09  | 68.7            | 71.7                                       | 75.7            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:14  | 69.4            | 72.4                                       | 76.7            | 58.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:19  | 68.2            | 71.2                                       | 74.7            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:24  | 69.4            | 72.4                                       | 75.5            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:29  | 68.5            | 71.5                                       | 75.8            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:34  | 72.3            | 75.3                                       | 75.1            | 60.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:39  | 67.5            | 70.5                                       | 74.7            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:44  | 67.8            | 70.8                                       | 75.0            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:49  | 67.8            | 70.8                                       | 74.4            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:54  | 69.2            | 72.2                                       | 75.7            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 7:59  | 68.9            | 71.9                                       | 75.9            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:04  | 69.3            | 72.3                                       | 75.3            | 61.9            | 72.0                     | 75.2                      | 60.3                      |
| 21-Mar-20 | 8:09  | 68.6            | 71.6                                       | 75.0            | 62.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:14  | 69.1            | 72.1                                       | 75.0            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:19  | 68.5            | 71.5                                       | 75.2            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:24  | 68.4            | 71.4                                       | 74.9            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:29  | 70.1            | 73.1                                       | 76.0            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:34  | 70.5            | 73.5                                       | 76.6            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:39  | 69.3            | 72.3                                       | 75.7            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:44  | 69.6            | 72.6                                       | 76.4            | 63.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:49  | 69.1            | 72.1                                       | 75.8            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:54  | 69.1            | 72.1                                       | 76.0            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 8:59  | 69.1            | 72.1                                       | 75.6            | 58.7            | 72.5                     | 76.0                      | 63.5                      |
| 21-Mar-20 | 9:04  | 69.5            | 72.5                                       | 76.3            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:09  | 68.7            | 71.7                                       | 75.5            | 60.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:14  | 70.7            | 73.7                                       | 76.9            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:19  | 71.0            | 74.0                                       | 77.7            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:24  | 68.7            | 71.7                                       | 75.3            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:29  | 69.9            | 72.9                                       | 76.5            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:34  | 68.5            | 71.5                                       | 75.9            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:39  | 69.4            | 72.4                                       | 76.4            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:44  | 69.0            | 72.0                                       | 75.6            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:49  | 68.9            | 71.9                                       | 75.4            | 62.6            | 71.6                     | 75.4                      | 61.9                      |
| 21-Mar-20 | 9:54  | 67.6            | 70.6                                       | 74.5            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 9:59  | 67.8            | 70.8                                       | 74.3            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:04 | 69.4            | 72.4                                       | 76.0            | 65.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:09 | 68.7            | 71.7                                       | 75.1            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:14 | 68.1            | 71.1                                       | 75.2            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:19 | 68.4            | 71.4                                       | 74.9            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:24 | 69.1            | 72.1                                       | 75.6            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:29 | 68.4            | 71.4                                       | 74.9            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:34 | 69.1            | 72.1                                       | 75.1            | 64.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:39 | 68.3            | 71.3                                       | 74.8            | 60.7            | 71.2                     | 74.6                      | 61.7                      |
| 21-Mar-20 | 10:44 | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:49 | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:54 | 67.6            | 70.6                                       | 74.0            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 10:59 | 67.0            | 70.0                                       | 73.8            | 59.4            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 21-Mar-20 | 11:04 | 68.2            | 71.2                                       | 74.0            | 61.2            | 71.5                     | 74.8                      | 61.7                      |
| 21-Mar-20 | 11:09 | 68.8            | 71.8                                       | 75.3            | 61.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:14 | 69.1            | 72.1                                       | 75.3            | 63.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:19 | 68.1            | 71.1                                       | 74.7            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:24 | 67.3            | 70.3                                       | 74.0            | 60.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:29 | 69.2            | 72.2                                       | 75.4            | 60.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:34 | 67.0            | 70.0                                       | 74.3            | 56.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:39 | 67.2            | 70.2                                       | 73.8            | 60.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:44 | 67.6            | 70.6                                       | 74.1            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:49 | 66.3            | 69.3                                       | 73.4            | 59.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:54 | 67.3            | 70.3                                       | 74.2            | 58.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 11:59 | 67.0            | 70.0                                       | 73.8            | 59.9            | 70.5                     | 74.2                      | 61.0                      |
| 21-Mar-20 | 12:04 | 67.8            | 70.8                                       | 74.6            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:09 | 67.3            | 70.3                                       | 74.1            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:14 | 65.7            | 68.7                                       | 72.4            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:19 | 68.7            | 71.7                                       | 74.9            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:24 | 67.2            | 70.2                                       | 74.3            | 58.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:29 | 67.5            | 70.5                                       | 74.6            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:34 | 66.6            | 69.6                                       | 73.3            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:39 | 66.9            | 69.9                                       | 74.2            | 58.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:44 | 68.5            | 71.5                                       | 74.4            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:49 | 66.3            | 69.3                                       | 73.1            | 60.1            | 71.1                     | 74.6                      | 62.2                      |
| 21-Mar-20 | 12:54 | 67.3            | 70.3                                       | 73.7            | 57.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 12:59 | 68.9            | 71.9                                       | 75.2            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:04 | 67.2            | 70.2                                       | 74.1            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:09 | 68.3            | 71.3                                       | 73.9            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:14 | 67.8            | 70.8                                       | 74.8            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:19 | 68.7            | 71.7                                       | 75.0            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:24 | 68.7            | 71.7                                       | 75.1            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:29 | 68.0            | 71.0                                       | 74.4            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:34 | 68.6            | 71.6                                       | 75.4            | 60.4            | 72.7                     | 75.8                      | 63.2                      |
| 21-Mar-20 | 13:39 | 68.7            | 71.7                                       | 75.8            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:44 | 71.1            | 74.1                                       | 76.2            | 64.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:49 | 70.8            | 73.8                                       | 76.5            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:54 | 69.9            | 72.9                                       | 76.0            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 13:59 | 67.8            | 70.8                                       | 74.7            | 61.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:04 | 68.0            | 71.0                                       | 74.1            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:09 | 68.7            | 71.7                                       | 74.6            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:14 | 68.1            | 71.1                                       | 74.7            | 62.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:19 | 68.9            | 71.9                                       | 74.7            | 64.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:24 | 68.4            | 71.4                                       | 74.3            | 61.9            | 72.8                     | 75.0                      | 63.7                      |
| 21-Mar-20 | 14:29 | 73.4            | 76.4                                       | 76.8            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:34 | 68.8            | 71.8                                       | 74.4            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:39 | 68.8            | 71.8                                       | 75.1            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:44 | 71.1            | 74.1                                       | 75.8            | 62.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:49 | 69.0            | 72.0                                       | 74.8            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:54 | 67.6            | 70.6                                       | 74.1            | 60.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 14:59 | 69.2            | 72.2                                       | 75.4            | 62.1            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 21-Mar-20 | 15:04 | 68.4            | 71.4                                       | 74.6            | 60.9            | 71.0                     | 74.6                      | 61.3                      |
| 21-Mar-20 | 15:09 | 67.6            | 70.6                                       | 74.5            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 15:14 | 68.4            | 71.4                                       | 74.7            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 15:19 | 68.1            | 71.1                                       | 74.8            | 61.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 15:24 | 67.9            | 70.9                                       | 74.7            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 15:29 | 67.2            | 70.2                                       | 74.2            | 57.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 15:34 | 68.1            | 71.1                                       | 73.9            | 63.7            | 75.0                     | 78.2                      | 62.6                      |
| 21-Mar-20 | 15:39 | 68.7            | 71.7                                       | 73.6            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 15:44 | 76.2            | 79.2                                       | 81.8            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 15:49 | 72.2            | 75.2                                       | 80.1            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 15:54 | 70.7            | 73.7                                       | 76.5            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 15:59 | 70.3            | 73.3                                       | 76.8            | 63.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:04 | 70.1            | 73.1                                       | 76.2            | 61.8            | 72.0                     | 75.7                      | 62.9                      |
| 21-Mar-20 | 16:09 | 69.6            | 72.6                                       | 76.7            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:14 | 69.2            | 72.2                                       | 75.8            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:19 | 68.2            | 71.2                                       | 75.0            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:24 | 68.5            | 71.5                                       | 75.2            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:29 | 68.2            | 71.2                                       | 75.2            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:34 | 68.4            | 71.4                                       | 75.5            | 59.4            | 69.4                     | 73.3                      | 59.6                      |
| 21-Mar-20 | 16:39 | 65.6            | 68.6                                       | 72.2            | 58.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:44 | 65.6            | 68.6                                       | 72.3            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:49 | 66.9            | 69.9                                       | 73.8            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:54 | 65.5            | 68.5                                       | 72.5            | 59.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 16:59 | 65.7            | 68.7                                       | 72.5            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:04 | 65.4            | 68.4                                       | 72.2            | 60.7            | 68.8                     | 72.5                      | 60.4                      |
| 21-Mar-20 | 17:09 | 67.0            | 70.0                                       | 73.7            | 61.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:14 | 65.1            | 68.1                                       | 71.2            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:19 | 65.1            | 68.1                                       | 71.6            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:24 | 64.8            | 67.8                                       | 71.6            | 59.5            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:29 | 66.9            | 69.9                                       | 74.0            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:34 | 65.2            | 68.2                                       | 72.4            | 58.1            | 68.5                     | 71.8                      | 59.2                      |
| 21-Mar-20 | 17:39 | 65.2            | 68.2                                       | 71.7            | 58.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:44 | 66.3            | 69.3                                       | 72.5            | 57.8            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:49 | 64.6            | 67.6                                       | 71.1            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:54 | 66.6            | 69.6                                       | 71.4            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 17:59 | 64.4            | 67.4                                       | 71.4            | 57.1            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:04 | 64.7            | 67.7                                       | 71.6            | 58.7            | 68.2                     | 71.9                      | 57.8                      |
| 21-Mar-20 | 18:09 | 63.0            | 66.0                                       | 70.0            | 57.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:14 | 64.2            | 67.2                                       | 70.9            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:19 | 62.8            | 65.8                                       | 69.7            | 57.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:24 | 65.7            | 68.7                                       | 70.8            | 56.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:29 | 68.3            | 71.3                                       | 75.5            | 56.6            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:34 | 70.3            | 73.3                                       | 77.2            | 57.7            | 68.8                     | 72.7                      | 55.5                      |
| 21-Mar-20 | 18:39 | 65.5            | 68.5                                       | 73.0            | 54.4            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:44 | 62.9            | 65.9                                       | 68.4            | 55.3            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:49 | 61.7            | 64.7                                       | 68.9            | 53.9            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:54 | 65.1            | 68.1                                       | 72.0            | 55.0            |                          |                           |                           |
| 21-Mar-20 | 18:59 | 62.5            | 65.5                                       | 68.9            | 55.5            |                          |                           |                           |

Mean      71.5      74.9      61.6  
 Maximum    75.0      78.2      63.8  
 Minimum    68.2      71.8      55.5

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 23-Mar-20 | 7:04  | 68.1            | 71.1                                       | 73.8            | 63.0            | 70.4                     | 74.2                      | 60.8                      |
| 23-Mar-20 | 7:09  | 67.9            | 70.9                                       | 74.9            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:14  | 67.4            | 70.4                                       | 74.1            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:19  | 66.7            | 69.7                                       | 74.1            | 56.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:24  | 67.5            | 70.5                                       | 74.5            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:29  | 66.8            | 69.8                                       | 73.7            | 58.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:34  | 68.2            | 71.2                                       | 75.3            | 60.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:39  | 67.9            | 70.9                                       | 74.9            | 61.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:44  | 68.9            | 71.9                                       | 74.8            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:49  | 68.1            | 71.1                                       | 74.1            | 62.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:54  | 67.7            | 70.7                                       | 74.4            | 57.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 7:59  | 67.8            | 70.8                                       | 74.2            | 59.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:04  | 69.2            | 72.2                                       | 75.2            | 62.0            | 70.4                     | 73.7                      | 61.3                      |
| 23-Mar-20 | 8:09  | 66.8            | 69.8                                       | 72.8            | 60.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:14  | 66.9            | 69.9                                       | 73.4            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:19  | 67.1            | 70.1                                       | 73.8            | 60.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:24  | 66.3            | 69.3                                       | 72.7            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:29  | 67.7            | 70.7                                       | 73.7            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:34  | 67.5            | 70.5                                       | 73.9            | 62.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:39  | 68.2            | 71.2                                       | 74.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:44  | 68.7            | 71.7                                       | 74.8            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:49  | 68.8            | 71.8                                       | 75.2            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:54  | 69.9            | 72.9                                       | 76.6            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 8:59  | 69.2            | 72.2                                       | 75.9            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:04  | 70.1            | 73.1                                       | 76.1            | 64.2            | 71.8                     | 75.3                      | 63.6                      |
| 23-Mar-20 | 9:09  | 68.4            | 71.4                                       | 75.3            | 61.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:14  | 68.6            | 71.6                                       | 74.6            | 64.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:19  | 67.8            | 70.8                                       | 74.2            | 63.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:24  | 68.8            | 71.8                                       | 75.0            | 62.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:29  | 69.5            | 72.5                                       | 75.8            | 65.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:34  | 68.5            | 71.5                                       | 74.7            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:39  | 67.3            | 70.3                                       | 73.8            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:44  | 67.6            | 70.6                                       | 74.0            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:49  | 69.3            | 72.3                                       | 75.1            | 62.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:54  | 68.7            | 71.7                                       | 75.3            | 61.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 9:59  | 69.9            | 72.9                                       | 75.8            | 65.9            | 71.6                     | 74.8                      | 63.1                      |
| 23-Mar-20 | 10:04 | 68.3            | 71.3                                       | 74.7            | 64.9            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:09 | 70.3            | 73.3                                       | 76.4            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:14 | 68.2            | 71.2                                       | 74.5            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:19 | 70.3            | 73.3                                       | 76.7            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:24 | 69.3            | 72.3                                       | 75.7            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:29 | 69.7            | 72.7                                       | 75.9            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:34 | 67.6            | 70.6                                       | 73.5            | 61.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:39 | 68.8            | 71.8                                       | 75.3            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:44 | 67.5            | 70.5                                       | 74.0            | 63.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:49 | 68.1            | 71.1                                       | 74.3            | 62.4            | 71.2                     | 74.5                      | 62.9                      |
| 23-Mar-20 | 10:54 | 68.2            | 71.2                                       | 74.8            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 10:59 | 69.0            | 72.0                                       | 75.1            | 62.9            |                          |                           |                           |

| Date      | dB(A) |                 |  |                 |                 |                          |                           |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | Time  | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) | L <sub>90</sub> (Average) |
| 23-Mar-20 | 11:04 | 68.4            | 71.4                                       | 75.1            | 62.6            | 71.7                     | 75.2                      | 62.5                      |
| 23-Mar-20 | 11:09 | 67.8            | 70.8                                       | 74.9            | 60.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:14 | 68.5            | 71.5                                       | 74.9            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:19 | 69.3            | 72.3                                       | 75.5            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:24 | 68.6            | 71.6                                       | 75.0            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:29 | 69.2            | 72.2                                       | 75.7            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:34 | 69.4            | 72.4                                       | 75.9            | 64.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:39 | 66.2            | 69.2                                       | 72.2            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:44 | 67.9            | 70.9                                       | 74.4            | 65.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:49 | 68.6            | 71.6                                       | 75.0            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:54 | 68.6            | 71.6                                       | 74.6            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 11:59 | 68.6            | 71.6                                       | 74.5            | 66.7            | 71.3                     | 74.6                      | 65.3                      |
| 23-Mar-20 | 12:04 | 68.5            | 71.5                                       | 74.6            | 67.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:09 | 68.9            | 71.9                                       | 74.1            | 67.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:14 | 69.0            | 72.0                                       | 75.8            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:19 | 67.5            | 70.5                                       | 73.9            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:24 | 67.4            | 70.4                                       | 74.1            | 61.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:29 | 68.2            | 71.2                                       | 74.7            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:34 | 67.2            | 70.2                                       | 73.8            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:39 | 67.5            | 70.5                                       | 73.8            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:44 | 68.4            | 71.4                                       | 73.9            | 63.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:49 | 67.3            | 70.3                                       | 73.0            | 63.7            | 70.8                     | 73.9                      | 64.2                      |
| 23-Mar-20 | 12:54 | 68.0            | 71.0                                       | 74.0            | 65.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 12:59 | 68.2            | 71.2                                       | 74.6            | 64.5            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:04 | 67.5            | 70.5                                       | 73.2            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:09 | 67.5            | 70.5                                       | 74.2            | 63.7            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:14 | 67.2            | 70.2                                       | 73.7            | 64.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:19 | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 64.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:24 | 67.1            | 70.1                                       | 73.6            | 63.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:29 | 67.4            | 70.4                                       | 74.0            | 63.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:34 | 67.6            | 70.6                                       | 73.7            | 65.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:39 | 67.0            | 70.0                                       | 73.3            | 63.6            | 69.8                     | 73.3                      | 62.9                      |
| 23-Mar-20 | 13:44 | 67.1            | 70.1                                       | 73.4            | 62.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:49 | 66.5            | 69.5                                       | 73.5            | 59.8            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:54 | 65.8            | 68.8                                       | 72.7            | 59.6            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 13:59 | 66.5            | 69.5                                       | 73.2            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:04 | 67.6            | 70.6                                       | 73.8            | 59.3            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:09 | 66.2            | 69.2                                       | 73.3            | 59.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:14 | 67.3            | 70.3                                       | 74.2            | 60.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:19 | 67.0            | 70.0                                       | 73.2            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:24 | 67.6            | 70.6                                       | 74.3            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:29 | 67.3            | 70.3                                       | 73.8            | 60.7            | 70.8                     | 74.3                      | 62.8                      |
| 23-Mar-20 | 14:34 | 68.1            | 71.1                                       | 74.5            | 64.0            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:39 | 68.4            | 71.4                                       | 75.0            | 62.4            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:44 | 67.1            | 70.1                                       | 73.9            | 59.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:49 | 68.7            | 71.7                                       | 75.2            | 62.1            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:54 | 67.1            | 70.1                                       | 73.7            | 63.2            |                          |                           |                           |
| 23-Mar-20 | 14:59 | 67.2            | 70.2                                       | 73.1            | 64.1            |                          |                           |                           |

## Appendix B2

### Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |                          |                           |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>eq</sub> (30-min) | L <sub>10</sub> (Average) |
| 23-Mar-20 | 15:04 | 69.0            | 72.0                                       | 75.8            | 65.2            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:09 | 69.2            | 72.2                                       | 75.6            | 65.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:14 | 68.7            | 71.7                                       | 75.5            | 62.5            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:19 | 67.5            | 70.5                                       | 74.8            | 58.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:24 | 69.5            | 72.5                                       | 75.9            | 63.5            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:29 | 69.2            | 72.2                                       | 76.0            | 64.1            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:34 | 68.8            | 71.8                                       | 75.6            | 62.5            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:39 | 68.3            | 71.3                                       | 75.4            | 60.9            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:44 | 68.2            | 71.2                                       | 74.9            | 59.4            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:49 | 68.0            | 71.0                                       | 74.2            | 61.5            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:54 | 68.2            | 71.2                                       | 75.0            | 62.0            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 15:59 | 67.8            | 70.8                                       | 74.8            | 60.9            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:04 | 68.9            | 71.9                                       | 75.2            | 63.9            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:09 | 69.8            | 72.8                                       | 75.9            | 66.4            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:14 | 67.9            | 70.9                                       | 74.8            | 59.8            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:19 | 66.9            | 69.9                                       | 73.6            | 57.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:24 | 66.0            | 69.0                                       | 72.4            | 58.7            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:29 | 66.8            | 69.8                                       | 73.7            | 58.5            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:34 | 68.9            | 71.9                                       | 75.8            | 60.9            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:39 | 67.2            | 70.2                                       | 74.4            | 60.1            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:44 | 66.0            | 69.0                                       | 72.9            | 60.1            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:49 | 66.1            | 69.1                                       | 72.6            | 60.7            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:54 | 67.4            | 70.4                                       | 74.3            | 59.1            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 16:59 | 67.8            | 70.8                                       | 73.9            | 62.1            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:04 | 66.5            | 69.5                                       | 73.7            | 59.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:09 | 67.9            | 70.9                                       | 74.8            | 59.8            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:14 | 66.9            | 69.9                                       | 73.6            | 57.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:19 | 66.0            | 69.0                                       | 72.4            | 58.7            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:24 | 66.8            | 69.8                                       | 73.7            | 58.5            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:29 | 65.0            | 68.0                                       | 71.8            | 56.8            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:34 | 66.1            | 69.1                                       | 73.3            | 57.9            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:39 | 65.3            | 68.3                                       | 71.9            | 58.9            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:44 | 67.5            | 70.5                                       | 73.2            | 60.2            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:49 | 67.2            | 70.2                                       | 73.4            | 61.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:54 | 65.5            | 68.5                                       | 72.2            | 58.9            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 17:59 | 65.6            | 68.6                                       | 72.2            | 60.4            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:04 | 65.1            | 68.1                                       | 71.8            | 61.1            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:09 | 65.2            | 68.2                                       | 72.1            | 60.1            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:14 | 63.3            | 66.3                                       | 70.1            | 56.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:19 | 62.6            | 65.6                                       | 69.7            | 54.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:24 | 64.2            | 67.2                                       | 70.8            | 55.5            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:29 | 62.6            | 65.6                                       | 69.8            | 55.4            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:34 | 63.9            | 66.9                                       | 70.2            | 57.5            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:39 | 63.2            | 66.2                                       | 70.4            | 52.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:44 | 62.5            | 65.5                                       | 69.6            | 53.9            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:49 | 63.8            | 66.8                                       | 71.0            | 55.3            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:54 | 65.7            | 68.7                                       | 71.7            | 53.5            |                          |                           |
| 23-Mar-20 | 18:59 | 64.6            | 67.6                                       | 71.0            | 56.5            |                          |                           |
|           |       | Mean            | 70.8                                       | 74.3            | 62.4            |                          |                           |
|           |       | Maximum         | 72.4                                       | 75.7            | 65.3            |                          |                           |
|           |       | Minimum         | 67.0                                       | 70.7            | 55.2            |                          |                           |

| Summary of Day-time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | L <sub>eq</sub> | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| Mean   | 71.4            | 74.7            | 63.8            |
| Maximum  | 77.5            | 80.5            | 72.7            |
| Minimum  | 66.4            | 69.7            | 55.2            |

---

---

**APPENDIX B3**  
**EVENING-TIME 19:00-23:00HRS AND**  
**HOLIDAYS 07:00-19:00HRS BASELINE**  
**NOISE MONITORING DATA**

---

---

### Appendix B3

#### **Evening Time and Holiday Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village**

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 10-Mar-20 | 19:04 | 69.5            | 72.5                                       | 73.6            | 70.4            |
| 10-Mar-20 | 19:09 | 69.0            | 72.0                                       | 73.3            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 19:14 | 68.7            | 71.7                                       | 72.8            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 19:19 | 69.4            | 72.4                                       | 74.2            | 70.4            |
| 10-Mar-20 | 19:24 | 68.8            | 71.8                                       | 73.0            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 19:29 | 69.5            | 72.5                                       | 74.6            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 19:34 | 69.5            | 72.5                                       | 74.4            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 19:39 | 69.0            | 72.0                                       | 73.3            | 70.6            |
| 10-Mar-20 | 19:44 | 69.6            | 72.6                                       | 73.6            | 71.0            |
| 10-Mar-20 | 19:49 | 68.9            | 71.9                                       | 72.9            | 71.0            |
| 10-Mar-20 | 19:54 | 69.3            | 72.3                                       | 72.9            | 70.7            |
| 10-Mar-20 | 19:59 | 68.7            | 71.7                                       | 72.6            | 70.6            |
| 10-Mar-20 | 20:04 | 69.4            | 72.4                                       | 73.5            | 70.5            |
| 10-Mar-20 | 20:09 | 68.5            | 71.5                                       | 72.4            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 20:14 | 68.8            | 71.8                                       | 72.9            | 70.5            |
| 10-Mar-20 | 20:19 | 68.6            | 71.6                                       | 72.6            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 20:24 | 68.8            | 71.8                                       | 72.7            | 70.6            |
| 10-Mar-20 | 20:29 | 70.1            | 73.1                                       | 72.7            | 70.4            |
| 10-Mar-20 | 20:34 | 69.3            | 72.3                                       | 72.8            | 70.6            |
| 10-Mar-20 | 20:39 | 68.8            | 71.8                                       | 73.0            | 70.4            |
| 10-Mar-20 | 20:44 | 68.8            | 71.8                                       | 72.9            | 70.4            |
| 10-Mar-20 | 20:49 | 68.5            | 71.5                                       | 72.2            | 70.6            |
| 10-Mar-20 | 20:54 | 68.5            | 71.5                                       | 72.6            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 20:59 | 68.7            | 71.7                                       | 72.5            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 21:04 | 68.5            | 71.5                                       | 72.2            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 21:09 | 68.8            | 71.8                                       | 72.6            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 21:14 | 68.3            | 71.3                                       | 72.3            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 21:19 | 68.4            | 71.4                                       | 72.5            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 21:24 | 68.6            | 71.6                                       | 72.6            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 21:29 | 68.3            | 71.3                                       | 72.2            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 21:34 | 68.5            | 71.5                                       | 72.2            | 70.1            |
| 10-Mar-20 | 21:39 | 68.5            | 71.5                                       | 72.4            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 21:44 | 68.2            | 71.2                                       | 71.9            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 21:49 | 68.4            | 71.4                                       | 72.2            | 70.1            |
| 10-Mar-20 | 21:54 | 68.4            | 71.4                                       | 72.2            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 21:59 | 68.7            | 71.7                                       | 72.7            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 22:04 | 69.1            | 72.1                                       | 72.6            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 22:09 | 68.8            | 71.8                                       | 72.8            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 22:14 | 68.7            | 71.7                                       | 72.7            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 22:19 | 68.2            | 71.2                                       | 71.9            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 22:24 | 68.4            | 71.4                                       | 72.2            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 22:29 | 68.0            | 71.0                                       | 71.8            | 70.1            |
| 10-Mar-20 | 22:34 | 68.5            | 71.5                                       | 72.6            | 70.1            |
| 10-Mar-20 | 22:39 | 68.1            | 71.1                                       | 71.9            | 70.1            |
| 10-Mar-20 | 22:44 | 68.6            | 71.6                                       | 72.4            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 22:49 | 68.2            | 71.2                                       | 71.9            | 70.1            |
| 10-Mar-20 | 22:54 | 69.8            | 72.8                                       | 72.9            | 70.4            |
| 10-Mar-20 | 22:59 | 69.0            | 72.0                                       | 72.8            | 71.1            |
| Mean      |       | 71.8            | 72.8                                       | 70.4            |                 |
| Maximum   |       | 73.1            | 74.6                                       | 71.1            |                 |
| Minimum   |       | 71.0            | 71.8                                       | 70.1            |                 |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 11-Mar-20 | 19:04 | 67.2            | 70.2                                       | 72.2            | 66.3            |
| 11-Mar-20 | 19:09 | 66.4            | 69.4                                       | 71.8            | 66.4            |
| 11-Mar-20 | 19:14 | 66.3            | 69.3                                       | 71.8            | 66.3            |
| 11-Mar-20 | 19:19 | 66.0            | 69.0                                       | 71.2            | 66.2            |
| 11-Mar-20 | 19:24 | 66.2            | 69.2                                       | 71.6            | 66.2            |
| 11-Mar-20 | 19:29 | 65.9            | 68.9                                       | 71.2            | 66.2            |
| 11-Mar-20 | 19:34 | 65.1            | 68.1                                       | 70.4            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 19:39 | 68.0            | 71.0                                       | 71.4            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 19:44 | 65.1            | 68.1                                       | 70.7            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 19:49 | 65.9            | 68.9                                       | 71.9            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 19:54 | 65.3            | 68.3                                       | 70.6            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 19:59 | 65.7            | 68.7                                       | 70.6            | 65.8            |
| 11-Mar-20 | 20:04 | 65.1            | 68.1                                       | 70.3            | 65.8            |
| 11-Mar-20 | 20:09 | 65.0            | 68.0                                       | 69.4            | 65.7            |
| 11-Mar-20 | 20:14 | 64.4            | 67.4                                       | 69.2            | 65.8            |
| 11-Mar-20 | 20:19 | 64.4            | 67.4                                       | 68.9            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 20:24 | 65.2            | 68.2                                       | 69.8            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 20:29 | 64.6            | 67.6                                       | 69.3            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 20:34 | 65.4            | 68.4                                       | 70.5            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 20:39 | 64.9            | 67.9                                       | 68.9            | 65.8            |
| 11-Mar-20 | 20:44 | 64.1            | 67.1                                       | 68.2            | 65.4            |
| 11-Mar-20 | 20:49 | 64.3            | 67.3                                       | 68.8            | 65.7            |
| 11-Mar-20 | 20:54 | 64.2            | 67.2                                       | 68.8            | 65.2            |
| 11-Mar-20 | 20:59 | 64.9            | 67.9                                       | 69.1            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 21:04 | 64.7            | 67.7                                       | 69.3            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 21:09 | 64.8            | 67.8                                       | 69.3            | 65.5            |
| 11-Mar-20 | 21:14 | 65.8            | 68.8                                       | 70.1            | 65.6            |
| 11-Mar-20 | 21:19 | 63.8            | 66.8                                       | 68.0            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 21:24 | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 65.2            |
| 11-Mar-20 | 21:29 | 63.9            | 66.9                                       | 67.7            | 65.2            |
| 11-Mar-20 | 21:34 | 64.3            | 67.3                                       | 68.7            | 65.2            |
| 11-Mar-20 | 21:39 | 64.1            | 67.1                                       | 68.7            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 21:44 | 64.4            | 67.4                                       | 69.1            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 21:49 | 63.8            | 66.8                                       | 67.9            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 21:54 | 65.9            | 68.9                                       | 70.4            | 65.5            |
| 11-Mar-20 | 21:59 | 65.1            | 68.1                                       | 70.2            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 22:04 | 67.3            | 70.3                                       | 72.4            | 65.8            |
| 11-Mar-20 | 22:09 | 64.5            | 67.5                                       | 68.9            | 65.6            |
| 11-Mar-20 | 22:14 | 66.2            | 69.2                                       | 70.7            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 22:19 | 64.4            | 67.4                                       | 68.7            | 65.6            |
| 11-Mar-20 | 22:24 | 65.4            | 68.4                                       | 70.9            | 65.5            |
| 11-Mar-20 | 22:29 | 64.9            | 67.9                                       | 69.2            | 65.4            |
| 11-Mar-20 | 22:34 | 64.4            | 67.4                                       | 69.1            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 22:39 | 64.3            | 67.3                                       | 68.8            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 22:44 | 64.0            | 67.0                                       | 68.6            | 65.2            |
| 11-Mar-20 | 22:49 | 64.5            | 67.5                                       | 69.0            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 22:54 | 64.5            | 67.5                                       | 68.5            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 22:59 | 63.9            | 66.9                                       | 68.0            | 65.2            |
| Mean      |       | 68.2            | 69.9                                       | 65.7            |                 |
| Maximum   |       | 71.0            | 72.4                                       | 66.4            |                 |
| Minimum   |       | 66.8            | 67.7                                       | 65.2            |                 |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 12-Mar-20 | 19:04 | 64.8            | 67.8                                       | 70.5            | 61.2            |
| 12-Mar-20 | 19:09 | 62.8            | 65.8                                       | 69.0            | 61.3            |
| 12-Mar-20 | 19:14 | 65.4            | 68.4                                       | 70.8            | 61.4            |
| 12-Mar-20 | 19:19 | 63.7            | 66.7                                       | 69.9            | 60.6            |
| 12-Mar-20 | 19:24 | 63.1            | 66.1                                       | 68.9            | 61.1            |
| 12-Mar-20 | 19:29 | 64.9            | 67.9                                       | 70.6            | 60.5            |
| 12-Mar-20 | 19:34 | 63.3            | 66.3                                       | 69.3            | 59.3            |
| 12-Mar-20 | 19:39 | 62.7            | 65.7                                       | 69.0            | 61.0            |
| 12-Mar-20 | 19:44 | 62.0            | 65.0                                       | 68.7            | 61.0            |
| 12-Mar-20 | 19:49 | 63.2            | 66.2                                       | 69.2            | 61.2            |
| 12-Mar-20 | 19:54 | 61.7            | 64.7                                       | 67.5            | 60.8            |
| 12-Mar-20 | 19:59 | 63.4            | 66.4                                       | 70.0            | 60.4            |
| 12-Mar-20 | 20:04 | 62.8            | 65.8                                       | 68.7            | 60.7            |
| 12-Mar-20 | 20:09 | 62.3            | 65.3                                       | 67.8            | 60.1            |
| 12-Mar-20 | 20:14 | 61.8            | 64.8                                       | 67.8            | 59.6            |
| 12-Mar-20 | 20:19 | 62.8            | 65.8                                       | 68.4            | 61.0            |
| 12-Mar-20 | 20:24 | 63.1            | 66.1                                       | 69.2            | 61.1            |
| 12-Mar-20 | 20:29 | 62.8            | 65.8                                       | 68.8            | 60.3            |
| 12-Mar-20 | 20:34 | 60.9            | 63.9                                       | 65.8            | 59.3            |
| 12-Mar-20 | 20:39 | 63.1            | 66.1                                       | 67.9            | 60.8            |
| 12-Mar-20 | 20:44 | 60.9            | 63.9                                       | 66.4            | 60.5            |
| 12-Mar-20 | 20:49 | 61.3            | 64.3                                       | 66.7            | 61.1            |
| 12-Mar-20 | 20:54 | 62.1            | 65.1                                       | 68.2            | 61.3            |
| 12-Mar-20 | 20:59 | 62.6            | 65.6                                       | 68.3            | 62.7            |
| 12-Mar-20 | 21:04 | 61.2            | 64.2                                       | 65.8            | 61.1            |
| 12-Mar-20 | 21:09 | 62.1            | 65.1                                       | 67.8            | 61.1            |
| 12-Mar-20 | 21:14 | 62.4            | 65.4                                       | 67.3            | 61.2            |
| 12-Mar-20 | 21:19 | 63.5            | 66.5                                       | 69.5            | 62.0            |
| 12-Mar-20 | 21:24 | 61.2            | 64.2                                       | 66.3            | 61.2            |
| 12-Mar-20 | 21:29 | 61.9            | 64.9                                       | 68.0            | 61.4            |
| 12-Mar-20 | 21:34 | 61.2            | 64.2                                       | 66.3            | 61.3            |
| 12-Mar-20 | 21:39 | 61.8            | 64.8                                       | 67.2            | 61.1            |
| 12-Mar-20 | 21:44 | 62.8            | 65.8                                       | 68.5            | 61.4            |
| 12-Mar-20 | 21:49 | 63.2            | 66.2                                       | 68.7            | 62.2            |
| 12-Mar-20 | 21:54 | 66.8            | 69.8                                       | 72.2            | 62.3            |
| 12-Mar-20 | 21:59 | 64.2            | 67.2                                       | 68.9            | 61.4            |
| 12-Mar-20 | 22:04 | 62.5            | 65.5                                       | 67.8            | 62.1            |
| 12-Mar-20 | 22:09 | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 62.1            |
| 12-Mar-20 | 22:14 | 62.8            | 65.8                                       | 68.5            | 62.1            |
| 12-Mar-20 | 22:19 | 62.2            | 65.2                                       | 67.3            | 62.1            |
| 12-Mar-20 | 22:24 | 63.1            | 66.1                                       | 68.2            | 62.3            |
| 12-Mar-20 | 22:29 | 64.8            | 67.8                                       | 68.8            | 62.4            |
| 12-Mar-20 | 22:34 | 62.7            | 65.7                                       | 67.5            | 62.0            |
| 12-Mar-20 | 22:39 | 63.7            | 66.7                                       | 68.4            | 62.7            |
| 12-Mar-20 | 22:44 | 62.2            | 65.2                                       | 67.8            | 61.8            |
| 12-Mar-20 | 22:49 | 62.4            | 65.4                                       | 68.0            | 63.0            |
| 12-Mar-20 | 22:54 | 61.8            | 64.8                                       | 67.0            | 62.2            |
| 12-Mar-20 | 22:59 | 62.9            | 65.9                                       | 67.4            | 62.5            |
|           |       | Mean            | 66.0                                       | 68.5            | 61.4            |
|           |       | Maximum         | 69.8                                       | 72.2            | 63.0            |
|           |       | Minimum         | 63.9                                       | 65.8            | 59.3            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 13-Mar-20 | 19:04 | 67.2            | 70.2                                       | 70.2            | 54.6            |
| 13-Mar-20 | 19:09 | 62.6            | 65.6                                       | 69.4            | 54.7            |
| 13-Mar-20 | 19:14 | 61.0            | 64.0                                       | 68.1            | 54.3            |
| 13-Mar-20 | 19:19 | 64.6            | 67.6                                       | 71.3            | 54.9            |
| 13-Mar-20 | 19:24 | 65.8            | 68.8                                       | 69.4            | 54.7            |
| 13-Mar-20 | 19:29 | 63.1            | 66.1                                       | 70.2            | 56.0            |
| 13-Mar-20 | 19:34 | 61.8            | 64.8                                       | 69.1            | 55.0            |
| 13-Mar-20 | 19:39 | 63.8            | 66.8                                       | 70.8            | 54.8            |
| 13-Mar-20 | 19:44 | 62.3            | 65.3                                       | 69.3            | 54.3            |
| 13-Mar-20 | 19:49 | 61.4            | 64.4                                       | 68.9            | 54.9            |
| 13-Mar-20 | 19:54 | 61.5            | 64.5                                       | 69.5            | 53.5            |
| 13-Mar-20 | 19:59 | 62.4            | 65.4                                       | 69.6            | 54.1            |
| 13-Mar-20 | 20:04 | 62.4            | 65.4                                       | 69.8            | 54.6            |
| 13-Mar-20 | 20:09 | 60.8            | 63.8                                       | 67.9            | 54.3            |
| 13-Mar-20 | 20:14 | 59.5            | 62.5                                       | 66.2            | 54.5            |
| 13-Mar-20 | 20:19 | 62.8            | 65.8                                       | 68.6            | 55.0            |
| 13-Mar-20 | 20:24 | 59.7            | 62.7                                       | 66.2            | 54.5            |
| 13-Mar-20 | 20:29 | 61.6            | 64.6                                       | 67.5            | 55.8            |
| 13-Mar-20 | 20:34 | 62.3            | 65.3                                       | 67.9            | 55.3            |
| 13-Mar-20 | 20:39 | 60.6            | 63.6                                       | 67.3            | 55.0            |
| 13-Mar-20 | 20:44 | 59.9            | 62.9                                       | 66.5            | 54.9            |
| 13-Mar-20 | 20:49 | 63.2            | 66.2                                       | 69.6            | 55.0            |
| 13-Mar-20 | 20:54 | 58.4            | 61.4                                       | 65.1            | 54.4            |
| 13-Mar-20 | 20:59 | 60.4            | 63.4                                       | 66.2            | 55.0            |
| 13-Mar-20 | 21:04 | 61.9            | 64.9                                       | 69.0            | 54.8            |
| 13-Mar-20 | 21:09 | 65.7            | 68.7                                       | 70.9            | 55.4            |
| 13-Mar-20 | 21:14 | 60.6            | 63.6                                       | 67.8            | 54.2            |
| 13-Mar-20 | 21:19 | 60.7            | 63.7                                       | 65.5            | 53.9            |
| 13-Mar-20 | 21:24 | 59.6            | 62.6                                       | 66.4            | 53.9            |
| 13-Mar-20 | 21:29 | 61.9            | 64.9                                       | 68.3            | 54.7            |
| 13-Mar-20 | 21:34 | 59.5            | 62.5                                       | 66.8            | 54.2            |
| 13-Mar-20 | 21:39 | 63.3            | 66.3                                       | 66.2            | 54.3            |
| 13-Mar-20 | 21:44 | 59.5            | 62.5                                       | 64.4            | 54.1            |
| 13-Mar-20 | 21:49 | 58.8            | 61.8                                       | 65.5            | 53.7            |
| 13-Mar-20 | 21:54 | 59.4            | 62.4                                       | 65.7            | 53.5            |
| 13-Mar-20 | 21:59 | 60.7            | 63.7                                       | 66.5            | 53.2            |
| 13-Mar-20 | 22:04 | 64.3            | 67.3                                       | 69.2            | 53.9            |
| 13-Mar-20 | 22:09 | 59.6            | 62.6                                       | 65.8            | 53.5            |
| 13-Mar-20 | 22:14 | 62.6            | 65.6                                       | 68.3            | 53.5            |
| 13-Mar-20 | 22:19 | 61.5            | 64.5                                       | 66.0            | 53.2            |
| 13-Mar-20 | 22:24 | 60.3            | 63.3                                       | 66.0            | 52.7            |
| 13-Mar-20 | 22:29 | 60.2            | 63.2                                       | 66.9            | 52.9            |
| 13-Mar-20 | 22:34 | 59.6            | 62.6                                       | 66.5            | 52.6            |
| 13-Mar-20 | 22:39 | 60.5            | 63.5                                       | 65.6            | 52.7            |
| 13-Mar-20 | 22:44 | 59.7            | 62.7                                       | 66.6            | 53.0            |
| 13-Mar-20 | 22:49 | 58.5            | 61.5                                       | 64.1            | 54.2            |
| 13-Mar-20 | 22:54 | 60.6            | 63.6                                       | 63.7            | 52.5            |
| 13-Mar-20 | 22:59 | 59.6            | 62.6                                       | 66.2            | 53.7            |
|           |       | Mean            | 64.9                                       | 68.0            | 54.3            |
|           |       | Maximum         | 70.2                                       | 71.3            | 56.0            |
|           |       | Minimum         | 61.4                                       | 63.7            | 52.5            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 14-Mar-20 | 19:04 | 65.4            | 68.4                                       | 70.8            | 65.0            |
| 14-Mar-20 | 19:09 | 65.1            | 68.1                                       | 70.8            | 63.7            |
| 14-Mar-20 | 19:14 | 65.3            | 68.3                                       | 71.0            | 63.9            |
| 14-Mar-20 | 19:19 | 66.2            | 69.2                                       | 71.3            | 63.3            |
| 14-Mar-20 | 19:24 | 64.0            | 67.0                                       | 69.1            | 63.6            |
| 14-Mar-20 | 19:29 | 65.2            | 68.2                                       | 70.8            | 63.0            |
| 14-Mar-20 | 19:34 | 64.4            | 67.4                                       | 69.4            | 63.9            |
| 14-Mar-20 | 19:39 | 63.8            | 66.8                                       | 69.2            | 63.5            |
| 14-Mar-20 | 19:44 | 63.7            | 66.7                                       | 69.4            | 63.0            |
| 14-Mar-20 | 19:49 | 64.2            | 67.2                                       | 68.8            | 63.7            |
| 14-Mar-20 | 19:54 | 63.3            | 66.3                                       | 68.3            | 63.0            |
| 14-Mar-20 | 19:59 | 65.0            | 68.0                                       | 69.9            | 63.2            |
| 14-Mar-20 | 20:04 | 65.9            | 68.9                                       | 71.8            | 63.6            |
| 14-Mar-20 | 20:09 | 63.5            | 66.5                                       | 68.5            | 63.5            |
| 14-Mar-20 | 20:14 | 64.8            | 67.8                                       | 70.6            | 64.4            |
| 14-Mar-20 | 20:19 | 64.4            | 67.4                                       | 69.2            | 64.6            |
| 14-Mar-20 | 20:24 | 65.2            | 68.2                                       | 71.0            | 63.4            |
| 14-Mar-20 | 20:29 | 66.2            | 69.2                                       | 69.9            | 63.9            |
| 14-Mar-20 | 20:34 | 64.4            | 67.4                                       | 69.5            | 64.4            |
| 14-Mar-20 | 20:39 | 64.6            | 67.6                                       | 69.4            | 64.9            |
| 14-Mar-20 | 20:44 | 68.2            | 71.2                                       | 74.2            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 20:49 | 65.7            | 68.7                                       | 69.9            | 64.0            |
| 14-Mar-20 | 20:54 | 68.1            | 71.1                                       | 74.4            | 65.0            |
| 14-Mar-20 | 20:59 | 67.6            | 70.6                                       | 73.2            | 64.2            |
| 14-Mar-20 | 21:04 | 64.0            | 67.0                                       | 68.6            | 64.7            |
| 14-Mar-20 | 21:09 | 63.3            | 66.3                                       | 68.2            | 63.7            |
| 14-Mar-20 | 21:14 | 64.0            | 67.0                                       | 68.0            | 63.9            |
| 14-Mar-20 | 21:19 | 64.1            | 67.1                                       | 69.2            | 64.0            |
| 14-Mar-20 | 21:24 | 62.9            | 65.9                                       | 66.9            | 64.2            |
| 14-Mar-20 | 21:29 | 64.0            | 67.0                                       | 68.8            | 64.4            |
| 14-Mar-20 | 21:34 | 64.4            | 67.4                                       | 69.1            | 64.8            |
| 14-Mar-20 | 21:39 | 63.7            | 66.7                                       | 68.3            | 64.3            |
| 14-Mar-20 | 21:44 | 65.2            | 68.2                                       | 69.9            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 21:49 | 63.3            | 66.3                                       | 67.7            | 64.4            |
| 14-Mar-20 | 21:54 | 63.8            | 66.8                                       | 68.5            | 64.9            |
| 14-Mar-20 | 21:59 | 63.6            | 66.6                                       | 68.7            | 64.4            |
| 14-Mar-20 | 22:04 | 65.6            | 68.6                                       | 71.8            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 22:09 | 63.8            | 66.8                                       | 68.6            | 65.0            |
| 14-Mar-20 | 22:14 | 65.0            | 68.0                                       | 70.2            | 64.8            |
| 14-Mar-20 | 22:19 | 65.0            | 68.0                                       | 70.2            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 22:24 | 66.8            | 69.8                                       | 72.2            | 65.2            |
| 14-Mar-20 | 22:29 | 63.6            | 66.6                                       | 68.1            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 22:34 | 63.2            | 66.2                                       | 67.6            | 64.9            |
| 14-Mar-20 | 22:39 | 63.6            | 66.6                                       | 68.3            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 22:44 | 63.6            | 66.6                                       | 67.3            | 65.0            |
| 14-Mar-20 | 22:49 | 63.5            | 66.5                                       | 67.9            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 22:54 | 64.1            | 67.1                                       | 68.8            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 22:59 | 63.3            | 66.3                                       | 67.3            | 65.1            |
|           |       | Mean            | 67.8                                       | 70.0            | 64.4            |
|           |       | Maximum         | 71.2                                       | 74.4            | 65.2            |
|           |       | Minimum         | 65.9                                       | 66.9            | 63.0            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 7:04  | 65.1            | 68.1                                       | 69.0            | 65.7            |
| 15-Mar-20 | 7:09  | 65.1            | 68.1                                       | 69.2            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 7:14  | 64.8            | 67.8                                       | 68.8            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 7:19  | 65.2            | 68.2                                       | 69.1            | 65.5            |
| 15-Mar-20 | 7:24  | 64.9            | 67.9                                       | 69.1            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 7:29  | 65.6            | 68.6                                       | 70.0            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 7:34  | 65.0            | 68.0                                       | 69.4            | 65.8            |
| 15-Mar-20 | 7:39  | 65.5            | 68.5                                       | 69.8            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 7:44  | 66.1            | 69.1                                       | 70.6            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 7:49  | 65.6            | 68.6                                       | 70.6            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 7:54  | 65.7            | 68.7                                       | 69.8            | 66.1            |
| 15-Mar-20 | 7:59  | 65.3            | 68.3                                       | 69.8            | 66.1            |
| 15-Mar-20 | 8:04  | 66.0            | 69.0                                       | 70.9            | 66.1            |
| 15-Mar-20 | 8:09  | 64.7            | 67.7                                       | 69.2            | 65.4            |
| 15-Mar-20 | 8:14  | 65.5            | 68.5                                       | 70.6            | 66.1            |
| 15-Mar-20 | 8:19  | 65.0            | 68.0                                       | 70.2            | 64.8            |
| 15-Mar-20 | 8:24  | 65.1            | 68.1                                       | 69.0            | 65.9            |
| 15-Mar-20 | 8:29  | 66.1            | 69.1                                       | 70.1            | 64.9            |
| 15-Mar-20 | 8:34  | 65.5            | 68.5                                       | 70.7            | 64.5            |
| 15-Mar-20 | 8:39  | 64.6            | 67.6                                       | 68.9            | 64.5            |
| 15-Mar-20 | 8:44  | 65.0            | 68.0                                       | 70.5            | 64.0            |
| 15-Mar-20 | 8:49  | 64.3            | 67.3                                       | 69.3            | 64.2            |
| 15-Mar-20 | 8:54  | 65.9            | 68.9                                       | 69.9            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 8:59  | 65.1            | 68.1                                       | 69.2            | 65.6            |
| 15-Mar-20 | 9:04  | 64.3            | 67.3                                       | 68.9            | 65.2            |
| 15-Mar-20 | 9:09  | 65.6            | 68.6                                       | 70.1            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 9:14  | 66.9            | 69.9                                       | 72.3            | 67.4            |
| 15-Mar-20 | 9:19  | 66.5            | 69.5                                       | 72.3            | 59.8            |
| 15-Mar-20 | 9:24  | 61.0            | 64.0                                       | 67.7            | 52.4            |
| 15-Mar-20 | 9:29  | 63.2            | 66.2                                       | 68.9            | 56.0            |
| 15-Mar-20 | 9:34  | 66.7            | 69.7                                       | 70.3            | 65.4            |
| 15-Mar-20 | 9:39  | 65.1            | 68.1                                       | 69.4            | 65.2            |
| 15-Mar-20 | 9:44  | 66.7            | 69.7                                       | 72.4            | 66.4            |
| 15-Mar-20 | 9:49  | 66.2            | 69.2                                       | 70.9            | 66.9            |
| 15-Mar-20 | 9:54  | 66.1            | 69.1                                       | 71.3            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 9:59  | 65.8            | 68.8                                       | 70.6            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 10:04 | 66.6            | 69.6                                       | 71.3            | 66.4            |
| 15-Mar-20 | 10:09 | 66.9            | 69.9                                       | 71.9            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 10:14 | 66.5            | 69.5                                       | 71.3            | 67.4            |
| 15-Mar-20 | 10:19 | 66.9            | 69.9                                       | 71.0            | 67.4            |
| 15-Mar-20 | 10:24 | 66.4            | 69.4                                       | 70.8            | 66.9            |
| 15-Mar-20 | 10:29 | 66.2            | 69.2                                       | 70.1            | 67.3            |
| 15-Mar-20 | 10:34 | 66.3            | 69.3                                       | 70.7            | 67.5            |
| 15-Mar-20 | 10:39 | 66.0            | 69.0                                       | 70.5            | 67.3            |
| 15-Mar-20 | 10:44 | 66.8            | 69.8                                       | 71.5            | 67.9            |
| 15-Mar-20 | 10:49 | 66.3            | 69.3                                       | 70.8            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 10:54 | 66.1            | 69.1                                       | 70.6            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 10:59 | 66.5            | 69.5                                       | 70.8            | 67.1            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 11:04 | 66.1            | 69.1                                       | 70.6            | 66.9            |
| 15-Mar-20 | 11:09 | 66.8            | 69.8                                       | 71.0            | 68.0            |
| 15-Mar-20 | 11:14 | 67.2            | 70.2                                       | 71.9            | 68.2            |
| 15-Mar-20 | 11:19 | 66.6            | 69.6                                       | 71.0            | 67.8            |
| 15-Mar-20 | 11:24 | 67.1            | 70.1                                       | 72.2            | 67.9            |
| 15-Mar-20 | 11:29 | 67.7            | 70.7                                       | 72.6            | 67.5            |
| 15-Mar-20 | 11:34 | 66.9            | 69.9                                       | 71.0            | 68.1            |
| 15-Mar-20 | 11:39 | 66.5            | 69.5                                       | 71.5            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 11:44 | 65.5            | 68.5                                       | 70.5            | 65.6            |
| 15-Mar-20 | 11:49 | 64.7            | 67.7                                       | 69.4            | 65.6            |
| 15-Mar-20 | 11:54 | 65.1            | 68.1                                       | 70.3            | 65.9            |
| 15-Mar-20 | 11:59 | 64.6            | 67.6                                       | 69.0            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 12:04 | 66.3            | 69.3                                       | 71.6            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 12:09 | 65.4            | 68.4                                       | 69.9            | 66.2            |
| 15-Mar-20 | 12:14 | 65.2            | 68.2                                       | 70.0            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 12:19 | 65.3            | 68.3                                       | 70.5            | 66.2            |
| 15-Mar-20 | 12:24 | 65.7            | 68.7                                       | 70.2            | 66.1            |
| 15-Mar-20 | 12:29 | 65.3            | 68.3                                       | 70.6            | 66.2            |
| 15-Mar-20 | 12:34 | 65.8            | 68.8                                       | 71.4            | 66.1            |
| 15-Mar-20 | 12:39 | 66.1            | 69.1                                       | 71.7            | 66.1            |
| 15-Mar-20 | 12:44 | 65.8            | 68.8                                       | 71.1            | 66.2            |
| 15-Mar-20 | 12:49 | 66.8            | 69.8                                       | 71.6            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 12:54 | 66.1            | 69.1                                       | 70.4            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 12:59 | 66.7            | 69.7                                       | 71.8            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 13:04 | 65.7            | 68.7                                       | 70.5            | 66.4            |
| 15-Mar-20 | 13:09 | 66.6            | 69.6                                       | 71.0            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 13:14 | 66.1            | 69.1                                       | 70.9            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 13:19 | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 13:24 | 66.8            | 69.8                                       | 71.4            | 67.5            |
| 15-Mar-20 | 13:29 | 66.4            | 69.4                                       | 70.8            | 67.5            |
| 15-Mar-20 | 13:34 | 66.9            | 69.9                                       | 70.8            | 67.2            |
| 15-Mar-20 | 13:39 | 65.6            | 68.6                                       | 69.9            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 13:44 | 66.1            | 69.1                                       | 70.5            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 13:49 | 66.0            | 69.0                                       | 70.8            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 13:54 | 65.9            | 68.9                                       | 70.1            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 13:59 | 65.3            | 68.3                                       | 69.6            | 66.8            |
| 15-Mar-20 | 14:04 | 65.8            | 68.8                                       | 70.6            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 14:09 | 66.2            | 69.2                                       | 70.7            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 14:14 | 65.9            | 68.9                                       | 70.6            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 14:19 | 66.3            | 69.3                                       | 71.0            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 14:24 | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 67.6            |
| 15-Mar-20 | 14:29 | 65.9            | 68.9                                       | 70.3            | 67.2            |
| 15-Mar-20 | 14:34 | 66.0            | 69.0                                       | 70.8            | 66.8            |
| 15-Mar-20 | 14:39 | 65.9            | 68.9                                       | 70.5            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 14:44 | 66.6            | 69.6                                       | 72.0            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 14:49 | 65.9            | 68.9                                       | 70.6            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 14:54 | 67.2            | 70.2                                       | 72.3            | 67.3            |
| 15-Mar-20 | 14:59 | 67.6            | 70.6                                       | 71.7            | 67.4            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 15:04 | 66.3            | 69.3                                       | 70.6            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 15:09 | 66.8            | 69.8                                       | 71.3            | 67.4            |
| 15-Mar-20 | 15:14 | 67.9            | 70.9                                       | 71.7            | 67.3            |
| 15-Mar-20 | 15:19 | 66.9            | 69.9                                       | 71.9            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 15:24 | 66.3            | 69.3                                       | 70.8            | 66.4            |
| 15-Mar-20 | 15:29 | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 15:34 | 66.8            | 69.8                                       | 71.6            | 67.2            |
| 15-Mar-20 | 15:39 | 66.0            | 69.0                                       | 70.6            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 15:44 | 66.1            | 69.1                                       | 71.3            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 15:49 | 70.7            | 73.7                                       | 71.4            | 66.8            |
| 15-Mar-20 | 15:54 | 65.1            | 68.1                                       | 69.6            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 15:59 | 65.5            | 68.5                                       | 69.7            | 66.4            |
| 15-Mar-20 | 16:04 | 66.0            | 69.0                                       | 70.9            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 16:09 | 65.9            | 68.9                                       | 70.8            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 16:14 | 65.7            | 68.7                                       | 71.0            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 16:19 | 69.2            | 72.2                                       | 72.4            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 16:24 | 70.6            | 73.6                                       | 74.7            | 66.8            |
| 15-Mar-20 | 16:29 | 73.7            | 76.7                                       | 78.8            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 16:34 | 69.9            | 72.9                                       | 75.4            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 16:39 | 67.3            | 70.3                                       | 72.7            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 16:44 | 66.1            | 69.1                                       | 70.8            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 16:49 | 65.3            | 68.3                                       | 70.0            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 16:54 | 64.4            | 67.4                                       | 68.7            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 16:59 | 65.3            | 68.3                                       | 70.1            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 17:04 | 64.9            | 67.9                                       | 69.5            | 66.3            |
| 15-Mar-20 | 17:09 | 68.1            | 71.1                                       | 72.2            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 17:14 | 65.4            | 68.4                                       | 69.8            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 17:19 | 68.3            | 71.3                                       | 72.6            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 17:24 | 67.9            | 70.9                                       | 72.0            | 67.4            |
| 15-Mar-20 | 17:29 | 69.6            | 72.6                                       | 74.8            | 67.4            |
| 15-Mar-20 | 17:34 | 68.1            | 71.1                                       | 73.3            | 66.9            |
| 15-Mar-20 | 17:39 | 69.5            | 72.5                                       | 75.0            | 67.2            |
| 15-Mar-20 | 17:44 | 67.7            | 70.7                                       | 70.8            | 66.9            |
| 15-Mar-20 | 17:49 | 68.7            | 71.7                                       | 73.5            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 17:54 | 68.0            | 71.0                                       | 73.6            | 67.4            |
| 15-Mar-20 | 17:59 | 66.5            | 69.5                                       | 71.3            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 18:04 | 66.6            | 69.6                                       | 71.6            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 18:09 | 66.3            | 69.3                                       | 71.0            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 18:14 | 67.2            | 70.2                                       | 72.5            | 67.2            |
| 15-Mar-20 | 18:19 | 67.1            | 70.1                                       | 72.2            | 66.9            |
| 15-Mar-20 | 18:24 | 66.1            | 69.1                                       | 70.9            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 18:29 | 66.3            | 69.3                                       | 71.0            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 18:34 | 66.1            | 69.1                                       | 70.7            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 18:39 | 66.5            | 69.5                                       | 71.5            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 18:44 | 68.5            | 71.5                                       | 72.8            | 67.3            |
| 15-Mar-20 | 18:49 | 66.3            | 69.3                                       | 71.4            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 18:54 | 65.7            | 68.7                                       | 70.5            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 18:59 | 65.4            | 68.4                                       | 70.0            | 67.0            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 19:04 | 67.0            | 70.0                                       | 72.6            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 19:09 | 67.0            | 70.0                                       | 70.8            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 19:14 | 69.5            | 72.5                                       | 71.1            | 66.9            |
| 15-Mar-20 | 19:19 | 65.5            | 68.5                                       | 69.7            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 19:24 | 66.2            | 69.2                                       | 70.1            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 19:29 | 66.7            | 69.7                                       | 71.3            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 19:34 | 65.7            | 68.7                                       | 70.2            | 66.8            |
| 15-Mar-20 | 19:39 | 65.4            | 68.4                                       | 69.5            | 66.8            |
| 15-Mar-20 | 19:44 | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 19:49 | 66.0            | 69.0                                       | 70.2            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 19:54 | 65.5            | 68.5                                       | 69.9            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 19:59 | 65.5            | 68.5                                       | 69.7            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 20:04 | 65.6            | 68.6                                       | 70.2            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 20:09 | 66.7            | 69.7                                       | 70.6            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 20:14 | 65.2            | 68.2                                       | 69.1            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 20:19 | 65.5            | 68.5                                       | 69.9            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 20:24 | 65.2            | 68.2                                       | 69.2            | 66.8            |
| 15-Mar-20 | 20:29 | 65.4            | 68.4                                       | 69.5            | 66.9            |
| 15-Mar-20 | 20:34 | 65.2            | 68.2                                       | 69.2            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 20:39 | 66.0            | 69.0                                       | 70.6            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 20:44 | 65.8            | 68.8                                       | 70.2            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 20:49 | 66.3            | 69.3                                       | 70.3            | 67.2            |
| 15-Mar-20 | 20:54 | 65.7            | 68.7                                       | 69.9            | 67.2            |
| 15-Mar-20 | 20:59 | 65.6            | 68.6                                       | 70.4            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 21:04 | 65.8            | 68.8                                       | 69.7            | 67.2            |
| 15-Mar-20 | 21:09 | 65.2            | 68.2                                       | 69.2            | 66.8            |
| 15-Mar-20 | 21:14 | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 21:19 | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 66.7            |
| 15-Mar-20 | 21:24 | 65.6            | 68.6                                       | 70.2            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 21:29 | 65.3            | 68.3                                       | 69.6            | 66.8            |
| 15-Mar-20 | 21:34 | 65.4            | 68.4                                       | 68.9            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 21:39 | 66.0            | 69.0                                       | 70.2            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 21:44 | 67.9            | 70.9                                       | 71.5            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 21:49 | 65.3            | 68.3                                       | 69.3            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 21:54 | 64.9            | 67.9                                       | 68.8            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 21:59 | 65.1            | 68.1                                       | 69.4            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 22:04 | 65.8            | 68.8                                       | 69.7            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 22:09 | 66.1            | 69.1                                       | 70.1            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 22:14 | 66.4            | 69.4                                       | 70.7            | 67.1            |
| 15-Mar-20 | 22:19 | 64.8            | 67.8                                       | 68.8            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 22:24 | 64.7            | 67.7                                       | 68.8            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 22:29 | 64.8            | 67.8                                       | 68.7            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 22:34 | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 67.0            |
| 15-Mar-20 | 22:39 | 65.3            | 68.3                                       | 69.2            | 66.9            |
| 15-Mar-20 | 22:44 | 64.5            | 67.5                                       | 68.4            | 66.2            |
| 15-Mar-20 | 22:49 | 64.5            | 67.5                                       | 68.3            | 66.2            |
| 15-Mar-20 | 22:54 | 65.1            | 68.1                                       | 69.4            | 65.9            |
| 15-Mar-20 | 22:59 | 65.7            | 68.7                                       | 69.1            | 65.4            |
|           |       | Mean            | 69.4                                       | 70.9            | 66.6            |
|           |       | Maximum         | 76.7                                       | 78.8            | 68.2            |
|           |       | Minimum         | 64.0                                       | 67.7            | 52.4            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 16-Mar-20 | 19:04 | 65.5            | 68.5                                       | 69.8            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 19:09 | 65.8            | 68.8                                       | 70.4            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 19:14 | 66.1            | 69.1                                       | 70.5            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 19:19 | 66.5            | 69.5                                       | 71.2            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 19:24 | 66.0            | 69.0                                       | 70.6            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 19:29 | 66.4            | 69.4                                       | 71.2            | 67.3            |
| 16-Mar-20 | 19:34 | 66.2            | 69.2                                       | 71.2            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 19:39 | 66.7            | 69.7                                       | 70.8            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 19:44 | 65.6            | 68.6                                       | 70.2            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 19:49 | 65.6            | 68.6                                       | 70.3            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 19:54 | 65.5            | 68.5                                       | 70.1            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 19:59 | 65.5            | 68.5                                       | 70.3            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 20:04 | 66.1            | 69.1                                       | 71.0            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 20:09 | 65.7            | 68.7                                       | 70.0            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 20:14 | 66.0            | 69.0                                       | 70.7            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 20:19 | 67.3            | 70.3                                       | 71.3            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 20:24 | 65.3            | 68.3                                       | 69.6            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 20:29 | 65.5            | 68.5                                       | 69.7            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 20:34 | 65.8            | 68.8                                       | 70.2            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 20:39 | 67.8            | 70.8                                       | 70.5            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 20:44 | 65.6            | 68.6                                       | 69.4            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 20:49 | 66.4            | 69.4                                       | 72.1            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 20:54 | 65.6            | 68.6                                       | 70.0            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 20:59 | 65.5            | 68.5                                       | 69.6            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 21:04 | 65.7            | 68.7                                       | 70.1            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 21:09 | 67.5            | 70.5                                       | 71.6            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 21:14 | 65.3            | 68.3                                       | 69.4            | 66.9            |
| 16-Mar-20 | 21:19 | 66.0            | 69.0                                       | 70.2            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 21:24 | 65.3            | 68.3                                       | 69.6            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 21:29 | 65.4            | 68.4                                       | 69.7            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 21:34 | 67.2            | 70.2                                       | 71.5            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 21:39 | 65.2            | 68.2                                       | 69.3            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 21:44 | 65.6            | 68.6                                       | 69.8            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 21:49 | 67.0            | 70.0                                       | 69.6            | 67.1            |
| 16-Mar-20 | 21:54 | 65.4            | 68.4                                       | 69.8            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 21:59 | 65.6            | 68.6                                       | 69.6            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 22:04 | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 22:09 | 65.5            | 68.5                                       | 69.6            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 22:14 | 65.7            | 68.7                                       | 69.9            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 22:19 | 66.0            | 69.0                                       | 70.3            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 22:24 | 65.8            | 68.8                                       | 69.8            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 22:29 | 64.9            | 67.9                                       | 68.8            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 22:34 | 65.4            | 68.4                                       | 69.7            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 22:39 | 65.6            | 68.6                                       | 70.2            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 22:44 | 66.2            | 69.2                                       | 70.6            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 22:49 | 65.1            | 68.1                                       | 69.2            | 66.9            |
| 16-Mar-20 | 22:54 | 65.4            | 68.4                                       | 69.9            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 22:59 | 64.9            | 67.9                                       | 69.0            | 66.6            |
|           |       | Mean            | 68.9                                       | 70.2            | 67.1            |
|           |       | Maximum         | 70.8                                       | 72.1            | 67.3            |
|           |       | Minimum         | 67.9                                       | 68.8            | 66.6            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 17-Mar-20 | 19:04 | 64.1            | 67.1                                       | 70.4            | 58.3            |
| 17-Mar-20 | 19:09 | 64.9            | 67.9                                       | 70.5            | 56.5            |
| 17-Mar-20 | 19:14 | 63.5            | 66.5                                       | 70.2            | 57.0            |
| 17-Mar-20 | 19:19 | 64.2            | 67.2                                       | 70.9            | 56.8            |
| 17-Mar-20 | 19:24 | 64.2            | 67.2                                       | 70.0            | 56.5            |
| 17-Mar-20 | 19:29 | 60.5            | 63.5                                       | 66.9            | 56.6            |
| 17-Mar-20 | 19:34 | 62.1            | 65.1                                       | 68.7            | 57.8            |
| 17-Mar-20 | 19:39 | 64.1            | 67.1                                       | 71.3            | 57.5            |
| 17-Mar-20 | 19:44 | 64.3            | 67.3                                       | 71.2            | 57.2            |
| 17-Mar-20 | 19:49 | 63.0            | 66.0                                       | 69.9            | 57.6            |
| 17-Mar-20 | 19:54 | 59.8            | 62.8                                       | 67.3            | 56.7            |
| 17-Mar-20 | 19:59 | 60.4            | 63.4                                       | 67.5            | 57.2            |
| 17-Mar-20 | 20:04 | 60.8            | 63.8                                       | 67.6            | 56.3            |
| 17-Mar-20 | 20:09 | 63.0            | 66.0                                       | 68.9            | 56.8            |
| 17-Mar-20 | 20:14 | 60.4            | 63.4                                       | 67.3            | 56.6            |
| 17-Mar-20 | 20:19 | 62.0            | 65.0                                       | 67.9            | 56.7            |
| 17-Mar-20 | 20:24 | 60.4            | 63.4                                       | 68.3            | 56.2            |
| 17-Mar-20 | 20:29 | 61.7            | 64.7                                       | 68.6            | 56.6            |
| 17-Mar-20 | 20:34 | 61.2            | 64.2                                       | 67.6            | 56.6            |
| 17-Mar-20 | 20:39 | 60.6            | 63.6                                       | 67.5            | 56.2            |
| 17-Mar-20 | 20:44 | 61.6            | 64.6                                       | 67.7            | 57.2            |
| 17-Mar-20 | 20:49 | 62.5            | 65.5                                       | 69.0            | 56.9            |
| 17-Mar-20 | 20:54 | 60.5            | 63.5                                       | 66.8            | 56.6            |
| 17-Mar-20 | 20:59 | 60.7            | 63.7                                       | 65.1            | 56.1            |
| 17-Mar-20 | 21:04 | 58.9            | 61.9                                       | 65.0            | 56.3            |
| 17-Mar-20 | 21:09 | 63.2            | 66.2                                       | 68.0            | 56.6            |
| 17-Mar-20 | 21:14 | 64.9            | 67.9                                       | 71.1            | 56.6            |
| 17-Mar-20 | 21:19 | 61.7            | 64.7                                       | 67.6            | 56.5            |
| 17-Mar-20 | 21:24 | 58.7            | 61.7                                       | 64.9            | 56.1            |
| 17-Mar-20 | 21:29 | 59.0            | 62.0                                       | 66.1            | 55.8            |
| 17-Mar-20 | 21:34 | 59.6            | 62.6                                       | 65.6            | 56.0            |
| 17-Mar-20 | 21:39 | 60.7            | 63.7                                       | 66.5            | 55.8            |
| 17-Mar-20 | 21:44 | 59.0            | 62.0                                       | 65.1            | 56.0            |
| 17-Mar-20 | 21:49 | 65.6            | 68.6                                       | 70.9            | 57.1            |
| 17-Mar-20 | 21:54 | 61.9            | 64.9                                       | 68.2            | 57.4            |
| 17-Mar-20 | 21:59 | 61.9            | 64.9                                       | 66.7            | 56.9            |
| 17-Mar-20 | 22:04 | 58.2            | 61.2                                       | 64.4            | 57.1            |
| 17-Mar-20 | 22:09 | 59.8            | 62.8                                       | 66.4            | 56.2            |
| 17-Mar-20 | 22:14 | 60.0            | 63.0                                       | 65.4            | 56.1            |
| 17-Mar-20 | 22:19 | 60.5            | 63.5                                       | 66.3            | 56.3            |
| 17-Mar-20 | 22:24 | 59.8            | 62.8                                       | 66.4            | 56.2            |
| 17-Mar-20 | 22:29 | 61.3            | 64.3                                       | 66.8            | 56.8            |
| 17-Mar-20 | 22:34 | 65.1            | 68.1                                       | 70.6            | 56.2            |
| 17-Mar-20 | 22:39 | 60.5            | 63.5                                       | 66.7            | 56.9            |
| 17-Mar-20 | 22:44 | 60.2            | 63.2                                       | 65.4            | 56.3            |
| 17-Mar-20 | 22:49 | 57.5            | 60.5                                       | 63.2            | 56.1            |
| 17-Mar-20 | 22:54 | 59.3            | 62.3                                       | 66.3            | 56.2            |
| 17-Mar-20 | 22:59 | 63.1            | 66.1                                       | 67.8            | 56.3            |
|           |       | Mean            | 64.9                                       | 68.1            | 56.7            |
|           |       | Maximum         | 68.6                                       | 71.3            | 58.3            |
|           |       | Minimum         | 60.5                                       | 63.2            | 55.8            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 18-Mar-20 | 19:04 | 66.3            | 69.3                                       | 71.8            | 64.3            |
| 18-Mar-20 | 19:09 | 66.0            | 69.0                                       | 70.8            | 65.4            |
| 18-Mar-20 | 19:14 | 66.8            | 69.8                                       | 72.5            | 65.1            |
| 18-Mar-20 | 19:19 | 66.1            | 69.1                                       | 71.6            | 64.3            |
| 18-Mar-20 | 19:24 | 65.8            | 68.8                                       | 71.3            | 65.6            |
| 18-Mar-20 | 19:29 | 65.9            | 68.9                                       | 71.5            | 63.1            |
| 18-Mar-20 | 19:34 | 64.2            | 67.2                                       | 70.7            | 62.7            |
| 18-Mar-20 | 19:39 | 64.3            | 67.3                                       | 70.3            | 62.5            |
| 18-Mar-20 | 19:44 | 67.6            | 70.6                                       | 72.2            | 63.1            |
| 18-Mar-20 | 19:49 | 66.2            | 69.2                                       | 72.1            | 63.2            |
| 18-Mar-20 | 19:54 | 64.1            | 67.1                                       | 70.1            | 62.3            |
| 18-Mar-20 | 19:59 | 65.7            | 68.7                                       | 70.8            | 62.6            |
| 18-Mar-20 | 20:04 | 64.1            | 67.1                                       | 68.6            | 62.9            |
| 18-Mar-20 | 20:09 | 65.4            | 68.4                                       | 70.9            | 64.1            |
| 18-Mar-20 | 20:14 | 65.7            | 68.7                                       | 70.5            | 64.0            |
| 18-Mar-20 | 20:19 | 64.6            | 67.6                                       | 68.6            | 63.7            |
| 18-Mar-20 | 20:24 | 63.8            | 66.8                                       | 68.7            | 63.3            |
| 18-Mar-20 | 20:29 | 64.8            | 67.8                                       | 69.6            | 62.9            |
| 18-Mar-20 | 20:34 | 69.2            | 72.2                                       | 71.3            | 63.3            |
| 18-Mar-20 | 20:39 | 65.3            | 68.3                                       | 69.4            | 64.2            |
| 18-Mar-20 | 20:44 | 64.8            | 67.8                                       | 68.8            | 64.0            |
| 18-Mar-20 | 20:49 | 63.1            | 66.1                                       | 67.7            | 62.8            |
| 18-Mar-20 | 20:54 | 63.8            | 66.8                                       | 68.8            | 63.4            |
| 18-Mar-20 | 20:59 | 65.1            | 68.1                                       | 68.9            | 63.2            |
| 18-Mar-20 | 21:04 | 62.9            | 65.9                                       | 67.5            | 62.6            |
| 18-Mar-20 | 21:09 | 64.4            | 67.4                                       | 69.7            | 63.1            |
| 18-Mar-20 | 21:14 | 64.5            | 67.5                                       | 69.5            | 63.4            |
| 18-Mar-20 | 21:19 | 63.5            | 66.5                                       | 67.9            | 63.4            |
| 18-Mar-20 | 21:24 | 63.4            | 66.4                                       | 68.4            | 62.7            |
| 18-Mar-20 | 21:29 | 64.4            | 67.4                                       | 69.5            | 64.0            |
| 18-Mar-20 | 21:34 | 63.9            | 66.9                                       | 68.7            | 63.6            |
| 18-Mar-20 | 21:39 | 64.3            | 67.3                                       | 68.1            | 62.8            |
| 18-Mar-20 | 21:44 | 65.2            | 68.2                                       | 69.5            | 63.3            |
| 18-Mar-20 | 21:49 | 63.1            | 66.1                                       | 67.8            | 62.8            |
| 18-Mar-20 | 21:54 | 63.5            | 66.5                                       | 68.3            | 62.5            |
| 18-Mar-20 | 21:59 | 66.2            | 69.2                                       | 69.9            | 62.7            |
| 18-Mar-20 | 22:04 | 65.1            | 68.1                                       | 67.7            | 62.5            |
| 18-Mar-20 | 22:09 | 64.0            | 67.0                                       | 68.5            | 65.0            |
| 18-Mar-20 | 22:14 | 66.5            | 69.5                                       | 71.5            | 64.4            |
| 18-Mar-20 | 22:19 | 65.3            | 68.3                                       | 69.5            | 64.5            |
| 18-Mar-20 | 22:24 | 65.8            | 68.8                                       | 68.8            | 64.0            |
| 18-Mar-20 | 22:29 | 65.0            | 68.0                                       | 69.4            | 65.0            |
| 18-Mar-20 | 22:34 | 64.8            | 67.8                                       | 70.0            | 65.1            |
| 18-Mar-20 | 22:39 | 65.2            | 68.2                                       | 69.5            | 64.4            |
| 18-Mar-20 | 22:44 | 64.0            | 67.0                                       | 68.6            | 64.1            |
| 18-Mar-20 | 22:49 | 64.0            | 67.0                                       | 68.8            | 64.7            |
| 18-Mar-20 | 22:54 | 63.7            | 66.7                                       | 67.8            | 64.7            |
| 18-Mar-20 | 22:59 | 63.7            | 66.7                                       | 67.9            | 65.0            |
|           |       | Mean            | 68.1                                       | 69.8            | 63.8            |
|           |       | Maximum         | 72.2                                       | 72.5            | 65.6            |
|           |       | Minimum         | 65.9                                       | 67.5            | 62.3            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 19-Mar-20 | 19:04 | 67.6            | 70.6                                       | 73.0            | 67.4            |
| 19-Mar-20 | 19:09 | 66.8            | 69.8                                       | 71.8            | 67.2            |
| 19-Mar-20 | 19:14 | 66.9            | 69.9                                       | 71.9            | 67.3            |
| 19-Mar-20 | 19:19 | 66.5            | 69.5                                       | 71.9            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 19:24 | 66.4            | 69.4                                       | 71.2            | 67.3            |
| 19-Mar-20 | 19:29 | 66.4            | 69.4                                       | 71.2            | 67.3            |
| 19-Mar-20 | 19:34 | 66.1            | 69.1                                       | 71.1            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 19:39 | 66.6            | 69.6                                       | 71.7            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 19:44 | 66.7            | 69.7                                       | 72.4            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 19:49 | 66.1            | 69.1                                       | 71.4            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 19:54 | 66.1            | 69.1                                       | 71.4            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 19:59 | 65.9            | 68.9                                       | 71.1            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 20:04 | 66.4            | 69.4                                       | 71.5            | 67.2            |
| 19-Mar-20 | 20:09 | 66.1            | 69.1                                       | 70.8            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 20:14 | 65.9            | 68.9                                       | 70.9            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 20:19 | 65.7            | 68.7                                       | 70.0            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 20:24 | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 20:29 | 65.4            | 68.4                                       | 70.4            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 20:34 | 65.9            | 68.9                                       | 70.7            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 20:39 | 66.1            | 69.1                                       | 71.1            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 20:44 | 66.7            | 69.7                                       | 71.9            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 20:49 | 65.5            | 68.5                                       | 69.9            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 20:54 | 67.9            | 70.9                                       | 72.4            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 20:59 | 68.2            | 71.2                                       | 72.1            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 21:04 | 65.5            | 68.5                                       | 70.1            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 21:09 | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 21:14 | 65.5            | 68.5                                       | 69.9            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 21:19 | 66.0            | 69.0                                       | 70.3            | 66.6            |
| 19-Mar-20 | 21:24 | 66.2            | 69.2                                       | 70.2            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 21:29 | 65.2            | 68.2                                       | 69.8            | 66.9            |
| 19-Mar-20 | 21:34 | 65.6            | 68.6                                       | 70.8            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 21:39 | 65.4            | 68.4                                       | 69.9            | 66.8            |
| 19-Mar-20 | 21:44 | 65.4            | 68.4                                       | 69.8            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 21:49 | 65.4            | 68.4                                       | 70.2            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 21:54 | 67.2            | 70.2                                       | 70.4            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 21:59 | 66.9            | 69.9                                       | 70.1            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 22:04 | 65.8            | 68.8                                       | 70.7            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 22:09 | 66.4            | 69.4                                       | 70.9            | 66.8            |
| 19-Mar-20 | 22:14 | 65.6            | 68.6                                       | 70.1            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 22:19 | 65.5            | 68.5                                       | 69.7            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 22:24 | 66.4            | 69.4                                       | 70.8            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 22:29 | 65.9            | 68.9                                       | 70.6            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 22:34 | 64.7            | 67.7                                       | 68.3            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 22:39 | 65.1            | 68.1                                       | 69.5            | 66.7            |
| 19-Mar-20 | 22:44 | 65.4            | 68.4                                       | 69.7            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 22:49 | 67.4            | 70.4                                       | 71.3            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 22:54 | 65.5            | 68.5                                       | 70.2            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 22:59 | 66.7            | 69.7                                       | 70.5            | 67.1            |
|           |       | Mean            | 69.2                                       | 70.9            | 67.0            |
|           |       | Maximum         | 71.2                                       | 73.0            | 67.4            |
|           |       | Minimum         | 67.7                                       | 68.3            | 66.6            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 20-Mar-20 | 19:04 | 67.3            | 70.3                                       | 72.3            | 67.7            |
| 20-Mar-20 | 19:09 | 67.2            | 70.2                                       | 72.5            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 19:14 | 66.6            | 69.6                                       | 71.5            | 67.5            |
| 20-Mar-20 | 19:19 | 67.0            | 70.0                                       | 71.9            | 67.8            |
| 20-Mar-20 | 19:24 | 66.7            | 69.7                                       | 71.4            | 67.3            |
| 20-Mar-20 | 19:29 | 66.7            | 69.7                                       | 71.6            | 67.5            |
| 20-Mar-20 | 19:34 | 67.5            | 70.5                                       | 72.2            | 67.6            |
| 20-Mar-20 | 19:39 | 67.3            | 70.3                                       | 72.5            | 67.4            |
| 20-Mar-20 | 19:44 | 67.1            | 70.1                                       | 72.5            | 67.6            |
| 20-Mar-20 | 19:49 | 66.5            | 69.5                                       | 71.6            | 67.2            |
| 20-Mar-20 | 19:54 | 66.6            | 69.6                                       | 71.4            | 67.3            |
| 20-Mar-20 | 19:59 | 66.8            | 69.8                                       | 71.6            | 67.3            |
| 20-Mar-20 | 20:04 | 65.7            | 68.7                                       | 70.6            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 20:09 | 66.1            | 69.1                                       | 71.2            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 20:14 | 66.3            | 69.3                                       | 71.5            | 67.2            |
| 20-Mar-20 | 20:19 | 65.8            | 68.8                                       | 70.0            | 67.2            |
| 20-Mar-20 | 20:24 | 66.1            | 69.1                                       | 70.8            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 20:29 | 66.3            | 69.3                                       | 71.2            | 67.2            |
| 20-Mar-20 | 20:34 | 66.2            | 69.2                                       | 69.9            | 67.0            |
| 20-Mar-20 | 20:39 | 65.8            | 68.8                                       | 70.8            | 66.9            |
| 20-Mar-20 | 20:44 | 65.8            | 68.8                                       | 70.5            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 20:49 | 66.9            | 69.9                                       | 71.1            | 67.4            |
| 20-Mar-20 | 20:54 | 66.4            | 69.4                                       | 70.6            | 67.9            |
| 20-Mar-20 | 20:59 | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 67.7            |
| 20-Mar-20 | 21:04 | 66.1            | 69.1                                       | 70.7            | 67.4            |
| 20-Mar-20 | 21:09 | 66.8            | 69.8                                       | 71.8            | 67.6            |
| 20-Mar-20 | 21:14 | 66.6            | 69.6                                       | 70.0            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 21:19 | 66.1            | 69.1                                       | 70.2            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 21:24 | 66.1            | 69.1                                       | 70.9            | 67.2            |
| 20-Mar-20 | 21:29 | 65.6            | 68.6                                       | 70.4            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 21:34 | 65.4            | 68.4                                       | 69.6            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 21:39 | 65.8            | 68.8                                       | 70.0            | 67.0            |
| 20-Mar-20 | 21:44 | 65.8            | 68.8                                       | 69.9            | 68.0            |
| 20-Mar-20 | 21:49 | 66.1            | 69.1                                       | 70.2            | 67.7            |
| 20-Mar-20 | 21:54 | 66.1            | 69.1                                       | 70.2            | 67.3            |
| 20-Mar-20 | 21:59 | 65.5            | 68.5                                       | 69.8            | 67.2            |
| 20-Mar-20 | 22:04 | 66.5            | 69.5                                       | 70.9            | 67.2            |
| 20-Mar-20 | 22:09 | 67.5            | 70.5                                       | 71.6            | 67.3            |
| 20-Mar-20 | 22:14 | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 67.3            |
| 20-Mar-20 | 22:19 | 66.2            | 69.2                                       | 70.4            | 67.5            |
| 20-Mar-20 | 22:24 | 66.4            | 69.4                                       | 70.9            | 68.0            |
| 20-Mar-20 | 22:29 | 66.1            | 69.1                                       | 70.2            | 68.1            |
| 20-Mar-20 | 22:34 | 66.0            | 69.0                                       | 70.0            | 68.0            |
| 20-Mar-20 | 22:39 | 66.1            | 69.1                                       | 70.5            | 67.9            |
| 20-Mar-20 | 22:44 | 69.4            | 72.4                                       | 74.9            | 67.6            |
| 20-Mar-20 | 22:49 | 65.9            | 68.9                                       | 69.9            | 67.4            |
| 20-Mar-20 | 22:54 | 67.1            | 70.1                                       | 71.4            | 67.9            |
| 20-Mar-20 | 22:59 | 66.1            | 69.1                                       | 70.5            | 68.0            |
|           |       | Mean            | 69.5                                       | 71.1            | 67.4            |
|           |       | Maximum         | 72.4                                       | 74.9            | 68.1            |
|           |       | Minimum         | 68.3                                       | 68.9            | 66.9            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 21-Mar-20 | 19:04 | 65.8            | 68.8                                       | 70.7            | 66.3            |
| 21-Mar-20 | 19:09 | 65.9            | 68.9                                       | 71.3            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 19:14 | 65.5            | 68.5                                       | 70.7            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 19:19 | 65.1            | 68.1                                       | 70.1            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 19:24 | 66.7            | 69.7                                       | 72.4            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 19:29 | 66.5            | 69.5                                       | 71.5            | 66.3            |
| 21-Mar-20 | 19:34 | 65.1            | 68.1                                       | 70.2            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 19:39 | 65.2            | 68.2                                       | 69.5            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 19:44 | 65.6            | 68.6                                       | 70.9            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 19:49 | 64.4            | 67.4                                       | 68.9            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 19:54 | 65.0            | 68.0                                       | 69.6            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 19:59 | 64.9            | 67.9                                       | 70.1            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 20:04 | 65.2            | 68.2                                       | 69.5            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 20:09 | 66.1            | 69.1                                       | 70.6            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 20:14 | 66.0            | 69.0                                       | 71.0            | 66.7            |
| 21-Mar-20 | 20:19 | 65.3            | 68.3                                       | 70.2            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 20:24 | 66.1            | 69.1                                       | 70.5            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 20:29 | 65.9            | 68.9                                       | 70.4            | 67.0            |
| 21-Mar-20 | 20:34 | 65.5            | 68.5                                       | 69.9            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 20:39 | 65.5            | 68.5                                       | 70.2            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 20:44 | 65.8            | 68.8                                       | 70.5            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 20:49 | 65.5            | 68.5                                       | 70.1            | 66.3            |
| 21-Mar-20 | 20:54 | 66.1            | 69.1                                       | 71.1            | 66.3            |
| 21-Mar-20 | 20:59 | 67.3            | 70.3                                       | 71.6            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 21:04 | 65.4            | 68.4                                       | 70.3            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 21:09 | 66.1            | 69.1                                       | 71.5            | 66.3            |
| 21-Mar-20 | 21:14 | 65.2            | 68.2                                       | 70.9            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 21:19 | 65.1            | 68.1                                       | 70.6            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 21:24 | 65.8            | 68.8                                       | 70.6            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 21:29 | 65.2            | 68.2                                       | 70.1            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 21:34 | 64.9            | 67.9                                       | 69.3            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 21:39 | 65.3            | 68.3                                       | 69.7            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 21:44 | 64.6            | 67.6                                       | 69.1            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 21:49 | 65.4            | 68.4                                       | 70.9            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 21:54 | 64.3            | 67.3                                       | 68.5            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 21:59 | 64.9            | 67.9                                       | 69.1            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:04 | 64.5            | 67.5                                       | 68.8            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:09 | 66.5            | 69.5                                       | 70.5            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:14 | 64.6            | 67.6                                       | 69.2            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:19 | 66.1            | 69.1                                       | 71.6            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 22:24 | 64.5            | 67.5                                       | 68.7            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:29 | 64.7            | 67.7                                       | 69.2            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:34 | 65.7            | 68.7                                       | 70.8            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:39 | 66.5            | 69.5                                       | 70.8            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:44 | 65.0            | 68.0                                       | 69.4            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:49 | 64.5            | 67.5                                       | 68.4            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:54 | 65.6            | 68.6                                       | 69.0            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 22:59 | 64.6            | 67.6                                       | 68.3            | 66.1            |
|           |       | Mean            | 68.5                                       | 70.2            | 66.2            |
|           |       | Maximum         | 70.3                                       | 72.4            | 67.2            |
|           |       | Minimum         | 67.3                                       | 68.3            | 66.1            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 7:04  | 64.5            | 67.5                                       | 68.9            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 7:09  | 63.9            | 66.9                                       | 68.3            | 65.0            |
| 22-Mar-20 | 7:14  | 64.8            | 67.8                                       | 69.5            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 7:19  | 65.5            | 68.5                                       | 69.3            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 7:24  | 66.3            | 69.3                                       | 70.7            | 65.3            |
| 22-Mar-20 | 7:29  | 64.4            | 67.4                                       | 69.4            | 65.4            |
| 22-Mar-20 | 7:34  | 65.5            | 68.5                                       | 70.2            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 7:39  | 65.0            | 68.0                                       | 69.6            | 65.3            |
| 22-Mar-20 | 7:44  | 65.2            | 68.2                                       | 70.6            | 65.6            |
| 22-Mar-20 | 7:49  | 64.6            | 67.6                                       | 69.6            | 65.3            |
| 22-Mar-20 | 7:54  | 66.7            | 69.7                                       | 70.6            | 66.2            |
| 22-Mar-20 | 7:59  | 65.7            | 68.7                                       | 71.0            | 66.2            |
| 22-Mar-20 | 8:04  | 65.1            | 68.1                                       | 70.0            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 8:09  | 65.1            | 68.1                                       | 69.6            | 66.2            |
| 22-Mar-20 | 8:14  | 65.4            | 68.4                                       | 69.8            | 66.0            |
| 22-Mar-20 | 8:19  | 68.0            | 71.0                                       | 71.2            | 66.2            |
| 22-Mar-20 | 8:24  | 65.6            | 68.6                                       | 69.8            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 8:29  | 65.9            | 68.9                                       | 71.0            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 8:34  | 67.9            | 70.9                                       | 70.8            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 8:39  | 66.4            | 69.4                                       | 70.5            | 66.2            |
| 22-Mar-20 | 8:44  | 65.0            | 68.0                                       | 69.4            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 8:49  | 64.4            | 67.4                                       | 70.4            | 63.4            |
| 22-Mar-20 | 8:54  | 64.3            | 67.3                                       | 69.6            | 64.0            |
| 22-Mar-20 | 8:59  | 64.7            | 67.7                                       | 70.0            | 64.6            |
| 22-Mar-20 | 9:04  | 65.2            | 68.2                                       | 69.8            | 65.7            |
| 22-Mar-20 | 9:09  | 65.9            | 68.9                                       | 71.4            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 9:14  | 65.4            | 68.4                                       | 71.0            | 65.5            |
| 22-Mar-20 | 9:19  | 65.9            | 68.9                                       | 70.5            | 65.6            |
| 22-Mar-20 | 9:24  | 65.4            | 68.4                                       | 70.0            | 65.2            |
| 22-Mar-20 | 9:29  | 65.5            | 68.5                                       | 70.6            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 9:34  | 65.3            | 68.3                                       | 70.1            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 9:39  | 66.0            | 69.0                                       | 71.9            | 65.4            |
| 22-Mar-20 | 9:44  | 69.5            | 72.5                                       | 74.8            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 9:49  | 65.8            | 68.8                                       | 71.2            | 65.6            |
| 22-Mar-20 | 9:54  | 64.6            | 67.6                                       | 70.0            | 64.1            |
| 22-Mar-20 | 9:59  | 66.0            | 69.0                                       | 71.2            | 64.5            |
| 22-Mar-20 | 10:04 | 65.1            | 68.1                                       | 70.9            | 64.7            |
| 22-Mar-20 | 10:09 | 64.8            | 67.8                                       | 69.0            | 64.0            |
| 22-Mar-20 | 10:14 | 63.5            | 66.5                                       | 68.4            | 64.0            |
| 22-Mar-20 | 10:19 | 64.6            | 67.6                                       | 68.8            | 64.3            |
| 22-Mar-20 | 10:24 | 64.2            | 67.2                                       | 68.8            | 65.0            |
| 22-Mar-20 | 10:29 | 63.9            | 66.9                                       | 69.3            | 63.1            |
| 22-Mar-20 | 10:34 | 64.4            | 67.4                                       | 69.1            | 64.1            |
| 22-Mar-20 | 10:39 | 64.7            | 67.7                                       | 69.6            | 63.6            |
| 22-Mar-20 | 10:44 | 65.9            | 68.9                                       | 70.6            | 63.3            |
| 22-Mar-20 | 10:49 | 63.8            | 66.8                                       | 69.4            | 63.4            |
| 22-Mar-20 | 10:54 | 67.1            | 70.1                                       | 71.9            | 63.5            |
| 22-Mar-20 | 10:59 | 65.4            | 68.4                                       | 70.8            | 64.6            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 11:04 | 64.7            | 67.7                                       | 70.6            | 63.9            |
| 22-Mar-20 | 11:09 | 64.3            | 67.3                                       | 70.1            | 63.2            |
| 22-Mar-20 | 11:14 | 65.3            | 68.3                                       | 71.1            | 64.3            |
| 22-Mar-20 | 11:19 | 66.1            | 69.1                                       | 71.4            | 64.3            |
| 22-Mar-20 | 11:24 | 63.4            | 66.4                                       | 68.1            | 63.0            |
| 22-Mar-20 | 11:29 | 64.0            | 67.0                                       | 69.4            | 62.7            |
| 22-Mar-20 | 11:34 | 66.0            | 69.0                                       | 72.4            | 62.9            |
| 22-Mar-20 | 11:39 | 63.4            | 66.4                                       | 68.7            | 61.7            |
| 22-Mar-20 | 11:44 | 64.9            | 67.9                                       | 70.2            | 62.4            |
| 22-Mar-20 | 11:49 | 64.6            | 67.6                                       | 70.5            | 63.3            |
| 22-Mar-20 | 11:54 | 62.0            | 65.0                                       | 67.4            | 61.4            |
| 22-Mar-20 | 11:59 | 63.9            | 66.9                                       | 69.6            | 62.4            |
| 22-Mar-20 | 12:04 | 63.2            | 66.2                                       | 68.8            | 62.3            |
| 22-Mar-20 | 12:09 | 64.2            | 67.2                                       | 70.3            | 62.5            |
| 22-Mar-20 | 12:14 | 62.9            | 65.9                                       | 68.4            | 62.9            |
| 22-Mar-20 | 12:19 | 63.5            | 66.5                                       | 68.8            | 63.5            |
| 22-Mar-20 | 12:24 | 63.7            | 66.7                                       | 69.1            | 63.1            |
| 22-Mar-20 | 12:29 | 64.0            | 67.0                                       | 70.1            | 62.2            |
| 22-Mar-20 | 12:34 | 62.3            | 65.3                                       | 67.2            | 62.1            |
| 22-Mar-20 | 12:39 | 63.0            | 66.0                                       | 68.5            | 61.9            |
| 22-Mar-20 | 12:44 | 64.9            | 67.9                                       | 71.1            | 61.4            |
| 22-Mar-20 | 12:49 | 62.6            | 65.6                                       | 68.9            | 61.5            |
| 22-Mar-20 | 12:54 | 65.4            | 68.4                                       | 69.9            | 61.4            |
| 22-Mar-20 | 12:59 | 63.7            | 66.7                                       | 68.9            | 62.2            |
| 22-Mar-20 | 13:04 | 64.1            | 67.1                                       | 68.6            | 62.0            |
| 22-Mar-20 | 13:09 | 63.3            | 66.3                                       | 68.9            | 62.2            |
| 22-Mar-20 | 13:14 | 64.4            | 67.4                                       | 70.5            | 62.4            |
| 22-Mar-20 | 13:19 | 63.5            | 66.5                                       | 69.3            | 62.1            |
| 22-Mar-20 | 13:24 | 62.9            | 65.9                                       | 68.6            | 61.6            |
| 22-Mar-20 | 13:29 | 64.6            | 67.6                                       | 68.9            | 64.9            |
| 22-Mar-20 | 13:34 | 64.5            | 67.5                                       | 70.2            | 65.0            |
| 22-Mar-20 | 13:39 | 64.1            | 67.1                                       | 68.9            | 62.3            |
| 22-Mar-20 | 13:44 | 63.3            | 66.3                                       | 68.9            | 62.2            |
| 22-Mar-20 | 13:49 | 64.7            | 67.7                                       | 70.8            | 61.7            |
| 22-Mar-20 | 13:54 | 65.6            | 68.6                                       | 71.5            | 63.6            |
| 22-Mar-20 | 13:59 | 62.4            | 65.4                                       | 67.5            | 62.5            |
| 22-Mar-20 | 14:04 | 63.9            | 66.9                                       | 69.1            | 63.5            |
| 22-Mar-20 | 14:09 | 63.5            | 66.5                                       | 69.2            | 63.5            |
| 22-Mar-20 | 14:14 | 64.8            | 67.8                                       | 69.9            | 63.5            |
| 22-Mar-20 | 14:19 | 62.6            | 65.6                                       | 67.7            | 62.0            |
| 22-Mar-20 | 14:24 | 65.2            | 68.2                                       | 69.8            | 62.2            |
| 22-Mar-20 | 14:29 | 64.2            | 67.2                                       | 70.0            | 62.2            |
| 22-Mar-20 | 14:34 | 62.6            | 65.6                                       | 69.2            | 61.9            |
| 22-Mar-20 | 14:39 | 64.8            | 67.8                                       | 71.4            | 62.3            |
| 22-Mar-20 | 14:44 | 64.0            | 67.0                                       | 69.3            | 62.2            |
| 22-Mar-20 | 14:49 | 63.8            | 66.8                                       | 68.0            | 62.4            |
| 22-Mar-20 | 14:54 | 64.5            | 67.5                                       | 69.9            | 62.6            |
| 22-Mar-20 | 14:59 | 62.9            | 65.9                                       | 67.9            | 62.4            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 15:04 | 61.4            | 64.4                                       | 66.4            | 62.3            |
| 22-Mar-20 | 15:09 | 63.5            | 66.5                                       | 69.7            | 62.4            |
| 22-Mar-20 | 15:14 | 66.5            | 69.5                                       | 72.0            | 62.4            |
| 22-Mar-20 | 15:19 | 63.8            | 66.8                                       | 68.9            | 62.3            |
| 22-Mar-20 | 15:24 | 64.1            | 67.1                                       | 70.0            | 63.1            |
| 22-Mar-20 | 15:29 | 63.7            | 66.7                                       | 68.9            | 62.9            |
| 22-Mar-20 | 15:34 | 64.3            | 67.3                                       | 68.5            | 62.5            |
| 22-Mar-20 | 15:39 | 64.0            | 67.0                                       | 69.4            | 63.0            |
| 22-Mar-20 | 15:44 | 65.5            | 68.5                                       | 69.2            | 63.4            |
| 22-Mar-20 | 15:49 | 63.6            | 66.6                                       | 69.2            | 58.7            |
| 22-Mar-20 | 15:54 | 62.5            | 65.5                                       | 69.1            | 58.6            |
| 22-Mar-20 | 15:59 | 62.5            | 65.5                                       | 68.8            | 54.8            |
| 22-Mar-20 | 16:04 | 66.3            | 69.3                                       | 72.5            | 58.4            |
| 22-Mar-20 | 16:09 | 67.4            | 70.4                                       | 71.8            | 67.9            |
| 22-Mar-20 | 16:14 | 67.9            | 70.9                                       | 72.0            | 67.2            |
| 22-Mar-20 | 16:19 | 65.6            | 68.6                                       | 70.6            | 65.8            |
| 22-Mar-20 | 16:24 | 65.2            | 68.2                                       | 69.4            | 65.9            |
| 22-Mar-20 | 16:29 | 65.8            | 68.8                                       | 70.8            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 16:34 | 67.4            | 70.4                                       | 72.5            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 16:39 | 65.3            | 68.3                                       | 70.0            | 65.2            |
| 22-Mar-20 | 16:44 | 66.4            | 69.4                                       | 70.7            | 66.9            |
| 22-Mar-20 | 16:49 | 66.4            | 69.4                                       | 70.7            | 65.5            |
| 22-Mar-20 | 16:54 | 66.0            | 69.0                                       | 70.7            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 16:59 | 67.4            | 70.4                                       | 71.3            | 66.0            |
| 22-Mar-20 | 17:04 | 66.3            | 69.3                                       | 71.4            | 65.9            |
| 22-Mar-20 | 17:09 | 65.2            | 68.2                                       | 70.3            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 17:14 | 65.7            | 68.7                                       | 70.7            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 17:19 | 66.2            | 69.2                                       | 70.7            | 67.2            |
| 22-Mar-20 | 17:24 | 66.6            | 69.6                                       | 71.7            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 17:29 | 66.4            | 69.4                                       | 70.9            | 67.2            |
| 22-Mar-20 | 17:34 | 66.9            | 69.9                                       | 72.3            | 67.2            |
| 22-Mar-20 | 17:39 | 69.9            | 72.9                                       | 75.7            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 17:44 | 72.0            | 75.0                                       | 76.6            | 68.0            |
| 22-Mar-20 | 17:49 | 69.1            | 72.1                                       | 74.1            | 68.3            |
| 22-Mar-20 | 17:54 | 72.6            | 75.6                                       | 76.9            | 68.0            |
| 22-Mar-20 | 17:59 | 68.0            | 71.0                                       | 73.2            | 67.6            |
| 22-Mar-20 | 18:04 | 70.0            | 73.0                                       | 73.7            | 68.0            |
| 22-Mar-20 | 18:09 | 68.4            | 71.4                                       | 73.7            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 18:14 | 72.2            | 75.2                                       | 77.2            | 68.4            |
| 22-Mar-20 | 18:19 | 72.0            | 75.0                                       | 77.0            | 68.7            |
| 22-Mar-20 | 18:24 | 70.4            | 73.4                                       | 76.1            | 68.3            |
| 22-Mar-20 | 18:29 | 66.3            | 69.3                                       | 70.3            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 18:34 | 66.7            | 69.7                                       | 71.1            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 18:39 | 66.9            | 69.9                                       | 70.9            | 68.8            |
| 22-Mar-20 | 18:44 | 67.5            | 70.5                                       | 71.4            | 69.0            |
| 22-Mar-20 | 18:49 | 67.0            | 70.0                                       | 71.4            | 69.1            |
| 22-Mar-20 | 18:54 | 66.9            | 69.9                                       | 70.9            | 69.1            |
| 22-Mar-20 | 18:59 | 67.0            | 70.0                                       | 71.2            | 68.9            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 19:04 | 67.2            | 70.2                                       | 71.4            | 68.5            |
| 22-Mar-20 | 19:09 | 67.0            | 70.0                                       | 70.7            | 69.1            |
| 22-Mar-20 | 19:14 | 67.3            | 70.3                                       | 71.6            | 69.0            |
| 22-Mar-20 | 19:19 | 67.4            | 70.4                                       | 71.7            | 69.0            |
| 22-Mar-20 | 19:24 | 67.5            | 70.5                                       | 71.5            | 68.9            |
| 22-Mar-20 | 19:29 | 68.1            | 71.1                                       | 72.4            | 69.1            |
| 22-Mar-20 | 19:34 | 67.1            | 70.1                                       | 71.3            | 69.0            |
| 22-Mar-20 | 19:39 | 68.8            | 71.8                                       | 71.9            | 68.6            |
| 22-Mar-20 | 19:44 | 67.5            | 70.5                                       | 71.7            | 68.8            |
| 22-Mar-20 | 19:49 | 67.5            | 70.5                                       | 72.0            | 69.1            |
| 22-Mar-20 | 19:54 | 66.9            | 69.9                                       | 71.3            | 68.5            |
| 22-Mar-20 | 19:59 | 66.8            | 69.8                                       | 70.7            | 68.6            |
| 22-Mar-20 | 20:04 | 67.1            | 70.1                                       | 71.6            | 68.8            |
| 22-Mar-20 | 20:09 | 66.9            | 69.9                                       | 71.0            | 68.5            |
| 22-Mar-20 | 20:14 | 67.2            | 70.2                                       | 71.6            | 68.6            |
| 22-Mar-20 | 20:19 | 67.0            | 70.0                                       | 71.3            | 68.4            |
| 22-Mar-20 | 20:24 | 67.6            | 70.6                                       | 72.4            | 69.0            |
| 22-Mar-20 | 20:29 | 66.7            | 69.7                                       | 70.5            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 20:34 | 67.1            | 70.1                                       | 71.4            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 20:39 | 67.4            | 70.4                                       | 72.5            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 20:44 | 66.6            | 69.6                                       | 70.7            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 20:49 | 66.9            | 69.9                                       | 70.7            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 20:54 | 66.6            | 69.6                                       | 70.6            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 20:59 | 66.7            | 69.7                                       | 70.7            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 21:04 | 67.3            | 70.3                                       | 72.1            | 68.4            |
| 22-Mar-20 | 21:09 | 66.7            | 69.7                                       | 70.7            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 21:14 | 66.9            | 69.9                                       | 71.3            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 21:19 | 66.8            | 69.8                                       | 70.9            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 21:24 | 67.0            | 70.0                                       | 71.6            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 21:29 | 66.3            | 69.3                                       | 70.0            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 21:34 | 66.4            | 69.4                                       | 70.1            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 21:39 | 66.4            | 69.4                                       | 70.1            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 21:44 | 66.5            | 69.5                                       | 70.6            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 21:49 | 66.2            | 69.2                                       | 69.9            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 21:54 | 66.2            | 69.2                                       | 70.3            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 21:59 | 66.5            | 69.5                                       | 70.6            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 22:04 | 67.0            | 70.0                                       | 70.2            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 22:09 | 66.2            | 69.2                                       | 70.1            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 22:14 | 67.0            | 70.0                                       | 71.6            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 22:19 | 66.1            | 69.1                                       | 70.0            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 22:24 | 66.4            | 69.4                                       | 70.5            | 68.0            |
| 22-Mar-20 | 22:29 | 67.3            | 70.3                                       | 70.6            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 22:34 | 66.0            | 69.0                                       | 69.9            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 22:39 | 66.8            | 69.8                                       | 70.8            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 22:44 | 66.5            | 69.5                                       | 70.4            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 22:49 | 66.2            | 69.2                                       | 69.8            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 22:54 | 66.8            | 69.8                                       | 71.2            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 22:59 | 66.5            | 69.5                                       | 70.2            | 68.0            |
|           |       | Mean            | 69.2                                       | 70.9            | 66.2            |
|           |       | Maximum         | 75.6                                       | 77.2            | 69.1            |
|           |       | Minimum         | 64.4                                       | 66.4            | 54.8            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 23-Mar-20 | 19:04 | 65.3            | 68.3                                       | 71.9            | 56.4            |
| 23-Mar-20 | 19:09 | 62.9            | 65.9                                       | 69.6            | 54.5            |
| 23-Mar-20 | 19:14 | 63.7            | 66.7                                       | 70.3            | 54.1            |
| 23-Mar-20 | 19:19 | 61.8            | 64.8                                       | 69.0            | 53.9            |
| 23-Mar-20 | 19:24 | 62.2            | 65.2                                       | 69.5            | 54.2            |
| 23-Mar-20 | 19:29 | 65.4            | 68.4                                       | 73.0            | 53.6            |
| 23-Mar-20 | 19:34 | 63.3            | 66.3                                       | 70.4            | 53.2            |
| 23-Mar-20 | 19:39 | 61.6            | 64.6                                       | 68.0            | 54.2            |
| 23-Mar-20 | 19:44 | 63.9            | 66.9                                       | 69.7            | 54.0            |
| 23-Mar-20 | 19:49 | 61.4            | 64.4                                       | 67.9            | 52.8            |
| 23-Mar-20 | 19:54 | 63.1            | 66.1                                       | 67.8            | 53.1            |
| 23-Mar-20 | 19:59 | 61.5            | 64.5                                       | 67.4            | 52.2            |
| 23-Mar-20 | 20:04 | 59.9            | 62.9                                       | 67.0            | 51.9            |
| 23-Mar-20 | 20:09 | 61.9            | 64.9                                       | 68.2            | 53.4            |
| 23-Mar-20 | 20:14 | 65.3            | 68.3                                       | 71.7            | 55.5            |
| 23-Mar-20 | 20:19 | 60.1            | 63.1                                       | 67.6            | 53.4            |
| 23-Mar-20 | 20:24 | 59.9            | 62.9                                       | 66.8            | 53.4            |
| 23-Mar-20 | 20:29 | 61.2            | 64.2                                       | 67.0            | 54.0            |
| 23-Mar-20 | 20:34 | 59.4            | 62.4                                       | 65.7            | 55.0            |
| 23-Mar-20 | 20:39 | 59.3            | 62.3                                       | 65.6            | 54.7            |
| 23-Mar-20 | 20:44 | 60.3            | 63.3                                       | 67.6            | 53.6            |
| 23-Mar-20 | 20:49 | 61.0            | 64.0                                       | 67.3            | 53.1            |
| 23-Mar-20 | 20:54 | 60.4            | 63.4                                       | 65.4            | 53.5            |
| 23-Mar-20 | 20:59 | 59.4            | 62.4                                       | 66.6            | 53.5            |
| 23-Mar-20 | 21:04 | 61.5            | 64.5                                       | 67.8            | 54.0            |
| 23-Mar-20 | 21:09 | 63.7            | 66.7                                       | 69.3            | 53.6            |
| 23-Mar-20 | 21:14 | 61.5            | 64.5                                       | 69.0            | 54.0            |
| 23-Mar-20 | 21:19 | 61.2            | 64.2                                       | 68.1            | 53.2            |
| 23-Mar-20 | 21:24 | 60.5            | 63.5                                       | 66.9            | 52.3            |
| 23-Mar-20 | 21:29 | 59.5            | 62.5                                       | 66.9            | 52.2            |
| 23-Mar-20 | 21:34 | 62.8            | 65.8                                       | 70.0            | 52.0            |
| 23-Mar-20 | 21:39 | 57.3            | 60.3                                       | 62.9            | 52.6            |
| 23-Mar-20 | 21:44 | 61.4            | 64.4                                       | 66.0            | 51.4            |
| 23-Mar-20 | 21:49 | 60.2            | 63.2                                       | 67.7            | 52.1            |
| 23-Mar-20 | 21:54 | 58.4            | 61.4                                       | 65.6            | 51.9            |
| 23-Mar-20 | 21:59 | 64.7            | 67.7                                       | 69.6            | 53.5            |
| 23-Mar-20 | 22:04 | 60.8            | 63.8                                       | 67.8            | 55.2            |
| 23-Mar-20 | 22:09 | 62.3            | 65.3                                       | 68.1            | 55.7            |
| 23-Mar-20 | 22:14 | 60.7            | 63.7                                       | 67.4            | 53.8            |
| 23-Mar-20 | 22:19 | 63.1            | 66.1                                       | 67.7            | 53.2            |
| 23-Mar-20 | 22:24 | 62.3            | 65.3                                       | 64.3            | 52.4            |
| 23-Mar-20 | 22:29 | 59.2            | 62.2                                       | 64.4            | 51.6            |
| 23-Mar-20 | 22:34 | 59.4            | 62.4                                       | 66.2            | 53.0            |
| 23-Mar-20 | 22:39 | 59.5            | 62.5                                       | 66.2            | 53.8            |
| 23-Mar-20 | 22:44 | 61.6            | 64.6                                       | 66.4            | 53.6            |
| 23-Mar-20 | 22:49 | 59.8            | 62.8                                       | 66.7            | 52.8            |
| 23-Mar-20 | 22:54 | 59.2            | 62.2                                       | 63.7            | 53.8            |
| 23-Mar-20 | 22:59 | 59.7            | 62.7                                       | 67.0            | 53.5            |
|           |       | Mean            | 64.8                                       | 68.1            | 53.6            |
|           |       | Maximum         | 68.4                                       | 73.0            | 56.4            |
|           |       | Minimum         | 60.3                                       | 62.9            | 51.4            |

| Summary of Evening Time and Holiday Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | L <sub>eq</sub> | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| Mean   | 68.7            | 70.4            | 65.9            |
| Maximum  | 76.7            | 78.8            | 71.1            |
| Minimum  | 60.3            | 62.9            | 51.4            |

## Appendix B3

### Evening Time and Holiday Noise Level at CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 10-Mar-20 | 19:04 | 66.5            | 69.5                                       | 72.4            | 64.2            |
| 10-Mar-20 | 19:09 | 65.6            | 68.6                                       | 71.9            | 63.5            |
| 10-Mar-20 | 19:14 | 65.5            | 68.5                                       | 71.8            | 64.0            |
| 10-Mar-20 | 19:19 | 64.8            | 67.8                                       | 70.9            | 64.1            |
| 10-Mar-20 | 19:24 | 65.9            | 68.9                                       | 72.3            | 64.3            |
| 10-Mar-20 | 19:29 | 65.7            | 68.7                                       | 72.0            | 64.0            |
| 10-Mar-20 | 19:34 | 65.9            | 68.9                                       | 71.8            | 64.2            |
| 10-Mar-20 | 19:39 | 66.0            | 69.0                                       | 71.9            | 64.2            |
| 10-Mar-20 | 19:44 | 65.9            | 68.9                                       | 71.2            | 64.7            |
| 10-Mar-20 | 19:49 | 65.2            | 68.2                                       | 71.3            | 65.0            |
| 10-Mar-20 | 19:54 | 65.4            | 68.4                                       | 70.6            | 64.5            |
| 10-Mar-20 | 19:59 | 65.1            | 68.1                                       | 70.5            | 65.0            |
| 10-Mar-20 | 20:04 | 65.1            | 68.1                                       | 70.0            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 20:09 | 65.4            | 68.4                                       | 70.7            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 20:14 | 64.1            | 67.1                                       | 69.4            | 64.9            |
| 10-Mar-20 | 20:19 | 63.8            | 66.8                                       | 68.6            | 65.0            |
| 10-Mar-20 | 20:24 | 64.6            | 67.6                                       | 69.4            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 20:29 | 64.4            | 67.4                                       | 69.6            | 65.0            |
| 10-Mar-20 | 20:34 | 66.0            | 69.0                                       | 69.8            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 20:39 | 64.9            | 67.9                                       | 70.2            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 20:44 | 64.5            | 67.5                                       | 69.9            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 20:49 | 64.1            | 67.1                                       | 68.7            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 20:54 | 64.2            | 67.2                                       | 69.1            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 20:59 | 63.8            | 66.8                                       | 68.3            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 21:04 | 64.7            | 67.7                                       | 69.5            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 21:09 | 64.2            | 67.2                                       | 68.5            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 21:14 | 64.7            | 67.7                                       | 70.2            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 21:19 | 64.6            | 67.6                                       | 69.8            | 65.4            |
| 10-Mar-20 | 21:24 | 64.4            | 67.4                                       | 69.5            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 21:29 | 64.2            | 67.2                                       | 69.6            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 21:34 | 64.6            | 67.6                                       | 69.4            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 21:39 | 64.3            | 67.3                                       | 69.0            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 21:44 | 63.9            | 66.9                                       | 68.6            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 21:49 | 63.9            | 66.9                                       | 68.5            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 21:54 | 64.5            | 67.5                                       | 69.2            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 21:59 | 64.6            | 67.6                                       | 69.8            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 22:04 | 64.0            | 67.0                                       | 68.9            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 22:09 | 66.9            | 69.9                                       | 72.3            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 22:14 | 63.9            | 66.9                                       | 68.7            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 22:19 | 64.3            | 67.3                                       | 68.9            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 22:24 | 64.0            | 67.0                                       | 68.6            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 22:29 | 64.6            | 67.6                                       | 69.7            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 22:34 | 64.1            | 67.1                                       | 69.3            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 22:39 | 63.9            | 66.9                                       | 68.3            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 22:44 | 64.8            | 67.8                                       | 69.4            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 22:49 | 63.9            | 66.9                                       | 67.9            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 22:54 | 65.7            | 68.7                                       | 70.6            | 65.3            |
| 10-Mar-20 | 22:59 | 63.8            | 66.8                                       | 67.7            | 65.1            |
|           |       | Mean            | 67.8                                       | 70.1            | 65.0            |
|           |       | Maximum         | 69.9                                       | 72.4            | 65.4            |
|           |       | Minimum         | 66.8                                       | 67.7            | 63.5            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 11-Mar-20 | 19:04 | 65.1            | 68.1                                       | 71.1            | 60.3            |
| 11-Mar-20 | 19:09 | 64.4            | 67.4                                       | 70.8            | 60.1            |
| 11-Mar-20 | 19:14 | 62.5            | 65.5                                       | 68.8            | 59.3            |
| 11-Mar-20 | 19:19 | 63.4            | 66.4                                       | 70.7            | 56.6            |
| 11-Mar-20 | 19:24 | 62.5            | 65.5                                       | 69.7            | 55.4            |
| 11-Mar-20 | 19:29 | 63.7            | 66.7                                       | 69.8            | 55.7            |
| 11-Mar-20 | 19:34 | 62.9            | 65.9                                       | 69.9            | 56.7            |
| 11-Mar-20 | 19:39 | 61.2            | 64.2                                       | 69.0            | 55.1            |
| 11-Mar-20 | 19:44 | 65.0            | 68.0                                       | 70.9            | 55.2            |
| 11-Mar-20 | 19:49 | 59.9            | 62.9                                       | 67.1            | 54.9            |
| 11-Mar-20 | 19:54 | 63.1            | 66.1                                       | 70.6            | 55.9            |
| 11-Mar-20 | 19:59 | 60.3            | 63.3                                       | 67.8            | 54.4            |
| 11-Mar-20 | 20:04 | 62.9            | 65.9                                       | 70.3            | 54.3            |
| 11-Mar-20 | 20:09 | 60.7            | 63.7                                       | 68.3            | 54.9            |
| 11-Mar-20 | 20:14 | 60.6            | 63.6                                       | 68.0            | 54.1            |
| 11-Mar-20 | 20:19 | 58.4            | 61.4                                       | 65.7            | 54.1            |
| 11-Mar-20 | 20:24 | 60.9            | 63.9                                       | 68.0            | 54.7            |
| 11-Mar-20 | 20:29 | 60.1            | 63.1                                       | 67.0            | 55.0            |
| 11-Mar-20 | 20:34 | 60.2            | 63.2                                       | 68.0            | 54.5            |
| 11-Mar-20 | 20:39 | 58.1            | 61.1                                       | 65.3            | 54.7            |
| 11-Mar-20 | 20:44 | 60.4            | 63.4                                       | 66.6            | 54.8            |
| 11-Mar-20 | 20:49 | 58.4            | 61.4                                       | 65.8            | 54.3            |
| 11-Mar-20 | 20:54 | 59.8            | 62.8                                       | 66.8            | 55.1            |
| 11-Mar-20 | 20:59 | 58.5            | 61.5                                       | 65.6            | 54.4            |
| 11-Mar-20 | 21:04 | 61.3            | 64.3                                       | 68.1            | 54.5            |
| 11-Mar-20 | 21:09 | 59.7            | 62.7                                       | 67.4            | 54.3            |
| 11-Mar-20 | 21:14 | 60.7            | 63.7                                       | 67.7            | 55.8            |
| 11-Mar-20 | 21:19 | 59.3            | 62.3                                       | 66.1            | 55.1            |
| 11-Mar-20 | 21:24 | 61.0            | 64.0                                       | 66.3            | 54.2            |
| 11-Mar-20 | 21:29 | 58.8            | 61.8                                       | 65.0            | 54.4            |
| 11-Mar-20 | 21:34 | 55.2            | 58.2                                       | 61.5            | 54.1            |
| 11-Mar-20 | 21:39 | 60.1            | 63.1                                       | 66.9            | 54.3            |
| 11-Mar-20 | 21:44 | 59.2            | 62.2                                       | 66.4            | 53.6            |
| 11-Mar-20 | 21:49 | 58.5            | 61.5                                       | 65.7            | 53.8            |
| 11-Mar-20 | 21:54 | 57.8            | 60.8                                       | 65.4            | 54.3            |
| 11-Mar-20 | 21:59 | 61.2            | 64.2                                       | 66.3            | 56.7            |
| 11-Mar-20 | 22:04 | 59.8            | 62.8                                       | 67.6            | 55.5            |
| 11-Mar-20 | 22:09 | 63.0            | 66.0                                       | 70.3            | 56.2            |
| 11-Mar-20 | 22:14 | 62.0            | 65.0                                       | 69.0            | 55.5            |
| 11-Mar-20 | 22:19 | 61.6            | 64.6                                       | 68.6            | 54.5            |
| 11-Mar-20 | 22:24 | 60.6            | 63.6                                       | 67.9            | 55.4            |
| 11-Mar-20 | 22:29 | 59.7            | 62.7                                       | 66.8            | 54.4            |
| 11-Mar-20 | 22:34 | 62.1            | 65.1                                       | 69.4            | 54.1            |
| 11-Mar-20 | 22:39 | 60.7            | 63.7                                       | 67.7            | 54.5            |
| 11-Mar-20 | 22:44 | 58.5            | 61.5                                       | 64.9            | 53.6            |
| 11-Mar-20 | 22:49 | 60.5            | 63.5                                       | 66.4            | 53.7            |
| 11-Mar-20 | 22:54 | 58.9            | 61.9                                       | 66.3            | 53.5            |
| 11-Mar-20 | 22:59 | 58.3            | 61.3                                       | 64.8            | 53.5            |
|           |       | Mean            | 64.1                                       | 68.0            | 55.4            |
|           |       | Maximum         | 68.1                                       | 71.1            | 60.3            |
|           |       | Minimum         | 58.2                                       | 61.5            | 53.5            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 12-Mar-20 | 19:04 | 65.5            | 68.5                                       | 72.4            | 56.9            |
| 12-Mar-20 | 19:09 | 63.3            | 66.3                                       | 70.3            | 55.7            |
| 12-Mar-20 | 19:14 | 64.7            | 67.7                                       | 70.4            | 55.8            |
| 12-Mar-20 | 19:19 | 64.3            | 67.3                                       | 71.2            | 55.6            |
| 12-Mar-20 | 19:24 | 63.4            | 66.4                                       | 70.2            | 55.6            |
| 12-Mar-20 | 19:29 | 62.6            | 65.6                                       | 69.4            | 55.6            |
| 12-Mar-20 | 19:34 | 64.7            | 67.7                                       | 70.8            | 55.7            |
| 12-Mar-20 | 19:39 | 62.7            | 65.7                                       | 69.2            | 55.7            |
| 12-Mar-20 | 19:44 | 62.6            | 65.6                                       | 69.5            | 54.8            |
| 12-Mar-20 | 19:49 | 60.1            | 63.1                                       | 67.7            | 54.3            |
| 12-Mar-20 | 19:54 | 61.5            | 64.5                                       | 68.6            | 54.3            |
| 12-Mar-20 | 19:59 | 60.4            | 63.4                                       | 68.0            | 54.3            |
| 12-Mar-20 | 20:04 | 62.6            | 65.6                                       | 69.0            | 55.0            |
| 12-Mar-20 | 20:09 | 62.7            | 65.7                                       | 70.1            | 53.7            |
| 12-Mar-20 | 20:14 | 62.1            | 65.1                                       | 68.5            | 56.9            |
| 12-Mar-20 | 20:19 | 60.7            | 63.7                                       | 67.2            | 54.1            |
| 12-Mar-20 | 20:24 | 62.2            | 65.2                                       | 68.9            | 54.8            |
| 12-Mar-20 | 20:29 | 60.6            | 63.6                                       | 67.4            | 54.1            |
| 12-Mar-20 | 20:34 | 61.6            | 64.6                                       | 67.6            | 54.0            |
| 12-Mar-20 | 20:39 | 61.7            | 64.7                                       | 67.9            | 54.3            |
| 12-Mar-20 | 20:44 | 61.3            | 64.3                                       | 68.6            | 54.0            |
| 12-Mar-20 | 20:49 | 59.6            | 62.6                                       | 66.2            | 54.0            |
| 12-Mar-20 | 20:54 | 59.6            | 62.6                                       | 67.1            | 53.9            |
| 12-Mar-20 | 20:59 | 60.6            | 63.6                                       | 68.1            | 54.0            |
| 12-Mar-20 | 21:04 | 61.3            | 64.3                                       | 68.3            | 54.9            |
| 12-Mar-20 | 21:09 | 60.9            | 63.9                                       | 67.5            | 58.0            |
| 12-Mar-20 | 21:14 | 60.8            | 63.8                                       | 67.6            | 57.6            |
| 12-Mar-20 | 21:19 | 61.7            | 64.7                                       | 68.3            | 57.7            |
| 12-Mar-20 | 21:24 | 63.8            | 66.8                                       | 70.6            | 53.5            |
| 12-Mar-20 | 21:29 | 59.2            | 62.2                                       | 66.1            | 54.2            |
| 12-Mar-20 | 21:34 | 60.2            | 63.2                                       | 67.9            | 53.4            |
| 12-Mar-20 | 21:39 | 58.9            | 61.9                                       | 65.8            | 53.6            |
| 12-Mar-20 | 21:44 | 60.8            | 63.8                                       | 67.0            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 21:49 | 59.6            | 62.6                                       | 66.5            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 21:54 | 62.6            | 65.6                                       | 69.3            | 54.0            |
| 12-Mar-20 | 21:59 | 60.3            | 63.3                                       | 67.0            | 53.7            |
| 12-Mar-20 | 22:04 | 62.2            | 65.2                                       | 69.3            | 53.6            |
| 12-Mar-20 | 22:09 | 61.5            | 64.5                                       | 68.8            | 54.5            |
| 12-Mar-20 | 22:14 | 60.4            | 63.4                                       | 66.1            | 53.0            |
| 12-Mar-20 | 22:19 | 62.0            | 65.0                                       | 68.6            | 53.9            |
| 12-Mar-20 | 22:24 | 58.8            | 61.8                                       | 65.1            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 22:29 | 61.1            | 64.1                                       | 67.7            | 53.6            |
| 12-Mar-20 | 22:34 | 64.7            | 67.7                                       | 67.9            | 53.4            |
| 12-Mar-20 | 22:39 | 59.0            | 62.0                                       | 66.4            | 53.6            |
| 12-Mar-20 | 22:44 | 64.3            | 67.3                                       | 69.8            | 53.8            |
| 12-Mar-20 | 22:49 | 61.4            | 64.4                                       | 66.8            | 53.7            |
| 12-Mar-20 | 22:54 | 59.0            | 62.0                                       | 65.7            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 22:59 | 60.4            | 63.4                                       | 67.7            | 52.9            |
|           |       | Mean            | 64.9                                       | 68.5            | 54.7            |
|           |       | Maximum         | 68.5                                       | 72.4            | 58.0            |
|           |       | Minimum         | 61.8                                       | 65.1            | 52.9            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 13-Mar-20 | 19:04 | 65.6            | 68.6                                       | 71.4            | 64.2            |
| 13-Mar-20 | 19:09 | 68.5            | 71.5                                       | 73.5            | 64.1            |
| 13-Mar-20 | 19:14 | 66.4            | 69.4                                       | 72.3            | 64.1            |
| 13-Mar-20 | 19:19 | 65.5            | 68.5                                       | 71.8            | 63.4            |
| 13-Mar-20 | 19:24 | 65.4            | 68.4                                       | 71.7            | 63.9            |
| 13-Mar-20 | 19:29 | 64.7            | 67.7                                       | 70.8            | 64.0            |
| 13-Mar-20 | 19:34 | 65.8            | 68.8                                       | 72.2            | 64.2            |
| 13-Mar-20 | 19:39 | 65.6            | 68.6                                       | 71.9            | 63.9            |
| 13-Mar-20 | 19:44 | 65.8            | 68.8                                       | 71.7            | 64.1            |
| 13-Mar-20 | 19:49 | 65.9            | 68.9                                       | 71.8            | 64.1            |
| 13-Mar-20 | 19:54 | 65.8            | 68.8                                       | 71.1            | 64.6            |
| 13-Mar-20 | 19:59 | 65.1            | 68.1                                       | 71.2            | 64.9            |
| 13-Mar-20 | 20:04 | 65.3            | 68.3                                       | 70.5            | 64.4            |
| 13-Mar-20 | 20:09 | 65.0            | 68.0                                       | 70.4            | 64.9            |
| 13-Mar-20 | 20:14 | 65.0            | 68.0                                       | 69.9            | 65.0            |
| 13-Mar-20 | 20:19 | 65.3            | 68.3                                       | 70.6            | 65.0            |
| 13-Mar-20 | 20:24 | 64.0            | 67.0                                       | 69.3            | 64.8            |
| 13-Mar-20 | 20:29 | 63.7            | 66.7                                       | 68.5            | 64.9            |
| 13-Mar-20 | 20:34 | 64.5            | 67.5                                       | 69.3            | 65.0            |
| 13-Mar-20 | 20:39 | 64.3            | 67.3                                       | 69.5            | 64.9            |
| 13-Mar-20 | 20:44 | 65.9            | 68.9                                       | 69.7            | 65.0            |
| 13-Mar-20 | 20:49 | 64.8            | 67.8                                       | 70.1            | 65.1            |
| 13-Mar-20 | 20:54 | 64.4            | 67.4                                       | 69.8            | 65.1            |
| 13-Mar-20 | 20:59 | 64.4            | 67.4                                       | 69.0            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 21:04 | 64.5            | 67.5                                       | 69.5            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 21:09 | 64.1            | 67.1                                       | 68.6            | 65.4            |
| 13-Mar-20 | 21:14 | 65.0            | 68.0                                       | 69.9            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 21:19 | 64.5            | 67.5                                       | 68.8            | 65.4            |
| 13-Mar-20 | 21:24 | 65.0            | 68.0                                       | 70.6            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 21:29 | 64.9            | 67.9                                       | 70.2            | 65.7            |
| 13-Mar-20 | 21:34 | 64.7            | 67.7                                       | 69.9            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 21:39 | 64.5            | 67.5                                       | 70.0            | 65.4            |
| 13-Mar-20 | 21:44 | 64.9            | 67.9                                       | 69.8            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 21:49 | 64.6            | 67.6                                       | 69.3            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 21:54 | 64.2            | 67.2                                       | 68.9            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 21:59 | 64.2            | 67.2                                       | 68.8            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 22:04 | 64.8            | 67.8                                       | 69.6            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 22:09 | 64.9            | 67.9                                       | 70.2            | 65.4            |
| 13-Mar-20 | 22:14 | 64.3            | 67.3                                       | 69.2            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 22:19 | 67.3            | 70.3                                       | 72.7            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 22:24 | 64.2            | 67.2                                       | 69.0            | 65.4            |
| 13-Mar-20 | 22:29 | 64.6            | 67.6                                       | 69.2            | 65.4            |
| 13-Mar-20 | 22:34 | 64.3            | 67.3                                       | 68.9            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 22:39 | 64.9            | 67.9                                       | 70.1            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 22:44 | 64.4            | 67.4                                       | 69.7            | 65.4            |
| 13-Mar-20 | 22:49 | 64.2            | 67.2                                       | 68.6            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 22:54 | 65.1            | 68.1                                       | 69.8            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 22:59 | 64.2            | 67.2                                       | 68.2            | 65.5            |
|           |       | Mean            | 68.1                                       | 70.3            | 65.1            |
|           |       | Maximum         | 71.5                                       | 73.5            | 65.7            |
|           |       | Minimum         | 66.7                                       | 68.2            | 63.4            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 14-Mar-20 | 19:04 | 63.7            | 66.7                                       | 70.2            | 60.1            |
| 14-Mar-20 | 19:09 | 63.7            | 66.7                                       | 70.2            | 59.6            |
| 14-Mar-20 | 19:14 | 65.4            | 68.4                                       | 71.5            | 60.6            |
| 14-Mar-20 | 19:19 | 64.7            | 67.7                                       | 71.2            | 60.4            |
| 14-Mar-20 | 19:24 | 62.8            | 65.8                                       | 69.1            | 59.6            |
| 14-Mar-20 | 19:29 | 63.7            | 66.7                                       | 71.1            | 56.9            |
| 14-Mar-20 | 19:34 | 62.8            | 65.8                                       | 70.1            | 55.7            |
| 14-Mar-20 | 19:39 | 64.0            | 67.0                                       | 70.2            | 56.0            |
| 14-Mar-20 | 19:44 | 63.2            | 66.2                                       | 70.3            | 57.0            |
| 14-Mar-20 | 19:49 | 61.5            | 64.5                                       | 69.3            | 55.4            |
| 14-Mar-20 | 19:54 | 65.3            | 68.3                                       | 71.3            | 55.5            |
| 14-Mar-20 | 19:59 | 60.2            | 63.2                                       | 67.4            | 55.2            |
| 14-Mar-20 | 20:04 | 63.4            | 66.4                                       | 71.0            | 56.2            |
| 14-Mar-20 | 20:09 | 60.6            | 63.6                                       | 68.1            | 54.7            |
| 14-Mar-20 | 20:14 | 63.2            | 66.2                                       | 70.7            | 54.6            |
| 14-Mar-20 | 20:19 | 61.0            | 64.0                                       | 68.6            | 55.2            |
| 14-Mar-20 | 20:24 | 60.9            | 63.9                                       | 68.3            | 54.4            |
| 14-Mar-20 | 20:29 | 58.7            | 61.7                                       | 66.0            | 54.4            |
| 14-Mar-20 | 20:34 | 61.2            | 64.2                                       | 68.3            | 55.0            |
| 14-Mar-20 | 20:39 | 60.4            | 63.4                                       | 67.3            | 55.3            |
| 14-Mar-20 | 20:44 | 60.5            | 63.5                                       | 68.3            | 54.8            |
| 14-Mar-20 | 20:49 | 58.4            | 61.4                                       | 65.6            | 55.0            |
| 14-Mar-20 | 20:54 | 60.7            | 63.7                                       | 66.9            | 55.1            |
| 14-Mar-20 | 20:59 | 58.7            | 61.7                                       | 66.1            | 54.6            |
| 14-Mar-20 | 21:04 | 60.1            | 63.1                                       | 67.1            | 55.4            |
| 14-Mar-20 | 21:09 | 58.8            | 61.8                                       | 65.9            | 54.7            |
| 14-Mar-20 | 21:14 | 61.6            | 64.6                                       | 68.4            | 54.8            |
| 14-Mar-20 | 21:19 | 60.0            | 63.0                                       | 67.7            | 54.6            |
| 14-Mar-20 | 21:24 | 61.0            | 64.0                                       | 68.0            | 56.1            |
| 14-Mar-20 | 21:29 | 59.6            | 62.6                                       | 66.4            | 55.4            |
| 14-Mar-20 | 21:34 | 61.3            | 64.3                                       | 66.6            | 54.5            |
| 14-Mar-20 | 21:39 | 59.1            | 62.1                                       | 65.3            | 54.7            |
| 14-Mar-20 | 21:44 | 55.5            | 58.5                                       | 61.8            | 54.4            |
| 14-Mar-20 | 21:49 | 60.4            | 63.4                                       | 67.2            | 54.6            |
| 14-Mar-20 | 21:54 | 59.5            | 62.5                                       | 66.7            | 53.9            |
| 14-Mar-20 | 21:59 | 58.8            | 61.8                                       | 66.0            | 54.1            |
| 14-Mar-20 | 22:04 | 58.1            | 61.1                                       | 65.7            | 54.6            |
| 14-Mar-20 | 22:09 | 61.5            | 64.5                                       | 66.6            | 57.0            |
| 14-Mar-20 | 22:14 | 60.1            | 63.1                                       | 67.9            | 55.8            |
| 14-Mar-20 | 22:19 | 63.3            | 66.3                                       | 70.7            | 56.5            |
| 14-Mar-20 | 22:24 | 62.3            | 65.3                                       | 69.3            | 55.8            |
| 14-Mar-20 | 22:29 | 61.9            | 64.9                                       | 68.9            | 54.8            |
| 14-Mar-20 | 22:34 | 60.9            | 63.9                                       | 68.2            | 55.7            |
| 14-Mar-20 | 22:39 | 60.0            | 63.0                                       | 67.1            | 54.7            |
| 14-Mar-20 | 22:44 | 62.4            | 65.4                                       | 69.8            | 54.4            |
| 14-Mar-20 | 22:49 | 61.0            | 64.0                                       | 68.0            | 54.8            |
| 14-Mar-20 | 22:54 | 58.8            | 61.8                                       | 65.2            | 53.9            |
| 14-Mar-20 | 22:59 | 60.8            | 63.8                                       | 66.7            | 54.0            |
|           |       | Mean            | 64.7                                       | 68.5            | 56.0            |
|           |       | Maximum         | 68.4                                       | 71.5            | 60.6            |
|           |       | Minimum         | 58.5                                       | 61.8            | 53.9            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 7:04  | 61.0            | 64.0                                       | 67.1            | 52.4            |
| 15-Mar-20 | 7:09  | 60.6            | 63.6                                       | 67.7            | 53.5            |
| 15-Mar-20 | 7:14  | 59.9            | 62.9                                       | 66.9            | 51.7            |
| 15-Mar-20 | 7:19  | 61.6            | 64.6                                       | 69.0            | 52.2            |
| 15-Mar-20 | 7:24  | 62.5            | 65.5                                       | 69.4            | 53.1            |
| 15-Mar-20 | 7:29  | 60.5            | 63.5                                       | 68.1            | 52.4            |
| 15-Mar-20 | 7:34  | 61.6            | 64.6                                       | 68.6            | 51.9            |
| 15-Mar-20 | 7:39  | 60.4            | 63.4                                       | 67.2            | 53.0            |
| 15-Mar-20 | 7:44  | 61.1            | 64.1                                       | 67.8            | 52.9            |
| 15-Mar-20 | 7:49  | 60.2            | 63.2                                       | 67.8            | 52.0            |
| 15-Mar-20 | 7:54  | 62.7            | 65.7                                       | 68.6            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 7:59  | 62.9            | 65.9                                       | 69.4            | 55.9            |
| 15-Mar-20 | 8:04  | 60.6            | 63.6                                       | 67.2            | 52.6            |
| 15-Mar-20 | 8:09  | 61.4            | 64.4                                       | 68.5            | 52.7            |
| 15-Mar-20 | 8:14  | 62.5            | 65.5                                       | 69.5            | 55.5            |
| 15-Mar-20 | 8:19  | 63.6            | 66.6                                       | 70.2            | 54.3            |
| 15-Mar-20 | 8:24  | 62.2            | 65.2                                       | 69.6            | 54.0            |
| 15-Mar-20 | 8:29  | 65.0            | 68.0                                       | 70.8            | 54.0            |
| 15-Mar-20 | 8:34  | 61.2            | 64.2                                       | 68.7            | 52.9            |
| 15-Mar-20 | 8:39  | 64.5            | 67.5                                       | 70.0            | 53.3            |
| 15-Mar-20 | 8:44  | 60.7            | 63.7                                       | 68.0            | 54.3            |
| 15-Mar-20 | 8:49  | 62.2            | 65.2                                       | 69.8            | 53.8            |
| 15-Mar-20 | 8:54  | 61.9            | 64.9                                       | 69.2            | 54.3            |
| 15-Mar-20 | 8:59  | 62.5            | 65.5                                       | 69.7            | 54.6            |
| 15-Mar-20 | 9:04  | 61.5            | 64.5                                       | 68.0            | 55.6            |
| 15-Mar-20 | 9:09  | 63.5            | 66.5                                       | 70.4            | 56.3            |
| 15-Mar-20 | 9:14  | 63.7            | 66.7                                       | 70.2            | 54.9            |
| 15-Mar-20 | 9:19  | 62.4            | 65.4                                       | 69.0            | 55.3            |
| 15-Mar-20 | 9:24  | 62.9            | 65.9                                       | 69.4            | 55.2            |
| 15-Mar-20 | 9:29  | 62.8            | 65.8                                       | 70.1            | 54.7            |
| 15-Mar-20 | 9:34  | 62.8            | 65.8                                       | 70.0            | 55.4            |
| 15-Mar-20 | 9:39  | 62.5            | 65.5                                       | 69.3            | 55.7            |
| 15-Mar-20 | 9:44  | 64.9            | 67.9                                       | 71.7            | 60.1            |
| 15-Mar-20 | 9:49  | 63.5            | 66.5                                       | 70.6            | 53.7            |
| 15-Mar-20 | 9:54  | 63.9            | 66.9                                       | 70.1            | 55.7            |
| 15-Mar-20 | 9:59  | 62.0            | 65.0                                       | 69.5            | 54.4            |
| 15-Mar-20 | 10:04 | 64.4            | 67.4                                       | 70.7            | 54.1            |
| 15-Mar-20 | 10:09 | 62.4            | 65.4                                       | 69.9            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 10:14 | 61.3            | 64.3                                       | 68.6            | 53.6            |
| 15-Mar-20 | 10:19 | 62.2            | 65.2                                       | 69.1            | 53.6            |
| 15-Mar-20 | 10:24 | 60.9            | 63.9                                       | 67.8            | 53.4            |
| 15-Mar-20 | 10:29 | 62.5            | 65.5                                       | 68.7            | 52.8            |
| 15-Mar-20 | 10:34 | 62.7            | 65.7                                       | 69.7            | 54.3            |
| 15-Mar-20 | 10:39 | 63.3            | 66.3                                       | 69.5            | 53.7            |
| 15-Mar-20 | 10:44 | 63.9            | 66.9                                       | 69.7            | 53.8            |
| 15-Mar-20 | 10:49 | 60.9            | 63.9                                       | 68.0            | 54.4            |
| 15-Mar-20 | 10:54 | 65.0            | 68.0                                       | 70.9            | 55.2            |
| 15-Mar-20 | 10:59 | 63.2            | 66.2                                       | 69.8            | 55.1            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 11:04 | 62.1            | 65.1                                       | 69.0            | 54.4            |
| 15-Mar-20 | 11:09 | 61.8            | 64.8                                       | 68.7            | 54.9            |
| 15-Mar-20 | 11:14 | 62.9            | 65.9                                       | 70.4            | 55.3            |
| 15-Mar-20 | 11:19 | 64.0            | 67.0                                       | 71.1            | 55.1            |
| 15-Mar-20 | 11:24 | 61.3            | 64.3                                       | 68.1            | 54.6            |
| 15-Mar-20 | 11:29 | 62.8            | 65.8                                       | 70.1            | 55.3            |
| 15-Mar-20 | 11:34 | 64.8            | 67.8                                       | 71.6            | 54.6            |
| 15-Mar-20 | 11:39 | 62.0            | 65.0                                       | 68.4            | 55.7            |
| 15-Mar-20 | 11:44 | 63.6            | 66.6                                       | 70.3            | 55.7            |
| 15-Mar-20 | 11:49 | 63.5            | 66.5                                       | 70.5            | 57.1            |
| 15-Mar-20 | 11:54 | 60.9            | 63.9                                       | 68.3            | 54.5            |
| 15-Mar-20 | 11:59 | 62.5            | 65.5                                       | 69.6            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 12:04 | 62.6            | 65.6                                       | 68.1            | 55.2            |
| 15-Mar-20 | 12:09 | 63.3            | 66.3                                       | 70.7            | 57.6            |
| 15-Mar-20 | 12:14 | 61.5            | 64.5                                       | 68.2            | 56.3            |
| 15-Mar-20 | 12:19 | 61.2            | 64.2                                       | 68.1            | 57.0            |
| 15-Mar-20 | 12:24 | 62.4            | 65.4                                       | 69.6            | 55.6            |
| 15-Mar-20 | 12:29 | 62.4            | 65.4                                       | 69.1            | 55.5            |
| 15-Mar-20 | 12:34 | 61.3            | 64.3                                       | 67.8            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 12:39 | 61.4            | 64.4                                       | 68.2            | 55.2            |
| 15-Mar-20 | 12:44 | 64.0            | 67.0                                       | 71.3            | 55.9            |
| 15-Mar-20 | 12:49 | 61.2            | 64.2                                       | 67.9            | 54.3            |
| 15-Mar-20 | 12:54 | 62.4            | 65.4                                       | 69.1            | 54.1            |
| 15-Mar-20 | 12:59 | 62.8            | 65.8                                       | 69.2            | 55.4            |
| 15-Mar-20 | 13:04 | 62.8            | 65.8                                       | 68.3            | 55.4            |
| 15-Mar-20 | 13:09 | 62.1            | 65.1                                       | 68.2            | 57.2            |
| 15-Mar-20 | 13:14 | 63.5            | 66.5                                       | 70.5            | 57.5            |
| 15-Mar-20 | 13:19 | 62.0            | 65.0                                       | 68.8            | 56.8            |
| 15-Mar-20 | 13:24 | 61.2            | 64.2                                       | 67.7            | 54.3            |
| 15-Mar-20 | 13:29 | 62.4            | 65.4                                       | 68.1            | 58.3            |
| 15-Mar-20 | 13:34 | 60.9            | 63.9                                       | 68.4            | 57.1            |
| 15-Mar-20 | 13:39 | 62.5            | 65.5                                       | 68.6            | 55.5            |
| 15-Mar-20 | 13:44 | 61.8            | 64.8                                       | 68.9            | 55.2            |
| 15-Mar-20 | 13:49 | 63.1            | 66.1                                       | 70.2            | 54.6            |
| 15-Mar-20 | 13:54 | 61.2            | 64.2                                       | 67.6            | 56.4            |
| 15-Mar-20 | 13:59 | 60.6            | 63.6                                       | 67.2            | 55.2            |
| 15-Mar-20 | 14:04 | 61.4            | 64.4                                       | 68.2            | 57.0            |
| 15-Mar-20 | 14:09 | 61.5            | 64.5                                       | 67.2            | 56.3            |
| 15-Mar-20 | 14:14 | 63.4            | 66.4                                       | 69.7            | 58.9            |
| 15-Mar-20 | 14:19 | 60.2            | 63.2                                       | 66.8            | 55.0            |
| 15-Mar-20 | 14:24 | 62.5            | 65.5                                       | 69.6            | 56.0            |
| 15-Mar-20 | 14:29 | 63.0            | 66.0                                       | 69.6            | 55.4            |
| 15-Mar-20 | 14:34 | 60.8            | 63.8                                       | 68.2            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 14:39 | 62.7            | 65.7                                       | 70.2            | 55.3            |
| 15-Mar-20 | 14:44 | 62.9            | 65.9                                       | 68.9            | 55.8            |
| 15-Mar-20 | 14:49 | 61.8            | 64.8                                       | 67.6            | 55.4            |
| 15-Mar-20 | 14:54 | 62.3            | 65.3                                       | 69.1            | 56.2            |
| 15-Mar-20 | 14:59 | 59.4            | 62.4                                       | 65.5            | 54.9            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 15:04 | 58.3            | 61.3                                       | 64.8            | 56.0            |
| 15-Mar-20 | 15:09 | 62.7            | 65.7                                       | 68.9            | 55.4            |
| 15-Mar-20 | 15:14 | 66.1            | 69.1                                       | 71.5            | 55.3            |
| 15-Mar-20 | 15:19 | 63.8            | 66.8                                       | 69.3            | 56.4            |
| 15-Mar-20 | 15:24 | 62.1            | 65.1                                       | 69.5            | 56.3            |
| 15-Mar-20 | 15:29 | 61.8            | 64.8                                       | 68.3            | 57.4            |
| 15-Mar-20 | 15:34 | 61.4            | 64.4                                       | 67.1            | 56.2            |
| 15-Mar-20 | 15:39 | 61.1            | 64.1                                       | 67.9            | 55.5            |
| 15-Mar-20 | 15:44 | 62.8            | 65.8                                       | 68.6            | 56.5            |
| 15-Mar-20 | 15:49 | 61.7            | 64.7                                       | 68.3            | 55.7            |
| 15-Mar-20 | 15:54 | 64.5            | 67.5                                       | 70.4            | 56.3            |
| 15-Mar-20 | 15:59 | 61.1            | 64.1                                       | 67.9            | 53.8            |
| 15-Mar-20 | 16:04 | 65.1            | 68.1                                       | 70.3            | 54.2            |
| 15-Mar-20 | 16:09 | 60.9            | 63.9                                       | 67.5            | 55.9            |
| 15-Mar-20 | 16:14 | 63.5            | 66.5                                       | 68.0            | 55.2            |
| 15-Mar-20 | 16:19 | 60.6            | 63.6                                       | 68.0            | 55.6            |
| 15-Mar-20 | 16:24 | 60.5            | 63.5                                       | 66.0            | 55.4            |
| 15-Mar-20 | 16:29 | 61.1            | 64.1                                       | 67.8            | 56.0            |
| 15-Mar-20 | 16:34 | 63.6            | 66.6                                       | 69.5            | 56.2            |
| 15-Mar-20 | 16:39 | 61.6            | 64.6                                       | 68.3            | 56.0            |
| 15-Mar-20 | 16:44 | 61.9            | 64.9                                       | 67.5            | 55.2            |
| 15-Mar-20 | 16:49 | 63.0            | 66.0                                       | 69.5            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 16:54 | 61.1            | 64.1                                       | 67.9            | 56.0            |
| 15-Mar-20 | 16:59 | 63.8            | 66.8                                       | 69.4            | 56.5            |
| 15-Mar-20 | 17:04 | 61.5            | 64.5                                       | 68.6            | 54.7            |
| 15-Mar-20 | 17:09 | 60.2            | 63.2                                       | 68.0            | 54.6            |
| 15-Mar-20 | 17:14 | 60.4            | 63.4                                       | 67.9            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 17:19 | 61.6            | 64.6                                       | 67.9            | 56.8            |
| 15-Mar-20 | 17:24 | 62.7            | 65.7                                       | 69.9            | 56.1            |
| 15-Mar-20 | 17:29 | 61.5            | 64.5                                       | 68.7            | 55.7            |
| 15-Mar-20 | 17:34 | 63.2            | 66.2                                       | 70.3            | 57.3            |
| 15-Mar-20 | 17:39 | 63.5            | 66.5                                       | 70.3            | 57.2            |
| 15-Mar-20 | 17:44 | 64.3            | 67.3                                       | 70.0            | 57.5            |
| 15-Mar-20 | 17:49 | 61.7            | 64.7                                       | 68.7            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 17:54 | 64.2            | 67.2                                       | 69.1            | 54.5            |
| 15-Mar-20 | 17:59 | 61.9            | 64.9                                       | 68.5            | 55.9            |
| 15-Mar-20 | 18:04 | 61.9            | 64.9                                       | 68.9            | 54.6            |
| 15-Mar-20 | 18:09 | 62.1            | 65.1                                       | 68.9            | 54.4            |
| 15-Mar-20 | 18:14 | 60.8            | 63.8                                       | 67.6            | 55.4            |
| 15-Mar-20 | 18:19 | 62.6            | 65.6                                       | 69.5            | 54.5            |
| 15-Mar-20 | 18:24 | 60.2            | 63.2                                       | 67.3            | 54.1            |
| 15-Mar-20 | 18:29 | 59.9            | 62.9                                       | 66.8            | 54.0            |
| 15-Mar-20 | 18:34 | 60.1            | 63.1                                       | 66.8            | 53.7            |
| 15-Mar-20 | 18:39 | 60.2            | 63.2                                       | 67.0            | 54.1            |
| 15-Mar-20 | 18:44 | 62.0            | 65.0                                       | 67.6            | 55.2            |
| 15-Mar-20 | 18:49 | 62.2            | 65.2                                       | 68.8            | 56.6            |
| 15-Mar-20 | 18:54 | 61.5            | 64.5                                       | 68.2            | 54.9            |
| 15-Mar-20 | 18:59 | 60.9            | 63.9                                       | 66.9            | 53.9            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 19:04 | 60.9            | 63.9                                       | 67.7            | 53.2            |
| 15-Mar-20 | 19:09 | 59.2            | 62.2                                       | 65.9            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 19:14 | 61.5            | 64.5                                       | 68.8            | 54.3            |
| 15-Mar-20 | 19:19 | 62.9            | 65.9                                       | 68.0            | 53.2            |
| 15-Mar-20 | 19:24 | 61.3            | 64.3                                       | 66.7            | 52.7            |
| 15-Mar-20 | 19:29 | 63.3            | 66.3                                       | 69.3            | 55.5            |
| 15-Mar-20 | 19:34 | 60.5            | 63.5                                       | 67.7            | 53.0            |
| 15-Mar-20 | 19:39 | 63.0            | 66.0                                       | 69.2            | 56.6            |
| 15-Mar-20 | 19:44 | 61.0            | 64.0                                       | 66.3            | 53.9            |
| 15-Mar-20 | 19:49 | 61.2            | 64.2                                       | 68.2            | 53.5            |
| 15-Mar-20 | 19:54 | 58.6            | 61.6                                       | 65.9            | 53.8            |
| 15-Mar-20 | 19:59 | 57.8            | 60.8                                       | 64.4            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 20:04 | 58.7            | 61.7                                       | 66.5            | 52.6            |
| 15-Mar-20 | 20:09 | 58.9            | 61.9                                       | 65.4            | 52.9            |
| 15-Mar-20 | 20:14 | 60.1            | 63.1                                       | 66.7            | 54.1            |
| 15-Mar-20 | 20:19 | 59.0            | 62.0                                       | 66.8            | 52.0            |
| 15-Mar-20 | 20:24 | 59.8            | 62.8                                       | 67.4            | 54.2            |
| 15-Mar-20 | 20:29 | 57.6            | 60.6                                       | 64.0            | 52.5            |
| 15-Mar-20 | 20:34 | 61.6            | 64.6                                       | 68.1            | 52.7            |
| 15-Mar-20 | 20:39 | 63.0            | 66.0                                       | 70.3            | 52.5            |
| 15-Mar-20 | 20:44 | 60.8            | 63.8                                       | 67.7            | 53.7            |
| 15-Mar-20 | 20:49 | 60.6            | 63.6                                       | 65.8            | 53.1            |
| 15-Mar-20 | 20:54 | 59.9            | 62.9                                       | 66.9            | 53.8            |
| 15-Mar-20 | 20:59 | 60.3            | 63.3                                       | 66.7            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 21:04 | 60.9            | 63.9                                       | 67.4            | 54.8            |
| 15-Mar-20 | 21:09 | 59.3            | 62.3                                       | 66.0            | 54.4            |
| 15-Mar-20 | 21:14 | 59.8            | 62.8                                       | 66.5            | 55.7            |
| 15-Mar-20 | 21:19 | 61.4            | 64.4                                       | 67.9            | 57.2            |
| 15-Mar-20 | 21:24 | 61.7            | 64.7                                       | 67.9            | 55.3            |
| 15-Mar-20 | 21:29 | 59.0            | 62.0                                       | 65.9            | 53.5            |
| 15-Mar-20 | 21:34 | 59.2            | 62.2                                       | 66.1            | 53.4            |
| 15-Mar-20 | 21:39 | 58.4            | 61.4                                       | 65.0            | 54.3            |
| 15-Mar-20 | 21:44 | 59.5            | 62.5                                       | 66.7            | 53.8            |
| 15-Mar-20 | 21:49 | 58.5            | 61.5                                       | 64.9            | 53.5            |
| 15-Mar-20 | 21:54 | 58.8            | 61.8                                       | 65.7            | 55.6            |
| 15-Mar-20 | 21:59 | 60.5            | 63.5                                       | 67.4            | 54.2            |
| 15-Mar-20 | 22:04 | 57.6            | 60.6                                       | 63.3            | 54.6            |
| 15-Mar-20 | 22:09 | 63.2            | 66.2                                       | 66.3            | 53.3            |
| 15-Mar-20 | 22:14 | 61.2            | 64.2                                       | 67.9            | 53.9            |
| 15-Mar-20 | 22:19 | 57.9            | 60.9                                       | 65.5            | 51.5            |
| 15-Mar-20 | 22:24 | 61.0            | 64.0                                       | 67.1            | 51.9            |
| 15-Mar-20 | 22:29 | 59.4            | 62.4                                       | 64.6            | 52.8            |
| 15-Mar-20 | 22:34 | 57.5            | 60.5                                       | 64.3            | 51.7            |
| 15-Mar-20 | 22:39 | 59.8            | 62.8                                       | 66.9            | 51.9            |
| 15-Mar-20 | 22:44 | 59.1            | 62.1                                       | 66.4            | 52.8            |
| 15-Mar-20 | 22:49 | 56.1            | 59.1                                       | 63.2            | 51.6            |
| 15-Mar-20 | 22:54 | 61.5            | 64.5                                       | 68.5            | 53.8            |
| 15-Mar-20 | 22:59 | 59.3            | 62.3                                       | 66.1            | 53.8            |
|           |       | Mean            | 65.0                                       | 68.6            | 55.0            |
|           |       | Maximum         | 69.1                                       | 71.7            | 60.1            |
|           |       | Minimum         | 59.1                                       | 63.2            | 51.5            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 16-Mar-20 | 19:04 | 64.8            | 67.8                                       | 72.0            | 54.7            |
| 16-Mar-20 | 19:09 | 64.9            | 67.9                                       | 71.7            | 55.7            |
| 16-Mar-20 | 19:14 | 62.2            | 65.2                                       | 69.3            | 53.6            |
| 16-Mar-20 | 19:19 | 63.2            | 66.2                                       | 70.1            | 54.1            |
| 16-Mar-20 | 19:24 | 61.7            | 64.7                                       | 68.9            | 54.4            |
| 16-Mar-20 | 19:29 | 64.4            | 67.4                                       | 71.5            | 54.4            |
| 16-Mar-20 | 19:34 | 63.6            | 66.6                                       | 71.1            | 53.1            |
| 16-Mar-20 | 19:39 | 63.4            | 66.4                                       | 69.2            | 52.6            |
| 16-Mar-20 | 19:44 | 61.0            | 64.0                                       | 67.8            | 53.3            |
| 16-Mar-20 | 19:49 | 62.3            | 65.3                                       | 69.4            | 51.6            |
| 16-Mar-20 | 19:54 | 61.1            | 64.1                                       | 67.6            | 51.6            |
| 16-Mar-20 | 19:59 | 63.0            | 66.0                                       | 69.4            | 52.1            |
| 16-Mar-20 | 20:04 | 62.2            | 65.2                                       | 69.0            | 51.5            |
| 16-Mar-20 | 20:09 | 59.7            | 62.7                                       | 66.7            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 20:14 | 61.5            | 64.5                                       | 68.8            | 50.0            |
| 16-Mar-20 | 20:19 | 61.2            | 64.2                                       | 67.8            | 49.6            |
| 16-Mar-20 | 20:24 | 59.8            | 62.8                                       | 66.7            | 50.4            |
| 16-Mar-20 | 20:29 | 60.8            | 63.8                                       | 66.7            | 49.9            |
| 16-Mar-20 | 20:34 | 59.7            | 62.7                                       | 67.2            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 20:39 | 59.4            | 62.4                                       | 66.2            | 52.9            |
| 16-Mar-20 | 20:44 | 60.8            | 63.8                                       | 67.2            | 52.0            |
| 16-Mar-20 | 20:49 | 61.6            | 64.6                                       | 68.7            | 51.5            |
| 16-Mar-20 | 20:54 | 59.9            | 62.9                                       | 65.3            | 51.2            |
| 16-Mar-20 | 20:59 | 60.7            | 63.7                                       | 66.5            | 51.9            |
| 16-Mar-20 | 21:04 | 59.8            | 62.8                                       | 67.2            | 52.3            |
| 16-Mar-20 | 21:09 | 62.0            | 65.0                                       | 68.7            | 53.5            |
| 16-Mar-20 | 21:14 | 62.2            | 65.2                                       | 69.4            | 51.8            |
| 16-Mar-20 | 21:19 | 60.9            | 63.9                                       | 68.4            | 52.5            |
| 16-Mar-20 | 21:24 | 61.1            | 64.1                                       | 68.3            | 51.1            |
| 16-Mar-20 | 21:29 | 59.7            | 62.7                                       | 67.3            | 51.2            |
| 16-Mar-20 | 21:34 | 61.0            | 64.0                                       | 68.3            | 51.4            |
| 16-Mar-20 | 21:39 | 62.0            | 65.0                                       | 68.5            | 52.1            |
| 16-Mar-20 | 21:44 | 57.1            | 60.1                                       | 63.9            | 49.9            |
| 16-Mar-20 | 21:49 | 62.2            | 65.2                                       | 69.5            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 21:54 | 59.1            | 62.1                                       | 64.9            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 21:59 | 59.5            | 62.5                                       | 66.0            | 50.1            |
| 16-Mar-20 | 22:04 | 65.4            | 68.4                                       | 68.7            | 51.8            |
| 16-Mar-20 | 22:09 | 58.7            | 61.7                                       | 66.0            | 53.4            |
| 16-Mar-20 | 22:14 | 60.5            | 63.5                                       | 67.9            | 50.6            |
| 16-Mar-20 | 22:19 | 60.2            | 63.2                                       | 67.3            | 51.2            |
| 16-Mar-20 | 22:24 | 62.9            | 65.9                                       | 67.7            | 51.2            |
| 16-Mar-20 | 22:29 | 60.4            | 63.4                                       | 67.4            | 49.9            |
| 16-Mar-20 | 22:34 | 58.9            | 61.9                                       | 65.3            | 48.9            |
| 16-Mar-20 | 22:39 | 60.1            | 63.1                                       | 66.1            | 51.3            |
| 16-Mar-20 | 22:44 | 62.6            | 65.6                                       | 68.9            | 51.8            |
| 16-Mar-20 | 22:49 | 56.9            | 59.9                                       | 62.5            | 49.6            |
| 16-Mar-20 | 22:54 | 62.0            | 65.0                                       | 67.6            | 51.4            |
| 16-Mar-20 | 22:59 | 60.4            | 63.4                                       | 66.6            | 51.2            |
|           |       | Mean            | 64.6                                       | 68.3            | 51.9            |
|           |       | Maximum         | 68.4                                       | 72.0            | 55.7            |
|           |       | Minimum         | 59.9                                       | 62.5            | 48.9            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 17-Mar-20 | 19:04 | 64.5            | 67.5                                       | 71.5            | 57.3            |
| 17-Mar-20 | 19:09 | 64.9            | 67.9                                       | 71.8            | 56.4            |
| 17-Mar-20 | 19:14 | 63.5            | 66.5                                       | 70.4            | 56.8            |
| 17-Mar-20 | 19:19 | 63.8            | 66.8                                       | 70.9            | 54.9            |
| 17-Mar-20 | 19:24 | 63.5            | 66.5                                       | 70.7            | 55.7            |
| 17-Mar-20 | 19:29 | 63.1            | 66.1                                       | 69.7            | 55.8            |
| 17-Mar-20 | 19:34 | 62.8            | 65.8                                       | 69.2            | 56.6            |
| 17-Mar-20 | 19:39 | 62.3            | 65.3                                       | 69.6            | 55.0            |
| 17-Mar-20 | 19:44 | 61.1            | 64.1                                       | 68.1            | 55.1            |
| 17-Mar-20 | 19:49 | 63.1            | 66.1                                       | 70.0            | 55.8            |
| 17-Mar-20 | 19:54 | 64.9            | 67.9                                       | 70.8            | 55.1            |
| 17-Mar-20 | 19:59 | 62.3            | 65.3                                       | 69.5            | 55.4            |
| 17-Mar-20 | 20:04 | 61.1            | 64.1                                       | 67.9            | 55.2            |
| 17-Mar-20 | 20:09 | 61.9            | 64.9                                       | 68.7            | 55.9            |
| 17-Mar-20 | 20:14 | 62.0            | 65.0                                       | 68.8            | 54.8            |
| 17-Mar-20 | 20:19 | 62.0            | 65.0                                       | 68.6            | 54.3            |
| 17-Mar-20 | 20:24 | 60.9            | 63.9                                       | 67.7            | 53.9            |
| 17-Mar-20 | 20:29 | 62.0            | 65.0                                       | 68.8            | 54.2            |
| 17-Mar-20 | 20:34 | 59.0            | 62.0                                       | 66.5            | 53.5            |
| 17-Mar-20 | 20:39 | 61.2            | 64.2                                       | 68.6            | 54.0            |
| 17-Mar-20 | 20:44 | 59.7            | 62.7                                       | 66.8            | 53.9            |
| 17-Mar-20 | 20:49 | 61.5            | 64.5                                       | 68.9            | 54.2            |
| 17-Mar-20 | 20:54 | 60.0            | 63.0                                       | 67.4            | 54.2            |
| 17-Mar-20 | 20:59 | 61.9            | 64.9                                       | 68.7            | 54.7            |
| 17-Mar-20 | 21:04 | 59.9            | 62.9                                       | 66.7            | 54.1            |
| 17-Mar-20 | 21:09 | 59.4            | 62.4                                       | 65.5            | 53.3            |
| 17-Mar-20 | 21:14 | 58.4            | 61.4                                       | 64.8            | 53.9            |
| 17-Mar-20 | 21:19 | 61.1            | 64.1                                       | 67.5            | 54.1            |
| 17-Mar-20 | 21:24 | 59.7            | 62.7                                       | 66.5            | 54.2            |
| 17-Mar-20 | 21:29 | 61.0            | 64.0                                       | 67.3            | 53.9            |
| 17-Mar-20 | 21:34 | 57.7            | 60.7                                       | 65.1            | 53.4            |
| 17-Mar-20 | 21:39 | 58.6            | 61.6                                       | 65.3            | 53.4            |
| 17-Mar-20 | 21:44 | 57.2            | 60.2                                       | 63.6            | 53.2            |
| 17-Mar-20 | 21:49 | 60.9            | 63.9                                       | 67.6            | 53.5            |
| 17-Mar-20 | 21:54 | 58.8            | 61.8                                       | 66.1            | 53.5            |
| 17-Mar-20 | 21:59 | 61.4            | 64.4                                       | 68.5            | 54.4            |
| 17-Mar-20 | 22:04 | 63.8            | 66.8                                       | 70.0            | 56.0            |
| 17-Mar-20 | 22:09 | 60.0            | 63.0                                       | 66.6            | 55.0            |
| 17-Mar-20 | 22:14 | 58.5            | 61.5                                       | 65.8            | 54.5            |
| 17-Mar-20 | 22:19 | 59.5            | 62.5                                       | 66.9            | 54.1            |
| 17-Mar-20 | 22:24 | 59.4            | 62.4                                       | 66.0            | 53.7            |
| 17-Mar-20 | 22:29 | 59.6            | 62.6                                       | 65.3            | 54.2            |
| 17-Mar-20 | 22:34 | 59.9            | 62.9                                       | 66.6            | 54.0            |
| 17-Mar-20 | 22:39 | 60.3            | 63.3                                       | 66.9            | 54.4            |
| 17-Mar-20 | 22:44 | 60.1            | 63.1                                       | 67.1            | 53.8            |
| 17-Mar-20 | 22:49 | 59.9            | 62.9                                       | 66.2            | 54.5            |
| 17-Mar-20 | 22:54 | 60.1            | 63.1                                       | 66.2            | 54.1            |
| 17-Mar-20 | 22:59 | 57.4            | 60.4                                       | 64.2            | 54.2            |
|           |       | Mean            | 64.4                                       | 68.2            | 54.7            |
|           |       | Maximum         | 67.9                                       | 71.8            | 57.3            |
|           |       | Minimum         | 60.2                                       | 63.6            | 53.2            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 18-Mar-20 | 19:04 | 66.5            | 69.5                                       | 71.8            | 59.3            |
| 18-Mar-20 | 19:09 | 64.2            | 67.2                                       | 70.4            | 58.6            |
| 18-Mar-20 | 19:14 | 64.7            | 67.7                                       | 71.3            | 55.9            |
| 18-Mar-20 | 19:19 | 64.3            | 67.3                                       | 71.0            | 57.5            |
| 18-Mar-20 | 19:24 | 63.3            | 66.3                                       | 70.2            | 57.0            |
| 18-Mar-20 | 19:29 | 64.4            | 67.4                                       | 71.7            | 55.7            |
| 18-Mar-20 | 19:34 | 62.1            | 65.1                                       | 69.1            | 55.5            |
| 18-Mar-20 | 19:39 | 63.5            | 66.5                                       | 70.3            | 55.8            |
| 18-Mar-20 | 19:44 | 64.3            | 67.3                                       | 71.3            | 56.9            |
| 18-Mar-20 | 19:49 | 64.3            | 67.3                                       | 69.9            | 55.8            |
| 18-Mar-20 | 19:54 | 62.2            | 65.2                                       | 69.7            | 56.1            |
| 18-Mar-20 | 19:59 | 63.3            | 66.3                                       | 69.9            | 55.4            |
| 18-Mar-20 | 20:04 | 62.4            | 65.4                                       | 69.1            | 55.6            |
| 18-Mar-20 | 20:09 | 63.2            | 66.2                                       | 69.2            | 57.0            |
| 18-Mar-20 | 20:14 | 63.0            | 66.0                                       | 69.8            | 56.7            |
| 18-Mar-20 | 20:19 | 61.1            | 64.1                                       | 67.3            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 20:24 | 60.8            | 63.8                                       | 67.2            | 55.7            |
| 18-Mar-20 | 20:29 | 62.6            | 65.6                                       | 69.1            | 54.9            |
| 18-Mar-20 | 20:34 | 68.4            | 71.4                                       | 70.1            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 20:39 | 60.6            | 63.6                                       | 66.8            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 20:44 | 60.3            | 63.3                                       | 67.0            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 20:49 | 58.4            | 61.4                                       | 65.9            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 20:54 | 61.4            | 64.4                                       | 68.6            | 55.6            |
| 18-Mar-20 | 20:59 | 61.5            | 64.5                                       | 67.2            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 21:04 | 59.2            | 62.2                                       | 66.3            | 54.7            |
| 18-Mar-20 | 21:09 | 60.7            | 63.7                                       | 67.9            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 21:14 | 60.9            | 63.9                                       | 67.4            | 55.6            |
| 18-Mar-20 | 21:19 | 59.6            | 62.6                                       | 66.4            | 55.4            |
| 18-Mar-20 | 21:24 | 60.0            | 63.0                                       | 66.9            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 21:29 | 60.8            | 63.8                                       | 67.1            | 55.7            |
| 18-Mar-20 | 21:34 | 59.9            | 62.9                                       | 67.2            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 21:39 | 60.2            | 63.2                                       | 66.4            | 54.8            |
| 18-Mar-20 | 21:44 | 62.0            | 65.0                                       | 67.9            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 21:49 | 58.7            | 61.7                                       | 65.8            | 54.5            |
| 18-Mar-20 | 21:54 | 60.0            | 63.0                                       | 66.7            | 54.3            |
| 18-Mar-20 | 21:59 | 63.2            | 66.2                                       | 68.8            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 22:04 | 59.8            | 62.8                                       | 64.8            | 54.7            |
| 18-Mar-20 | 22:09 | 60.0            | 63.0                                       | 66.7            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 22:14 | 59.3            | 62.3                                       | 65.8            | 54.5            |
| 18-Mar-20 | 22:19 | 62.0            | 65.0                                       | 68.2            | 55.5            |
| 18-Mar-20 | 22:24 | 62.2            | 65.2                                       | 66.0            | 54.7            |
| 18-Mar-20 | 22:29 | 62.3            | 65.3                                       | 68.8            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 22:34 | 62.0            | 65.0                                       | 68.9            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 22:39 | 61.8            | 64.8                                       | 68.3            | 55.5            |
| 18-Mar-20 | 22:44 | 60.5            | 63.5                                       | 66.4            | 55.2            |
| 18-Mar-20 | 22:49 | 60.4            | 63.4                                       | 66.9            | 56.1            |
| 18-Mar-20 | 22:54 | 59.6            | 62.6                                       | 65.8            | 55.8            |
| 18-Mar-20 | 22:59 | 63.1            | 66.1                                       | 68.2            | 55.4            |
|           |       | Mean            | 65.4                                       | 68.6            | 55.7            |
|           |       | Maximum         | 71.4                                       | 71.8            | 59.3            |
|           |       | Minimum         | 61.4                                       | 64.8            | 54.2            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 19-Mar-20 | 19:04 | 66.2            | 69.2                                       | 73.0            | 58.1            |
| 19-Mar-20 | 19:09 | 65.0            | 68.0                                       | 72.2            | 56.0            |
| 19-Mar-20 | 19:14 | 65.6            | 68.6                                       | 72.8            | 56.0            |
| 19-Mar-20 | 19:19 | 64.4            | 67.4                                       | 72.1            | 55.3            |
| 19-Mar-20 | 19:24 | 65.1            | 68.1                                       | 70.9            | 61.5            |
| 19-Mar-20 | 19:29 | 64.8            | 67.8                                       | 70.9            | 62.9            |
| 19-Mar-20 | 19:34 | 61.8            | 64.8                                       | 68.6            | 55.0            |
| 19-Mar-20 | 19:39 | 63.3            | 66.3                                       | 70.0            | 55.9            |
| 19-Mar-20 | 19:44 | 62.5            | 65.5                                       | 69.6            | 54.3            |
| 19-Mar-20 | 19:49 | 61.8            | 64.8                                       | 68.8            | 53.7            |
| 19-Mar-20 | 19:54 | 61.3            | 64.3                                       | 68.8            | 53.5            |
| 19-Mar-20 | 19:59 | 61.6            | 64.6                                       | 68.7            | 54.2            |
| 19-Mar-20 | 20:04 | 60.6            | 63.6                                       | 67.9            | 55.2            |
| 19-Mar-20 | 20:09 | 62.3            | 65.3                                       | 69.0            | 55.7            |
| 19-Mar-20 | 20:14 | 60.5            | 63.5                                       | 68.0            | 53.5            |
| 19-Mar-20 | 20:19 | 60.0            | 63.0                                       | 66.5            | 54.5            |
| 19-Mar-20 | 20:24 | 61.9            | 64.9                                       | 68.7            | 55.0            |
| 19-Mar-20 | 20:29 | 60.0            | 63.0                                       | 67.4            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 20:34 | 61.4            | 64.4                                       | 68.3            | 55.5            |
| 19-Mar-20 | 20:39 | 60.9            | 63.9                                       | 68.0            | 52.4            |
| 19-Mar-20 | 20:44 | 61.9            | 64.9                                       | 68.9            | 52.7            |
| 19-Mar-20 | 20:49 | 59.3            | 62.3                                       | 65.9            | 52.1            |
| 19-Mar-20 | 20:54 | 62.7            | 65.7                                       | 69.2            | 52.8            |
| 19-Mar-20 | 20:59 | 60.3            | 63.3                                       | 67.0            | 53.4            |
| 19-Mar-20 | 21:04 | 59.9            | 62.9                                       | 67.2            | 52.1            |
| 19-Mar-20 | 21:09 | 61.1            | 64.1                                       | 67.1            | 52.0            |
| 19-Mar-20 | 21:14 | 59.2            | 62.2                                       | 66.3            | 52.3            |
| 19-Mar-20 | 21:19 | 60.1            | 63.1                                       | 66.8            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 21:24 | 60.3            | 63.3                                       | 67.0            | 52.3            |
| 19-Mar-20 | 21:29 | 59.1            | 62.1                                       | 66.7            | 52.5            |
| 19-Mar-20 | 21:34 | 60.8            | 63.8                                       | 67.8            | 53.3            |
| 19-Mar-20 | 21:39 | 60.8            | 63.8                                       | 68.1            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 21:44 | 59.1            | 62.1                                       | 66.2            | 52.1            |
| 19-Mar-20 | 21:49 | 59.2            | 62.2                                       | 66.2            | 52.9            |
| 19-Mar-20 | 21:54 | 60.2            | 63.2                                       | 66.1            | 52.8            |
| 19-Mar-20 | 21:59 | 62.3            | 65.3                                       | 67.2            | 51.6            |
| 19-Mar-20 | 22:04 | 60.5            | 63.5                                       | 67.2            | 51.4            |
| 19-Mar-20 | 22:09 | 60.4            | 63.4                                       | 66.9            | 52.6            |
| 19-Mar-20 | 22:14 | 59.2            | 62.2                                       | 66.3            | 52.1            |
| 19-Mar-20 | 22:19 | 59.9            | 62.9                                       | 66.3            | 52.6            |
| 19-Mar-20 | 22:24 | 57.2            | 60.2                                       | 63.8            | 52.0            |
| 19-Mar-20 | 22:29 | 60.3            | 63.3                                       | 67.1            | 52.4            |
| 19-Mar-20 | 22:34 | 57.4            | 60.4                                       | 64.1            | 51.6            |
| 19-Mar-20 | 22:39 | 59.6            | 62.6                                       | 66.7            | 51.4            |
| 19-Mar-20 | 22:44 | 59.7            | 62.7                                       | 66.0            | 52.5            |
| 19-Mar-20 | 22:49 | 63.0            | 66.0                                       | 68.1            | 52.5            |
| 19-Mar-20 | 22:54 | 62.6            | 65.6                                       | 68.1            | 52.3            |
| 19-Mar-20 | 22:59 | 61.7            | 64.7                                       | 66.8            | 52.4            |
|           |       | Mean            | 64.7                                       | 68.4            | 54.6            |
|           |       | Maximum         | 69.2                                       | 73.0            | 62.9            |
|           |       | Minimum         | 60.2                                       | 63.8            | 51.4            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 20-Mar-20 | 19:04 | 67.8            | 70.8                                       | 74.3            | 56.1            |
| 20-Mar-20 | 19:09 | 69.8            | 72.8                                       | 77.0            | 57.2            |
| 20-Mar-20 | 19:14 | 65.8            | 68.8                                       | 71.5            | 56.3            |
| 20-Mar-20 | 19:19 | 62.6            | 65.6                                       | 69.7            | 54.9            |
| 20-Mar-20 | 19:24 | 62.2            | 65.2                                       | 69.3            | 53.5            |
| 20-Mar-20 | 19:29 | 61.7            | 64.7                                       | 68.9            | 54.4            |
| 20-Mar-20 | 19:34 | 62.8            | 65.8                                       | 69.7            | 54.7            |
| 20-Mar-20 | 19:39 | 63.2            | 66.2                                       | 70.0            | 55.3            |
| 20-Mar-20 | 19:44 | 63.1            | 66.1                                       | 70.2            | 55.2            |
| 20-Mar-20 | 19:49 | 61.2            | 64.2                                       | 68.5            | 53.0            |
| 20-Mar-20 | 19:54 | 62.2            | 65.2                                       | 68.8            | 54.2            |
| 20-Mar-20 | 19:59 | 63.4            | 66.4                                       | 70.1            | 55.4            |
| 20-Mar-20 | 20:04 | 61.6            | 64.6                                       | 68.8            | 55.2            |
| 20-Mar-20 | 20:09 | 62.7            | 65.7                                       | 69.4            | 54.7            |
| 20-Mar-20 | 20:14 | 62.2            | 65.2                                       | 70.0            | 52.8            |
| 20-Mar-20 | 20:19 | 60.2            | 63.2                                       | 67.6            | 53.5            |
| 20-Mar-20 | 20:24 | 62.5            | 65.5                                       | 69.5            | 53.0            |
| 20-Mar-20 | 20:29 | 61.7            | 64.7                                       | 69.1            | 53.7            |
| 20-Mar-20 | 20:34 | 62.7            | 65.7                                       | 68.7            | 57.1            |
| 20-Mar-20 | 20:39 | 61.6            | 64.6                                       | 68.4            | 58.1            |
| 20-Mar-20 | 20:44 | 60.9            | 63.9                                       | 68.5            | 53.2            |
| 20-Mar-20 | 20:49 | 61.6            | 64.6                                       | 68.4            | 52.4            |
| 20-Mar-20 | 20:54 | 60.4            | 63.4                                       | 67.8            | 53.1            |
| 20-Mar-20 | 20:59 | 60.9            | 63.9                                       | 67.9            | 53.6            |
| 20-Mar-20 | 21:04 | 61.7            | 64.7                                       | 68.8            | 53.5            |
| 20-Mar-20 | 21:09 | 62.1            | 65.1                                       | 69.4            | 53.6            |
| 20-Mar-20 | 21:14 | 62.4            | 65.4                                       | 67.5            | 52.2            |
| 20-Mar-20 | 21:19 | 61.4            | 64.4                                       | 68.7            | 52.4            |
| 20-Mar-20 | 21:24 | 59.5            | 62.5                                       | 67.2            | 51.3            |
| 20-Mar-20 | 21:29 | 59.9            | 62.9                                       | 67.2            | 52.6            |
| 20-Mar-20 | 21:34 | 59.8            | 62.8                                       | 67.1            | 53.3            |
| 20-Mar-20 | 21:39 | 60.6            | 63.6                                       | 67.6            | 52.1            |
| 20-Mar-20 | 21:44 | 60.0            | 63.0                                       | 67.2            | 52.4            |
| 20-Mar-20 | 21:49 | 60.5            | 63.5                                       | 67.9            | 51.3            |
| 20-Mar-20 | 21:54 | 60.7            | 63.7                                       | 67.8            | 52.1            |
| 20-Mar-20 | 21:59 | 58.1            | 61.1                                       | 66.0            | 51.6            |
| 20-Mar-20 | 22:04 | 62.0            | 65.0                                       | 68.5            | 52.0            |
| 20-Mar-20 | 22:09 | 63.0            | 66.0                                       | 69.8            | 52.9            |
| 20-Mar-20 | 22:14 | 58.4            | 61.4                                       | 65.1            | 53.5            |
| 20-Mar-20 | 22:19 | 60.9            | 63.9                                       | 67.3            | 52.9            |
| 20-Mar-20 | 22:24 | 59.2            | 62.2                                       | 66.5            | 51.7            |
| 20-Mar-20 | 22:29 | 59.2            | 62.2                                       | 65.9            | 53.0            |
| 20-Mar-20 | 22:34 | 63.1            | 66.1                                       | 68.5            | 56.8            |
| 20-Mar-20 | 22:39 | 63.1            | 66.1                                       | 69.7            | 54.1            |
| 20-Mar-20 | 22:44 | 61.0            | 64.0                                       | 68.1            | 52.4            |
| 20-Mar-20 | 22:49 | 59.6            | 62.6                                       | 66.6            | 52.9            |
| 20-Mar-20 | 22:54 | 61.2            | 64.2                                       | 67.4            | 52.4            |
| 20-Mar-20 | 22:59 | 60.8            | 63.8                                       | 68.6            | 51.6            |
|           |       | Mean            | 65.4                                       | 69.3            | 54.0            |
|           |       | Maximum         | 72.8                                       | 77.0            | 58.1            |
|           |       | Minimum         | 61.1                                       | 65.1            | 51.3            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 21-Mar-20 | 19:04 | 63.7            | 66.7                                       | 70.2            | 56.5            |
| 21-Mar-20 | 19:09 | 62.8            | 65.8                                       | 70.1            | 54.5            |
| 21-Mar-20 | 19:14 | 62.1            | 65.1                                       | 68.6            | 55.0            |
| 21-Mar-20 | 19:19 | 62.0            | 65.0                                       | 69.2            | 54.4            |
| 21-Mar-20 | 19:24 | 64.5            | 67.5                                       | 71.7            | 53.4            |
| 21-Mar-20 | 19:29 | 63.0            | 66.0                                       | 68.4            | 53.1            |
| 21-Mar-20 | 19:34 | 62.0            | 65.0                                       | 69.1            | 52.7            |
| 21-Mar-20 | 19:39 | 61.2            | 64.2                                       | 68.2            | 53.9            |
| 21-Mar-20 | 19:44 | 61.6            | 64.6                                       | 69.0            | 52.9            |
| 21-Mar-20 | 19:49 | 59.4            | 62.4                                       | 66.8            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 19:54 | 60.7            | 63.7                                       | 68.2            | 52.7            |
| 21-Mar-20 | 19:59 | 61.0            | 64.0                                       | 68.2            | 52.2            |
| 21-Mar-20 | 20:04 | 61.0            | 64.0                                       | 67.6            | 53.0            |
| 21-Mar-20 | 20:09 | 62.5            | 65.5                                       | 69.3            | 52.5            |
| 21-Mar-20 | 20:14 | 62.0            | 65.0                                       | 69.0            | 53.6            |
| 21-Mar-20 | 20:19 | 61.2            | 64.2                                       | 68.3            | 52.3            |
| 21-Mar-20 | 20:24 | 62.2            | 65.2                                       | 68.8            | 52.6            |
| 21-Mar-20 | 20:29 | 61.8            | 64.8                                       | 67.7            | 53.2            |
| 21-Mar-20 | 20:34 | 59.5            | 62.5                                       | 66.5            | 52.2            |
| 21-Mar-20 | 20:39 | 60.4            | 63.4                                       | 68.1            | 52.5            |
| 21-Mar-20 | 20:44 | 62.2            | 65.2                                       | 69.8            | 53.3            |
| 21-Mar-20 | 20:49 | 59.5            | 62.5                                       | 66.8            | 52.5            |
| 21-Mar-20 | 20:54 | 61.5            | 64.5                                       | 68.9            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 20:59 | 63.2            | 66.2                                       | 70.1            | 55.0            |
| 21-Mar-20 | 21:04 | 60.1            | 63.1                                       | 67.4            | 54.5            |
| 21-Mar-20 | 21:09 | 63.1            | 66.1                                       | 70.9            | 52.5            |
| 21-Mar-20 | 21:14 | 61.3            | 64.3                                       | 69.3            | 52.3            |
| 21-Mar-20 | 21:19 | 61.0            | 64.0                                       | 69.1            | 52.8            |
| 21-Mar-20 | 21:24 | 63.6            | 66.6                                       | 70.0            | 53.6            |
| 21-Mar-20 | 21:29 | 61.2            | 64.2                                       | 66.6            | 52.5            |
| 21-Mar-20 | 21:34 | 60.7            | 63.7                                       | 67.2            | 53.0            |
| 21-Mar-20 | 21:39 | 59.9            | 62.9                                       | 66.3            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 21:44 | 59.5            | 62.5                                       | 66.8            | 52.2            |
| 21-Mar-20 | 21:49 | 60.6            | 63.6                                       | 68.6            | 52.3            |
| 21-Mar-20 | 21:54 | 58.7            | 61.7                                       | 65.0            | 52.2            |
| 21-Mar-20 | 21:59 | 59.8            | 62.8                                       | 66.2            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 22:04 | 58.4            | 61.4                                       | 65.6            | 52.1            |
| 21-Mar-20 | 22:09 | 61.9            | 64.9                                       | 67.9            | 53.6            |
| 21-Mar-20 | 22:14 | 58.6            | 61.6                                       | 66.3            | 51.8            |
| 21-Mar-20 | 22:19 | 62.7            | 65.7                                       | 69.7            | 53.0            |
| 21-Mar-20 | 22:24 | 59.2            | 62.2                                       | 66.6            | 52.1            |
| 21-Mar-20 | 22:29 | 59.4            | 62.4                                       | 65.8            | 52.7            |
| 21-Mar-20 | 22:34 | 62.7            | 65.7                                       | 69.1            | 53.8            |
| 21-Mar-20 | 22:39 | 61.9            | 64.9                                       | 68.8            | 53.7            |
| 21-Mar-20 | 22:44 | 61.8            | 64.8                                       | 66.7            | 53.5            |
| 21-Mar-20 | 22:49 | 59.8            | 62.8                                       | 66.5            | 53.4            |
| 21-Mar-20 | 22:54 | 61.0            | 64.0                                       | 65.7            | 53.1            |
| 21-Mar-20 | 22:59 | 59.2            | 62.2                                       | 65.9            | 52.4            |
|           |       | Mean            | 64.4                                       | 68.3            | 53.1            |
|           |       | Maximum         | 67.5                                       | 71.7            | 56.5            |
|           |       | Minimum         | 61.4                                       | 65.0            | 51.8            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 7:04  | 61.3            | 64.3                                       | 67.4            | 52.6            |
| 22-Mar-20 | 7:09  | 60.9            | 63.9                                       | 68.0            | 53.7            |
| 22-Mar-20 | 7:14  | 60.2            | 63.2                                       | 67.2            | 51.9            |
| 22-Mar-20 | 7:19  | 61.9            | 64.9                                       | 69.3            | 52.4            |
| 22-Mar-20 | 7:24  | 62.8            | 65.8                                       | 69.7            | 53.3            |
| 22-Mar-20 | 7:29  | 60.8            | 63.8                                       | 68.4            | 52.6            |
| 22-Mar-20 | 7:34  | 61.9            | 64.9                                       | 68.9            | 52.1            |
| 22-Mar-20 | 7:39  | 60.7            | 63.7                                       | 67.5            | 53.2            |
| 22-Mar-20 | 7:44  | 61.4            | 64.4                                       | 68.1            | 53.1            |
| 22-Mar-20 | 7:49  | 60.5            | 63.5                                       | 68.1            | 52.2            |
| 22-Mar-20 | 7:54  | 63.0            | 66.0                                       | 68.9            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 7:59  | 63.2            | 66.2                                       | 69.7            | 56.1            |
| 22-Mar-20 | 8:04  | 60.9            | 63.9                                       | 67.5            | 52.8            |
| 22-Mar-20 | 8:09  | 61.7            | 64.7                                       | 68.8            | 52.9            |
| 22-Mar-20 | 8:14  | 62.3            | 65.3                                       | 69.3            | 55.3            |
| 22-Mar-20 | 8:19  | 63.4            | 66.4                                       | 70.0            | 54.1            |
| 22-Mar-20 | 8:24  | 62.0            | 65.0                                       | 69.4            | 53.8            |
| 22-Mar-20 | 8:29  | 64.8            | 67.8                                       | 70.6            | 53.8            |
| 22-Mar-20 | 8:34  | 61.0            | 64.0                                       | 68.5            | 52.7            |
| 22-Mar-20 | 8:39  | 64.3            | 67.3                                       | 69.8            | 53.1            |
| 22-Mar-20 | 8:44  | 60.5            | 63.5                                       | 67.8            | 54.1            |
| 22-Mar-20 | 8:49  | 62.0            | 65.0                                       | 69.6            | 53.6            |
| 22-Mar-20 | 8:54  | 61.7            | 64.7                                       | 69.0            | 54.1            |
| 22-Mar-20 | 8:59  | 62.3            | 65.3                                       | 69.5            | 54.4            |
| 22-Mar-20 | 9:04  | 61.3            | 64.3                                       | 67.8            | 55.4            |
| 22-Mar-20 | 9:09  | 63.3            | 66.3                                       | 70.2            | 56.1            |
| 22-Mar-20 | 9:14  | 63.5            | 66.5                                       | 70.0            | 54.7            |
| 22-Mar-20 | 9:19  | 62.2            | 65.2                                       | 68.8            | 55.1            |
| 22-Mar-20 | 9:24  | 62.7            | 65.7                                       | 69.2            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 9:29  | 62.6            | 65.6                                       | 69.9            | 54.5            |
| 22-Mar-20 | 9:34  | 62.6            | 65.6                                       | 69.8            | 55.2            |
| 22-Mar-20 | 9:39  | 62.3            | 65.3                                       | 69.1            | 55.5            |
| 22-Mar-20 | 9:44  | 64.7            | 67.7                                       | 71.5            | 59.9            |
| 22-Mar-20 | 9:49  | 63.3            | 66.3                                       | 70.4            | 53.5            |
| 22-Mar-20 | 9:54  | 63.7            | 66.7                                       | 69.9            | 55.5            |
| 22-Mar-20 | 9:59  | 61.8            | 64.8                                       | 69.3            | 54.2            |
| 22-Mar-20 | 10:04 | 64.2            | 67.2                                       | 70.5            | 53.9            |
| 22-Mar-20 | 10:09 | 62.2            | 65.2                                       | 69.7            | 54.6            |
| 22-Mar-20 | 10:14 | 61.1            | 64.1                                       | 68.4            | 53.4            |
| 22-Mar-20 | 10:19 | 62.0            | 65.0                                       | 68.9            | 53.4            |
| 22-Mar-20 | 10:24 | 60.7            | 63.7                                       | 67.6            | 53.2            |
| 22-Mar-20 | 10:29 | 62.3            | 65.3                                       | 68.5            | 52.6            |
| 22-Mar-20 | 10:34 | 62.5            | 65.5                                       | 69.5            | 54.1            |
| 22-Mar-20 | 10:39 | 63.1            | 66.1                                       | 69.3            | 53.5            |
| 22-Mar-20 | 10:44 | 63.7            | 66.7                                       | 69.5            | 53.6            |
| 22-Mar-20 | 10:49 | 60.7            | 63.7                                       | 67.8            | 54.2            |
| 22-Mar-20 | 10:54 | 64.8            | 67.8                                       | 70.7            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 10:59 | 63.0            | 66.0                                       | 69.6            | 54.9            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 11:04 | 61.9            | 64.9                                       | 68.8            | 54.2            |
| 22-Mar-20 | 11:09 | 61.6            | 64.6                                       | 68.5            | 54.7            |
| 22-Mar-20 | 11:14 | 62.7            | 65.7                                       | 70.2            | 55.1            |
| 22-Mar-20 | 11:19 | 63.8            | 66.8                                       | 70.9            | 54.9            |
| 22-Mar-20 | 11:24 | 61.1            | 64.1                                       | 67.9            | 54.4            |
| 22-Mar-20 | 11:29 | 62.6            | 65.6                                       | 69.9            | 55.1            |
| 22-Mar-20 | 11:34 | 64.6            | 67.6                                       | 71.4            | 54.4            |
| 22-Mar-20 | 11:39 | 61.8            | 64.8                                       | 68.2            | 55.5            |
| 22-Mar-20 | 11:44 | 63.4            | 66.4                                       | 70.1            | 55.5            |
| 22-Mar-20 | 11:49 | 63.3            | 66.3                                       | 70.3            | 56.9            |
| 22-Mar-20 | 11:54 | 60.7            | 63.7                                       | 68.1            | 54.3            |
| 22-Mar-20 | 11:59 | 62.3            | 65.3                                       | 69.4            | 54.6            |
| 22-Mar-20 | 12:04 | 62.4            | 65.4                                       | 67.9            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 12:09 | 63.1            | 66.1                                       | 70.5            | 57.4            |
| 22-Mar-20 | 12:14 | 61.3            | 64.3                                       | 68.0            | 56.1            |
| 22-Mar-20 | 12:19 | 61.0            | 64.0                                       | 67.9            | 56.8            |
| 22-Mar-20 | 12:24 | 62.2            | 65.2                                       | 69.4            | 55.4            |
| 22-Mar-20 | 12:29 | 62.2            | 65.2                                       | 68.9            | 55.3            |
| 22-Mar-20 | 12:34 | 61.1            | 64.1                                       | 67.6            | 54.6            |
| 22-Mar-20 | 12:39 | 61.2            | 64.2                                       | 68.0            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 12:44 | 63.8            | 66.8                                       | 71.1            | 55.7            |
| 22-Mar-20 | 12:49 | 61.0            | 64.0                                       | 67.7            | 54.1            |
| 22-Mar-20 | 12:54 | 62.2            | 65.2                                       | 68.9            | 53.9            |
| 22-Mar-20 | 12:59 | 62.6            | 65.6                                       | 69.0            | 55.2            |
| 22-Mar-20 | 13:04 | 62.6            | 65.6                                       | 68.1            | 55.2            |
| 22-Mar-20 | 13:09 | 61.9            | 64.9                                       | 68.0            | 57.0            |
| 22-Mar-20 | 13:14 | 63.3            | 66.3                                       | 70.3            | 57.3            |
| 22-Mar-20 | 13:19 | 61.8            | 64.8                                       | 68.6            | 56.6            |
| 22-Mar-20 | 13:24 | 61.0            | 64.0                                       | 67.5            | 54.1            |
| 22-Mar-20 | 13:29 | 62.2            | 65.2                                       | 67.9            | 58.1            |
| 22-Mar-20 | 13:34 | 61.2            | 64.2                                       | 68.7            | 57.3            |
| 22-Mar-20 | 13:39 | 62.8            | 65.8                                       | 68.9            | 55.7            |
| 22-Mar-20 | 13:44 | 62.1            | 65.1                                       | 69.2            | 55.4            |
| 22-Mar-20 | 13:49 | 63.4            | 66.4                                       | 70.5            | 54.8            |
| 22-Mar-20 | 13:54 | 61.5            | 64.5                                       | 67.9            | 56.6            |
| 22-Mar-20 | 13:59 | 60.9            | 63.9                                       | 67.5            | 55.4            |
| 22-Mar-20 | 14:04 | 61.7            | 64.7                                       | 68.5            | 57.2            |
| 22-Mar-20 | 14:09 | 61.8            | 64.8                                       | 67.5            | 56.5            |
| 22-Mar-20 | 14:14 | 63.7            | 66.7                                       | 70.0            | 59.1            |
| 22-Mar-20 | 14:19 | 60.5            | 63.5                                       | 67.1            | 55.2            |
| 22-Mar-20 | 14:24 | 62.8            | 65.8                                       | 69.9            | 56.2            |
| 22-Mar-20 | 14:29 | 63.3            | 66.3                                       | 69.9            | 55.6            |
| 22-Mar-20 | 14:34 | 61.1            | 64.1                                       | 68.5            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 14:39 | 63.0            | 66.0                                       | 70.5            | 55.5            |
| 22-Mar-20 | 14:44 | 63.2            | 66.2                                       | 69.2            | 56.0            |
| 22-Mar-20 | 14:49 | 62.1            | 65.1                                       | 67.9            | 55.6            |
| 22-Mar-20 | 14:54 | 62.6            | 65.6                                       | 69.4            | 56.4            |
| 22-Mar-20 | 14:59 | 59.7            | 62.7                                       | 65.8            | 55.1            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 15:04 | 58.6            | 61.6                                       | 65.1            | 56.2            |
| 22-Mar-20 | 15:09 | 62.5            | 65.5                                       | 68.7            | 55.2            |
| 22-Mar-20 | 15:14 | 65.9            | 68.9                                       | 71.3            | 55.1            |
| 22-Mar-20 | 15:19 | 63.6            | 66.6                                       | 69.1            | 56.2            |
| 22-Mar-20 | 15:24 | 61.9            | 64.9                                       | 69.3            | 56.1            |
| 22-Mar-20 | 15:29 | 61.6            | 64.6                                       | 68.1            | 57.2            |
| 22-Mar-20 | 15:34 | 61.2            | 64.2                                       | 66.9            | 56.0            |
| 22-Mar-20 | 15:39 | 60.9            | 63.9                                       | 67.7            | 55.3            |
| 22-Mar-20 | 15:44 | 62.6            | 65.6                                       | 68.4            | 56.3            |
| 22-Mar-20 | 15:49 | 61.5            | 64.5                                       | 68.1            | 55.5            |
| 22-Mar-20 | 15:54 | 64.3            | 67.3                                       | 70.2            | 56.1            |
| 22-Mar-20 | 15:59 | 60.9            | 63.9                                       | 67.7            | 53.6            |
| 22-Mar-20 | 16:04 | 64.9            | 67.9                                       | 70.1            | 54.0            |
| 22-Mar-20 | 16:09 | 60.7            | 63.7                                       | 67.3            | 55.7            |
| 22-Mar-20 | 16:14 | 63.3            | 66.3                                       | 67.8            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 16:19 | 60.4            | 63.4                                       | 67.8            | 55.4            |
| 22-Mar-20 | 16:24 | 60.3            | 63.3                                       | 65.8            | 55.2            |
| 22-Mar-20 | 16:29 | 60.9            | 63.9                                       | 67.6            | 55.8            |
| 22-Mar-20 | 16:34 | 63.4            | 66.4                                       | 69.3            | 56.0            |
| 22-Mar-20 | 16:39 | 61.4            | 64.4                                       | 68.1            | 55.8            |
| 22-Mar-20 | 16:44 | 61.7            | 64.7                                       | 67.3            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 16:49 | 62.8            | 65.8                                       | 69.3            | 54.6            |
| 22-Mar-20 | 16:54 | 60.9            | 63.9                                       | 67.7            | 55.8            |
| 22-Mar-20 | 16:59 | 63.6            | 66.6                                       | 69.2            | 56.3            |
| 22-Mar-20 | 17:04 | 61.3            | 64.3                                       | 68.4            | 54.5            |
| 22-Mar-20 | 17:09 | 60.0            | 63.0                                       | 67.8            | 54.4            |
| 22-Mar-20 | 17:14 | 60.2            | 63.2                                       | 67.7            | 54.6            |
| 22-Mar-20 | 17:19 | 61.4            | 64.4                                       | 67.7            | 56.6            |
| 22-Mar-20 | 17:24 | 62.5            | 65.5                                       | 69.7            | 55.9            |
| 22-Mar-20 | 17:29 | 61.3            | 64.3                                       | 68.5            | 55.5            |
| 22-Mar-20 | 17:34 | 63.0            | 66.0                                       | 70.1            | 57.1            |
| 22-Mar-20 | 17:39 | 63.3            | 66.3                                       | 70.1            | 57.0            |
| 22-Mar-20 | 17:44 | 64.1            | 67.1                                       | 69.8            | 57.3            |
| 22-Mar-20 | 17:49 | 61.5            | 64.5                                       | 68.5            | 54.6            |
| 22-Mar-20 | 17:54 | 64.0            | 67.0                                       | 68.9            | 54.3            |
| 22-Mar-20 | 17:59 | 61.7            | 64.7                                       | 68.3            | 55.7            |
| 22-Mar-20 | 18:04 | 61.7            | 64.7                                       | 68.7            | 54.4            |
| 22-Mar-20 | 18:09 | 61.9            | 64.9                                       | 68.7            | 54.2            |
| 22-Mar-20 | 18:14 | 60.6            | 63.6                                       | 67.4            | 55.2            |
| 22-Mar-20 | 18:19 | 62.4            | 65.4                                       | 69.3            | 54.3            |
| 22-Mar-20 | 18:24 | 60.0            | 63.0                                       | 67.1            | 53.9            |
| 22-Mar-20 | 18:29 | 59.7            | 62.7                                       | 66.6            | 53.8            |
| 22-Mar-20 | 18:34 | 59.9            | 62.9                                       | 66.6            | 53.5            |
| 22-Mar-20 | 18:39 | 60.0            | 63.0                                       | 66.8            | 53.9            |
| 22-Mar-20 | 18:44 | 61.8            | 64.8                                       | 67.4            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 18:49 | 62.0            | 65.0                                       | 68.6            | 56.4            |
| 22-Mar-20 | 18:54 | 61.8            | 64.8                                       | 68.5            | 55.1            |
| 22-Mar-20 | 18:59 | 61.2            | 64.2                                       | 67.2            | 54.1            |

### Appendix B3

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 19:04 | 61.2            | 64.2                                       | 68.0            | 53.4            |
| 22-Mar-20 | 19:09 | 59.5            | 62.5                                       | 66.2            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 19:14 | 61.8            | 64.8                                       | 69.1            | 54.5            |
| 22-Mar-20 | 19:19 | 63.2            | 66.2                                       | 68.3            | 53.4            |
| 22-Mar-20 | 19:24 | 61.6            | 64.6                                       | 67.0            | 52.9            |
| 22-Mar-20 | 19:29 | 63.6            | 66.6                                       | 69.6            | 55.7            |
| 22-Mar-20 | 19:34 | 60.8            | 63.8                                       | 68.0            | 53.2            |
| 22-Mar-20 | 19:39 | 63.3            | 66.3                                       | 69.5            | 56.8            |
| 22-Mar-20 | 19:44 | 61.3            | 64.3                                       | 66.6            | 54.1            |
| 22-Mar-20 | 19:49 | 61.5            | 64.5                                       | 68.5            | 53.7            |
| 22-Mar-20 | 19:54 | 58.9            | 61.9                                       | 66.2            | 54.0            |
| 22-Mar-20 | 19:59 | 58.1            | 61.1                                       | 64.7            | 55.0            |
| 22-Mar-20 | 20:04 | 59.0            | 62.0                                       | 66.8            | 52.8            |
| 22-Mar-20 | 20:09 | 59.2            | 62.2                                       | 65.7            | 53.1            |
| 22-Mar-20 | 20:14 | 60.4            | 63.4                                       | 67.0            | 54.3            |
| 22-Mar-20 | 20:19 | 59.3            | 62.3                                       | 67.1            | 52.2            |
| 22-Mar-20 | 20:24 | 60.1            | 63.1                                       | 67.7            | 54.4            |
| 22-Mar-20 | 20:29 | 57.4            | 60.4                                       | 63.8            | 52.3            |
| 22-Mar-20 | 20:34 | 61.4            | 64.4                                       | 67.9            | 52.5            |
| 22-Mar-20 | 20:39 | 62.8            | 65.8                                       | 70.1            | 52.3            |
| 22-Mar-20 | 20:44 | 60.6            | 63.6                                       | 67.5            | 53.5            |
| 22-Mar-20 | 20:49 | 60.4            | 63.4                                       | 65.6            | 52.9            |
| 22-Mar-20 | 20:54 | 59.7            | 62.7                                       | 66.7            | 53.6            |
| 22-Mar-20 | 20:59 | 60.1            | 63.1                                       | 66.5            | 54.6            |
| 22-Mar-20 | 21:04 | 60.7            | 63.7                                       | 67.2            | 54.6            |
| 22-Mar-20 | 21:09 | 59.1            | 62.1                                       | 65.8            | 54.2            |
| 22-Mar-20 | 21:14 | 59.6            | 62.6                                       | 66.3            | 55.5            |
| 22-Mar-20 | 21:19 | 61.2            | 64.2                                       | 67.7            | 57.0            |
| 22-Mar-20 | 21:24 | 61.5            | 64.5                                       | 67.7            | 55.1            |
| 22-Mar-20 | 21:29 | 58.8            | 61.8                                       | 65.7            | 53.3            |
| 22-Mar-20 | 21:34 | 59.0            | 62.0                                       | 65.9            | 53.2            |
| 22-Mar-20 | 21:39 | 58.2            | 61.2                                       | 64.8            | 54.1            |
| 22-Mar-20 | 21:44 | 59.3            | 62.3                                       | 66.5            | 53.6            |
| 22-Mar-20 | 21:49 | 58.3            | 61.3                                       | 64.7            | 53.3            |
| 22-Mar-20 | 21:54 | 58.6            | 61.6                                       | 65.5            | 55.4            |
| 22-Mar-20 | 21:59 | 60.3            | 63.3                                       | 67.2            | 54.0            |
| 22-Mar-20 | 22:04 | 57.4            | 60.4                                       | 63.1            | 54.4            |
| 22-Mar-20 | 22:09 | 63.0            | 66.0                                       | 66.1            | 53.1            |
| 22-Mar-20 | 22:14 | 61.0            | 64.0                                       | 67.7            | 53.7            |
| 22-Mar-20 | 22:19 | 57.7            | 60.7                                       | 65.3            | 51.3            |
| 22-Mar-20 | 22:24 | 60.8            | 63.8                                       | 66.9            | 51.7            |
| 22-Mar-20 | 22:29 | 59.2            | 62.2                                       | 64.4            | 52.6            |
| 22-Mar-20 | 22:34 | 57.3            | 60.3                                       | 64.1            | 51.5            |
| 22-Mar-20 | 22:39 | 59.6            | 62.6                                       | 66.7            | 51.7            |
| 22-Mar-20 | 22:44 | 58.9            | 61.9                                       | 66.2            | 52.6            |
| 22-Mar-20 | 22:49 | 55.9            | 58.9                                       | 63.0            | 51.4            |
| 22-Mar-20 | 22:54 | 61.3            | 64.3                                       | 68.3            | 53.6            |
| 22-Mar-20 | 22:59 | 59.1            | 62.1                                       | 65.9            | 53.6            |
|           |       | Mean            | 64.9                                       | 68.5            | 54.9            |
|           |       | Maximum         | 68.9                                       | 71.5            | 59.9            |
|           |       | Minimum         | 58.9                                       | 63.0            | 51.3            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 23-Mar-20 | 19:04 | 64.6            | 67.6                                       | 71.8            | 54.5            |
| 23-Mar-20 | 19:09 | 64.7            | 67.7                                       | 71.5            | 55.5            |
| 23-Mar-20 | 19:14 | 62.0            | 65.0                                       | 69.1            | 53.4            |
| 23-Mar-20 | 19:19 | 63.0            | 66.0                                       | 69.9            | 53.9            |
| 23-Mar-20 | 19:24 | 61.5            | 64.5                                       | 68.7            | 54.2            |
| 23-Mar-20 | 19:29 | 64.2            | 67.2                                       | 71.3            | 54.2            |
| 23-Mar-20 | 19:34 | 63.4            | 66.4                                       | 70.9            | 52.9            |
| 23-Mar-20 | 19:39 | 63.2            | 66.2                                       | 69.0            | 52.4            |
| 23-Mar-20 | 19:44 | 60.8            | 63.8                                       | 67.6            | 53.1            |
| 23-Mar-20 | 19:49 | 62.1            | 65.1                                       | 69.2            | 51.4            |
| 23-Mar-20 | 19:54 | 60.9            | 63.9                                       | 67.4            | 51.4            |
| 23-Mar-20 | 19:59 | 62.8            | 65.8                                       | 69.2            | 51.9            |
| 23-Mar-20 | 20:04 | 62.0            | 65.0                                       | 68.8            | 51.3            |
| 23-Mar-20 | 20:09 | 59.5            | 62.5                                       | 66.5            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 20:14 | 61.3            | 64.3                                       | 68.6            | 49.8            |
| 23-Mar-20 | 20:19 | 61.0            | 64.0                                       | 67.6            | 49.4            |
| 23-Mar-20 | 20:24 | 59.6            | 62.6                                       | 66.5            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 20:29 | 60.6            | 63.6                                       | 66.5            | 49.7            |
| 23-Mar-20 | 20:34 | 59.5            | 62.5                                       | 67.0            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 20:39 | 59.2            | 62.2                                       | 66.0            | 52.7            |
| 23-Mar-20 | 20:44 | 60.6            | 63.6                                       | 67.0            | 51.8            |
| 23-Mar-20 | 20:49 | 61.4            | 64.4                                       | 68.5            | 51.3            |
| 23-Mar-20 | 20:54 | 59.7            | 62.7                                       | 65.1            | 51.0            |
| 23-Mar-20 | 20:59 | 60.5            | 63.5                                       | 66.3            | 51.7            |
| 23-Mar-20 | 21:04 | 59.6            | 62.6                                       | 67.0            | 52.1            |
| 23-Mar-20 | 21:09 | 61.8            | 64.8                                       | 68.5            | 53.3            |
| 23-Mar-20 | 21:14 | 62.0            | 65.0                                       | 69.2            | 51.6            |
| 23-Mar-20 | 21:19 | 60.7            | 63.7                                       | 68.2            | 52.3            |
| 23-Mar-20 | 21:24 | 60.9            | 63.9                                       | 68.1            | 50.9            |
| 23-Mar-20 | 21:29 | 59.5            | 62.5                                       | 67.1            | 51.0            |
| 23-Mar-20 | 21:34 | 60.8            | 63.8                                       | 68.1            | 51.2            |
| 23-Mar-20 | 21:39 | 61.8            | 64.8                                       | 68.3            | 51.9            |
| 23-Mar-20 | 21:44 | 56.9            | 59.9                                       | 63.7            | 49.7            |
| 23-Mar-20 | 21:49 | 62.0            | 65.0                                       | 69.3            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 21:54 | 58.9            | 61.9                                       | 64.7            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 21:59 | 59.3            | 62.3                                       | 65.8            | 49.9            |
| 23-Mar-20 | 22:04 | 65.2            | 68.2                                       | 68.5            | 51.6            |
| 23-Mar-20 | 22:09 | 58.5            | 61.5                                       | 65.8            | 53.2            |
| 23-Mar-20 | 22:14 | 60.3            | 63.3                                       | 67.7            | 50.4            |
| 23-Mar-20 | 22:19 | 60.0            | 63.0                                       | 67.1            | 51.0            |
| 23-Mar-20 | 22:24 | 62.7            | 65.7                                       | 67.5            | 51.0            |
| 23-Mar-20 | 22:29 | 60.2            | 63.2                                       | 67.2            | 49.7            |
| 23-Mar-20 | 22:34 | 58.7            | 61.7                                       | 65.1            | 48.7            |
| 23-Mar-20 | 22:39 | 59.9            | 62.9                                       | 65.9            | 51.1            |
| 23-Mar-20 | 22:44 | 62.4            | 65.4                                       | 68.7            | 51.6            |
| 23-Mar-20 | 22:49 | 56.7            | 59.7                                       | 62.3            | 49.4            |
| 23-Mar-20 | 22:54 | 61.8            | 64.8                                       | 67.4            | 51.2            |
| 23-Mar-20 | 22:59 | 60.2            | 63.2                                       | 66.4            | 51.0            |
|           |       | Mean            | 64.4                                       | 68.1            | 51.8            |
|           |       | Maximum         | 68.2                                       | 71.8            | 55.5            |
|           |       | Minimum         | 59.7                                       | 62.3            | 48.7            |

| Summary of Evening Time and Holiday Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village |                 |                 |                 |  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  | L <sub>eq</sub> | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |  |
| Mean   | 65.3            | 68.7            | 57.6            |  |
| Maximum  | 72.8            | 77.0            | 65.7            |  |
| Minimum  | 58.2            | 61.5            | 48.7            |  |

---

---

**APPENDIX B4**  
**NIGHT-TIME 23:00-07:00HRS OF THE**  
**NEXT DAY BASELINE NOISE**  
**MONITORING DATA**

---

---

### Night Time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 10-Mar-20 | 0:04 | 59.0            | 62.0                                       | 65.0            | 53.2            |
| 10-Mar-20 | 0:09 | 59.1            | 62.1                                       | 64.6            | 54.4            |
| 10-Mar-20 | 0:14 | 56.4            | 59.4                                       | 62.9            | 52.5            |
| 10-Mar-20 | 0:19 | 59.1            | 62.1                                       | 62.8            | 52.0            |
| 10-Mar-20 | 0:24 | 59.4            | 62.4                                       | 65.1            | 53.6            |
| 10-Mar-20 | 0:29 | 55.8            | 58.8                                       | 61.1            | 52.5            |
| 10-Mar-20 | 0:34 | 54.8            | 57.8                                       | 60.6            | 52.1            |
| 10-Mar-20 | 0:39 | 59.3            | 62.3                                       | 64.8            | 52.3            |
| 10-Mar-20 | 0:44 | 59.9            | 62.9                                       | 65.7            | 53.0            |
| 10-Mar-20 | 0:49 | 57.9            | 60.9                                       | 62.0            | 52.2            |
| 10-Mar-20 | 0:54 | 57.9            | 60.9                                       | 62.8            | 52.2            |
| 10-Mar-20 | 0:59 | 58.6            | 61.6                                       | 63.9            | 51.5            |
| 10-Mar-20 | 1:04 | 55.3            | 58.3                                       | 60.5            | 51.3            |
| 10-Mar-20 | 1:09 | 60.3            | 63.3                                       | 63.9            | 51.7            |
| 10-Mar-20 | 1:14 | 58.6            | 61.6                                       | 64.7            | 50.6            |
| 10-Mar-20 | 1:19 | 52.9            | 55.9                                       | 58.4            | 49.6            |
| 10-Mar-20 | 1:24 | 53.2            | 56.2                                       | 57.7            | 49.8            |
| 10-Mar-20 | 1:29 | 57.8            | 60.8                                       | 64.3            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 1:34 | 58.5            | 61.5                                       | 63.2            | 50.6            |
| 10-Mar-20 | 1:39 | 55.4            | 58.4                                       | 61.0            | 50.4            |
| 10-Mar-20 | 1:44 | 58.0            | 61.0                                       | 58.1            | 51.1            |
| 10-Mar-20 | 1:49 | 55.3            | 58.3                                       | 60.0            | 50.4            |
| 10-Mar-20 | 1:54 | 58.3            | 61.3                                       | 59.0            | 50.2            |
| 10-Mar-20 | 1:59 | 53.6            | 56.6                                       | 56.9            | 50.1            |
| 10-Mar-20 | 2:04 | 55.5            | 58.5                                       | 58.9            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 2:09 | 55.7            | 58.7                                       | 60.7            | 50.7            |
| 10-Mar-20 | 2:14 | 56.9            | 59.9                                       | 60.2            | 50.6            |
| 10-Mar-20 | 2:19 | 54.4            | 57.4                                       | 58.4            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 2:24 | 50.6            | 53.6                                       | 55.1            | 51.1            |
| 10-Mar-20 | 2:29 | 51.4            | 54.4                                       | 56.4            | 51.2            |
| 10-Mar-20 | 2:34 | 55.6            | 58.6                                       | 60.8            | 51.4            |
| 10-Mar-20 | 2:39 | 54.4            | 57.4                                       | 57.9            | 51.1            |
| 10-Mar-20 | 2:44 | 55.0            | 58.0                                       | 58.9            | 51.1            |
| 10-Mar-20 | 2:49 | 58.1            | 61.1                                       | 61.9            | 51.3            |
| 10-Mar-20 | 2:54 | 54.5            | 57.5                                       | 59.4            | 51.1            |
| 10-Mar-20 | 2:59 | 52.9            | 55.9                                       | 58.6            | 51.5            |
| 10-Mar-20 | 3:04 | 57.9            | 60.9                                       | 61.2            | 51.5            |
| 10-Mar-20 | 3:09 | 56.3            | 59.3                                       | 59.5            | 50.4            |
| 10-Mar-20 | 3:14 | 52.0            | 55.0                                       | 57.3            | 50.2            |
| 10-Mar-20 | 3:19 | 57.2            | 60.2                                       | 62.2            | 51.1            |
| 10-Mar-20 | 3:24 | 58.4            | 61.4                                       | 63.7            | 51.3            |
| 10-Mar-20 | 3:29 | 60.2            | 63.2                                       | 60.5            | 51.0            |
| 10-Mar-20 | 3:34 | 59.0            | 62.0                                       | 60.8            | 51.2            |
| 10-Mar-20 | 3:39 | 58.7            | 61.7                                       | 56.4            | 50.7            |
| 10-Mar-20 | 3:44 | 53.4            | 56.4                                       | 56.6            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 3:49 | 56.4            | 59.4                                       | 59.5            | 50.2            |
| 10-Mar-20 | 3:54 | 56.2            | 59.2                                       | 61.0            | 49.9            |
| 10-Mar-20 | 3:59 | 59.4            | 62.4                                       | 64.8            | 49.5            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 10-Mar-20 | 4:04  | 52.6            | 55.6                                       | 59.1            | 50.0            |
| 10-Mar-20 | 4:09  | 57.1            | 60.1                                       | 63.2            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 4:14  | 58.2            | 61.2                                       | 63.5            | 51.0            |
| 10-Mar-20 | 4:19  | 56.0            | 59.0                                       | 58.6            | 51.0            |
| 10-Mar-20 | 4:24  | 57.6            | 60.6                                       | 61.1            | 51.0            |
| 10-Mar-20 | 4:29  | 55.3            | 58.3                                       | 60.6            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 4:34  | 52.4            | 55.4                                       | 57.8            | 50.2            |
| 10-Mar-20 | 4:39  | 60.2            | 63.2                                       | 64.2            | 50.2            |
| 10-Mar-20 | 4:44  | 54.0            | 57.0                                       | 59.6            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 4:49  | 55.2            | 58.2                                       | 59.2            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 4:54  | 53.3            | 56.3                                       | 57.5            | 50.5            |
| 10-Mar-20 | 4:59  | 54.0            | 57.0                                       | 58.6            | 51.1            |
| 10-Mar-20 | 5:04  | 57.5            | 60.5                                       | 62.3            | 51.2            |
| 10-Mar-20 | 5:09  | 57.3            | 60.3                                       | 61.5            | 51.4            |
| 10-Mar-20 | 5:14  | 55.2            | 58.2                                       | 61.3            | 51.8            |
| 10-Mar-20 | 5:19  | 56.1            | 59.1                                       | 59.5            | 51.2            |
| 10-Mar-20 | 5:24  | 62.9            | 65.9                                       | 65.6            | 51.4            |
| 10-Mar-20 | 5:29  | 61.2            | 64.2                                       | 63.9            | 51.4            |
| 10-Mar-20 | 5:34  | 60.0            | 63.0                                       | 64.0            | 50.5            |
| 10-Mar-20 | 5:39  | 59.0            | 62.0                                       | 60.5            | 49.4            |
| 10-Mar-20 | 5:44  | 56.0            | 59.0                                       | 62.5            | 49.2            |
| 10-Mar-20 | 5:49  | 59.3            | 62.3                                       | 64.2            | 49.5            |
| 10-Mar-20 | 5:54  | 62.5            | 65.5                                       | 69.1            | 50.6            |
| 10-Mar-20 | 5:59  | 62.9            | 65.9                                       | 70.1            | 50.4            |
| 10-Mar-20 | 6:04  | 59.0            | 62.0                                       | 65.8            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 6:09  | 58.1            | 61.1                                       | 62.9            | 50.4            |
| 10-Mar-20 | 6:14  | 59.9            | 62.9                                       | 66.1            | 51.4            |
| 10-Mar-20 | 6:19  | 61.1            | 64.1                                       | 68.4            | 51.2            |
| 10-Mar-20 | 6:24  | 61.1            | 64.1                                       | 67.6            | 51.2            |
| 10-Mar-20 | 6:29  | 58.9            | 61.9                                       | 66.0            | 51.6            |
| 10-Mar-20 | 6:34  | 65.8            | 68.8                                       | 72.8            | 58.1            |
| 10-Mar-20 | 6:39  | 69.6            | 72.6                                       | 75.4            | 58.5            |
| 10-Mar-20 | 6:44  | 67.6            | 70.6                                       | 72.7            | 52.4            |
| 10-Mar-20 | 6:49  | 67.8            | 70.8                                       | 74.5            | 53.0            |
| 10-Mar-20 | 6:54  | 65.4            | 68.4                                       | 72.5            | 53.8            |
| 10-Mar-20 | 6:59  | 68.4            | 71.4                                       | 75.5            | 55.7            |
| 10-Mar-20 | 23:04 | 70.8            | 73.8                                       | 73.0            | 71.1            |
| 10-Mar-20 | 23:09 | 68.7            | 71.7                                       | 71.9            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 23:14 | 68.3            | 71.3                                       | 71.8            | 70.1            |
| 10-Mar-20 | 23:19 | 68.4            | 71.4                                       | 71.9            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 23:24 | 68.3            | 71.3                                       | 71.9            | 70.1            |
| 10-Mar-20 | 23:29 | 68.3            | 71.3                                       | 71.9            | 70.1            |
| 10-Mar-20 | 23:34 | 68.3            | 71.3                                       | 72.1            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 23:39 | 68.3            | 71.3                                       | 71.9            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 23:44 | 68.4            | 71.4                                       | 72.0            | 70.3            |
| 10-Mar-20 | 23:49 | 68.4            | 71.4                                       | 71.9            | 70.5            |
| 10-Mar-20 | 23:54 | 68.2            | 71.2                                       | 71.9            | 70.2            |
| 10-Mar-20 | 23:59 | 68.4            | 71.4                                       | 71.9            | 70.5            |

Mean            65.5            67.1            61.7  
 Maximum        73.8            75.5            71.1  
 Minimum        53.6            55.1            49.2

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 11-Mar-20 | 0:04 | 68.5            | 71.5                                       | 71.9            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 0:09 | 68.5            | 71.5                                       | 71.9            | 70.8            |
| 11-Mar-20 | 0:14 | 69.0            | 72.0                                       | 72.9            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 0:19 | 68.7            | 71.7                                       | 72.5            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 0:24 | 68.8            | 71.8                                       | 72.7            | 71.1            |
| 11-Mar-20 | 0:29 | 68.6            | 71.6                                       | 72.6            | 70.3            |
| 11-Mar-20 | 0:34 | 68.0            | 71.0                                       | 71.8            | 70.1            |
| 11-Mar-20 | 0:39 | 68.3            | 71.3                                       | 71.9            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 0:44 | 68.2            | 71.2                                       | 71.9            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 0:49 | 68.2            | 71.2                                       | 71.9            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 0:54 | 68.3            | 71.3                                       | 72.0            | 70.3            |
| 11-Mar-20 | 0:59 | 68.2            | 71.2                                       | 71.9            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 1:04 | 68.3            | 71.3                                       | 71.9            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 1:09 | 68.8            | 71.8                                       | 72.3            | 70.4            |
| 11-Mar-20 | 1:14 | 68.4            | 71.4                                       | 71.9            | 70.6            |
| 11-Mar-20 | 1:19 | 68.2            | 71.2                                       | 71.9            | 70.4            |
| 11-Mar-20 | 1:24 | 68.4            | 71.4                                       | 71.9            | 70.5            |
| 11-Mar-20 | 1:29 | 68.6            | 71.6                                       | 72.0            | 70.9            |
| 11-Mar-20 | 1:34 | 68.5            | 71.5                                       | 71.9            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 1:39 | 68.7            | 71.7                                       | 71.9            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 1:44 | 69.2            | 72.2                                       | 72.1            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 1:49 | 68.8            | 71.8                                       | 72.3            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 1:54 | 68.9            | 71.9                                       | 72.7            | 71.1            |
| 11-Mar-20 | 1:59 | 68.7            | 71.7                                       | 72.4            | 71.1            |
| 11-Mar-20 | 2:04 | 68.9            | 71.9                                       | 72.5            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 2:09 | 69.0            | 72.0                                       | 72.8            | 71.1            |
| 11-Mar-20 | 2:14 | 69.2            | 72.2                                       | 72.9            | 71.2            |
| 11-Mar-20 | 2:19 | 69.4            | 72.4                                       | 73.2            | 71.3            |
| 11-Mar-20 | 2:24 | 69.5            | 72.5                                       | 72.9            | 71.5            |
| 11-Mar-20 | 2:29 | 69.4            | 72.4                                       | 73.1            | 71.5            |
| 11-Mar-20 | 2:34 | 69.5            | 72.5                                       | 73.2            | 71.6            |
| 11-Mar-20 | 2:39 | 69.4            | 72.4                                       | 73.2            | 71.4            |
| 11-Mar-20 | 2:44 | 69.4            | 72.4                                       | 72.9            | 71.3            |
| 11-Mar-20 | 2:49 | 69.5            | 72.5                                       | 73.4            | 71.7            |
| 11-Mar-20 | 2:54 | 69.6            | 72.6                                       | 73.5            | 71.8            |
| 11-Mar-20 | 2:59 | 70.0            | 73.0                                       | 73.7            | 72.0            |
| 11-Mar-20 | 3:04 | 69.9            | 72.9                                       | 73.7            | 72.1            |
| 11-Mar-20 | 3:09 | 70.0            | 73.0                                       | 73.8            | 72.2            |
| 11-Mar-20 | 3:14 | 70.3            | 73.3                                       | 73.9            | 72.4            |
| 11-Mar-20 | 3:19 | 70.5            | 73.5                                       | 73.9            | 72.7            |
| 11-Mar-20 | 3:24 | 70.5            | 73.5                                       | 73.9            | 72.7            |
| 11-Mar-20 | 3:29 | 70.5            | 73.5                                       | 73.9            | 73.0            |
| 11-Mar-20 | 3:34 | 70.3            | 73.3                                       | 73.9            | 73.0            |
| 11-Mar-20 | 3:39 | 70.2            | 73.2                                       | 73.8            | 72.7            |
| 11-Mar-20 | 3:44 | 70.4            | 73.4                                       | 73.9            | 73.0            |
| 11-Mar-20 | 3:49 | 70.4            | 73.4                                       | 73.9            | 73.0            |
| 11-Mar-20 | 3:54 | 70.3            | 73.3                                       | 73.9            | 72.9            |
| 11-Mar-20 | 3:59 | 70.2            | 73.2                                       | 73.8            | 72.6            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 11-Mar-20 | 4:04  | 70.2            | 73.2                                       | 73.8            | 72.4            |
| 11-Mar-20 | 4:09  | 70.4            | 73.4                                       | 73.9            | 72.9            |
| 11-Mar-20 | 4:14  | 70.5            | 73.5                                       | 73.9            | 72.7            |
| 11-Mar-20 | 4:19  | 70.3            | 73.3                                       | 73.9            | 73.0            |
| 11-Mar-20 | 4:24  | 70.3            | 73.3                                       | 73.9            | 73.0            |
| 11-Mar-20 | 4:29  | 70.2            | 73.2                                       | 73.8            | 72.6            |
| 11-Mar-20 | 4:34  | 70.5            | 73.5                                       | 73.9            | 73.0            |
| 11-Mar-20 | 4:39  | 70.4            | 73.4                                       | 73.9            | 72.8            |
| 11-Mar-20 | 4:44  | 70.1            | 73.1                                       | 73.8            | 72.2            |
| 11-Mar-20 | 4:49  | 69.8            | 72.8                                       | 73.6            | 72.1            |
| 11-Mar-20 | 4:54  | 69.8            | 72.8                                       | 73.7            | 72.0            |
| 11-Mar-20 | 4:59  | 69.5            | 72.5                                       | 73.3            | 71.7            |
| 11-Mar-20 | 5:04  | 69.4            | 72.4                                       | 73.4            | 71.3            |
| 11-Mar-20 | 5:09  | 68.9            | 71.9                                       | 72.7            | 71.1            |
| 11-Mar-20 | 5:14  | 69.0            | 72.0                                       | 72.8            | 71.1            |
| 11-Mar-20 | 5:19  | 69.1            | 72.1                                       | 72.9            | 71.2            |
| 11-Mar-20 | 5:24  | 69.1            | 72.1                                       | 72.8            | 71.1            |
| 11-Mar-20 | 5:29  | 69.5            | 72.5                                       | 73.2            | 71.1            |
| 11-Mar-20 | 5:34  | 68.8            | 71.8                                       | 72.7            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 5:39  | 68.9            | 71.9                                       | 72.5            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 5:44  | 68.8            | 71.8                                       | 72.5            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 5:49  | 68.8            | 71.8                                       | 72.4            | 70.8            |
| 11-Mar-20 | 5:54  | 68.7            | 71.7                                       | 72.3            | 70.4            |
| 11-Mar-20 | 5:59  | 68.7            | 71.7                                       | 72.4            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 6:04  | 68.4            | 71.4                                       | 72.3            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 6:09  | 68.5            | 71.5                                       | 72.5            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 6:14  | 68.6            | 71.6                                       | 72.7            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 6:19  | 68.4            | 71.4                                       | 72.6            | 70.2            |
| 11-Mar-20 | 6:24  | 71.0            | 74.0                                       | 75.7            | 72.0            |
| 11-Mar-20 | 6:29  | 70.7            | 73.7                                       | 75.1            | 71.2            |
| 11-Mar-20 | 6:34  | 69.7            | 72.7                                       | 74.1            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 6:39  | 69.2            | 72.2                                       | 73.8            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 6:44  | 70.7            | 73.7                                       | 73.6            | 71.0            |
| 11-Mar-20 | 6:49  | 70.5            | 73.5                                       | 74.9            | 71.2            |
| 11-Mar-20 | 6:54  | 70.1            | 73.1                                       | 74.6            | 71.1            |
| 11-Mar-20 | 6:59  | 71.1            | 74.1                                       | 75.9            | 71.2            |
| 11-Mar-20 | 23:04 | 64.4            | 67.4                                       | 68.9            | 65.1            |
| 11-Mar-20 | 23:09 | 64.4            | 67.4                                       | 68.1            | 65.2            |
| 11-Mar-20 | 23:14 | 65.3            | 68.3                                       | 67.7            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 23:19 | 64.1            | 67.1                                       | 68.6            | 65.3            |
| 11-Mar-20 | 23:24 | 64.4            | 67.4                                       | 68.6            | 65.5            |
| 11-Mar-20 | 23:29 | 64.6            | 67.6                                       | 69.7            | 65.4            |
| 11-Mar-20 | 23:34 | 64.1            | 67.1                                       | 67.9            | 65.4            |
| 11-Mar-20 | 23:39 | 63.9            | 66.9                                       | 67.7            | 65.4            |
| 11-Mar-20 | 23:44 | 64.1            | 67.1                                       | 68.3            | 65.6            |
| 11-Mar-20 | 23:49 | 64.3            | 67.3                                       | 68.8            | 65.5            |
| 11-Mar-20 | 23:54 | 64.0            | 67.0                                       | 67.9            | 65.8            |
| 11-Mar-20 | 23:59 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.1            |
|           |       | Mean            | 72.1                                       | 72.8            | 71.1            |
|           |       | Maximum         | 74.1                                       | 75.9            | 73.0            |
|           |       | Minimum         | 66.9                                       | 67.7            | 65.1            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 12-Mar-20 | 0:04 | 64.7            | 67.7                                       | 69.7            | 66.0            |
| 12-Mar-20 | 0:09 | 64.4            | 67.4                                       | 68.6            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 0:14 | 64.1            | 67.1                                       | 68.0            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 0:19 | 63.7            | 66.7                                       | 67.1            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 0:24 | 64.2            | 67.2                                       | 68.6            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 0:29 | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 0:34 | 63.7            | 66.7                                       | 67.8            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 0:39 | 64.2            | 67.2                                       | 68.6            | 65.4            |
| 12-Mar-20 | 0:44 | 63.4            | 66.4                                       | 66.9            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 0:49 | 64.1            | 67.1                                       | 68.3            | 65.6            |
| 12-Mar-20 | 0:54 | 64.2            | 67.2                                       | 68.7            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 0:59 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 1:04 | 63.5            | 66.5                                       | 67.1            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 1:09 | 63.6            | 66.6                                       | 67.4            | 65.6            |
| 12-Mar-20 | 1:14 | 63.7            | 66.7                                       | 67.8            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 1:19 | 64.5            | 67.5                                       | 67.8            | 65.6            |
| 12-Mar-20 | 1:24 | 63.5            | 66.5                                       | 67.0            | 65.4            |
| 12-Mar-20 | 1:29 | 63.9            | 66.9                                       | 67.2            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 1:34 | 66.9            | 69.9                                       | 68.2            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 1:39 | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 1:44 | 63.2            | 66.2                                       | 66.8            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 1:49 | 63.6            | 66.6                                       | 66.8            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 1:54 | 63.4            | 66.4                                       | 66.8            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 1:59 | 64.0            | 67.0                                       | 68.2            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 2:04 | 64.0            | 67.0                                       | 67.1            | 65.7            |
| 12-Mar-20 | 2:09 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 2:14 | 63.7            | 66.7                                       | 67.2            | 65.4            |
| 12-Mar-20 | 2:19 | 63.3            | 66.3                                       | 66.8            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 2:24 | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 2:29 | 63.5            | 66.5                                       | 67.2            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 2:34 | 63.9            | 66.9                                       | 67.3            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 2:39 | 64.5            | 67.5                                       | 67.6            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 2:44 | 64.1            | 67.1                                       | 67.9            | 65.4            |
| 12-Mar-20 | 2:49 | 63.7            | 66.7                                       | 66.9            | 65.4            |
| 12-Mar-20 | 2:54 | 64.6            | 67.6                                       | 68.1            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 2:59 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 65.6            |
| 12-Mar-20 | 3:04 | 63.9            | 66.9                                       | 67.3            | 65.9            |
| 12-Mar-20 | 3:09 | 63.9            | 66.9                                       | 67.7            | 66.1            |
| 12-Mar-20 | 3:14 | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 3:19 | 64.4            | 67.4                                       | 68.1            | 65.9            |
| 12-Mar-20 | 3:24 | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 3:29 | 63.9            | 66.9                                       | 67.0            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 3:34 | 63.6            | 66.6                                       | 67.0            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 3:39 | 63.5            | 66.5                                       | 67.4            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 3:44 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 65.4            |
| 12-Mar-20 | 3:49 | 63.5            | 66.5                                       | 67.0            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 3:54 | 64.1            | 67.1                                       | 67.6            | 65.7            |
| 12-Mar-20 | 3:59 | 63.9            | 66.9                                       | 67.6            | 66.0            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 12-Mar-20 | 4:04  | 64.2            | 67.2                                       | 67.0            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 4:09  | 63.9            | 66.9                                       | 67.6            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 4:14  | 63.5            | 66.5                                       | 67.3            | 65.4            |
| 12-Mar-20 | 4:19  | 64.2            | 67.2                                       | 67.6            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 4:24  | 65.0            | 68.0                                       | 67.1            | 65.6            |
| 12-Mar-20 | 4:29  | 64.0            | 67.0                                       | 67.4            | 65.6            |
| 12-Mar-20 | 4:34  | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 4:39  | 63.6            | 66.6                                       | 67.3            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 4:44  | 63.7            | 66.7                                       | 67.1            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 4:49  | 63.9            | 66.9                                       | 67.6            | 65.2            |
| 12-Mar-20 | 4:54  | 64.1            | 67.1                                       | 68.0            | 65.6            |
| 12-Mar-20 | 4:59  | 63.7            | 66.7                                       | 67.3            | 65.7            |
| 12-Mar-20 | 5:04  | 63.4            | 66.4                                       | 66.9            | 65.4            |
| 12-Mar-20 | 5:09  | 63.9            | 66.9                                       | 67.6            | 65.5            |
| 12-Mar-20 | 5:14  | 64.0            | 67.0                                       | 68.0            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 5:19  | 65.4            | 68.4                                       | 68.0            | 66.0            |
| 12-Mar-20 | 5:24  | 64.7            | 67.7                                       | 68.5            | 65.8            |
| 12-Mar-20 | 5:29  | 65.2            | 68.2                                       | 69.5            | 65.3            |
| 12-Mar-20 | 5:34  | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 65.7            |
| 12-Mar-20 | 5:39  | 65.7            | 68.7                                       | 70.0            | 66.0            |
| 12-Mar-20 | 5:44  | 64.9            | 67.9                                       | 68.7            | 66.0            |
| 12-Mar-20 | 5:49  | 65.3            | 68.3                                       | 68.7            | 66.1            |
| 12-Mar-20 | 5:54  | 65.5            | 68.5                                       | 70.1            | 66.1            |
| 12-Mar-20 | 5:59  | 65.6            | 68.6                                       | 70.1            | 66.0            |
| 12-Mar-20 | 6:04  | 64.8            | 67.8                                       | 69.4            | 65.9            |
| 12-Mar-20 | 6:09  | 65.1            | 68.1                                       | 70.1            | 66.1            |
| 12-Mar-20 | 6:14  | 65.4            | 68.4                                       | 69.8            | 66.2            |
| 12-Mar-20 | 6:19  | 65.4            | 68.4                                       | 69.7            | 65.8            |
| 12-Mar-20 | 6:24  | 67.8            | 70.8                                       | 73.6            | 65.6            |
| 12-Mar-20 | 6:29  | 66.2            | 69.2                                       | 71.8            | 66.1            |
| 12-Mar-20 | 6:34  | 67.2            | 70.2                                       | 72.4            | 66.4            |
| 12-Mar-20 | 6:39  | 67.8            | 70.8                                       | 72.7            | 66.7            |
| 12-Mar-20 | 6:44  | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 66.4            |
| 12-Mar-20 | 6:49  | 67.1            | 70.1                                       | 72.7            | 66.2            |
| 12-Mar-20 | 6:54  | 66.7            | 69.7                                       | 72.1            | 66.5            |
| 12-Mar-20 | 6:59  | 65.9            | 68.9                                       | 71.4            | 66.2            |
| 12-Mar-20 | 23:04 | 61.5            | 64.5                                       | 65.3            | 62.1            |
| 12-Mar-20 | 23:09 | 62.0            | 65.0                                       | 67.3            | 62.1            |
| 12-Mar-20 | 23:14 | 61.9            | 64.9                                       | 66.6            | 62.6            |
| 12-Mar-20 | 23:19 | 62.9            | 65.9                                       | 66.0            | 62.1            |
| 12-Mar-20 | 23:24 | 62.3            | 65.3                                       | 67.2            | 62.9            |
| 12-Mar-20 | 23:29 | 64.4            | 67.4                                       | 70.3            | 62.9            |
| 12-Mar-20 | 23:34 | 61.5            | 64.5                                       | 66.2            | 62.5            |
| 12-Mar-20 | 23:39 | 61.1            | 64.1                                       | 65.8            | 62.0            |
| 12-Mar-20 | 23:44 | 60.9            | 63.9                                       | 64.8            | 62.3            |
| 12-Mar-20 | 23:49 | 62.2            | 65.2                                       | 67.8            | 61.6            |
| 12-Mar-20 | 23:54 | 64.5            | 67.5                                       | 67.8            | 63.0            |
| 12-Mar-20 | 23:59 | 61.9            | 64.9                                       | 67.2            | 63.0            |
|           |       | Mean            | 67.3                                       | 68.5            | 65.3            |
|           |       | Maximum         | 71.3                                       | 74.2            | 66.7            |
|           |       | Minimum         | 63.9                                       | 64.8            | 61.6            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 13-Mar-20 | 0:04 | 63.9            | 66.9                                       | 68.3            | 62.0            |
| 13-Mar-20 | 0:09 | 61.0            | 64.0                                       | 65.2            | 62.7            |
| 13-Mar-20 | 0:14 | 61.6            | 64.6                                       | 66.7            | 62.4            |
| 13-Mar-20 | 0:19 | 61.4            | 64.4                                       | 66.2            | 62.4            |
| 13-Mar-20 | 0:24 | 60.7            | 63.7                                       | 64.8            | 61.8            |
| 13-Mar-20 | 0:29 | 64.5            | 67.5                                       | 65.5            | 62.0            |
| 13-Mar-20 | 0:34 | 61.7            | 64.7                                       | 66.7            | 62.1            |
| 13-Mar-20 | 0:39 | 60.6            | 63.6                                       | 64.6            | 61.8            |
| 13-Mar-20 | 0:44 | 61.8            | 64.8                                       | 66.6            | 62.0            |
| 13-Mar-20 | 0:49 | 60.4            | 63.4                                       | 64.4            | 62.0            |
| 13-Mar-20 | 0:54 | 60.4            | 63.4                                       | 64.3            | 61.6            |
| 13-Mar-20 | 0:59 | 59.8            | 62.8                                       | 63.8            | 61.5            |
| 13-Mar-20 | 1:04 | 61.2            | 64.2                                       | 65.3            | 61.8            |
| 13-Mar-20 | 1:09 | 61.8            | 64.8                                       | 67.0            | 61.7            |
| 13-Mar-20 | 1:14 | 62.6            | 65.6                                       | 67.3            | 62.0            |
| 13-Mar-20 | 1:19 | 60.3            | 63.3                                       | 64.3            | 61.3            |
| 13-Mar-20 | 1:24 | 62.6            | 65.6                                       | 65.7            | 61.8            |
| 13-Mar-20 | 1:29 | 60.3            | 63.3                                       | 64.2            | 61.7            |
| 13-Mar-20 | 1:34 | 60.6            | 63.6                                       | 64.5            | 62.0            |
| 13-Mar-20 | 1:39 | 61.1            | 64.1                                       | 64.4            | 61.4            |
| 13-Mar-20 | 1:44 | 60.0            | 63.0                                       | 64.3            | 61.1            |
| 13-Mar-20 | 1:49 | 60.2            | 63.2                                       | 64.2            | 61.4            |
| 13-Mar-20 | 1:54 | 59.8            | 62.8                                       | 63.7            | 61.0            |
| 13-Mar-20 | 1:59 | 60.7            | 63.7                                       | 64.6            | 61.3            |
| 13-Mar-20 | 2:04 | 60.1            | 63.1                                       | 63.9            | 61.0            |
| 13-Mar-20 | 2:09 | 60.8            | 63.8                                       | 63.9            | 61.2            |
| 13-Mar-20 | 2:14 | 60.4            | 63.4                                       | 63.9            | 60.6            |
| 13-Mar-20 | 2:19 | 59.4            | 62.4                                       | 63.4            | 61.3            |
| 13-Mar-20 | 2:24 | 59.5            | 62.5                                       | 63.1            | 61.2            |
| 13-Mar-20 | 2:29 | 59.9            | 62.9                                       | 63.7            | 61.1            |
| 13-Mar-20 | 2:34 | 58.9            | 61.9                                       | 63.3            | 60.4            |
| 13-Mar-20 | 2:39 | 60.4            | 63.4                                       | 64.1            | 61.1            |
| 13-Mar-20 | 2:44 | 60.3            | 63.3                                       | 63.9            | 61.2            |
| 13-Mar-20 | 2:49 | 60.2            | 63.2                                       | 64.3            | 61.1            |
| 13-Mar-20 | 2:54 | 59.8            | 62.8                                       | 63.9            | 60.5            |
| 13-Mar-20 | 2:59 | 59.1            | 62.1                                       | 62.9            | 61.0            |
| 13-Mar-20 | 3:04 | 60.1            | 63.1                                       | 63.7            | 61.0            |
| 13-Mar-20 | 3:09 | 59.2            | 62.2                                       | 63.3            | 60.4            |
| 13-Mar-20 | 3:14 | 59.8            | 62.8                                       | 62.7            | 60.3            |
| 13-Mar-20 | 3:19 | 58.6            | 61.6                                       | 62.8            | 60.1            |
| 13-Mar-20 | 3:24 | 60.4            | 63.4                                       | 64.6            | 60.9            |
| 13-Mar-20 | 3:29 | 59.5            | 62.5                                       | 63.7            | 60.2            |
| 13-Mar-20 | 3:34 | 59.0            | 62.0                                       | 62.8            | 59.4            |
| 13-Mar-20 | 3:39 | 59.5            | 62.5                                       | 62.7            | 60.0            |
| 13-Mar-20 | 3:44 | 58.3            | 61.3                                       | 62.3            | 59.3            |
| 13-Mar-20 | 3:49 | 63.5            | 66.5                                       | 65.8            | 60.2            |
| 13-Mar-20 | 3:54 | 59.2            | 62.2                                       | 62.6            | 58.7            |
| 13-Mar-20 | 3:59 | 58.7            | 61.7                                       | 62.6            | 60.4            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 13-Mar-20 | 4:04  | 58.7            | 61.7                                       | 62.4            | 58.3            |
| 13-Mar-20 | 4:09  | 59.5            | 62.5                                       | 62.7            | 59.0            |
| 13-Mar-20 | 4:14  | 59.5            | 62.5                                       | 62.1            | 59.1            |
| 13-Mar-20 | 4:19  | 57.9            | 60.9                                       | 61.9            | 59.1            |
| 13-Mar-20 | 4:24  | 62.9            | 65.9                                       | 64.3            | 57.5            |
| 13-Mar-20 | 4:29  | 56.3            | 59.3                                       | 59.9            | 57.1            |
| 13-Mar-20 | 4:34  | 58.3            | 61.3                                       | 62.2            | 58.1            |
| 13-Mar-20 | 4:39  | 57.8            | 60.8                                       | 62.4            | 57.2            |
| 13-Mar-20 | 4:44  | 56.1            | 59.1                                       | 59.7            | 57.1            |
| 13-Mar-20 | 4:49  | 57.0            | 60.0                                       | 60.5            | 57.1            |
| 13-Mar-20 | 4:54  | 55.7            | 58.7                                       | 59.9            | 57.1            |
| 13-Mar-20 | 4:59  | 56.5            | 59.5                                       | 60.7            | 57.1            |
| 13-Mar-20 | 5:04  | 58.3            | 61.3                                       | 63.8            | 57.2            |
| 13-Mar-20 | 5:09  | 60.2            | 63.2                                       | 65.4            | 57.1            |
| 13-Mar-20 | 5:14  | 56.1            | 59.1                                       | 59.8            | 57.1            |
| 13-Mar-20 | 5:19  | 59.5            | 62.5                                       | 64.8            | 57.2            |
| 13-Mar-20 | 5:24  | 61.7            | 64.7                                       | 65.7            | 57.4            |
| 13-Mar-20 | 5:29  | 58.0            | 61.0                                       | 63.5            | 57.2            |
| 13-Mar-20 | 5:34  | 61.6            | 64.6                                       | 67.6            | 57.2            |
| 13-Mar-20 | 5:39  | 62.2            | 65.2                                       | 64.3            | 57.2            |
| 13-Mar-20 | 5:44  | 59.8            | 62.8                                       | 62.9            | 57.2            |
| 13-Mar-20 | 5:49  | 59.5            | 62.5                                       | 65.1            | 57.2            |
| 13-Mar-20 | 5:54  | 61.8            | 64.8                                       | 67.3            | 58.1            |
| 13-Mar-20 | 5:59  | 60.7            | 63.7                                       | 66.3            | 57.4            |
| 13-Mar-20 | 6:04  | 59.6            | 62.6                                       | 64.9            | 58.1            |
| 13-Mar-20 | 6:09  | 62.8            | 65.8                                       | 68.3            | 57.7            |
| 13-Mar-20 | 6:14  | 63.8            | 66.8                                       | 70.2            | 57.6            |
| 13-Mar-20 | 6:19  | 61.8            | 64.8                                       | 66.7            | 58.6            |
| 13-Mar-20 | 6:24  | 63.4            | 66.4                                       | 69.1            | 58.2            |
| 13-Mar-20 | 6:29  | 64.8            | 67.8                                       | 71.8            | 57.6            |
| 13-Mar-20 | 6:34  | 64.5            | 67.5                                       | 71.7            | 58.6            |
| 13-Mar-20 | 6:39  | 66.6            | 69.6                                       | 72.4            | 58.3            |
| 13-Mar-20 | 6:44  | 66.8            | 69.8                                       | 73.6            | 61.8            |
| 13-Mar-20 | 6:49  | 65.9            | 68.9                                       | 72.0            | 60.5            |
| 13-Mar-20 | 6:54  | 64.9            | 67.9                                       | 71.3            | 58.4            |
| 13-Mar-20 | 6:59  | 66.8            | 69.8                                       | 73.6            | 59.3            |
| 13-Mar-20 | 23:04 | 60.8            | 63.8                                       | 67.3            | 53.4            |
| 13-Mar-20 | 23:09 | 59.2            | 62.2                                       | 64.0            | 53.2            |
| 13-Mar-20 | 23:14 | 58.6            | 61.6                                       | 64.3            | 54.3            |
| 13-Mar-20 | 23:19 | 57.6            | 60.6                                       | 62.9            | 53.3            |
| 13-Mar-20 | 23:24 | 57.5            | 60.5                                       | 63.2            | 53.0            |
| 13-Mar-20 | 23:29 | 60.3            | 63.3                                       | 67.3            | 52.8            |
| 13-Mar-20 | 23:34 | 58.1            | 61.1                                       | 64.0            | 54.0            |
| 13-Mar-20 | 23:39 | 57.1            | 60.1                                       | 63.3            | 54.0            |
| 13-Mar-20 | 23:44 | 60.3            | 63.3                                       | 65.5            | 53.2            |
| 13-Mar-20 | 23:49 | 60.5            | 63.5                                       | 66.7            | 53.2            |
| 13-Mar-20 | 23:54 | 58.9            | 61.9                                       | 64.3            | 54.6            |
| 13-Mar-20 | 23:59 | 59.0            | 62.0                                       | 65.1            | 53.4            |
|           |       | Mean            | 64.1                                       | 66.1            | 59.7            |
|           |       | Maximum         | 69.8                                       | 73.6            | 62.7            |
|           |       | Minimum         | 58.7                                       | 59.7            | 52.8            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 14-Mar-20 | 0:04 | 57.7            | 60.7                                       | 63.4            | 54.3            |
| 14-Mar-20 | 0:09 | 58.2            | 61.2                                       | 64.8            | 54.0            |
| 14-Mar-20 | 0:14 | 61.1            | 64.1                                       | 65.5            | 53.2            |
| 14-Mar-20 | 0:19 | 57.1            | 60.1                                       | 64.6            | 52.5            |
| 14-Mar-20 | 0:24 | 57.6            | 60.6                                       | 62.2            | 52.5            |
| 14-Mar-20 | 0:29 | 57.0            | 60.0                                       | 60.1            | 52.2            |
| 14-Mar-20 | 0:34 | 60.0            | 63.0                                       | 65.2            | 52.6            |
| 14-Mar-20 | 0:39 | 58.7            | 61.7                                       | 62.5            | 51.5            |
| 14-Mar-20 | 0:44 | 59.7            | 62.7                                       | 66.0            | 52.5            |
| 14-Mar-20 | 0:49 | 55.6            | 58.6                                       | 60.9            | 51.9            |
| 14-Mar-20 | 0:54 | 58.1            | 61.1                                       | 62.3            | 52.0            |
| 14-Mar-20 | 0:59 | 58.2            | 61.2                                       | 64.9            | 52.7            |
| 14-Mar-20 | 1:04 | 58.8            | 61.8                                       | 61.8            | 52.4            |
| 14-Mar-20 | 1:09 | 54.0            | 57.0                                       | 58.7            | 51.9            |
| 14-Mar-20 | 1:14 | 58.5            | 61.5                                       | 64.9            | 52.3            |
| 14-Mar-20 | 1:19 | 61.1            | 64.1                                       | 66.3            | 52.0            |
| 14-Mar-20 | 1:24 | 58.7            | 61.7                                       | 62.9            | 54.0            |
| 14-Mar-20 | 1:29 | 57.1            | 60.1                                       | 59.2            | 52.4            |
| 14-Mar-20 | 1:34 | 53.1            | 56.1                                       | 57.8            | 52.1            |
| 14-Mar-20 | 1:39 | 59.9            | 62.9                                       | 63.7            | 52.2            |
| 14-Mar-20 | 1:44 | 56.6            | 59.6                                       | 62.3            | 52.1            |
| 14-Mar-20 | 1:49 | 61.4            | 64.4                                       | 60.6            | 52.0            |
| 14-Mar-20 | 1:54 | 56.6            | 59.6                                       | 60.5            | 52.2            |
| 14-Mar-20 | 1:59 | 56.8            | 59.8                                       | 61.4            | 52.2            |
| 14-Mar-20 | 2:04 | 57.0            | 60.0                                       | 62.3            | 52.7            |
| 14-Mar-20 | 2:09 | 55.3            | 58.3                                       | 57.9            | 53.1            |
| 14-Mar-20 | 2:14 | 54.0            | 57.0                                       | 57.6            | 53.3            |
| 14-Mar-20 | 2:19 | 57.3            | 60.3                                       | 60.1            | 53.3            |
| 14-Mar-20 | 2:24 | 58.6            | 61.6                                       | 61.5            | 53.4            |
| 14-Mar-20 | 2:29 | 52.7            | 55.7                                       | 57.5            | 53.0            |
| 14-Mar-20 | 2:34 | 56.9            | 59.9                                       | 59.4            | 53.4            |
| 14-Mar-20 | 2:39 | 55.5            | 58.5                                       | 56.8            | 53.2            |
| 14-Mar-20 | 2:44 | 55.4            | 58.4                                       | 60.8            | 54.2            |
| 14-Mar-20 | 2:49 | 58.0            | 61.0                                       | 62.8            | 53.3            |
| 14-Mar-20 | 2:54 | 58.2            | 61.2                                       | 59.0            | 53.1            |
| 14-Mar-20 | 2:59 | 57.8            | 60.8                                       | 59.1            | 53.3            |
| 14-Mar-20 | 3:04 | 57.7            | 60.7                                       | 59.6            | 53.7            |
| 14-Mar-20 | 3:09 | 57.2            | 60.2                                       | 62.6            | 53.2            |
| 14-Mar-20 | 3:14 | 61.4            | 64.4                                       | 63.3            | 53.1            |
| 14-Mar-20 | 3:19 | 59.0            | 62.0                                       | 63.8            | 52.6            |
| 14-Mar-20 | 3:24 | 57.6            | 60.6                                       | 59.4            | 52.3            |
| 14-Mar-20 | 3:29 | 61.9            | 64.9                                       | 66.7            | 53.3            |
| 14-Mar-20 | 3:34 | 56.2            | 59.2                                       | 61.3            | 52.3            |
| 14-Mar-20 | 3:39 | 60.5            | 63.5                                       | 63.2            | 52.6            |
| 14-Mar-20 | 3:44 | 58.1            | 61.1                                       | 60.9            | 52.8            |
| 14-Mar-20 | 3:49 | 56.5            | 59.5                                       | 62.8            | 52.2            |
| 14-Mar-20 | 3:54 | 60.5            | 63.5                                       | 65.0            | 52.1            |
| 14-Mar-20 | 3:59 | 55.4            | 58.4                                       | 59.5            | 52.2            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 14-Mar-20 | 4:04  | 55.7            | 58.7                                       | 62.0            | 52.3            |
| 14-Mar-20 | 4:09  | 55.6            | 58.6                                       | 61.7            | 52.1            |
| 14-Mar-20 | 4:14  | 57.0            | 60.0                                       | 61.0            | 52.2            |
| 14-Mar-20 | 4:19  | 60.3            | 63.3                                       | 63.9            | 52.8            |
| 14-Mar-20 | 4:24  | 54.3            | 57.3                                       | 58.8            | 53.1            |
| 14-Mar-20 | 4:29  | 53.7            | 56.7                                       | 56.4            | 53.2            |
| 14-Mar-20 | 4:34  | 56.8            | 59.8                                       | 60.4            | 53.2            |
| 14-Mar-20 | 4:39  | 57.5            | 60.5                                       | 62.2            | 53.5            |
| 14-Mar-20 | 4:44  | 56.8            | 59.8                                       | 60.5            | 53.1            |
| 14-Mar-20 | 4:49  | 61.7            | 64.7                                       | 63.5            | 53.2            |
| 14-Mar-20 | 4:54  | 58.4            | 61.4                                       | 64.2            | 53.1            |
| 14-Mar-20 | 4:59  | 55.4            | 58.4                                       | 61.9            | 53.2            |
| 14-Mar-20 | 5:04  | 59.5            | 62.5                                       | 65.2            | 53.1            |
| 14-Mar-20 | 5:09  | 55.1            | 58.1                                       | 59.6            | 53.1            |
| 14-Mar-20 | 5:14  | 56.0            | 59.0                                       | 59.3            | 53.1            |
| 14-Mar-20 | 5:19  | 60.4            | 63.4                                       | 65.7            | 53.2            |
| 14-Mar-20 | 5:24  | 62.5            | 65.5                                       | 68.0            | 53.2            |
| 14-Mar-20 | 5:29  | 60.8            | 63.8                                       | 67.4            | 52.6            |
| 14-Mar-20 | 5:34  | 58.6            | 61.6                                       | 62.7            | 53.0            |
| 14-Mar-20 | 5:39  | 61.0            | 64.0                                       | 66.3            | 53.6            |
| 14-Mar-20 | 5:44  | 60.7            | 63.7                                       | 66.3            | 52.6            |
| 14-Mar-20 | 5:49  | 61.3            | 64.3                                       | 65.8            | 53.0            |
| 14-Mar-20 | 5:54  | 63.0            | 66.0                                       | 67.1            | 52.6            |
| 14-Mar-20 | 5:59  | 57.3            | 60.3                                       | 62.9            | 52.8            |
| 14-Mar-20 | 6:04  | 59.8            | 62.8                                       | 66.6            | 53.8            |
| 14-Mar-20 | 6:09  | 57.8            | 60.8                                       | 64.3            | 53.4            |
| 14-Mar-20 | 6:14  | 63.6            | 66.6                                       | 67.7            | 53.6            |
| 14-Mar-20 | 6:19  | 63.8            | 66.8                                       | 67.9            | 53.5            |
| 14-Mar-20 | 6:24  | 64.5            | 67.5                                       | 71.2            | 54.2            |
| 14-Mar-20 | 6:29  | 66.0            | 69.0                                       | 71.6            | 54.8            |
| 14-Mar-20 | 6:34  | 65.6            | 68.6                                       | 72.3            | 55.0            |
| 14-Mar-20 | 6:39  | 62.8            | 65.8                                       | 68.9            | 57.1            |
| 14-Mar-20 | 6:44  | 68.3            | 71.3                                       | 74.6            | 57.6            |
| 14-Mar-20 | 6:49  | 63.9            | 66.9                                       | 71.4            | 56.5            |
| 14-Mar-20 | 6:54  | 66.3            | 69.3                                       | 72.7            | 57.2            |
| 14-Mar-20 | 6:59  | 64.9            | 67.9                                       | 71.3            | 55.9            |
| 14-Mar-20 | 23:04 | 63.9            | 66.9                                       | 67.8            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 23:09 | 64.3            | 67.3                                       | 67.6            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 23:14 | 63.5            | 66.5                                       | 67.7            | 65.2            |
| 14-Mar-20 | 23:19 | 63.3            | 66.3                                       | 67.5            | 65.0            |
| 14-Mar-20 | 23:24 | 62.9            | 65.9                                       | 66.7            | 65.0            |
| 14-Mar-20 | 23:29 | 64.3            | 67.3                                       | 68.7            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 23:34 | 63.4            | 66.4                                       | 67.3            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 23:39 | 63.5            | 66.5                                       | 67.6            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 23:44 | 63.3            | 66.3                                       | 67.3            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 23:49 | 68.3            | 71.3                                       | 74.2            | 65.3            |
| 14-Mar-20 | 23:54 | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 23:59 | 67.4            | 70.4                                       | 68.2            | 65.0            |
|           |       | Mean            | 64.0                                       | 66.0            | 57.7            |
|           |       | Maximum         | 71.3                                       | 74.6            | 65.3            |
|           |       | Minimum         | 55.7                                       | 56.4            | 51.5            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 0:04 | 63.4            | 66.4                                       | 67.4            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 0:09 | 63.6            | 66.6                                       | 67.7            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 0:14 | 63.8            | 66.8                                       | 68.1            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 0:19 | 63.1            | 66.1                                       | 66.9            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 0:24 | 65.9            | 68.9                                       | 70.8            | 65.2            |
| 15-Mar-20 | 0:29 | 63.5            | 66.5                                       | 67.6            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 0:34 | 63.5            | 66.5                                       | 67.6            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 0:39 | 63.0            | 66.0                                       | 66.8            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 0:44 | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 0:49 | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 0:54 | 63.9            | 66.9                                       | 68.0            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 0:59 | 63.2            | 66.2                                       | 67.4            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:04 | 62.8            | 65.8                                       | 66.7            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:09 | 62.8            | 65.8                                       | 66.5            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:14 | 63.6            | 66.6                                       | 67.7            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 1:19 | 63.4            | 66.4                                       | 67.0            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:24 | 65.7            | 68.7                                       | 67.1            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:29 | 62.5            | 65.5                                       | 66.2            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:34 | 63.8            | 66.8                                       | 66.9            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:39 | 62.7            | 65.7                                       | 66.3            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:44 | 62.8            | 65.8                                       | 66.5            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:49 | 62.8            | 65.8                                       | 66.5            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:54 | 63.4            | 66.4                                       | 66.8            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 1:59 | 63.3            | 66.3                                       | 66.8            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 2:04 | 63.2            | 66.2                                       | 66.7            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 2:09 | 62.9            | 65.9                                       | 66.7            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 2:14 | 62.8            | 65.8                                       | 66.6            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 2:19 | 62.9            | 65.9                                       | 66.5            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 2:24 | 63.2            | 66.2                                       | 66.8            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 2:29 | 63.3            | 66.3                                       | 66.8            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 2:34 | 63.2            | 66.2                                       | 66.8            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 2:39 | 64.8            | 67.8                                       | 67.8            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 2:44 | 62.7            | 65.7                                       | 66.7            | 63.6            |
| 15-Mar-20 | 2:49 | 62.8            | 65.8                                       | 66.7            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 2:54 | 63.7            | 66.7                                       | 66.7            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 2:59 | 63.0            | 66.0                                       | 66.8            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 3:04 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 3:09 | 63.1            | 66.1                                       | 66.6            | 63.8            |
| 15-Mar-20 | 3:14 | 62.8            | 65.8                                       | 66.7            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 3:19 | 63.4            | 66.4                                       | 67.1            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 3:24 | 63.1            | 66.1                                       | 66.9            | 64.5            |
| 15-Mar-20 | 3:29 | 63.1            | 66.1                                       | 66.8            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 3:34 | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 63.9            |
| 15-Mar-20 | 3:39 | 63.0            | 66.0                                       | 66.8            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 3:44 | 62.9            | 65.9                                       | 66.8            | 64.3            |
| 15-Mar-20 | 3:49 | 63.1            | 66.1                                       | 66.8            | 65.0            |
| 15-Mar-20 | 3:54 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 3:59 | 63.6            | 66.6                                       | 67.0            | 65.1            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 4:04  | 63.5            | 66.5                                       | 67.6            | 64.0            |
| 15-Mar-20 | 4:09  | 62.7            | 65.7                                       | 66.7            | 64.4            |
| 15-Mar-20 | 4:14  | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 4:19  | 63.0            | 66.0                                       | 66.8            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 4:24  | 64.9            | 67.9                                       | 67.6            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 4:29  | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 4:34  | 63.4            | 66.4                                       | 66.9            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 4:39  | 63.2            | 66.2                                       | 66.8            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 4:44  | 63.6            | 66.6                                       | 66.9            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 4:49  | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 65.2            |
| 15-Mar-20 | 4:54  | 63.7            | 66.7                                       | 67.4            | 65.3            |
| 15-Mar-20 | 4:59  | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.2            |
| 15-Mar-20 | 5:04  | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.3            |
| 15-Mar-20 | 5:09  | 63.5            | 66.5                                       | 67.3            | 65.3            |
| 15-Mar-20 | 5:14  | 63.7            | 66.7                                       | 67.6            | 65.6            |
| 15-Mar-20 | 5:19  | 65.0            | 68.0                                       | 69.9            | 65.3            |
| 15-Mar-20 | 5:24  | 63.4            | 66.4                                       | 67.4            | 65.2            |
| 15-Mar-20 | 5:29  | 63.5            | 66.5                                       | 67.6            | 65.2            |
| 15-Mar-20 | 5:34  | 63.7            | 66.7                                       | 67.9            | 65.2            |
| 15-Mar-20 | 5:39  | 64.1            | 67.1                                       | 67.9            | 65.3            |
| 15-Mar-20 | 5:44  | 65.0            | 68.0                                       | 68.6            | 65.9            |
| 15-Mar-20 | 5:49  | 64.8            | 67.8                                       | 68.9            | 65.8            |
| 15-Mar-20 | 5:54  | 63.8            | 66.8                                       | 67.6            | 65.3            |
| 15-Mar-20 | 5:59  | 63.8            | 66.8                                       | 67.8            | 65.4            |
| 15-Mar-20 | 6:04  | 63.6            | 66.6                                       | 67.7            | 65.2            |
| 15-Mar-20 | 6:09  | 64.2            | 67.2                                       | 68.8            | 65.4            |
| 15-Mar-20 | 6:14  | 63.7            | 66.7                                       | 67.7            | 65.1            |
| 15-Mar-20 | 6:19  | 63.4            | 66.4                                       | 67.4            | 65.4            |
| 15-Mar-20 | 6:24  | 64.2            | 67.2                                       | 68.5            | 65.3            |
| 15-Mar-20 | 6:29  | 64.1            | 67.1                                       | 68.2            | 65.6            |
| 15-Mar-20 | 6:34  | 64.1            | 67.1                                       | 68.6            | 65.4            |
| 15-Mar-20 | 6:39  | 65.1            | 68.1                                       | 68.9            | 65.7            |
| 15-Mar-20 | 6:44  | 64.1            | 67.1                                       | 68.3            | 65.6            |
| 15-Mar-20 | 6:49  | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 66.6            |
| 15-Mar-20 | 6:54  | 66.0            | 69.0                                       | 70.8            | 66.5            |
| 15-Mar-20 | 6:59  | 64.7            | 67.7                                       | 68.6            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 23:04 | 64.4            | 67.4                                       | 68.6            | 66.1            |
| 15-Mar-20 | 23:09 | 65.5            | 68.5                                       | 68.9            | 66.2            |
| 15-Mar-20 | 23:14 | 67.9            | 70.9                                       | 69.9            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 23:19 | 64.2            | 67.2                                       | 68.3            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 23:24 | 65.2            | 68.2                                       | 69.8            | 66.1            |
| 15-Mar-20 | 23:29 | 71.1            | 74.1                                       | 69.3            | 65.7            |
| 15-Mar-20 | 23:34 | 63.8            | 66.8                                       | 67.9            | 65.4            |
| 15-Mar-20 | 23:39 | 64.0            | 67.0                                       | 67.9            | 65.4            |
| 15-Mar-20 | 23:44 | 64.8            | 67.8                                       | 68.0            | 65.6            |
| 15-Mar-20 | 23:49 | 64.7            | 67.7                                       | 69.4            | 66.0            |
| 15-Mar-20 | 23:54 | 64.3            | 67.3                                       | 68.5            | 65.4            |
| 15-Mar-20 | 23:59 | 63.6            | 66.6                                       | 67.6            | 65.1            |
|           |       | Mean            | 67.0                                       | 67.7            | 65.2            |
|           |       | Maximum         | 74.1                                       | 70.9            | 66.6            |
|           |       | Minimum         | 65.5                                       | 66.2            | 63.6            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 16-Mar-20 | 0:04 | 66.1            | 69.1                                       | 71.4            | 66.0            |
| 16-Mar-20 | 0:09 | 63.6            | 66.6                                       | 67.8            | 65.1            |
| 16-Mar-20 | 0:14 | 64.0            | 67.0                                       | 67.9            | 65.2            |
| 16-Mar-20 | 0:19 | 63.5            | 66.5                                       | 67.6            | 64.8            |
| 16-Mar-20 | 0:24 | 63.8            | 66.8                                       | 68.2            | 65.0            |
| 16-Mar-20 | 0:29 | 64.4            | 67.4                                       | 68.7            | 65.8            |
| 16-Mar-20 | 0:34 | 64.3            | 67.3                                       | 68.2            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 0:39 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 0:44 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 0:49 | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 65.6            |
| 16-Mar-20 | 0:54 | 63.8            | 66.8                                       | 67.7            | 65.3            |
| 16-Mar-20 | 0:59 | 64.0            | 67.0                                       | 67.8            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 1:04 | 64.7            | 67.7                                       | 68.3            | 66.2            |
| 16-Mar-20 | 1:09 | 64.8            | 67.8                                       | 68.6            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 1:14 | 64.5            | 67.5                                       | 68.2            | 66.3            |
| 16-Mar-20 | 1:19 | 64.9            | 67.9                                       | 68.4            | 66.0            |
| 16-Mar-20 | 1:24 | 63.4            | 66.4                                       | 67.6            | 64.7            |
| 16-Mar-20 | 1:29 | 63.7            | 66.7                                       | 67.7            | 65.8            |
| 16-Mar-20 | 1:34 | 63.7            | 66.7                                       | 67.7            | 65.6            |
| 16-Mar-20 | 1:39 | 63.3            | 66.3                                       | 67.3            | 65.0            |
| 16-Mar-20 | 1:44 | 63.7            | 66.7                                       | 67.6            | 65.7            |
| 16-Mar-20 | 1:49 | 63.7            | 66.7                                       | 67.6            | 65.4            |
| 16-Mar-20 | 1:54 | 63.1            | 66.1                                       | 67.3            | 64.6            |
| 16-Mar-20 | 1:59 | 63.5            | 66.5                                       | 67.2            | 65.2            |
| 16-Mar-20 | 2:04 | 63.6            | 66.6                                       | 67.5            | 65.8            |
| 16-Mar-20 | 2:09 | 63.8            | 66.8                                       | 67.8            | 65.4            |
| 16-Mar-20 | 2:14 | 63.3            | 66.3                                       | 67.3            | 65.1            |
| 16-Mar-20 | 2:19 | 63.8            | 66.8                                       | 67.6            | 65.5            |
| 16-Mar-20 | 2:24 | 63.8            | 66.8                                       | 67.7            | 65.2            |
| 16-Mar-20 | 2:29 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 2:34 | 63.6            | 66.6                                       | 67.4            | 65.9            |
| 16-Mar-20 | 2:39 | 64.0            | 67.0                                       | 67.8            | 66.0            |
| 16-Mar-20 | 2:44 | 63.7            | 66.7                                       | 67.6            | 65.9            |
| 16-Mar-20 | 2:49 | 63.7            | 66.7                                       | 67.7            | 65.4            |
| 16-Mar-20 | 2:54 | 63.1            | 66.1                                       | 67.2            | 64.6            |
| 16-Mar-20 | 2:59 | 63.4            | 66.4                                       | 67.1            | 65.4            |
| 16-Mar-20 | 3:04 | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 65.2            |
| 16-Mar-20 | 3:09 | 63.8            | 66.8                                       | 67.4            | 65.1            |
| 16-Mar-20 | 3:14 | 63.5            | 66.5                                       | 67.5            | 65.2            |
| 16-Mar-20 | 3:19 | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 65.1            |
| 16-Mar-20 | 3:24 | 63.2            | 66.2                                       | 67.3            | 65.0            |
| 16-Mar-20 | 3:29 | 64.5            | 67.5                                       | 67.3            | 65.1            |
| 16-Mar-20 | 3:34 | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.2            |
| 16-Mar-20 | 3:39 | 64.0            | 67.0                                       | 67.8            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 3:44 | 63.8            | 66.8                                       | 67.7            | 65.7            |
| 16-Mar-20 | 3:49 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.4            |
| 16-Mar-20 | 3:54 | 64.6            | 67.6                                       | 68.3            | 66.5            |
| 16-Mar-20 | 3:59 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.2            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 16-Mar-20 | 4:04  | 65.8            | 68.8                                       | 67.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 4:09  | 64.7            | 67.7                                       | 67.9            | 66.2            |
| 16-Mar-20 | 4:14  | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 66.2            |
| 16-Mar-20 | 4:19  | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.2            |
| 16-Mar-20 | 4:24  | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 4:29  | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 66.2            |
| 16-Mar-20 | 4:34  | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 4:39  | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 4:44  | 64.5            | 67.5                                       | 68.1            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 4:49  | 63.8            | 66.8                                       | 67.8            | 66.0            |
| 16-Mar-20 | 4:54  | 63.9            | 66.9                                       | 67.8            | 65.8            |
| 16-Mar-20 | 4:59  | 65.1            | 68.1                                       | 69.4            | 66.0            |
| 16-Mar-20 | 5:04  | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 5:09  | 65.7            | 68.7                                       | 69.4            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 5:14  | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 5:19  | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 5:24  | 65.1            | 68.1                                       | 68.6            | 66.2            |
| 16-Mar-20 | 5:29  | 64.4            | 67.4                                       | 68.5            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 5:34  | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 65.5            |
| 16-Mar-20 | 5:39  | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 5:44  | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 66.2            |
| 16-Mar-20 | 5:49  | 65.2            | 68.2                                       | 70.7            | 65.4            |
| 16-Mar-20 | 5:54  | 66.8            | 69.8                                       | 71.1            | 66.4            |
| 16-Mar-20 | 5:59  | 64.5            | 67.5                                       | 68.3            | 66.3            |
| 16-Mar-20 | 6:04  | 64.8            | 67.8                                       | 69.0            | 66.2            |
| 16-Mar-20 | 6:09  | 66.4            | 69.4                                       | 71.7            | 66.3            |
| 16-Mar-20 | 6:14  | 65.8            | 68.8                                       | 70.9            | 66.1            |
| 16-Mar-20 | 6:19  | 64.5            | 67.5                                       | 69.0            | 66.0            |
| 16-Mar-20 | 6:24  | 66.0            | 69.0                                       | 69.6            | 66.2            |
| 16-Mar-20 | 6:29  | 66.4            | 69.4                                       | 71.8            | 65.9            |
| 16-Mar-20 | 6:34  | 67.2            | 70.2                                       | 71.8            | 66.9            |
| 16-Mar-20 | 6:39  | 68.6            | 71.6                                       | 72.5            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 6:44  | 68.2            | 71.2                                       | 73.8            | 66.6            |
| 16-Mar-20 | 6:49  | 68.6            | 71.6                                       | 74.8            | 67.4            |
| 16-Mar-20 | 6:54  | 70.5            | 73.5                                       | 74.3            | 67.2            |
| 16-Mar-20 | 6:59  | 69.9            | 72.9                                       | 75.7            | 67.4            |
| 16-Mar-20 | 23:04 | 64.8            | 67.8                                       | 68.8            | 66.6            |
| 16-Mar-20 | 23:09 | 64.9            | 67.9                                       | 68.9            | 66.9            |
| 16-Mar-20 | 23:14 | 64.7            | 67.7                                       | 68.5            | 66.7            |
| 16-Mar-20 | 23:19 | 64.7            | 67.7                                       | 68.5            | 66.6            |
| 16-Mar-20 | 23:24 | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 23:29 | 65.3            | 68.3                                       | 69.3            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 23:34 | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 67.0            |
| 16-Mar-20 | 23:39 | 65.6            | 68.6                                       | 69.9            | 66.5            |
| 16-Mar-20 | 23:44 | 64.7            | 67.7                                       | 68.7            | 66.8            |
| 16-Mar-20 | 23:49 | 65.8            | 68.8                                       | 70.2            | 66.8            |
| 16-Mar-20 | 23:54 | 65.0            | 68.0                                       | 68.5            | 66.3            |
| 16-Mar-20 | 23:59 | 65.2            | 68.2                                       | 69.4            | 66.8            |
|           |       | Mean            | 67.9                                       | 69.1            | 66.0            |
|           |       | Maximum         | 73.5                                       | 75.7            | 67.4            |
|           |       | Minimum         | 66.1                                       | 66.9            | 64.6            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 17-Mar-20 | 0:04 | 65.0            | 68.0                                       | 69.0            | 66.4            |
| 17-Mar-20 | 0:09 | 65.0            | 68.0                                       | 68.8            | 67.0            |
| 17-Mar-20 | 0:14 | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 66.6            |
| 17-Mar-20 | 0:19 | 65.2            | 68.2                                       | 68.7            | 66.9            |
| 17-Mar-20 | 0:24 | 64.7            | 67.7                                       | 68.6            | 67.0            |
| 17-Mar-20 | 0:29 | 64.5            | 67.5                                       | 68.1            | 66.6            |
| 17-Mar-20 | 0:34 | 64.6            | 67.6                                       | 68.2            | 66.9            |
| 17-Mar-20 | 0:39 | 64.7            | 67.7                                       | 68.5            | 66.5            |
| 17-Mar-20 | 0:44 | 64.8            | 67.8                                       | 68.4            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 0:49 | 64.4            | 67.4                                       | 68.5            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 0:54 | 65.0            | 68.0                                       | 68.8            | 66.4            |
| 17-Mar-20 | 0:59 | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 66.7            |
| 17-Mar-20 | 1:04 | 65.1            | 68.1                                       | 69.3            | 67.0            |
| 17-Mar-20 | 1:09 | 64.7            | 67.7                                       | 68.6            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 1:14 | 64.8            | 67.8                                       | 68.7            | 66.6            |
| 17-Mar-20 | 1:19 | 64.7            | 67.7                                       | 68.7            | 66.7            |
| 17-Mar-20 | 1:24 | 64.6            | 67.6                                       | 68.5            | 66.5            |
| 17-Mar-20 | 1:29 | 65.3            | 68.3                                       | 68.0            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 1:34 | 65.2            | 68.2                                       | 68.8            | 66.4            |
| 17-Mar-20 | 1:39 | 65.1            | 68.1                                       | 68.8            | 66.4            |
| 17-Mar-20 | 1:44 | 64.6            | 67.6                                       | 68.3            | 66.4            |
| 17-Mar-20 | 1:49 | 66.4            | 69.4                                       | 70.1            | 66.4            |
| 17-Mar-20 | 1:54 | 64.4            | 67.4                                       | 68.0            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 1:59 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 2:04 | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 2:09 | 65.1            | 68.1                                       | 68.0            | 66.7            |
| 17-Mar-20 | 2:14 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 2:19 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 66.5            |
| 17-Mar-20 | 2:24 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 2:29 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 2:34 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 2:39 | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 2:44 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 2:49 | 64.8            | 67.8                                       | 68.0            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 2:54 | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 2:59 | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 3:04 | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 3:09 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 3:14 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 3:19 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 3:24 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 3:29 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 3:34 | 64.3            | 67.3                                       | 68.0            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 3:39 | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 3:44 | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 3:49 | 63.9            | 66.9                                       | 67.7            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 3:54 | 64.3            | 67.3                                       | 68.0            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 3:59 | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.2            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 17-Mar-20 | 4:04  | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:09  | 64.9            | 67.9                                       | 67.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:14  | 64.7            | 67.7                                       | 67.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:19  | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:24  | 64.0            | 67.0                                       | 67.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:29  | 64.4            | 67.4                                       | 67.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:34  | 64.0            | 67.0                                       | 67.9            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:39  | 63.9            | 66.9                                       | 67.7            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:44  | 63.9            | 66.9                                       | 67.7            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:49  | 65.6            | 68.6                                       | 68.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:54  | 64.0            | 67.0                                       | 67.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 4:59  | 64.4            | 67.4                                       | 67.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 5:04  | 63.9            | 66.9                                       | 67.7            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 5:09  | 64.5            | 67.5                                       | 68.6            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 5:14  | 64.6            | 67.6                                       | 68.4            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 5:19  | 65.1            | 68.1                                       | 68.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 5:24  | 64.7            | 67.7                                       | 69.0            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 5:29  | 65.2            | 68.2                                       | 69.0            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 5:34  | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 5:39  | 66.0            | 69.0                                       | 69.5            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 5:44  | 65.3            | 68.3                                       | 69.7            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 5:49  | 65.5            | 68.5                                       | 69.8            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 5:54  | 65.1            | 68.1                                       | 69.5            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 5:59  | 64.6            | 67.6                                       | 69.0            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 6:04  | 67.0            | 70.0                                       | 72.7            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 6:09  | 64.3            | 67.3                                       | 68.3            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 6:14  | 67.0            | 70.0                                       | 72.7            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 6:19  | 65.1            | 68.1                                       | 69.3            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 6:24  | 67.8            | 70.8                                       | 73.9            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 6:29  | 66.9            | 69.9                                       | 72.2            | 66.1            |
| 17-Mar-20 | 6:34  | 66.4            | 69.4                                       | 71.5            | 66.2            |
| 17-Mar-20 | 6:39  | 67.7            | 70.7                                       | 73.4            | 66.7            |
| 17-Mar-20 | 6:44  | 67.2            | 70.2                                       | 72.9            | 67.0            |
| 17-Mar-20 | 6:49  | 67.9            | 70.9                                       | 73.6            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 6:54  | 66.7            | 69.7                                       | 72.5            | 66.3            |
| 17-Mar-20 | 6:59  | 67.5            | 70.5                                       | 72.8            | 66.5            |
| 17-Mar-20 | 23:04 | 62.5            | 65.5                                       | 69.1            | 56.3            |
| 17-Mar-20 | 23:09 | 58.8            | 61.8                                       | 64.9            | 56.1            |
| 17-Mar-20 | 23:14 | 59.1            | 62.1                                       | 64.7            | 56.2            |
| 17-Mar-20 | 23:19 | 61.9            | 64.9                                       | 67.0            | 56.1            |
| 17-Mar-20 | 23:24 | 58.6            | 61.6                                       | 65.6            | 56.0            |
| 17-Mar-20 | 23:29 | 62.5            | 65.5                                       | 67.5            | 56.1            |
| 17-Mar-20 | 23:34 | 58.5            | 61.5                                       | 65.4            | 56.0            |
| 17-Mar-20 | 23:39 | 62.0            | 65.0                                       | 63.9            | 55.7            |
| 17-Mar-20 | 23:44 | 59.0            | 62.0                                       | 64.8            | 56.0            |
| 17-Mar-20 | 23:49 | 57.2            | 60.2                                       | 62.0            | 56.0            |
| 17-Mar-20 | 23:54 | 61.3            | 64.3                                       | 66.1            | 55.5            |
| 17-Mar-20 | 23:59 | 60.5            | 63.5                                       | 64.2            | 55.7            |
|           |       | Mean            | 67.7                                       | 68.9            | 65.8            |
|           |       | Maximum         | 70.9                                       | 73.9            | 67.0            |
|           |       | Minimum         | 60.2                                       | 62.0            | 55.5            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 18-Mar-20 | 0:04 | 59.1            | 62.1                                       | 64.4            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 0:09 | 63.6            | 66.6                                       | 67.2            | 56.0            |
| 18-Mar-20 | 0:14 | 57.5            | 60.5                                       | 63.4            | 55.8            |
| 18-Mar-20 | 0:19 | 56.3            | 59.3                                       | 61.9            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 0:24 | 58.4            | 61.4                                       | 64.1            | 55.2            |
| 18-Mar-20 | 0:29 | 59.4            | 62.4                                       | 64.6            | 55.4            |
| 18-Mar-20 | 0:34 | 55.7            | 58.7                                       | 60.8            | 55.2            |
| 18-Mar-20 | 0:39 | 55.7            | 58.7                                       | 61.2            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 0:44 | 57.1            | 60.1                                       | 60.7            | 54.3            |
| 18-Mar-20 | 0:49 | 56.3            | 59.3                                       | 62.0            | 54.5            |
| 18-Mar-20 | 0:54 | 53.2            | 56.2                                       | 57.4            | 54.7            |
| 18-Mar-20 | 0:59 | 58.6            | 61.6                                       | 62.3            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 1:04 | 58.6            | 61.6                                       | 65.2            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 1:09 | 56.9            | 59.9                                       | 63.6            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 1:14 | 56.2            | 59.2                                       | 61.0            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 1:19 | 57.5            | 60.5                                       | 63.0            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 1:24 | 55.4            | 58.4                                       | 60.1            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 1:29 | 57.0            | 60.0                                       | 62.2            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 1:34 | 56.7            | 59.7                                       | 58.9            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 1:39 | 58.5            | 61.5                                       | 63.6            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 1:44 | 55.5            | 58.5                                       | 60.3            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 1:49 | 56.6            | 59.6                                       | 61.8            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 1:54 | 56.2            | 59.2                                       | 58.7            | 54.5            |
| 18-Mar-20 | 1:59 | 55.9            | 58.9                                       | 57.3            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 2:04 | 54.5            | 57.5                                       | 60.0            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 2:09 | 55.0            | 58.0                                       | 56.8            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 2:14 | 55.9            | 58.9                                       | 59.2            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 2:19 | 54.4            | 57.4                                       | 59.1            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 2:24 | 55.6            | 58.6                                       | 59.9            | 54.4            |
| 18-Mar-20 | 2:29 | 54.3            | 57.3                                       | 58.8            | 54.7            |
| 18-Mar-20 | 2:34 | 53.4            | 56.4                                       | 56.8            | 54.4            |
| 18-Mar-20 | 2:39 | 56.1            | 59.1                                       | 60.1            | 54.4            |
| 18-Mar-20 | 2:44 | 55.1            | 58.1                                       | 60.7            | 54.9            |
| 18-Mar-20 | 2:49 | 55.1            | 58.1                                       | 58.0            | 54.4            |
| 18-Mar-20 | 2:54 | 61.5            | 64.5                                       | 63.6            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 2:59 | 59.1            | 62.1                                       | 57.1            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 3:04 | 56.8            | 59.8                                       | 57.3            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 3:09 | 56.1            | 59.1                                       | 59.7            | 54.3            |
| 18-Mar-20 | 3:14 | 56.7            | 59.7                                       | 62.7            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 3:19 | 55.7            | 58.7                                       | 61.8            | 54.3            |
| 18-Mar-20 | 3:24 | 57.3            | 60.3                                       | 59.7            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 3:29 | 58.1            | 61.1                                       | 63.2            | 54.4            |
| 18-Mar-20 | 3:34 | 56.8            | 59.8                                       | 58.7            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 3:39 | 53.8            | 56.8                                       | 56.3            | 54.1            |
| 18-Mar-20 | 3:44 | 54.5            | 57.5                                       | 59.9            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 3:49 | 58.6            | 61.6                                       | 62.2            | 54.5            |
| 18-Mar-20 | 3:54 | 55.8            | 58.8                                       | 61.2            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 3:59 | 57.1            | 60.1                                       | 59.1            | 55.0            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 18-Mar-20 | 4:04  | 57.3            | 60.3                                       | 60.6            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 4:09  | 58.9            | 61.9                                       | 59.1            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 4:14  | 57.1            | 60.1                                       | 60.6            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 4:19  | 54.1            | 57.1                                       | 58.6            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 4:24  | 57.9            | 60.9                                       | 62.2            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 4:29  | 59.6            | 62.6                                       | 64.6            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 4:34  | 57.8            | 60.8                                       | 61.5            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 4:39  | 57.1            | 60.1                                       | 62.6            | 55.1            |
| 18-Mar-20 | 4:44  | 57.7            | 60.7                                       | 60.5            | 55.2            |
| 18-Mar-20 | 4:49  | 55.4            | 58.4                                       | 59.7            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 4:54  | 56.7            | 59.7                                       | 62.4            | 54.9            |
| 18-Mar-20 | 4:59  | 55.9            | 58.9                                       | 58.9            | 54.5            |
| 18-Mar-20 | 5:04  | 55.4            | 58.4                                       | 60.1            | 54.7            |
| 18-Mar-20 | 5:09  | 55.7            | 58.7                                       | 60.8            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 5:14  | 56.1            | 59.1                                       | 62.2            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 5:19  | 61.1            | 64.1                                       | 63.2            | 54.3            |
| 18-Mar-20 | 5:24  | 58.8            | 61.8                                       | 65.1            | 54.4            |
| 18-Mar-20 | 5:29  | 59.5            | 62.5                                       | 63.4            | 54.2            |
| 18-Mar-20 | 5:34  | 63.3            | 66.3                                       | 66.1            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 5:39  | 61.3            | 64.3                                       | 66.7            | 54.5            |
| 18-Mar-20 | 5:44  | 61.0            | 64.0                                       | 67.8            | 55.0            |
| 18-Mar-20 | 5:49  | 58.0            | 61.0                                       | 64.2            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 5:54  | 60.9            | 63.9                                       | 66.8            | 54.7            |
| 18-Mar-20 | 5:59  | 60.4            | 63.4                                       | 66.7            | 54.7            |
| 18-Mar-20 | 6:04  | 58.4            | 61.4                                       | 64.0            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 6:09  | 62.3            | 65.3                                       | 68.2            | 56.2            |
| 18-Mar-20 | 6:14  | 63.5            | 66.5                                       | 70.2            | 55.6            |
| 18-Mar-20 | 6:19  | 62.3            | 65.3                                       | 68.2            | 55.9            |
| 18-Mar-20 | 6:24  | 61.7            | 64.7                                       | 68.1            | 55.6            |
| 18-Mar-20 | 6:29  | 62.1            | 65.1                                       | 68.5            | 55.4            |
| 18-Mar-20 | 6:34  | 66.9            | 69.9                                       | 72.7            | 56.0            |
| 18-Mar-20 | 6:39  | 66.9            | 69.9                                       | 72.7            | 56.9            |
| 18-Mar-20 | 6:44  | 67.0            | 70.0                                       | 73.6            | 62.1            |
| 18-Mar-20 | 6:49  | 64.9            | 67.9                                       | 71.5            | 57.0            |
| 18-Mar-20 | 6:54  | 65.8            | 68.8                                       | 72.4            | 57.0            |
| 18-Mar-20 | 6:59  | 67.2            | 70.2                                       | 73.8            | 61.5            |
| 18-Mar-20 | 23:04 | 63.6            | 66.6                                       | 67.8            | 65.2            |
| 18-Mar-20 | 23:09 | 64.1            | 67.1                                       | 68.4            | 66.0            |
| 18-Mar-20 | 23:14 | 63.5            | 66.5                                       | 67.7            | 65.1            |
| 18-Mar-20 | 23:19 | 64.6            | 67.6                                       | 68.4            | 65.4            |
| 18-Mar-20 | 23:24 | 63.4            | 66.4                                       | 67.1            | 65.2            |
| 18-Mar-20 | 23:29 | 63.5            | 66.5                                       | 67.4            | 65.2            |
| 18-Mar-20 | 23:34 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 65.0            |
| 18-Mar-20 | 23:39 | 64.3            | 67.3                                       | 68.9            | 65.1            |
| 18-Mar-20 | 23:44 | 64.0            | 67.0                                       | 68.2            | 65.8            |
| 18-Mar-20 | 23:49 | 64.4            | 67.4                                       | 69.5            | 65.2            |
| 18-Mar-20 | 23:54 | 64.0            | 67.0                                       | 68.5            | 65.2            |
| 18-Mar-20 | 23:59 | 64.3            | 67.3                                       | 68.5            | 64.6            |
|           |       | Mean            | 63.6                                       | 65.7            | 58.6            |
|           |       | Maximum         | 70.2                                       | 73.8            | 66.0            |
|           |       | Minimum         | 56.2                                       | 56.3            | 54.1            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 19-Mar-20 | 0:04 | 63.6            | 66.6                                       | 67.6            | 65.0            |
| 19-Mar-20 | 0:09 | 64.0            | 67.0                                       | 67.9            | 65.2            |
| 19-Mar-20 | 0:14 | 65.9            | 68.9                                       | 70.2            | 65.2            |
| 19-Mar-20 | 0:19 | 65.0            | 68.0                                       | 69.6            | 65.5            |
| 19-Mar-20 | 0:24 | 64.4            | 67.4                                       | 69.2            | 65.0            |
| 19-Mar-20 | 0:29 | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 0:34 | 63.0            | 66.0                                       | 66.8            | 65.0            |
| 19-Mar-20 | 0:39 | 63.4            | 66.4                                       | 67.7            | 64.1            |
| 19-Mar-20 | 0:44 | 64.3            | 67.3                                       | 69.1            | 65.2            |
| 19-Mar-20 | 0:49 | 65.1            | 68.1                                       | 68.7            | 64.9            |
| 19-Mar-20 | 0:54 | 62.9            | 65.9                                       | 66.8            | 64.2            |
| 19-Mar-20 | 0:59 | 63.7            | 66.7                                       | 67.4            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 1:04 | 63.7            | 66.7                                       | 67.4            | 63.5            |
| 19-Mar-20 | 1:09 | 62.2            | 65.2                                       | 66.8            | 62.1            |
| 19-Mar-20 | 1:14 | 62.6            | 65.6                                       | 66.9            | 62.5            |
| 19-Mar-20 | 1:19 | 63.7            | 66.7                                       | 67.5            | 62.3            |
| 19-Mar-20 | 1:24 | 62.8            | 65.8                                       | 67.3            | 62.5            |
| 19-Mar-20 | 1:29 | 61.8            | 64.8                                       | 66.7            | 62.1            |
| 19-Mar-20 | 1:34 | 62.1            | 65.1                                       | 66.6            | 61.9            |
| 19-Mar-20 | 1:39 | 63.0            | 66.0                                       | 66.9            | 63.9            |
| 19-Mar-20 | 1:44 | 63.1            | 66.1                                       | 66.9            | 62.5            |
| 19-Mar-20 | 1:49 | 63.4            | 66.4                                       | 67.6            | 63.4            |
| 19-Mar-20 | 1:54 | 62.5            | 65.5                                       | 66.7            | 63.1            |
| 19-Mar-20 | 1:59 | 62.3            | 65.3                                       | 66.7            | 62.4            |
| 19-Mar-20 | 2:04 | 62.6            | 65.6                                       | 66.8            | 62.4            |
| 19-Mar-20 | 2:09 | 62.4            | 65.4                                       | 66.7            | 62.2            |
| 19-Mar-20 | 2:14 | 62.6            | 65.6                                       | 66.8            | 62.7            |
| 19-Mar-20 | 2:19 | 62.6            | 65.6                                       | 66.7            | 63.3            |
| 19-Mar-20 | 2:24 | 62.9            | 65.9                                       | 66.8            | 64.7            |
| 19-Mar-20 | 2:29 | 63.6            | 66.6                                       | 66.8            | 65.0            |
| 19-Mar-20 | 2:34 | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 65.0            |
| 19-Mar-20 | 2:39 | 63.4            | 66.4                                       | 66.9            | 65.0            |
| 19-Mar-20 | 2:44 | 63.5            | 66.5                                       | 67.5            | 62.5            |
| 19-Mar-20 | 2:49 | 62.7            | 65.7                                       | 66.7            | 63.6            |
| 19-Mar-20 | 2:54 | 62.3            | 65.3                                       | 66.6            | 62.4            |
| 19-Mar-20 | 2:59 | 64.2            | 67.2                                       | 66.8            | 61.7            |
| 19-Mar-20 | 3:04 | 62.5            | 65.5                                       | 66.7            | 62.7            |
| 19-Mar-20 | 3:09 | 62.7            | 65.7                                       | 66.8            | 63.3            |
| 19-Mar-20 | 3:14 | 63.6            | 66.6                                       | 67.4            | 63.9            |
| 19-Mar-20 | 3:19 | 62.7            | 65.7                                       | 66.7            | 63.6            |
| 19-Mar-20 | 3:24 | 62.9            | 65.9                                       | 66.8            | 64.1            |
| 19-Mar-20 | 3:29 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 64.5            |
| 19-Mar-20 | 3:34 | 63.8            | 66.8                                       | 66.9            | 64.2            |
| 19-Mar-20 | 3:39 | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 64.8            |
| 19-Mar-20 | 3:44 | 63.2            | 66.2                                       | 66.8            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 3:49 | 62.8            | 65.8                                       | 66.6            | 65.0            |
| 19-Mar-20 | 3:54 | 64.1            | 67.1                                       | 66.9            | 65.0            |
| 19-Mar-20 | 3:59 | 64.0            | 67.0                                       | 67.1            | 65.1            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 19-Mar-20 | 4:04  | 64.3            | 67.3                                       | 68.2            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 4:09  | 63.8            | 66.8                                       | 67.2            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 4:14  | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 4:19  | 63.0            | 66.0                                       | 66.8            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 4:24  | 64.1            | 67.1                                       | 67.5            | 65.2            |
| 19-Mar-20 | 4:29  | 63.4            | 66.4                                       | 66.9            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 4:34  | 63.0            | 66.0                                       | 66.8            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 4:39  | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.2            |
| 19-Mar-20 | 4:44  | 63.6            | 66.6                                       | 68.1            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 4:49  | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 4:54  | 63.0            | 66.0                                       | 66.8            | 65.0            |
| 19-Mar-20 | 4:59  | 63.6            | 66.6                                       | 67.4            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 5:04  | 63.7            | 66.7                                       | 67.5            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 5:09  | 62.8            | 65.8                                       | 66.7            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 5:14  | 63.7            | 66.7                                       | 67.6            | 65.2            |
| 19-Mar-20 | 5:19  | 63.9            | 66.9                                       | 67.8            | 65.2            |
| 19-Mar-20 | 5:24  | 64.3            | 67.3                                       | 69.3            | 65.2            |
| 19-Mar-20 | 5:29  | 63.9            | 66.9                                       | 68.4            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 5:34  | 64.3            | 67.3                                       | 68.6            | 65.3            |
| 19-Mar-20 | 5:39  | 64.4            | 67.4                                       | 68.4            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 5:44  | 63.8            | 66.8                                       | 67.8            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 5:49  | 64.6            | 67.6                                       | 68.6            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 5:54  | 64.5            | 67.5                                       | 68.6            | 65.1            |
| 19-Mar-20 | 5:59  | 65.0            | 68.0                                       | 69.8            | 65.5            |
| 19-Mar-20 | 6:04  | 64.8            | 67.8                                       | 69.4            | 65.8            |
| 19-Mar-20 | 6:09  | 64.8            | 67.8                                       | 69.5            | 65.8            |
| 19-Mar-20 | 6:14  | 64.5            | 67.5                                       | 68.0            | 65.5            |
| 19-Mar-20 | 6:19  | 65.7            | 68.7                                       | 69.4            | 65.6            |
| 19-Mar-20 | 6:24  | 65.6            | 68.6                                       | 70.9            | 65.5            |
| 19-Mar-20 | 6:29  | 64.7            | 67.7                                       | 69.8            | 65.4            |
| 19-Mar-20 | 6:34  | 66.5            | 69.5                                       | 72.0            | 65.8            |
| 19-Mar-20 | 6:39  | 66.5            | 69.5                                       | 71.4            | 66.0            |
| 19-Mar-20 | 6:44  | 65.6            | 68.6                                       | 71.1            | 65.7            |
| 19-Mar-20 | 6:49  | 66.1            | 69.1                                       | 71.4            | 66.2            |
| 19-Mar-20 | 6:54  | 67.1            | 70.1                                       | 73.0            | 66.5            |
| 19-Mar-20 | 6:59  | 67.2            | 70.2                                       | 71.9            | 66.5            |
| 19-Mar-20 | 23:04 | 65.3            | 68.3                                       | 69.7            | 67.1            |
| 19-Mar-20 | 23:09 | 65.1            | 68.1                                       | 68.7            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 23:14 | 64.9            | 67.9                                       | 68.9            | 66.4            |
| 19-Mar-20 | 23:19 | 65.3            | 68.3                                       | 69.7            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 23:24 | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 66.6            |
| 19-Mar-20 | 23:29 | 65.1            | 68.1                                       | 69.0            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 23:34 | 65.2            | 68.2                                       | 69.5            | 67.0            |
| 19-Mar-20 | 23:39 | 65.0            | 68.0                                       | 68.7            | 66.6            |
| 19-Mar-20 | 23:44 | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 66.3            |
| 19-Mar-20 | 23:49 | 64.8            | 67.8                                       | 68.6            | 66.5            |
| 19-Mar-20 | 23:54 | 64.8            | 67.8                                       | 69.1            | 66.7            |
| 19-Mar-20 | 23:59 | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 66.6            |
|           |       | Mean            | 67.1                                       | 68.3            | 65.0            |
|           |       | Maximum         | 70.2                                       | 73.0            | 67.1            |
|           |       | Minimum         | 64.8                                       | 66.6            | 61.7            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 20-Mar-20 | 0:04 | 65.1            | 68.1                                       | 69.6            | 66.7            |
| 20-Mar-20 | 0:09 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 66.6            |
| 20-Mar-20 | 0:14 | 65.2            | 68.2                                       | 69.5            | 66.9            |
| 20-Mar-20 | 0:19 | 64.5            | 67.5                                       | 68.1            | 66.3            |
| 20-Mar-20 | 0:24 | 64.8            | 67.8                                       | 68.5            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 0:29 | 64.4            | 67.4                                       | 68.1            | 66.3            |
| 20-Mar-20 | 0:34 | 64.1            | 67.1                                       | 67.9            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 0:39 | 64.7            | 67.7                                       | 68.7            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 0:44 | 64.8            | 67.8                                       | 68.9            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 0:49 | 64.9            | 67.9                                       | 69.1            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 0:54 | 65.0            | 68.0                                       | 68.8            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 0:59 | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 1:04 | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 1:09 | 65.1            | 68.1                                       | 67.8            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 1:14 | 67.0            | 70.0                                       | 68.8            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 1:19 | 64.1            | 67.1                                       | 67.9            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 1:24 | 63.8            | 66.8                                       | 67.7            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 1:29 | 64.8            | 67.8                                       | 68.9            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 1:34 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 1:39 | 64.4            | 67.4                                       | 68.3            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 1:44 | 63.7            | 66.7                                       | 67.3            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 1:49 | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 1:54 | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 1:59 | 63.8            | 66.8                                       | 67.6            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:04 | 63.6            | 66.6                                       | 66.9            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:09 | 63.8            | 66.8                                       | 67.3            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:14 | 63.7            | 66.7                                       | 67.1            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:19 | 63.8            | 66.8                                       | 67.1            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:24 | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 2:29 | 63.9            | 66.9                                       | 67.4            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 2:34 | 64.1            | 67.1                                       | 67.7            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:39 | 63.7            | 66.7                                       | 67.5            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:44 | 64.5            | 67.5                                       | 68.0            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:49 | 63.6            | 66.6                                       | 67.2            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:54 | 63.6            | 66.6                                       | 67.1            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 2:59 | 64.7            | 67.7                                       | 67.8            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 3:04 | 64.1            | 67.1                                       | 67.4            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 3:09 | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 3:14 | 64.2            | 67.2                                       | 68.0            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 3:19 | 64.8            | 67.8                                       | 68.7            | 65.9            |
| 20-Mar-20 | 3:24 | 63.6            | 66.6                                       | 67.4            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 3:29 | 63.7            | 66.7                                       | 67.6            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 3:34 | 63.5            | 66.5                                       | 67.2            | 65.8            |
| 20-Mar-20 | 3:39 | 63.9            | 66.9                                       | 67.5            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 3:44 | 63.8            | 66.8                                       | 67.3            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 3:49 | 63.9            | 66.9                                       | 67.7            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 3:54 | 63.9            | 66.9                                       | 67.5            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 3:59 | 64.0            | 67.0                                       | 67.5            | 66.0            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 20-Mar-20 | 4:04  | 64.0            | 67.0                                       | 67.8            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 4:09  | 63.8            | 66.8                                       | 67.5            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 4:14  | 63.7            | 66.7                                       | 67.4            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 4:19  | 63.9            | 66.9                                       | 67.4            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 4:24  | 64.1            | 67.1                                       | 67.7            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 4:29  | 65.0            | 68.0                                       | 67.9            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 4:34  | 64.4            | 67.4                                       | 68.0            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 4:39  | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 4:44  | 64.6            | 67.6                                       | 68.3            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 4:49  | 63.8            | 66.8                                       | 67.5            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 4:54  | 64.1            | 67.1                                       | 67.9            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 4:59  | 64.0            | 67.0                                       | 67.2            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 5:04  | 64.1            | 67.1                                       | 68.0            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 5:09  | 63.9            | 66.9                                       | 67.6            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 5:14  | 64.6            | 67.6                                       | 67.8            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 5:19  | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.0            |
| 20-Mar-20 | 5:24  | 64.0            | 67.0                                       | 67.8            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 5:29  | 65.2            | 68.2                                       | 69.4            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 5:34  | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 5:39  | 65.2            | 68.2                                       | 69.9            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 5:44  | 65.4            | 68.4                                       | 69.9            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 5:49  | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 5:54  | 65.2            | 68.2                                       | 70.5            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 5:59  | 64.3            | 67.3                                       | 68.4            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 6:04  | 66.1            | 69.1                                       | 69.9            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 6:09  | 65.3            | 68.3                                       | 69.7            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 6:14  | 65.4            | 68.4                                       | 70.1            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 6:19  | 66.1            | 69.1                                       | 69.7            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 6:24  | 67.5            | 70.5                                       | 72.9            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 6:29  | 66.5            | 69.5                                       | 70.8            | 66.1            |
| 20-Mar-20 | 6:34  | 67.2            | 70.2                                       | 72.9            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 6:39  | 65.8            | 68.8                                       | 71.2            | 66.2            |
| 20-Mar-20 | 6:44  | 66.5            | 69.5                                       | 72.3            | 66.3            |
| 20-Mar-20 | 6:49  | 69.0            | 72.0                                       | 74.5            | 67.3            |
| 20-Mar-20 | 6:54  | 67.4            | 70.4                                       | 73.3            | 66.4            |
| 20-Mar-20 | 6:59  | 67.2            | 70.2                                       | 72.4            | 66.4            |
| 20-Mar-20 | 23:04 | 66.3            | 69.3                                       | 70.8            | 68.0            |
| 20-Mar-20 | 23:09 | 66.2            | 69.2                                       | 70.8            | 67.7            |
| 20-Mar-20 | 23:14 | 66.7            | 69.7                                       | 71.6            | 67.6            |
| 20-Mar-20 | 23:19 | 66.2            | 69.2                                       | 70.9            | 67.4            |
| 20-Mar-20 | 23:24 | 67.1            | 70.1                                       | 71.7            | 68.1            |
| 20-Mar-20 | 23:29 | 66.0            | 69.0                                       | 69.9            | 67.8            |
| 20-Mar-20 | 23:34 | 66.0            | 69.0                                       | 70.5            | 67.4            |
| 20-Mar-20 | 23:39 | 66.0            | 69.0                                       | 70.2            | 67.4            |
| 20-Mar-20 | 23:44 | 65.9            | 68.9                                       | 70.1            | 67.3            |
| 20-Mar-20 | 23:49 | 66.1            | 69.1                                       | 70.6            | 67.5            |
| 20-Mar-20 | 23:54 | 65.9            | 68.9                                       | 70.8            | 67.1            |
| 20-Mar-20 | 23:59 | 66.1            | 69.1                                       | 70.1            | 67.4            |
|           |       | Mean            | 68.0                                       | 69.2            | 66.3            |
|           |       | Maximum         | 72.0                                       | 74.5            | 68.1            |
|           |       | Minimum         | 66.5                                       | 66.9            | 65.8            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 21-Mar-20 | 0:04 | 66.1            | 69.1                                       | 70.5            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 0:09 | 65.4            | 68.4                                       | 69.7            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 0:14 | 65.8            | 68.8                                       | 69.9            | 67.3            |
| 21-Mar-20 | 0:19 | 67.1            | 70.1                                       | 71.6            | 67.3            |
| 21-Mar-20 | 0:24 | 65.8            | 68.8                                       | 69.9            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 0:29 | 66.0            | 69.0                                       | 70.0            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 0:34 | 66.6            | 69.6                                       | 70.7            | 68.1            |
| 21-Mar-20 | 0:39 | 66.6            | 69.6                                       | 71.2            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 0:44 | 65.8            | 68.8                                       | 69.8            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 0:49 | 66.9            | 69.9                                       | 71.4            | 67.5            |
| 21-Mar-20 | 0:54 | 66.2            | 69.2                                       | 70.0            | 67.5            |
| 21-Mar-20 | 0:59 | 65.9            | 68.9                                       | 69.9            | 67.5            |
| 21-Mar-20 | 1:04 | 65.7            | 68.7                                       | 69.6            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 1:09 | 65.6            | 68.6                                       | 69.4            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 1:14 | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 1:19 | 66.5            | 69.5                                       | 71.5            | 67.6            |
| 21-Mar-20 | 1:24 | 66.2            | 69.2                                       | 70.5            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 1:29 | 65.8            | 68.8                                       | 69.7            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 1:34 | 65.8            | 68.8                                       | 69.8            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 1:39 | 66.5            | 69.5                                       | 70.9            | 68.1            |
| 21-Mar-20 | 1:44 | 65.6            | 68.6                                       | 69.4            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 1:49 | 65.3            | 68.3                                       | 68.8            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 1:54 | 65.4            | 68.4                                       | 69.0            | 67.3            |
| 21-Mar-20 | 1:59 | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 67.3            |
| 21-Mar-20 | 2:04 | 65.4            | 68.4                                       | 68.9            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 2:09 | 65.4            | 68.4                                       | 68.9            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 2:14 | 65.1            | 68.1                                       | 68.9            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 2:19 | 64.9            | 67.9                                       | 68.7            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 2:24 | 65.0            | 68.0                                       | 68.5            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 2:29 | 65.5            | 68.5                                       | 68.9            | 67.8            |
| 21-Mar-20 | 2:34 | 65.4            | 68.4                                       | 68.9            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 2:39 | 65.4            | 68.4                                       | 68.9            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 2:44 | 66.0            | 69.0                                       | 69.6            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 2:49 | 65.3            | 68.3                                       | 69.0            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 2:54 | 65.1            | 68.1                                       | 68.8            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 2:59 | 65.5            | 68.5                                       | 69.4            | 67.3            |
| 21-Mar-20 | 3:04 | 65.1            | 68.1                                       | 68.7            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 3:09 | 65.8            | 68.8                                       | 69.8            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 3:14 | 65.5            | 68.5                                       | 68.9            | 67.5            |
| 21-Mar-20 | 3:19 | 65.8            | 68.8                                       | 69.4            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 3:24 | 65.6            | 68.6                                       | 69.3            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 3:29 | 65.8            | 68.8                                       | 69.8            | 67.6            |
| 21-Mar-20 | 3:34 | 65.7            | 68.7                                       | 69.6            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 3:39 | 65.5            | 68.5                                       | 69.0            | 67.7            |
| 21-Mar-20 | 3:44 | 66.2            | 69.2                                       | 69.3            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 3:49 | 65.6            | 68.6                                       | 68.9            | 67.3            |
| 21-Mar-20 | 3:54 | 66.1            | 69.1                                       | 69.9            | 67.5            |
| 21-Mar-20 | 3:59 | 66.6            | 69.6                                       | 71.2            | 67.2            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 21-Mar-20 | 4:04  | 65.8            | 68.8                                       | 70.0            | 67.8            |
| 21-Mar-20 | 4:09  | 65.2            | 68.2                                       | 69.3            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 4:14  | 65.2            | 68.2                                       | 68.9            | 67.3            |
| 21-Mar-20 | 4:19  | 65.7            | 68.7                                       | 69.8            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 4:24  | 66.1            | 69.1                                       | 70.1            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 4:29  | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 4:34  | 65.4            | 68.4                                       | 69.0            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 4:39  | 65.8            | 68.8                                       | 69.7            | 67.6            |
| 21-Mar-20 | 4:44  | 65.1            | 68.1                                       | 68.7            | 67.1            |
| 21-Mar-20 | 4:49  | 65.4            | 68.4                                       | 69.1            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 4:54  | 66.1            | 69.1                                       | 70.3            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 4:59  | 66.0            | 69.0                                       | 70.1            | 67.6            |
| 21-Mar-20 | 5:04  | 65.5            | 68.5                                       | 68.9            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 5:09  | 65.8            | 68.8                                       | 69.5            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 5:14  | 66.0            | 69.0                                       | 69.9            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 5:19  | 65.9            | 68.9                                       | 69.3            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 5:24  | 66.2            | 69.2                                       | 70.5            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 5:29  | 66.0            | 69.0                                       | 70.1            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 5:34  | 65.9            | 68.9                                       | 69.6            | 67.2            |
| 21-Mar-20 | 5:39  | 67.3            | 70.3                                       | 71.6            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 5:44  | 66.8            | 69.8                                       | 70.7            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 5:49  | 68.4            | 71.4                                       | 72.2            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 5:54  | 67.1            | 70.1                                       | 71.5            | 67.4            |
| 21-Mar-20 | 5:59  | 66.6            | 69.6                                       | 70.7            | 68.0            |
| 21-Mar-20 | 6:04  | 66.8            | 69.8                                       | 70.9            | 68.1            |
| 21-Mar-20 | 6:09  | 66.8            | 69.8                                       | 71.3            | 68.1            |
| 21-Mar-20 | 6:14  | 67.6            | 70.6                                       | 71.7            | 68.1            |
| 21-Mar-20 | 6:19  | 68.5            | 71.5                                       | 72.0            | 68.1            |
| 21-Mar-20 | 6:24  | 68.5            | 71.5                                       | 73.8            | 68.1            |
| 21-Mar-20 | 6:29  | 68.3            | 71.3                                       | 72.9            | 68.1            |
| 21-Mar-20 | 6:34  | 68.1            | 71.1                                       | 73.1            | 68.1            |
| 21-Mar-20 | 6:39  | 67.9            | 70.9                                       | 72.7            | 68.2            |
| 21-Mar-20 | 6:44  | 68.8            | 71.8                                       | 74.2            | 68.3            |
| 21-Mar-20 | 6:49  | 68.2            | 71.2                                       | 72.8            | 68.2            |
| 21-Mar-20 | 6:54  | 69.2            | 72.2                                       | 74.5            | 68.4            |
| 21-Mar-20 | 6:59  | 68.9            | 71.9                                       | 73.4            | 68.9            |
| 21-Mar-20 | 23:04 | 65.1            | 68.1                                       | 69.9            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 23:09 | 65.8            | 68.8                                       | 69.8            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 23:14 | 64.6            | 67.6                                       | 68.7            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 23:19 | 64.7            | 67.7                                       | 68.9            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 23:24 | 66.1            | 69.1                                       | 68.8            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 23:29 | 64.5            | 67.5                                       | 69.6            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 23:34 | 69.4            | 72.4                                       | 76.6            | 66.3            |
| 21-Mar-20 | 23:39 | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 23:44 | 65.0            | 68.0                                       | 69.4            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 23:49 | 64.7            | 67.7                                       | 69.3            | 66.1            |
| 21-Mar-20 | 23:54 | 66.3            | 69.3                                       | 72.4            | 66.2            |
| 21-Mar-20 | 23:59 | 64.2            | 67.2                                       | 68.2            | 66.1            |
|           |       | Mean            | 69.2                                       | 70.5            | 67.5            |
|           |       | Maximum         | 72.4                                       | 76.6            | 68.9            |
|           |       | Minimum         | 67.0                                       | 67.7            | 66.1            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 0:04 | 64.1            | 67.1                                       | 68.3            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:09 | 64.2            | 67.2                                       | 68.2            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:14 | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:19 | 64.0            | 67.0                                       | 68.1            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:24 | 64.2            | 67.2                                       | 68.0            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:29 | 63.8            | 66.8                                       | 67.3            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:34 | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:39 | 67.7            | 70.7                                       | 67.8            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:44 | 66.5            | 69.5                                       | 67.9            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:49 | 64.1            | 67.1                                       | 67.9            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:54 | 64.0            | 67.0                                       | 67.8            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 0:59 | 65.0            | 68.0                                       | 67.9            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 1:04 | 64.3            | 67.3                                       | 68.1            | 66.2            |
| 22-Mar-20 | 1:09 | 64.8            | 67.8                                       | 68.7            | 66.3            |
| 22-Mar-20 | 1:14 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 66.1            |
| 22-Mar-20 | 1:19 | 64.6            | 67.6                                       | 68.0            | 66.2            |
| 22-Mar-20 | 1:24 | 64.8            | 67.8                                       | 68.6            | 66.6            |
| 22-Mar-20 | 1:29 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.5            |
| 22-Mar-20 | 1:34 | 64.6            | 67.6                                       | 68.0            | 66.8            |
| 22-Mar-20 | 1:39 | 64.7            | 67.7                                       | 67.9            | 66.6            |
| 22-Mar-20 | 1:44 | 64.9            | 67.9                                       | 68.6            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 1:49 | 64.7            | 67.7                                       | 68.3            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 1:54 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 1:59 | 65.1            | 68.1                                       | 68.4            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 2:04 | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 2:09 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 2:14 | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 2:19 | 65.1            | 68.1                                       | 68.2            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 2:24 | 66.1            | 69.1                                       | 67.9            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 2:29 | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 2:34 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 2:39 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 2:44 | 65.5            | 68.5                                       | 68.0            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 2:49 | 64.8            | 67.8                                       | 68.2            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 2:54 | 64.7            | 67.7                                       | 67.9            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 2:59 | 65.0            | 68.0                                       | 67.9            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 3:04 | 65.3            | 68.3                                       | 68.4            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 3:09 | 65.0            | 68.0                                       | 68.0            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 3:14 | 64.8            | 67.8                                       | 68.3            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 3:19 | 65.0            | 68.0                                       | 68.5            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 3:24 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 67.1            |
| 22-Mar-20 | 3:29 | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 3:34 | 64.7            | 67.7                                       | 68.1            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 3:39 | 64.8            | 67.8                                       | 68.2            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 3:44 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 67.0            |
| 22-Mar-20 | 3:49 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.4            |
| 22-Mar-20 | 3:54 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.9            |
| 22-Mar-20 | 3:59 | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.8            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 4:04  | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 66.6            |
| 22-Mar-20 | 4:09  | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 66.5            |
| 22-Mar-20 | 4:14  | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 66.8            |
| 22-Mar-20 | 4:19  | 65.1            | 68.1                                       | 68.6            | 66.9            |
| 22-Mar-20 | 4:24  | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.3            |
| 22-Mar-20 | 4:29  | 64.2            | 67.2                                       | 67.9            | 66.2            |
| 22-Mar-20 | 4:34  | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.0            |
| 22-Mar-20 | 4:39  | 63.7            | 66.7                                       | 67.4            | 65.3            |
| 22-Mar-20 | 4:44  | 63.7            | 66.7                                       | 67.4            | 65.3            |
| 22-Mar-20 | 4:49  | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.2            |
| 22-Mar-20 | 4:54  | 63.6            | 66.6                                       | 67.6            | 65.2            |
| 22-Mar-20 | 4:59  | 65.4            | 68.4                                       | 67.9            | 65.5            |
| 22-Mar-20 | 5:04  | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 66.0            |
| 22-Mar-20 | 5:09  | 64.5            | 67.5                                       | 68.0            | 66.0            |
| 22-Mar-20 | 5:14  | 65.1            | 68.1                                       | 67.9            | 66.0            |
| 22-Mar-20 | 5:19  | 64.0            | 67.0                                       | 67.9            | 65.6            |
| 22-Mar-20 | 5:24  | 63.3            | 66.3                                       | 66.9            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 5:29  | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 64.8            |
| 22-Mar-20 | 5:34  | 63.5            | 66.5                                       | 67.6            | 64.5            |
| 22-Mar-20 | 5:39  | 63.2            | 66.2                                       | 66.9            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 5:44  | 63.4            | 66.4                                       | 67.0            | 65.2            |
| 22-Mar-20 | 5:49  | 63.5            | 66.5                                       | 67.0            | 65.2            |
| 22-Mar-20 | 5:54  | 65.4            | 68.4                                       | 70.4            | 65.3            |
| 22-Mar-20 | 5:59  | 63.7            | 66.7                                       | 67.7            | 65.2            |
| 22-Mar-20 | 6:04  | 64.7            | 67.7                                       | 68.1            | 65.3            |
| 22-Mar-20 | 6:09  | 63.8            | 66.8                                       | 67.9            | 65.2            |
| 22-Mar-20 | 6:14  | 63.8            | 66.8                                       | 67.8            | 65.2            |
| 22-Mar-20 | 6:19  | 63.6            | 66.6                                       | 67.8            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 6:24  | 63.8            | 66.8                                       | 67.9            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 6:29  | 64.2            | 67.2                                       | 68.8            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 6:34  | 64.3            | 67.3                                       | 68.6            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 6:39  | 64.5            | 67.5                                       | 69.2            | 65.4            |
| 22-Mar-20 | 6:44  | 65.8            | 68.8                                       | 70.6            | 66.5            |
| 22-Mar-20 | 6:49  | 64.7            | 67.7                                       | 70.0            | 65.4            |
| 22-Mar-20 | 6:54  | 64.6            | 67.6                                       | 69.5            | 65.3            |
| 22-Mar-20 | 6:59  | 63.8            | 66.8                                       | 68.1            | 65.1            |
| 22-Mar-20 | 23:04 | 66.3            | 69.3                                       | 70.2            | 68.0            |
| 22-Mar-20 | 23:09 | 66.2            | 69.2                                       | 69.7            | 68.0            |
| 22-Mar-20 | 23:14 | 65.6            | 68.6                                       | 69.0            | 67.5            |
| 22-Mar-20 | 23:19 | 66.8            | 69.8                                       | 70.9            | 68.2            |
| 22-Mar-20 | 23:24 | 66.7            | 69.7                                       | 69.4            | 68.0            |
| 22-Mar-20 | 23:29 | 65.9            | 68.9                                       | 69.7            | 68.1            |
| 22-Mar-20 | 23:34 | 65.7            | 68.7                                       | 69.7            | 67.9            |
| 22-Mar-20 | 23:39 | 65.9            | 68.9                                       | 69.8            | 67.8            |
| 22-Mar-20 | 23:44 | 65.8            | 68.8                                       | 69.8            | 67.6            |
| 22-Mar-20 | 23:49 | 66.5            | 69.5                                       | 70.7            | 67.6            |
| 22-Mar-20 | 23:54 | 65.9            | 68.9                                       | 69.6            | 67.7            |
| 22-Mar-20 | 23:59 | 65.9            | 68.9                                       | 69.9            | 67.5            |
|           |       | Mean            | 67.8                                       | 68.4            | 66.5            |
|           |       | Maximum         | 70.7                                       | 70.9            | 68.2            |
|           |       | Minimum         | 66.2                                       | 66.9            | 64.5            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 23-Mar-20 | 0:04 | 65.4            | 68.4                                       | 69.1            | 67.4            |
| 23-Mar-20 | 0:09 | 66.0            | 69.0                                       | 70.0            | 67.4            |
| 23-Mar-20 | 0:14 | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 0:19 | 65.4            | 68.4                                       | 68.9            | 67.4            |
| 23-Mar-20 | 0:24 | 65.6            | 68.6                                       | 69.1            | 68.0            |
| 23-Mar-20 | 0:29 | 66.0            | 69.0                                       | 69.5            | 67.6            |
| 23-Mar-20 | 0:34 | 65.4            | 68.4                                       | 68.9            | 67.7            |
| 23-Mar-20 | 0:39 | 65.5            | 68.5                                       | 69.1            | 67.5            |
| 23-Mar-20 | 0:44 | 65.5            | 68.5                                       | 68.9            | 67.5            |
| 23-Mar-20 | 0:49 | 65.5            | 68.5                                       | 69.2            | 67.3            |
| 23-Mar-20 | 0:54 | 65.1            | 68.1                                       | 68.9            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 0:59 | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 1:04 | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 1:09 | 65.6            | 68.6                                       | 69.3            | 67.5            |
| 23-Mar-20 | 1:14 | 65.6            | 68.6                                       | 69.5            | 67.4            |
| 23-Mar-20 | 1:19 | 66.0            | 69.0                                       | 68.9            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 1:24 | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 1:29 | 65.2            | 68.2                                       | 68.8            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 1:34 | 65.0            | 68.0                                       | 68.8            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 1:39 | 65.1            | 68.1                                       | 68.8            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 1:44 | 65.1            | 68.1                                       | 68.8            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 1:49 | 65.2            | 68.2                                       | 68.9            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 1:54 | 65.4            | 68.4                                       | 69.0            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 1:59 | 65.3            | 68.3                                       | 69.0            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 2:04 | 65.0            | 68.0                                       | 68.7            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:09 | 64.8            | 67.8                                       | 68.4            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:14 | 65.4            | 68.4                                       | 68.9            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 2:19 | 64.9            | 67.9                                       | 68.3            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:24 | 65.8            | 68.8                                       | 68.8            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:29 | 65.4            | 68.4                                       | 68.8            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:34 | 64.8            | 67.8                                       | 68.2            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:39 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:44 | 64.7            | 67.7                                       | 68.3            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:49 | 65.1            | 68.1                                       | 68.7            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:54 | 64.8            | 67.8                                       | 68.2            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 2:59 | 64.7            | 67.7                                       | 68.4            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 3:04 | 65.2            | 68.2                                       | 68.3            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 3:09 | 65.5            | 68.5                                       | 69.4            | 67.3            |
| 23-Mar-20 | 3:14 | 65.0            | 68.0                                       | 68.7            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 3:19 | 64.8            | 67.8                                       | 68.6            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 3:24 | 65.5            | 68.5                                       | 69.2            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 3:29 | 65.1            | 68.1                                       | 68.7            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 3:34 | 65.1            | 68.1                                       | 69.1            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 3:39 | 65.6            | 68.6                                       | 69.6            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 3:44 | 65.1            | 68.1                                       | 68.8            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 3:49 | 64.9            | 67.9                                       | 68.7            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 3:54 | 64.9            | 67.9                                       | 68.8            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 3:59 | 64.8            | 67.8                                       | 68.6            | 67.0            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 23-Mar-20 | 4:04  | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.9            |
| 23-Mar-20 | 4:09  | 65.9            | 68.9                                       | 68.9            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 4:14  | 66.1            | 69.1                                       | 69.0            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 4:19  | 65.0            | 68.0                                       | 68.8            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 4:24  | 65.0            | 68.0                                       | 68.9            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 4:29  | 64.9            | 67.9                                       | 68.8            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 4:34  | 65.0            | 68.0                                       | 68.8            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 4:39  | 65.0            | 68.0                                       | 68.8            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 4:44  | 65.3            | 68.3                                       | 68.9            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 4:49  | 64.9            | 67.9                                       | 68.7            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 4:54  | 65.2            | 68.2                                       | 68.8            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 4:59  | 64.9            | 67.9                                       | 68.7            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 5:04  | 65.4            | 68.4                                       | 68.9            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 5:09  | 65.3            | 68.3                                       | 69.1            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 5:14  | 65.0            | 68.0                                       | 68.7            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 5:19  | 65.5            | 68.5                                       | 69.3            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 5:24  | 65.5            | 68.5                                       | 68.9            | 67.1            |
| 23-Mar-20 | 5:29  | 65.6            | 68.6                                       | 69.4            | 67.2            |
| 23-Mar-20 | 5:34  | 66.0            | 69.0                                       | 69.8            | 67.7            |
| 23-Mar-20 | 5:39  | 66.1            | 69.1                                       | 69.6            | 67.4            |
| 23-Mar-20 | 5:44  | 68.0            | 71.0                                       | 73.1            | 67.4            |
| 23-Mar-20 | 5:49  | 66.7            | 69.7                                       | 71.5            | 67.8            |
| 23-Mar-20 | 5:54  | 66.6            | 69.6                                       | 69.9            | 68.0            |
| 23-Mar-20 | 5:59  | 66.9            | 69.9                                       | 70.8            | 68.1            |
| 23-Mar-20 | 6:04  | 66.7            | 69.7                                       | 70.8            | 68.1            |
| 23-Mar-20 | 6:09  | 66.6            | 69.6                                       | 70.7            | 68.2            |
| 23-Mar-20 | 6:14  | 68.3            | 71.3                                       | 73.2            | 68.1            |
| 23-Mar-20 | 6:19  | 67.1            | 70.1                                       | 71.5            | 68.0            |
| 23-Mar-20 | 6:24  | 67.7            | 70.7                                       | 71.6            | 68.1            |
| 23-Mar-20 | 6:29  | 67.0            | 70.0                                       | 72.0            | 68.0            |
| 23-Mar-20 | 6:34  | 68.2            | 71.2                                       | 73.5            | 68.1            |
| 23-Mar-20 | 6:39  | 68.9            | 71.9                                       | 74.5            | 68.1            |
| 23-Mar-20 | 6:44  | 68.7            | 71.7                                       | 72.8            | 68.4            |
| 23-Mar-20 | 6:49  | 68.6            | 71.6                                       | 73.8            | 68.3            |
| 23-Mar-20 | 6:54  | 68.7            | 71.7                                       | 74.1            | 68.9            |
| 23-Mar-20 | 6:59  | 68.6            | 71.6                                       | 73.7            | 68.5            |
| 23-Mar-20 | 23:04 | 59.3            | 62.3                                       | 65.8            | 52.7            |
| 23-Mar-20 | 23:09 | 62.1            | 65.1                                       | 65.1            | 53.5            |
| 23-Mar-20 | 23:14 | 59.9            | 62.9                                       | 65.5            | 51.1            |
| 23-Mar-20 | 23:19 | 58.0            | 61.0                                       | 65.1            | 50.6            |
| 23-Mar-20 | 23:24 | 59.6            | 62.6                                       | 66.5            | 51.6            |
| 23-Mar-20 | 23:29 | 55.7            | 58.7                                       | 61.7            | 52.6            |
| 23-Mar-20 | 23:34 | 57.3            | 60.3                                       | 64.0            | 52.0            |
| 23-Mar-20 | 23:39 | 59.0            | 62.0                                       | 65.7            | 53.0            |
| 23-Mar-20 | 23:44 | 58.5            | 61.5                                       | 65.2            | 52.3            |
| 23-Mar-20 | 23:49 | 62.7            | 65.7                                       | 68.2            | 52.4            |
| 23-Mar-20 | 23:54 | 55.8            | 58.8                                       | 61.6            | 52.1            |
| 23-Mar-20 | 23:59 | 59.5            | 62.5                                       | 65.5            | 52.0            |
|           |       | Mean            | 68.4                                       | 69.5            | 66.8            |
|           |       | Maximum         | 71.9                                       | 74.5            | 68.9            |
|           |       | Minimum         | 58.7                                       | 61.6            | 50.6            |

**Summary of Night Time Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village**

|         | L <sub>eq</sub> | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mean    | 67.7            | 68.8            | 65.8            |
| Maximum | 74.1            | 76.6            | 73.0            |
| Minimum | 53.6            | 55.1            | 49.2            |

### Night Time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 10-Mar-20 | 0:04 | 60.6            | 63.6                                       | 65.6            | 48.9            |
| 10-Mar-20 | 0:09 | 58.4            | 61.4                                       | 63.9            | 51.1            |
| 10-Mar-20 | 0:14 | 57.5            | 60.5                                       | 65.1            | 50.3            |
| 10-Mar-20 | 0:19 | 55.3            | 58.3                                       | 59.4            | 49.3            |
| 10-Mar-20 | 0:24 | 59.5            | 62.5                                       | 65.8            | 49.7            |
| 10-Mar-20 | 0:29 | 57.9            | 60.9                                       | 62.9            | 51.4            |
| 10-Mar-20 | 0:34 | 54.6            | 57.6                                       | 58.8            | 48.2            |
| 10-Mar-20 | 0:39 | 58.8            | 61.8                                       | 65.0            | 48.4            |
| 10-Mar-20 | 0:44 | 59.7            | 62.7                                       | 65.6            | 49.1            |
| 10-Mar-20 | 0:49 | 58.4            | 61.4                                       | 65.5            | 49.1            |
| 10-Mar-20 | 0:54 | 52.5            | 55.5                                       | 57.3            | 47.3            |
| 10-Mar-20 | 0:59 | 59.8            | 62.8                                       | 66.5            | 47.4            |
| 10-Mar-20 | 1:04 | 52.3            | 55.3                                       | 57.4            | 45.7            |
| 10-Mar-20 | 1:09 | 55.7            | 58.7                                       | 62.0            | 46.3            |
| 10-Mar-20 | 1:14 | 59.7            | 62.7                                       | 64.7            | 48.4            |
| 10-Mar-20 | 1:19 | 58.2            | 61.2                                       | 65.2            | 46.6            |
| 10-Mar-20 | 1:24 | 51.0            | 54.0                                       | 55.8            | 46.0            |
| 10-Mar-20 | 1:29 | 53.6            | 56.6                                       | 57.8            | 47.1            |
| 10-Mar-20 | 1:34 | 60.0            | 63.0                                       | 64.6            | 47.2            |
| 10-Mar-20 | 1:39 | 55.4            | 58.4                                       | 61.0            | 48.0            |
| 10-Mar-20 | 1:44 | 56.6            | 59.6                                       | 61.4            | 47.9            |
| 10-Mar-20 | 1:49 | 54.9            | 57.9                                       | 60.6            | 48.5            |
| 10-Mar-20 | 1:54 | 56.3            | 59.3                                       | 61.1            | 47.2            |
| 10-Mar-20 | 1:59 | 54.2            | 57.2                                       | 58.7            | 46.3            |
| 10-Mar-20 | 2:04 | 53.8            | 56.8                                       | 59.4            | 46.7            |
| 10-Mar-20 | 2:09 | 53.5            | 56.5                                       | 55.5            | 46.8            |
| 10-Mar-20 | 2:14 | 55.5            | 58.5                                       | 61.4            | 47.5            |
| 10-Mar-20 | 2:19 | 55.4            | 58.4                                       | 60.5            | 47.1            |
| 10-Mar-20 | 2:24 | 52.7            | 55.7                                       | 57.9            | 46.7            |
| 10-Mar-20 | 2:29 | 52.8            | 55.8                                       | 58.5            | 49.3            |
| 10-Mar-20 | 2:34 | 53.6            | 56.6                                       | 56.6            | 47.2            |
| 10-Mar-20 | 2:39 | 54.2            | 57.2                                       | 59.2            | 47.0            |
| 10-Mar-20 | 2:44 | 53.9            | 56.9                                       | 57.7            | 46.6            |
| 10-Mar-20 | 2:49 | 56.0            | 59.0                                       | 61.9            | 45.9            |
| 10-Mar-20 | 2:54 | 56.9            | 59.9                                       | 60.1            | 46.0            |
| 10-Mar-20 | 2:59 | 55.5            | 58.5                                       | 61.8            | 46.1            |
| 10-Mar-20 | 3:04 | 57.1            | 60.1                                       | 63.0            | 47.9            |
| 10-Mar-20 | 3:09 | 56.2            | 59.2                                       | 61.3            | 46.4            |
| 10-Mar-20 | 3:14 | 54.1            | 57.1                                       | 58.5            | 46.2            |
| 10-Mar-20 | 3:19 | 51.5            | 54.5                                       | 55.2            | 46.0            |
| 10-Mar-20 | 3:24 | 54.1            | 57.1                                       | 55.1            | 49.3            |
| 10-Mar-20 | 3:29 | 58.9            | 61.9                                       | 65.7            | 49.4            |
| 10-Mar-20 | 3:34 | 57.9            | 60.9                                       | 61.6            | 48.2            |
| 10-Mar-20 | 3:39 | 58.9            | 61.9                                       | 61.7            | 47.3            |
| 10-Mar-20 | 3:44 | 51.0            | 54.0                                       | 51.9            | 46.4            |
| 10-Mar-20 | 3:49 | 52.6            | 55.6                                       | 57.9            | 46.6            |
| 10-Mar-20 | 3:54 | 56.7            | 59.7                                       | 61.8            | 45.5            |
| 10-Mar-20 | 3:59 | 60.9            | 63.9                                       | 66.8            | 46.2            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 10-Mar-20 | 4:04  | 53.7            | 56.7                                       | 56.0            | 46.4            |
| 10-Mar-20 | 4:09  | 54.1            | 57.1                                       | 57.7            | 45.5            |
| 10-Mar-20 | 4:14  | 55.9            | 58.9                                       | 61.1            | 45.4            |
| 10-Mar-20 | 4:19  | 59.2            | 62.2                                       | 64.4            | 45.7            |
| 10-Mar-20 | 4:24  | 57.2            | 60.2                                       | 59.7            | 47.1            |
| 10-Mar-20 | 4:29  | 55.4            | 58.4                                       | 61.2            | 46.2            |
| 10-Mar-20 | 4:34  | 54.5            | 57.5                                       | 59.4            | 45.7            |
| 10-Mar-20 | 4:39  | 57.4            | 60.4                                       | 61.5            | 45.2            |
| 10-Mar-20 | 4:44  | 54.8            | 57.8                                       | 56.1            | 44.7            |
| 10-Mar-20 | 4:49  | 54.2            | 57.2                                       | 59.3            | 45.2            |
| 10-Mar-20 | 4:54  | 54.6            | 57.6                                       | 59.7            | 45.4            |
| 10-Mar-20 | 4:59  | 53.8            | 56.8                                       | 58.3            | 45.2            |
| 10-Mar-20 | 5:04  | 56.2            | 59.2                                       | 61.3            | 44.9            |
| 10-Mar-20 | 5:09  | 56.0            | 59.0                                       | 59.8            | 45.2            |
| 10-Mar-20 | 5:14  | 56.5            | 59.5                                       | 60.6            | 45.9            |
| 10-Mar-20 | 5:19  | 56.7            | 59.7                                       | 62.3            | 45.4            |
| 10-Mar-20 | 5:24  | 59.5            | 62.5                                       | 65.6            | 45.0            |
| 10-Mar-20 | 5:29  | 57.1            | 60.1                                       | 63.3            | 46.2            |
| 10-Mar-20 | 5:34  | 59.8            | 62.8                                       | 64.2            | 44.6            |
| 10-Mar-20 | 5:39  | 59.4            | 62.4                                       | 64.1            | 44.8            |
| 10-Mar-20 | 5:44  | 56.5            | 59.5                                       | 59.6            | 44.8            |
| 10-Mar-20 | 5:49  | 60.0            | 63.0                                       | 65.5            | 46.2            |
| 10-Mar-20 | 5:54  | 60.7            | 63.7                                       | 67.9            | 45.5            |
| 10-Mar-20 | 5:59  | 59.3            | 62.3                                       | 65.6            | 46.3            |
| 10-Mar-20 | 6:04  | 60.7            | 63.7                                       | 68.2            | 46.9            |
| 10-Mar-20 | 6:09  | 59.8            | 62.8                                       | 66.5            | 47.7            |
| 10-Mar-20 | 6:14  | 60.3            | 63.3                                       | 68.0            | 47.3            |
| 10-Mar-20 | 6:19  | 61.3            | 64.3                                       | 67.7            | 48.2            |
| 10-Mar-20 | 6:24  | 59.9            | 62.9                                       | 68.0            | 47.7            |
| 10-Mar-20 | 6:29  | 61.8            | 64.8                                       | 69.0            | 48.6            |
| 10-Mar-20 | 6:34  | 63.3            | 66.3                                       | 70.1            | 50.2            |
| 10-Mar-20 | 6:39  | 69.9            | 72.9                                       | 74.8            | 51.9            |
| 10-Mar-20 | 6:44  | 67.7            | 70.7                                       | 74.1            | 51.1            |
| 10-Mar-20 | 6:49  | 66.2            | 69.2                                       | 74.3            | 51.0            |
| 10-Mar-20 | 6:54  | 64.4            | 67.4                                       | 71.8            | 53.5            |
| 10-Mar-20 | 6:59  | 66.0            | 69.0                                       | 73.4            | 54.3            |
| 10-Mar-20 | 23:04 | 65.9            | 68.9                                       | 68.3            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 23:09 | 66.5            | 69.5                                       | 70.4            | 65.4            |
| 10-Mar-20 | 23:14 | 63.8            | 66.8                                       | 67.5            | 65.1            |
| 10-Mar-20 | 23:19 | 64.6            | 67.6                                       | 68.4            | 65.3            |
| 10-Mar-20 | 23:24 | 64.1            | 67.1                                       | 68.0            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 23:29 | 64.2            | 67.2                                       | 68.7            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 23:34 | 65.0            | 68.0                                       | 69.3            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 23:39 | 64.4            | 67.4                                       | 68.1            | 65.3            |
| 10-Mar-20 | 23:44 | 63.7            | 66.7                                       | 67.5            | 65.3            |
| 10-Mar-20 | 23:49 | 63.8            | 66.8                                       | 67.6            | 65.3            |
| 10-Mar-20 | 23:54 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 65.2            |
| 10-Mar-20 | 23:59 | 64.4            | 67.4                                       | 68.6            | 65.7            |
|           |       | Mean            | 63.4                                       | 65.9            | 56.8            |
|           |       | Maximum         | 72.9                                       | 74.8            | 65.7            |
|           |       | Minimum         | 54.0                                       | 51.9            | 44.6            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 11-Mar-20 | 0:04 | 64.1            | 67.1                                       | 68.3            | 65.6            |
| 11-Mar-20 | 0:09 | 63.7            | 66.7                                       | 67.5            | 65.6            |
| 11-Mar-20 | 0:14 | 64.4            | 67.4                                       | 68.8            | 65.4            |
| 11-Mar-20 | 0:19 | 64.5            | 67.5                                       | 68.7            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 0:24 | 64.2            | 67.2                                       | 68.4            | 65.7            |
| 11-Mar-20 | 0:29 | 63.7            | 66.7                                       | 67.4            | 65.5            |
| 11-Mar-20 | 0:34 | 63.9            | 66.9                                       | 67.7            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 0:39 | 64.4            | 67.4                                       | 68.0            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 0:44 | 64.1            | 67.1                                       | 67.9            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 0:49 | 64.1            | 67.1                                       | 68.0            | 65.9            |
| 11-Mar-20 | 0:54 | 64.0            | 67.0                                       | 67.2            | 65.8            |
| 11-Mar-20 | 0:59 | 64.2            | 67.2                                       | 68.2            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:04 | 64.2            | 67.2                                       | 68.0            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:09 | 63.7            | 66.7                                       | 67.1            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:14 | 65.2            | 68.2                                       | 69.2            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:19 | 64.3            | 67.3                                       | 68.2            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:24 | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:29 | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:34 | 63.9            | 66.9                                       | 67.6            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:39 | 63.5            | 66.5                                       | 66.9            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:44 | 66.3            | 69.3                                       | 68.8            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:49 | 64.6            | 67.6                                       | 68.1            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 1:54 | 64.2            | 67.2                                       | 67.7            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 1:59 | 63.9            | 66.9                                       | 67.3            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 2:04 | 64.6            | 67.6                                       | 67.9            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 2:09 | 63.8            | 66.8                                       | 67.4            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 2:14 | 63.8            | 66.8                                       | 67.4            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 2:19 | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 2:24 | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 2:29 | 63.9            | 66.9                                       | 67.1            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 2:34 | 64.0            | 67.0                                       | 67.5            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 2:39 | 63.9            | 66.9                                       | 67.5            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 2:44 | 64.2            | 67.2                                       | 67.5            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 2:49 | 64.0            | 67.0                                       | 67.5            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 2:54 | 64.1            | 67.1                                       | 67.4            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 2:59 | 63.9            | 66.9                                       | 67.0            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 3:04 | 64.2            | 67.2                                       | 66.9            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 3:09 | 64.1            | 67.1                                       | 67.4            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 3:14 | 64.0            | 67.0                                       | 67.6            | 66.0            |
| 11-Mar-20 | 3:19 | 64.8            | 67.8                                       | 67.9            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 3:24 | 65.0            | 68.0                                       | 67.7            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 3:29 | 64.6            | 67.6                                       | 68.7            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 3:34 | 65.1            | 68.1                                       | 68.5            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 3:39 | 63.8            | 66.8                                       | 67.1            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 3:44 | 63.8            | 66.8                                       | 67.4            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 3:49 | 64.1            | 67.1                                       | 67.7            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 3:54 | 64.0            | 67.0                                       | 67.4            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 3:59 | 64.0            | 67.0                                       | 67.6            | 66.1            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 11-Mar-20 | 4:04  | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:09  | 64.3            | 67.3                                       | 67.4            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:14  | 64.7            | 67.7                                       | 68.2            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:19  | 64.6            | 67.6                                       | 67.6            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:24  | 64.2            | 67.2                                       | 67.7            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:29  | 63.8            | 66.8                                       | 66.9            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:34  | 64.4            | 67.4                                       | 67.8            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:39  | 64.4            | 67.4                                       | 67.9            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:44  | 64.6            | 67.6                                       | 68.3            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:49  | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:54  | 64.1            | 67.1                                       | 67.7            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 4:59  | 64.7            | 67.7                                       | 68.0            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:04  | 64.4            | 67.4                                       | 67.8            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:09  | 63.8            | 66.8                                       | 67.4            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:14  | 64.8            | 67.8                                       | 67.9            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:19  | 64.2            | 67.2                                       | 67.6            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:24  | 65.2            | 68.2                                       | 69.9            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:29  | 64.7            | 67.7                                       | 68.3            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:34  | 65.4            | 68.4                                       | 70.1            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:39  | 65.2            | 68.2                                       | 69.2            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:44  | 65.3            | 68.3                                       | 68.7            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:49  | 65.2            | 68.2                                       | 68.7            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:54  | 64.8            | 67.8                                       | 69.0            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 5:59  | 65.4            | 68.4                                       | 69.7            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 6:04  | 66.0            | 69.0                                       | 70.5            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 6:09  | 65.3            | 68.3                                       | 69.9            | 66.1            |
| 11-Mar-20 | 6:14  | 66.0            | 69.0                                       | 71.3            | 66.2            |
| 11-Mar-20 | 6:19  | 65.6            | 68.6                                       | 70.4            | 67.0            |
| 11-Mar-20 | 6:24  | 66.5            | 69.5                                       | 72.0            | 67.0            |
| 11-Mar-20 | 6:29  | 67.5            | 70.5                                       | 72.8            | 67.0            |
| 11-Mar-20 | 6:34  | 67.8            | 70.8                                       | 73.9            | 66.7            |
| 11-Mar-20 | 6:39  | 66.6            | 69.6                                       | 71.6            | 66.4            |
| 11-Mar-20 | 6:44  | 67.6            | 70.6                                       | 73.4            | 66.2            |
| 11-Mar-20 | 6:49  | 66.5            | 69.5                                       | 72.3            | 66.3            |
| 11-Mar-20 | 6:54  | 68.4            | 71.4                                       | 74.4            | 66.6            |
| 11-Mar-20 | 6:59  | 68.1            | 71.1                                       | 74.1            | 66.6            |
| 11-Mar-20 | 23:04 | 59.5            | 62.5                                       | 65.7            | 53.7            |
| 11-Mar-20 | 23:09 | 60.4            | 63.4                                       | 66.6            | 53.9            |
| 11-Mar-20 | 23:14 | 60.3            | 63.3                                       | 66.8            | 53.9            |
| 11-Mar-20 | 23:19 | 58.9            | 61.9                                       | 63.9            | 53.8            |
| 11-Mar-20 | 23:24 | 58.5            | 61.5                                       | 66.3            | 53.8            |
| 11-Mar-20 | 23:29 | 60.1            | 63.1                                       | 68.0            | 54.4            |
| 11-Mar-20 | 23:34 | 59.1            | 62.1                                       | 66.9            | 53.9            |
| 11-Mar-20 | 23:39 | 59.2            | 62.2                                       | 65.5            | 54.3            |
| 11-Mar-20 | 23:44 | 57.0            | 60.0                                       | 63.0            | 53.9            |
| 11-Mar-20 | 23:49 | 59.1            | 62.1                                       | 66.5            | 54.0            |
| 11-Mar-20 | 23:54 | 59.0            | 62.0                                       | 65.5            | 54.5            |
| 11-Mar-20 | 23:59 | 56.7            | 59.7                                       | 63.5            | 54.0            |
|           |       | Mean            | 67.4                                       | 68.7            | 65.6            |
|           |       | Maximum         | 71.4                                       | 74.4            | 67.0            |
|           |       | Minimum         | 59.7                                       | 63.0            | 53.7            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 12-Mar-20 | 0:04 | 56.2            | 59.2                                       | 61.3            | 54.1            |
| 12-Mar-20 | 0:09 | 61.1            | 64.1                                       | 68.5            | 54.6            |
| 12-Mar-20 | 0:14 | 58.7            | 61.7                                       | 65.6            | 54.4            |
| 12-Mar-20 | 0:19 | 58.2            | 61.2                                       | 66.0            | 54.0            |
| 12-Mar-20 | 0:24 | 56.7            | 59.7                                       | 62.7            | 54.2            |
| 12-Mar-20 | 0:29 | 58.2            | 61.2                                       | 65.0            | 54.1            |
| 12-Mar-20 | 0:34 | 59.7            | 62.7                                       | 65.9            | 54.4            |
| 12-Mar-20 | 0:39 | 56.7            | 59.7                                       | 62.8            | 53.8            |
| 12-Mar-20 | 0:44 | 59.2            | 62.2                                       | 66.2            | 53.9            |
| 12-Mar-20 | 0:49 | 56.1            | 59.1                                       | 61.4            | 53.4            |
| 12-Mar-20 | 0:54 | 57.9            | 60.9                                       | 64.5            | 53.5            |
| 12-Mar-20 | 0:59 | 59.1            | 62.1                                       | 65.8            | 54.0            |
| 12-Mar-20 | 1:04 | 56.6            | 59.6                                       | 61.9            | 54.0            |
| 12-Mar-20 | 1:09 | 54.6            | 57.6                                       | 59.9            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 1:14 | 54.6            | 57.6                                       | 60.8            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 1:19 | 56.3            | 59.3                                       | 63.5            | 53.3            |
| 12-Mar-20 | 1:24 | 56.8            | 59.8                                       | 63.6            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 1:29 | 57.5            | 60.5                                       | 62.2            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 1:34 | 56.2            | 59.2                                       | 61.9            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 1:39 | 61.9            | 64.9                                       | 66.9            | 52.6            |
| 12-Mar-20 | 1:44 | 55.2            | 58.2                                       | 61.2            | 53.0            |
| 12-Mar-20 | 1:49 | 54.3            | 57.3                                       | 57.7            | 52.4            |
| 12-Mar-20 | 1:54 | 54.7            | 57.7                                       | 57.4            | 52.6            |
| 12-Mar-20 | 1:59 | 54.2            | 57.2                                       | 56.9            | 52.4            |
| 12-Mar-20 | 2:04 | 57.8            | 60.8                                       | 64.2            | 53.0            |
| 12-Mar-20 | 2:09 | 56.5            | 59.5                                       | 62.2            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 2:14 | 56.9            | 59.9                                       | 57.7            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 2:19 | 56.2            | 59.2                                       | 61.2            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 2:24 | 54.2            | 57.2                                       | 59.0            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 2:29 | 52.8            | 55.8                                       | 57.0            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 2:34 | 55.3            | 58.3                                       | 60.6            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 2:39 | 56.1            | 59.1                                       | 61.7            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 2:44 | 59.7            | 62.7                                       | 65.3            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 2:49 | 58.0            | 61.0                                       | 63.4            | 53.3            |
| 12-Mar-20 | 2:54 | 55.1            | 58.1                                       | 60.5            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 2:59 | 58.1            | 61.1                                       | 63.1            | 53.0            |
| 12-Mar-20 | 3:04 | 56.4            | 59.4                                       | 60.8            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 3:09 | 53.8            | 56.8                                       | 57.4            | 53.0            |
| 12-Mar-20 | 3:14 | 56.7            | 59.7                                       | 62.7            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 3:19 | 51.4            | 54.4                                       | 55.6            | 53.0            |
| 12-Mar-20 | 3:24 | 57.0            | 60.0                                       | 61.2            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 3:29 | 55.0            | 58.0                                       | 58.6            | 53.0            |
| 12-Mar-20 | 3:34 | 54.2            | 57.2                                       | 57.4            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 3:39 | 56.5            | 59.5                                       | 61.0            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 3:44 | 54.0            | 57.0                                       | 56.3            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 3:49 | 55.1            | 58.1                                       | 60.9            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 3:54 | 53.5            | 56.5                                       | 58.0            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 3:59 | 55.5            | 58.5                                       | 60.8            | 53.3            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 12-Mar-20 | 4:04  | 57.1            | 60.1                                       | 62.5            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 4:09  | 57.9            | 60.9                                       | 62.9            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 4:14  | 56.5            | 59.5                                       | 60.3            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 4:19  | 55.0            | 58.0                                       | 59.9            | 53.3            |
| 12-Mar-20 | 4:24  | 56.1            | 59.1                                       | 60.8            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 4:29  | 54.5            | 57.5                                       | 57.1            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 4:34  | 59.4            | 62.4                                       | 63.8            | 53.3            |
| 12-Mar-20 | 4:39  | 53.4            | 56.4                                       | 58.1            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 4:44  | 56.7            | 59.7                                       | 62.9            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 4:49  | 53.7            | 56.7                                       | 58.2            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 4:54  | 56.1            | 59.1                                       | 63.3            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 4:59  | 57.5            | 60.5                                       | 64.5            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 5:04  | 57.0            | 60.0                                       | 63.1            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 5:09  | 52.9            | 55.9                                       | 57.7            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 5:14  | 57.0            | 60.0                                       | 60.6            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 5:19  | 56.0            | 59.0                                       | 61.0            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 5:24  | 57.1            | 60.1                                       | 64.0            | 53.5            |
| 12-Mar-20 | 5:29  | 60.3            | 63.3                                       | 67.3            | 53.5            |
| 12-Mar-20 | 5:34  | 60.2            | 63.2                                       | 66.5            | 53.5            |
| 12-Mar-20 | 5:39  | 58.0            | 61.0                                       | 64.6            | 53.8            |
| 12-Mar-20 | 5:44  | 60.2            | 63.2                                       | 67.5            | 53.8            |
| 12-Mar-20 | 5:49  | 60.8            | 63.8                                       | 68.0            | 54.5            |
| 12-Mar-20 | 5:54  | 60.5            | 63.5                                       | 66.1            | 55.4            |
| 12-Mar-20 | 5:59  | 60.5            | 63.5                                       | 67.6            | 55.6            |
| 12-Mar-20 | 6:04  | 60.3            | 63.3                                       | 68.3            | 55.2            |
| 12-Mar-20 | 6:09  | 59.3            | 62.3                                       | 66.7            | 55.5            |
| 12-Mar-20 | 6:14  | 61.5            | 64.5                                       | 69.1            | 56.9            |
| 12-Mar-20 | 6:19  | 61.1            | 64.1                                       | 67.8            | 57.8            |
| 12-Mar-20 | 6:24  | 60.1            | 63.1                                       | 68.0            | 54.2            |
| 12-Mar-20 | 6:29  | 65.9            | 68.9                                       | 73.0            | 55.1            |
| 12-Mar-20 | 6:34  | 62.6            | 65.6                                       | 69.7            | 58.5            |
| 12-Mar-20 | 6:39  | 64.9            | 67.9                                       | 72.3            | 59.0            |
| 12-Mar-20 | 6:44  | 65.5            | 68.5                                       | 71.8            | 58.7            |
| 12-Mar-20 | 6:49  | 66.1            | 69.1                                       | 73.0            | 57.4            |
| 12-Mar-20 | 6:54  | 65.7            | 68.7                                       | 72.6            | 56.5            |
| 12-Mar-20 | 6:59  | 65.1            | 68.1                                       | 72.5            | 58.3            |
| 12-Mar-20 | 23:04 | 59.8            | 62.8                                       | 66.6            | 53.6            |
| 12-Mar-20 | 23:09 | 59.7            | 62.7                                       | 65.4            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 23:14 | 60.6            | 63.6                                       | 66.9            | 53.1            |
| 12-Mar-20 | 23:19 | 57.8            | 60.8                                       | 63.2            | 52.9            |
| 12-Mar-20 | 23:24 | 61.0            | 64.0                                       | 67.2            | 54.2            |
| 12-Mar-20 | 23:29 | 56.5            | 59.5                                       | 63.0            | 53.2            |
| 12-Mar-20 | 23:34 | 59.2            | 62.2                                       | 64.4            | 53.3            |
| 12-Mar-20 | 23:39 | 57.8            | 60.8                                       | 63.7            | 52.7            |
| 12-Mar-20 | 23:44 | 56.5            | 59.5                                       | 62.5            | 52.5            |
| 12-Mar-20 | 23:49 | 58.5            | 61.5                                       | 64.1            | 52.9            |
| 12-Mar-20 | 23:54 | 57.7            | 60.7                                       | 63.2            | 52.7            |
| 12-Mar-20 | 23:59 | 63.3            | 66.3                                       | 68.5            | 53.2            |
|           |       | Mean            | 62.1                                       | 65.5            | 54.1            |
|           |       | Maximum         | 69.1                                       | 73.0            | 59.0            |
|           |       | Minimum         | 54.4                                       | 55.6            | 52.4            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 13-Mar-20 | 0:04 | 58.9            | 61.9                                       | 65.1            | 52.8            |
| 13-Mar-20 | 0:09 | 59.8            | 62.8                                       | 65.8            | 52.9            |
| 13-Mar-20 | 0:14 | 61.5            | 64.5                                       | 64.7            | 53.1            |
| 13-Mar-20 | 0:19 | 57.3            | 60.3                                       | 63.6            | 52.5            |
| 13-Mar-20 | 0:24 | 57.1            | 60.1                                       | 63.5            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 0:29 | 56.6            | 59.6                                       | 62.4            | 52.3            |
| 13-Mar-20 | 0:34 | 60.7            | 63.7                                       | 64.2            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 0:39 | 58.3            | 61.3                                       | 64.7            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 0:44 | 53.7            | 56.7                                       | 56.5            | 51.9            |
| 13-Mar-20 | 0:49 | 58.9            | 61.9                                       | 64.9            | 52.3            |
| 13-Mar-20 | 0:54 | 58.1            | 61.1                                       | 63.1            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 0:59 | 55.9            | 58.9                                       | 62.0            | 52.3            |
| 13-Mar-20 | 1:04 | 53.8            | 56.8                                       | 58.3            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 1:09 | 55.2            | 58.2                                       | 61.0            | 51.9            |
| 13-Mar-20 | 1:14 | 59.7            | 62.7                                       | 66.3            | 52.3            |
| 13-Mar-20 | 1:19 | 58.8            | 61.8                                       | 63.0            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 1:24 | 58.8            | 61.8                                       | 64.7            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 1:29 | 58.9            | 61.9                                       | 62.9            | 52.4            |
| 13-Mar-20 | 1:34 | 55.8            | 58.8                                       | 60.9            | 51.9            |
| 13-Mar-20 | 1:39 | 55.3            | 58.3                                       | 60.4            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 1:44 | 56.0            | 59.0                                       | 61.5            | 52.4            |
| 13-Mar-20 | 1:49 | 56.5            | 59.5                                       | 61.8            | 52.4            |
| 13-Mar-20 | 1:54 | 56.9            | 59.9                                       | 62.2            | 52.3            |
| 13-Mar-20 | 1:59 | 56.1            | 59.1                                       | 58.9            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 2:04 | 56.0            | 59.0                                       | 59.7            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 2:09 | 54.8            | 57.8                                       | 60.1            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 2:14 | 56.3            | 59.3                                       | 62.3            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 2:19 | 57.9            | 60.9                                       | 61.4            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 2:24 | 50.1            | 53.1                                       | 53.4            | 51.4            |
| 13-Mar-20 | 2:29 | 52.4            | 55.4                                       | 57.0            | 51.9            |
| 13-Mar-20 | 2:34 | 54.5            | 57.5                                       | 58.8            | 51.7            |
| 13-Mar-20 | 2:39 | 54.2            | 57.2                                       | 56.9            | 51.7            |
| 13-Mar-20 | 2:44 | 55.6            | 58.6                                       | 59.1            | 51.6            |
| 13-Mar-20 | 2:49 | 55.8            | 58.8                                       | 60.6            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 2:54 | 55.3            | 58.3                                       | 60.0            | 51.9            |
| 13-Mar-20 | 2:59 | 56.1            | 59.1                                       | 60.7            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 3:04 | 52.7            | 55.7                                       | 56.9            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 3:09 | 55.7            | 58.7                                       | 60.3            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 3:14 | 55.7            | 58.7                                       | 60.4            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 3:19 | 56.1            | 59.1                                       | 56.1            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 3:24 | 52.9            | 55.9                                       | 57.0            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 3:29 | 56.6            | 59.6                                       | 61.4            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 3:34 | 56.5            | 59.5                                       | 61.0            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 3:39 | 56.6            | 59.6                                       | 61.6            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 3:44 | 54.1            | 57.1                                       | 53.9            | 51.6            |
| 13-Mar-20 | 3:49 | 52.5            | 55.5                                       | 56.7            | 51.8            |
| 13-Mar-20 | 3:54 | 62.2            | 65.2                                       | 63.8            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 3:59 | 55.6            | 58.6                                       | 57.4            | 52.0            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 13-Mar-20 | 4:04  | 56.3            | 59.3                                       | 60.6            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 4:09  | 55.3            | 58.3                                       | 59.9            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 4:14  | 53.1            | 56.1                                       | 55.8            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 4:19  | 52.2            | 55.2                                       | 54.3            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 4:24  | 56.1            | 59.1                                       | 58.4            | 52.3            |
| 13-Mar-20 | 4:29  | 58.1            | 61.1                                       | 62.0            | 52.7            |
| 13-Mar-20 | 4:34  | 59.0            | 62.0                                       | 61.1            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 4:39  | 53.4            | 56.4                                       | 57.6            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 4:44  | 56.6            | 59.6                                       | 61.4            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 4:49  | 55.7            | 58.7                                       | 59.6            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 4:54  | 54.5            | 57.5                                       | 56.5            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 4:59  | 54.0            | 57.0                                       | 57.0            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 5:04  | 54.9            | 57.9                                       | 55.4            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 5:09  | 57.2            | 60.2                                       | 62.7            | 52.8            |
| 13-Mar-20 | 5:14  | 58.1            | 61.1                                       | 62.5            | 52.4            |
| 13-Mar-20 | 5:19  | 57.1            | 60.1                                       | 61.8            | 52.3            |
| 13-Mar-20 | 5:24  | 59.7            | 62.7                                       | 65.9            | 52.6            |
| 13-Mar-20 | 5:29  | 58.0            | 61.0                                       | 63.7            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 5:34  | 58.9            | 61.9                                       | 65.8            | 52.1            |
| 13-Mar-20 | 5:39  | 60.0            | 63.0                                       | 65.1            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 5:44  | 58.9            | 61.9                                       | 64.4            | 52.0            |
| 13-Mar-20 | 5:49  | 59.4            | 62.4                                       | 63.2            | 51.6            |
| 13-Mar-20 | 5:54  | 59.8            | 62.8                                       | 66.5            | 52.2            |
| 13-Mar-20 | 5:59  | 61.2            | 64.2                                       | 67.4            | 53.2            |
| 13-Mar-20 | 6:04  | 61.8            | 64.8                                       | 69.2            | 52.6            |
| 13-Mar-20 | 6:09  | 58.3            | 61.3                                       | 64.4            | 51.6            |
| 13-Mar-20 | 6:14  | 63.0            | 66.0                                       | 69.9            | 56.6            |
| 13-Mar-20 | 6:19  | 62.0            | 65.0                                       | 68.2            | 56.7            |
| 13-Mar-20 | 6:24  | 64.7            | 67.7                                       | 70.1            | 56.6            |
| 13-Mar-20 | 6:29  | 63.0            | 66.0                                       | 69.2            | 53.8            |
| 13-Mar-20 | 6:34  | 64.9            | 67.9                                       | 72.9            | 53.4            |
| 13-Mar-20 | 6:39  | 68.3            | 71.3                                       | 72.0            | 54.0            |
| 13-Mar-20 | 6:44  | 66.5            | 69.5                                       | 73.5            | 54.5            |
| 13-Mar-20 | 6:49  | 64.5            | 67.5                                       | 71.9            | 55.2            |
| 13-Mar-20 | 6:54  | 66.4            | 69.4                                       | 73.2            | 56.4            |
| 13-Mar-20 | 6:59  | 65.1            | 68.1                                       | 72.3            | 54.2            |
| 13-Mar-20 | 23:04 | 66.0            | 69.0                                       | 71.0            | 65.6            |
| 13-Mar-20 | 23:09 | 64.1            | 67.1                                       | 68.0            | 65.4            |
| 13-Mar-20 | 23:14 | 66.2            | 69.2                                       | 68.6            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 23:19 | 66.9            | 69.9                                       | 70.8            | 65.7            |
| 13-Mar-20 | 23:24 | 64.1            | 67.1                                       | 67.8            | 65.4            |
| 13-Mar-20 | 23:29 | 64.9            | 67.9                                       | 68.7            | 65.6            |
| 13-Mar-20 | 23:34 | 64.4            | 67.4                                       | 68.3            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 23:39 | 64.5            | 67.5                                       | 69.0            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 23:44 | 65.3            | 68.3                                       | 69.7            | 65.5            |
| 13-Mar-20 | 23:49 | 64.7            | 67.7                                       | 68.4            | 65.6            |
| 13-Mar-20 | 23:54 | 63.6            | 66.6                                       | 67.4            | 65.2            |
| 13-Mar-20 | 23:59 | 63.7            | 66.7                                       | 67.5            | 65.2            |
|           |       | Mean            | 63.7                                       | 65.8            | 57.8            |
|           |       | Maximum         | 71.3                                       | 73.5            | 65.7            |
|           |       | Minimum         | 53.1                                       | 53.4            | 51.4            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 14-Mar-20 | 0:04 | 63.4            | 66.4                                       | 66.8            | 65.1            |
| 14-Mar-20 | 0:09 | 64.3            | 67.3                                       | 68.5            | 65.6            |
| 14-Mar-20 | 0:14 | 64.0            | 67.0                                       | 68.2            | 65.5            |
| 14-Mar-20 | 0:19 | 63.6            | 66.6                                       | 67.4            | 65.5            |
| 14-Mar-20 | 0:24 | 64.3            | 67.3                                       | 68.7            | 65.3            |
| 14-Mar-20 | 0:29 | 64.4            | 67.4                                       | 68.6            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 0:34 | 64.1            | 67.1                                       | 68.3            | 65.6            |
| 14-Mar-20 | 0:39 | 63.6            | 66.6                                       | 67.3            | 65.4            |
| 14-Mar-20 | 0:44 | 63.8            | 66.8                                       | 67.6            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 0:49 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 0:54 | 64.0            | 67.0                                       | 67.8            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 0:59 | 64.0            | 67.0                                       | 67.9            | 65.8            |
| 14-Mar-20 | 1:04 | 63.9            | 66.9                                       | 67.1            | 65.7            |
| 14-Mar-20 | 1:09 | 64.1            | 67.1                                       | 68.1            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:14 | 64.1            | 67.1                                       | 67.9            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:19 | 63.6            | 66.6                                       | 67.0            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:24 | 65.1            | 68.1                                       | 69.1            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:29 | 64.2            | 67.2                                       | 68.1            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:34 | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:39 | 64.1            | 67.1                                       | 67.7            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:44 | 63.8            | 66.8                                       | 67.5            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:49 | 63.4            | 66.4                                       | 66.8            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:54 | 66.2            | 69.2                                       | 68.7            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 1:59 | 64.5            | 67.5                                       | 68.0            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 2:04 | 64.1            | 67.1                                       | 67.6            | 66.0            |
| 14-Mar-20 | 2:09 | 63.8            | 66.8                                       | 67.2            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 2:14 | 64.5            | 67.5                                       | 67.8            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 2:19 | 63.7            | 66.7                                       | 67.3            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 2:24 | 63.7            | 66.7                                       | 67.3            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 2:29 | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 66.0            |
| 14-Mar-20 | 2:34 | 64.0            | 67.0                                       | 67.7            | 66.0            |
| 14-Mar-20 | 2:39 | 63.8            | 66.8                                       | 67.0            | 65.9            |
| 14-Mar-20 | 2:44 | 64.3            | 67.3                                       | 67.8            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 2:49 | 64.2            | 67.2                                       | 67.8            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 2:54 | 64.5            | 67.5                                       | 67.8            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 2:59 | 64.3            | 67.3                                       | 67.8            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 3:04 | 64.4            | 67.4                                       | 67.7            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 3:09 | 64.2            | 67.2                                       | 67.3            | 66.3            |
| 14-Mar-20 | 3:14 | 64.5            | 67.5                                       | 67.2            | 66.3            |
| 14-Mar-20 | 3:19 | 64.4            | 67.4                                       | 67.7            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 3:24 | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.3            |
| 14-Mar-20 | 3:29 | 65.1            | 68.1                                       | 68.2            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 3:34 | 65.3            | 68.3                                       | 68.0            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 3:39 | 64.9            | 67.9                                       | 69.0            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 3:44 | 65.4            | 68.4                                       | 68.8            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 3:49 | 64.1            | 67.1                                       | 67.4            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 3:54 | 64.1            | 67.1                                       | 67.7            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 3:59 | 64.4            | 67.4                                       | 68.0            | 66.4            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 14-Mar-20 | 4:04  | 64.3            | 67.3                                       | 67.7            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:09  | 64.3            | 67.3                                       | 67.9            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:14  | 64.5            | 67.5                                       | 68.1            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:19  | 64.6            | 67.6                                       | 67.7            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:24  | 65.0            | 68.0                                       | 68.5            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:29  | 64.9            | 67.9                                       | 67.9            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:34  | 64.5            | 67.5                                       | 68.0            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:39  | 64.1            | 67.1                                       | 67.2            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:44  | 64.7            | 67.7                                       | 68.1            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:49  | 64.7            | 67.7                                       | 68.2            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:54  | 64.9            | 67.9                                       | 68.6            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 4:59  | 64.6            | 67.6                                       | 68.2            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:04  | 64.4            | 67.4                                       | 68.0            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:09  | 65.0            | 68.0                                       | 68.3            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:14  | 64.7            | 67.7                                       | 68.1            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:19  | 64.1            | 67.1                                       | 67.7            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:24  | 65.1            | 68.1                                       | 68.2            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:29  | 64.5            | 67.5                                       | 67.9            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:34  | 65.5            | 68.5                                       | 70.3            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:39  | 65.0            | 68.0                                       | 68.6            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:44  | 65.7            | 68.7                                       | 70.5            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:49  | 65.5            | 68.5                                       | 69.6            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:54  | 65.6            | 68.6                                       | 69.0            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 5:59  | 65.5            | 68.5                                       | 69.0            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 6:04  | 65.1            | 68.1                                       | 69.3            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 6:09  | 65.7            | 68.7                                       | 70.1            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 6:14  | 66.3            | 69.3                                       | 70.9            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 6:19  | 65.6            | 68.6                                       | 70.3            | 66.4            |
| 14-Mar-20 | 6:24  | 66.3            | 69.3                                       | 71.7            | 66.5            |
| 14-Mar-20 | 6:29  | 65.9            | 68.9                                       | 70.8            | 67.3            |
| 14-Mar-20 | 6:34  | 66.9            | 69.9                                       | 72.4            | 67.3            |
| 14-Mar-20 | 6:39  | 67.9            | 70.9                                       | 73.2            | 67.3            |
| 14-Mar-20 | 6:44  | 68.2            | 71.2                                       | 74.3            | 67.0            |
| 14-Mar-20 | 6:49  | 67.0            | 70.0                                       | 72.0            | 66.7            |
| 14-Mar-20 | 6:54  | 68.0            | 71.0                                       | 73.8            | 66.5            |
| 14-Mar-20 | 6:59  | 66.9            | 69.9                                       | 72.7            | 66.6            |
| 14-Mar-20 | 23:04 | 59.2            | 62.2                                       | 66.6            | 53.8            |
| 14-Mar-20 | 23:09 | 58.6            | 61.6                                       | 65.1            | 53.8            |
| 14-Mar-20 | 23:14 | 59.8            | 62.8                                       | 66.0            | 54.0            |
| 14-Mar-20 | 23:19 | 60.7            | 63.7                                       | 66.9            | 54.2            |
| 14-Mar-20 | 23:24 | 60.6            | 63.6                                       | 67.1            | 54.2            |
| 14-Mar-20 | 23:29 | 59.2            | 62.2                                       | 64.2            | 54.1            |
| 14-Mar-20 | 23:34 | 58.8            | 61.8                                       | 66.6            | 54.1            |
| 14-Mar-20 | 23:39 | 60.4            | 63.4                                       | 68.3            | 54.7            |
| 14-Mar-20 | 23:44 | 59.4            | 62.4                                       | 67.2            | 54.2            |
| 14-Mar-20 | 23:49 | 59.5            | 62.5                                       | 65.8            | 54.6            |
| 14-Mar-20 | 23:54 | 57.3            | 60.3                                       | 63.3            | 54.2            |
| 14-Mar-20 | 23:59 | 59.4            | 62.4                                       | 66.8            | 54.3            |
|           |       | Mean            | 67.5                                       | 68.7            | 65.7            |
|           |       | Maximum         | 71.2                                       | 74.3            | 67.3            |
|           |       | Minimum         | 60.3                                       | 63.3            | 53.8            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 0:04 | 57.6            | 60.6                                       | 65.7            | 51.6            |
| 15-Mar-20 | 0:09 | 57.8            | 60.8                                       | 64.9            | 51.9            |
| 15-Mar-20 | 0:14 | 57.7            | 60.7                                       | 63.0            | 51.5            |
| 15-Mar-20 | 0:19 | 58.5            | 61.5                                       | 63.5            | 51.4            |
| 15-Mar-20 | 0:24 | 58.9            | 61.9                                       | 65.2            | 51.6            |
| 15-Mar-20 | 0:29 | 55.3            | 58.3                                       | 61.4            | 51.5            |
| 15-Mar-20 | 0:34 | 59.9            | 62.9                                       | 66.4            | 52.4            |
| 15-Mar-20 | 0:39 | 55.5            | 58.5                                       | 61.1            | 51.3            |
| 15-Mar-20 | 0:44 | 56.2            | 59.2                                       | 63.5            | 51.2            |
| 15-Mar-20 | 0:49 | 57.8            | 60.8                                       | 63.6            | 51.6            |
| 15-Mar-20 | 0:54 | 55.2            | 58.2                                       | 60.0            | 51.2            |
| 15-Mar-20 | 0:59 | 59.4            | 62.4                                       | 62.3            | 51.0            |
| 15-Mar-20 | 1:04 | 56.2            | 59.2                                       | 63.1            | 51.4            |
| 15-Mar-20 | 1:09 | 58.4            | 61.4                                       | 65.2            | 52.3            |
| 15-Mar-20 | 1:14 | 58.1            | 61.1                                       | 62.0            | 52.4            |
| 15-Mar-20 | 1:19 | 57.1            | 60.1                                       | 63.5            | 52.0            |
| 15-Mar-20 | 1:24 | 57.2            | 60.2                                       | 63.6            | 51.3            |
| 15-Mar-20 | 1:29 | 55.4            | 58.4                                       | 61.6            | 51.2            |
| 15-Mar-20 | 1:34 | 57.4            | 60.4                                       | 64.0            | 51.2            |
| 15-Mar-20 | 1:39 | 58.4            | 61.4                                       | 58.9            | 50.1            |
| 15-Mar-20 | 1:44 | 57.7            | 60.7                                       | 64.2            | 50.9            |
| 15-Mar-20 | 1:49 | 57.5            | 60.5                                       | 62.5            | 51.3            |
| 15-Mar-20 | 1:54 | 53.5            | 56.5                                       | 58.1            | 51.1            |
| 15-Mar-20 | 1:59 | 57.0            | 60.0                                       | 62.1            | 50.3            |
| 15-Mar-20 | 2:04 | 54.5            | 57.5                                       | 61.2            | 50.1            |
| 15-Mar-20 | 2:09 | 54.0            | 57.0                                       | 57.2            | 50.5            |
| 15-Mar-20 | 2:14 | 55.2            | 58.2                                       | 59.2            | 51.0            |
| 15-Mar-20 | 2:19 | 57.8            | 60.8                                       | 62.0            | 50.0            |
| 15-Mar-20 | 2:24 | 55.3            | 58.3                                       | 58.0            | 49.8            |
| 15-Mar-20 | 2:29 | 52.5            | 55.5                                       | 55.3            | 49.9            |
| 15-Mar-20 | 2:34 | 55.4            | 58.4                                       | 59.9            | 50.1            |
| 15-Mar-20 | 2:39 | 56.6            | 59.6                                       | 63.3            | 51.0            |
| 15-Mar-20 | 2:44 | 59.0            | 62.0                                       | 61.3            | 50.3            |
| 15-Mar-20 | 2:49 | 56.0            | 59.0                                       | 61.3            | 49.8            |
| 15-Mar-20 | 2:54 | 54.2            | 57.2                                       | 54.1            | 49.4            |
| 15-Mar-20 | 2:59 | 57.7            | 60.7                                       | 58.7            | 49.8            |
| 15-Mar-20 | 3:04 | 58.2            | 61.2                                       | 61.1            | 49.9            |
| 15-Mar-20 | 3:09 | 57.1            | 60.1                                       | 61.8            | 49.9            |
| 15-Mar-20 | 3:14 | 55.8            | 58.8                                       | 61.1            | 49.8            |
| 15-Mar-20 | 3:19 | 57.1            | 60.1                                       | 62.1            | 50.4            |
| 15-Mar-20 | 3:24 | 53.8            | 56.8                                       | 60.4            | 50.2            |
| 15-Mar-20 | 3:29 | 50.4            | 53.4                                       | 52.8            | 49.8            |
| 15-Mar-20 | 3:34 | 54.5            | 57.5                                       | 60.7            | 49.8            |
| 15-Mar-20 | 3:39 | 56.2            | 59.2                                       | 62.2            | 49.5            |
| 15-Mar-20 | 3:44 | 50.0            | 53.0                                       | 52.9            | 49.5            |
| 15-Mar-20 | 3:49 | 53.4            | 56.4                                       | 57.2            | 49.8            |
| 15-Mar-20 | 3:54 | 51.9            | 54.9                                       | 56.4            | 49.8            |
| 15-Mar-20 | 3:59 | 51.5            | 54.5                                       | 54.0            | 49.9            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 15-Mar-20 | 4:04  | 54.5            | 57.5                                       | 60.1            | 50.3            |
| 15-Mar-20 | 4:09  | 55.7            | 58.7                                       | 57.7            | 50.5            |
| 15-Mar-20 | 4:14  | 54.0            | 57.0                                       | 57.8            | 50.4            |
| 15-Mar-20 | 4:19  | 58.1            | 61.1                                       | 63.6            | 50.2            |
| 15-Mar-20 | 4:24  | 53.1            | 56.1                                       | 57.0            | 50.2            |
| 15-Mar-20 | 4:29  | 55.1            | 58.1                                       | 61.9            | 50.5            |
| 15-Mar-20 | 4:34  | 54.5            | 57.5                                       | 58.0            | 50.3            |
| 15-Mar-20 | 4:39  | 54.7            | 57.7                                       | 55.9            | 50.0            |
| 15-Mar-20 | 4:44  | 50.9            | 53.9                                       | 54.1            | 50.2            |
| 15-Mar-20 | 4:49  | 53.4            | 56.4                                       | 60.4            | 50.4            |
| 15-Mar-20 | 4:54  | 56.4            | 59.4                                       | 61.8            | 50.5            |
| 15-Mar-20 | 4:59  | 58.0            | 61.0                                       | 63.9            | 51.1            |
| 15-Mar-20 | 5:04  | 54.3            | 57.3                                       | 57.6            | 50.6            |
| 15-Mar-20 | 5:09  | 57.9            | 60.9                                       | 62.8            | 50.7            |
| 15-Mar-20 | 5:14  | 58.7            | 61.7                                       | 62.5            | 50.6            |
| 15-Mar-20 | 5:19  | 56.5            | 59.5                                       | 63.7            | 50.7            |
| 15-Mar-20 | 5:24  | 55.3            | 58.3                                       | 61.5            | 51.0            |
| 15-Mar-20 | 5:29  | 57.0            | 60.0                                       | 63.7            | 50.6            |
| 15-Mar-20 | 5:34  | 58.6            | 61.6                                       | 65.3            | 51.4            |
| 15-Mar-20 | 5:39  | 55.3            | 58.3                                       | 62.0            | 51.0            |
| 15-Mar-20 | 5:44  | 54.5            | 57.5                                       | 58.6            | 50.8            |
| 15-Mar-20 | 5:49  | 56.6            | 59.6                                       | 60.9            | 51.3            |
| 15-Mar-20 | 5:54  | 61.4            | 64.4                                       | 67.6            | 52.6            |
| 15-Mar-20 | 5:59  | 59.4            | 62.4                                       | 65.8            | 53.2            |
| 15-Mar-20 | 6:04  | 61.1            | 64.1                                       | 66.4            | 52.6            |
| 15-Mar-20 | 6:09  | 60.7            | 63.7                                       | 67.5            | 53.1            |
| 15-Mar-20 | 6:14  | 59.6            | 62.6                                       | 66.4            | 52.6            |
| 15-Mar-20 | 6:19  | 58.8            | 61.8                                       | 66.0            | 52.2            |
| 15-Mar-20 | 6:24  | 59.4            | 62.4                                       | 64.8            | 53.1            |
| 15-Mar-20 | 6:29  | 61.1            | 64.1                                       | 67.4            | 58.6            |
| 15-Mar-20 | 6:34  | 61.6            | 64.6                                       | 68.5            | 53.3            |
| 15-Mar-20 | 6:39  | 61.4            | 64.4                                       | 67.8            | 54.2            |
| 15-Mar-20 | 6:44  | 61.9            | 64.9                                       | 69.1            | 55.6            |
| 15-Mar-20 | 6:49  | 60.4            | 63.4                                       | 67.5            | 51.7            |
| 15-Mar-20 | 6:54  | 60.8            | 63.8                                       | 68.0            | 52.3            |
| 15-Mar-20 | 6:59  | 58.7            | 61.7                                       | 66.0            | 51.6            |
| 15-Mar-20 | 23:04 | 58.2            | 61.2                                       | 65.8            | 52.4            |
| 15-Mar-20 | 23:09 | 59.1            | 62.1                                       | 65.3            | 53.1            |
| 15-Mar-20 | 23:14 | 57.9            | 60.9                                       | 64.7            | 53.7            |
| 15-Mar-20 | 23:19 | 57.2            | 60.2                                       | 63.9            | 52.3            |
| 15-Mar-20 | 23:24 | 61.4            | 64.4                                       | 64.0            | 52.3            |
| 15-Mar-20 | 23:29 | 58.3            | 61.3                                       | 65.1            | 54.0            |
| 15-Mar-20 | 23:34 | 56.3            | 59.3                                       | 62.8            | 52.7            |
| 15-Mar-20 | 23:39 | 56.9            | 59.9                                       | 64.1            | 52.2            |
| 15-Mar-20 | 23:44 | 56.5            | 59.5                                       | 64.2            | 51.2            |
| 15-Mar-20 | 23:49 | 63.9            | 66.9                                       | 67.0            | 51.3            |
| 15-Mar-20 | 23:54 | 57.8            | 60.8                                       | 63.2            | 51.3            |
| 15-Mar-20 | 23:59 | 59.2            | 62.2                                       | 66.8            | 52.4            |
|           |       | Mean            | 60.7                                       | 63.5            | 51.5            |
|           |       | Maximum         | 66.9                                       | 69.1            | 58.6            |
|           |       | Minimum         | 53.0                                       | 52.8            | 49.4            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 16-Mar-20 | 0:04 | 55.8            | 58.8                                       | 62.5            | 52.1            |
| 16-Mar-20 | 0:09 | 59.4            | 62.4                                       | 66.6            | 51.1            |
| 16-Mar-20 | 0:14 | 53.8            | 56.8                                       | 59.9            | 50.6            |
| 16-Mar-20 | 0:19 | 56.3            | 59.3                                       | 63.9            | 51.7            |
| 16-Mar-20 | 0:24 | 55.7            | 58.7                                       | 61.4            | 51.3            |
| 16-Mar-20 | 0:29 | 59.3            | 62.3                                       | 64.5            | 51.2            |
| 16-Mar-20 | 0:34 | 54.0            | 57.0                                       | 60.0            | 50.7            |
| 16-Mar-20 | 0:39 | 55.2            | 58.2                                       | 61.8            | 50.8            |
| 16-Mar-20 | 0:44 | 56.6            | 59.6                                       | 62.3            | 51.3            |
| 16-Mar-20 | 0:49 | 55.7            | 58.7                                       | 61.9            | 50.9            |
| 16-Mar-20 | 0:54 | 52.6            | 55.6                                       | 57.2            | 51.0            |
| 16-Mar-20 | 0:59 | 56.1            | 59.1                                       | 60.9            | 51.3            |
| 16-Mar-20 | 1:04 | 56.4            | 59.4                                       | 62.0            | 50.4            |
| 16-Mar-20 | 1:09 | 55.4            | 58.4                                       | 61.3            | 50.0            |
| 16-Mar-20 | 1:14 | 55.5            | 58.5                                       | 62.3            | 50.1            |
| 16-Mar-20 | 1:19 | 57.7            | 60.7                                       | 59.5            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 1:24 | 54.5            | 57.5                                       | 59.9            | 52.2            |
| 16-Mar-20 | 1:29 | 54.2            | 57.2                                       | 60.0            | 51.1            |
| 16-Mar-20 | 1:34 | 51.3            | 54.3                                       | 55.6            | 51.0            |
| 16-Mar-20 | 1:39 | 52.1            | 55.1                                       | 56.6            | 51.0            |
| 16-Mar-20 | 1:44 | 53.9            | 56.9                                       | 58.8            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 1:49 | 55.6            | 58.6                                       | 63.2            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 1:54 | 54.9            | 57.9                                       | 60.1            | 50.0            |
| 16-Mar-20 | 1:59 | 54.8            | 57.8                                       | 61.4            | 49.9            |
| 16-Mar-20 | 2:04 | 55.9            | 58.9                                       | 55.7            | 50.0            |
| 16-Mar-20 | 2:09 | 51.3            | 54.3                                       | 53.9            | 50.0            |
| 16-Mar-20 | 2:14 | 55.2            | 58.2                                       | 59.5            | 49.9            |
| 16-Mar-20 | 2:19 | 50.8            | 53.8                                       | 52.1            | 49.3            |
| 16-Mar-20 | 2:24 | 55.9            | 58.9                                       | 59.4            | 49.5            |
| 16-Mar-20 | 2:29 | 55.5            | 58.5                                       | 55.5            | 50.1            |
| 16-Mar-20 | 2:34 | 53.4            | 56.4                                       | 56.8            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 2:39 | 52.0            | 55.0                                       | 54.9            | 49.7            |
| 16-Mar-20 | 2:44 | 49.8            | 52.8                                       | 52.6            | 49.7            |
| 16-Mar-20 | 2:49 | 54.4            | 57.4                                       | 57.2            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 2:54 | 54.5            | 57.5                                       | 58.1            | 49.8            |
| 16-Mar-20 | 2:59 | 50.4            | 53.4                                       | 52.2            | 49.4            |
| 16-Mar-20 | 3:04 | 56.2            | 59.2                                       | 57.2            | 49.4            |
| 16-Mar-20 | 3:09 | 54.3            | 57.3                                       | 57.2            | 49.7            |
| 16-Mar-20 | 3:14 | 52.8            | 55.8                                       | 56.0            | 49.7            |
| 16-Mar-20 | 3:19 | 49.5            | 52.5                                       | 53.7            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 3:24 | 57.5            | 60.5                                       | 62.4            | 51.0            |
| 16-Mar-20 | 3:29 | 55.9            | 58.9                                       | 56.2            | 50.4            |
| 16-Mar-20 | 3:34 | 52.0            | 55.0                                       | 55.3            | 49.7            |
| 16-Mar-20 | 3:39 | 56.8            | 59.8                                       | 64.1            | 50.5            |
| 16-Mar-20 | 3:44 | 53.8            | 56.8                                       | 57.9            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 3:49 | 53.3            | 56.3                                       | 57.0            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 3:54 | 52.2            | 55.2                                       | 56.4            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 3:59 | 54.4            | 57.4                                       | 59.2            | 50.6            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 16-Mar-20 | 4:04  | 52.3            | 55.3                                       | 55.3            | 50.4            |
| 16-Mar-20 | 4:09  | 53.0            | 56.0                                       | 55.7            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 4:14  | 59.3            | 62.3                                       | 64.6            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 4:19  | 55.5            | 58.5                                       | 57.0            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 4:24  | 56.7            | 59.7                                       | 62.4            | 50.4            |
| 16-Mar-20 | 4:29  | 51.7            | 54.7                                       | 53.8            | 50.4            |
| 16-Mar-20 | 4:34  | 51.8            | 54.8                                       | 55.4            | 51.2            |
| 16-Mar-20 | 4:39  | 53.8            | 56.8                                       | 55.4            | 50.6            |
| 16-Mar-20 | 4:44  | 54.7            | 57.7                                       | 55.0            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 4:49  | 54.5            | 57.5                                       | 57.9            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 4:54  | 52.4            | 55.4                                       | 52.3            | 49.5            |
| 16-Mar-20 | 4:59  | 50.8            | 53.8                                       | 51.5            | 49.4            |
| 16-Mar-20 | 5:04  | 56.1            | 59.1                                       | 61.7            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 5:09  | 56.0            | 59.0                                       | 60.1            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 5:14  | 54.8            | 57.8                                       | 59.4            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 5:19  | 57.1            | 60.1                                       | 61.9            | 50.2            |
| 16-Mar-20 | 5:24  | 57.4            | 60.4                                       | 62.8            | 49.5            |
| 16-Mar-20 | 5:29  | 59.0            | 62.0                                       | 66.7            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 5:34  | 57.3            | 60.3                                       | 64.7            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 5:39  | 58.9            | 61.9                                       | 64.3            | 51.0            |
| 16-Mar-20 | 5:44  | 63.8            | 66.8                                       | 70.5            | 51.6            |
| 16-Mar-20 | 5:49  | 61.0            | 64.0                                       | 68.0            | 50.8            |
| 16-Mar-20 | 5:54  | 59.3            | 62.3                                       | 65.1            | 52.7            |
| 16-Mar-20 | 5:59  | 61.0            | 64.0                                       | 67.6            | 54.5            |
| 16-Mar-20 | 6:04  | 59.8            | 62.8                                       | 66.1            | 53.9            |
| 16-Mar-20 | 6:09  | 61.8            | 64.8                                       | 68.1            | 54.8            |
| 16-Mar-20 | 6:14  | 65.5            | 68.5                                       | 71.1            | 53.8            |
| 16-Mar-20 | 6:19  | 62.6            | 65.6                                       | 70.3            | 54.5            |
| 16-Mar-20 | 6:24  | 61.9            | 64.9                                       | 68.8            | 52.5            |
| 16-Mar-20 | 6:29  | 63.6            | 66.6                                       | 70.7            | 59.2            |
| 16-Mar-20 | 6:34  | 65.8            | 68.8                                       | 73.4            | 59.5            |
| 16-Mar-20 | 6:39  | 66.4            | 69.4                                       | 73.8            | 58.4            |
| 16-Mar-20 | 6:44  | 66.0            | 69.0                                       | 73.1            | 54.6            |
| 16-Mar-20 | 6:49  | 67.0            | 70.0                                       | 74.3            | 54.4            |
| 16-Mar-20 | 6:54  | 65.0            | 68.0                                       | 72.5            | 56.2            |
| 16-Mar-20 | 6:59  | 64.9            | 67.9                                       | 71.6            | 57.1            |
| 16-Mar-20 | 23:04 | 59.7            | 62.7                                       | 65.1            | 52.4            |
| 16-Mar-20 | 23:09 | 60.6            | 63.6                                       | 65.3            | 52.8            |
| 16-Mar-20 | 23:14 | 62.8            | 65.8                                       | 68.4            | 49.3            |
| 16-Mar-20 | 23:19 | 56.7            | 59.7                                       | 64.4            | 47.9            |
| 16-Mar-20 | 23:24 | 59.1            | 62.1                                       | 66.5            | 48.5            |
| 16-Mar-20 | 23:29 | 59.1            | 62.1                                       | 65.8            | 50.8            |
| 16-Mar-20 | 23:34 | 56.9            | 59.9                                       | 63.1            | 50.1            |
| 16-Mar-20 | 23:39 | 59.0            | 62.0                                       | 65.5            | 50.5            |
| 16-Mar-20 | 23:44 | 58.8            | 61.8                                       | 66.0            | 50.3            |
| 16-Mar-20 | 23:49 | 59.5            | 62.5                                       | 65.2            | 50.0            |
| 16-Mar-20 | 23:54 | 56.7            | 59.7                                       | 62.2            | 48.7            |
| 16-Mar-20 | 23:59 | 58.1            | 61.1                                       | 63.5            | 49.1            |
|           |       | Mean            | 61.9                                       | 65.2            | 51.8            |
|           |       | Maximum         | 70.0                                       | 74.3            | 59.5            |
|           |       | Minimum         | 52.5                                       | 51.5            | 47.9            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 17-Mar-20 | 0:04 | 57.6            | 60.6                                       | 63.1            | 50.5            |
| 17-Mar-20 | 0:09 | 60.5            | 63.5                                       | 66.9            | 51.1            |
| 17-Mar-20 | 0:14 | 57.9            | 60.9                                       | 65.6            | 50.4            |
| 17-Mar-20 | 0:19 | 59.0            | 62.0                                       | 65.5            | 50.1            |
| 17-Mar-20 | 0:24 | 58.3            | 61.3                                       | 65.8            | 50.8            |
| 17-Mar-20 | 0:29 | 57.8            | 60.8                                       | 61.8            | 50.4            |
| 17-Mar-20 | 0:34 | 57.7            | 60.7                                       | 64.6            | 50.3            |
| 17-Mar-20 | 0:39 | 55.1            | 58.1                                       | 61.8            | 50.3            |
| 17-Mar-20 | 0:44 | 56.1            | 59.1                                       | 62.5            | 50.2            |
| 17-Mar-20 | 0:49 | 58.2            | 61.2                                       | 62.5            | 50.4            |
| 17-Mar-20 | 0:54 | 57.5            | 60.5                                       | 63.2            | 50.3            |
| 17-Mar-20 | 0:59 | 57.1            | 60.1                                       | 63.2            | 50.3            |
| 17-Mar-20 | 1:04 | 59.3            | 62.3                                       | 65.7            | 50.2            |
| 17-Mar-20 | 1:09 | 55.5            | 58.5                                       | 62.5            | 49.7            |
| 17-Mar-20 | 1:14 | 60.0            | 63.0                                       | 67.0            | 50.2            |
| 17-Mar-20 | 1:19 | 57.8            | 60.8                                       | 64.7            | 50.0            |
| 17-Mar-20 | 1:24 | 57.8            | 60.8                                       | 64.1            | 49.6            |
| 17-Mar-20 | 1:29 | 56.2            | 59.2                                       | 62.8            | 49.6            |
| 17-Mar-20 | 1:34 | 57.6            | 60.6                                       | 64.0            | 49.5            |
| 17-Mar-20 | 1:39 | 59.1            | 62.1                                       | 62.5            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 1:44 | 59.7            | 62.7                                       | 64.5            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 1:49 | 61.0            | 64.0                                       | 65.0            | 49.3            |
| 17-Mar-20 | 1:54 | 56.8            | 59.8                                       | 63.2            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 1:59 | 56.3            | 59.3                                       | 62.2            | 49.3            |
| 17-Mar-20 | 2:04 | 56.1            | 59.1                                       | 62.9            | 49.5            |
| 17-Mar-20 | 2:09 | 52.3            | 55.3                                       | 55.0            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 2:14 | 54.6            | 57.6                                       | 59.5            | 49.0            |
| 17-Mar-20 | 2:19 | 58.8            | 61.8                                       | 61.3            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 2:24 | 56.3            | 59.3                                       | 57.9            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 2:29 | 56.4            | 59.4                                       | 62.6            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 2:34 | 54.5            | 57.5                                       | 57.1            | 49.0            |
| 17-Mar-20 | 2:39 | 55.6            | 58.6                                       | 62.2            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 2:44 | 55.7            | 58.7                                       | 60.3            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 2:49 | 52.8            | 55.8                                       | 57.5            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 2:54 | 53.9            | 56.9                                       | 56.0            | 49.0            |
| 17-Mar-20 | 2:59 | 58.1            | 61.1                                       | 61.0            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 3:04 | 51.7            | 54.7                                       | 51.8            | 49.0            |
| 17-Mar-20 | 3:09 | 56.3            | 59.3                                       | 58.5            | 49.0            |
| 17-Mar-20 | 3:14 | 52.0            | 55.0                                       | 57.5            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 3:19 | 55.7            | 58.7                                       | 61.0            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 3:24 | 55.5            | 58.5                                       | 58.7            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 3:29 | 56.5            | 59.5                                       | 56.4            | 49.3            |
| 17-Mar-20 | 3:34 | 54.1            | 57.1                                       | 58.5            | 49.3            |
| 17-Mar-20 | 3:39 | 55.4            | 58.4                                       | 59.1            | 49.0            |
| 17-Mar-20 | 3:44 | 56.4            | 59.4                                       | 62.4            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 3:49 | 54.9            | 57.9                                       | 57.8            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 3:54 | 55.7            | 58.7                                       | 59.4            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 3:59 | 54.6            | 57.6                                       | 60.5            | 49.1            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 17-Mar-20 | 4:04  | 56.7            | 59.7                                       | 59.5            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 4:09  | 53.3            | 56.3                                       | 57.0            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 4:14  | 53.4            | 56.4                                       | 53.4            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 4:19  | 59.6            | 62.6                                       | 62.4            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 4:24  | 59.0            | 62.0                                       | 59.5            | 49.3            |
| 17-Mar-20 | 4:29  | 55.2            | 58.2                                       | 57.2            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 4:34  | 55.9            | 58.9                                       | 60.6            | 49.3            |
| 17-Mar-20 | 4:39  | 58.7            | 61.7                                       | 62.6            | 49.4            |
| 17-Mar-20 | 4:44  | 55.3            | 58.3                                       | 61.0            | 49.7            |
| 17-Mar-20 | 4:49  | 53.7            | 56.7                                       | 58.0            | 49.5            |
| 17-Mar-20 | 4:54  | 53.7            | 56.7                                       | 55.7            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 4:59  | 60.3            | 63.3                                       | 65.6            | 49.4            |
| 17-Mar-20 | 5:04  | 54.8            | 57.8                                       | 59.3            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 5:09  | 57.1            | 60.1                                       | 58.8            | 50.0            |
| 17-Mar-20 | 5:14  | 53.5            | 56.5                                       | 55.2            | 49.1            |
| 17-Mar-20 | 5:19  | 58.6            | 61.6                                       | 65.2            | 49.2            |
| 17-Mar-20 | 5:24  | 59.4            | 62.4                                       | 65.5            | 49.4            |
| 17-Mar-20 | 5:29  | 61.6            | 64.6                                       | 67.9            | 49.8            |
| 17-Mar-20 | 5:34  | 60.0            | 63.0                                       | 67.8            | 50.2            |
| 17-Mar-20 | 5:39  | 61.3            | 64.3                                       | 67.4            | 50.0            |
| 17-Mar-20 | 5:44  | 55.4            | 58.4                                       | 60.8            | 49.7            |
| 17-Mar-20 | 5:49  | 61.3            | 64.3                                       | 68.3            | 50.5            |
| 17-Mar-20 | 5:54  | 60.7            | 63.7                                       | 67.4            | 51.1            |
| 17-Mar-20 | 5:59  | 61.3            | 64.3                                       | 69.4            | 50.9            |
| 17-Mar-20 | 6:04  | 60.4            | 63.4                                       | 68.6            | 52.2            |
| 17-Mar-20 | 6:09  | 59.9            | 62.9                                       | 67.5            | 51.0            |
| 17-Mar-20 | 6:14  | 64.7            | 67.7                                       | 70.7            | 52.7            |
| 17-Mar-20 | 6:19  | 59.5            | 62.5                                       | 66.1            | 52.2            |
| 17-Mar-20 | 6:24  | 64.9            | 67.9                                       | 72.3            | 56.7            |
| 17-Mar-20 | 6:29  | 62.9            | 65.9                                       | 70.3            | 58.1            |
| 17-Mar-20 | 6:34  | 64.6            | 67.6                                       | 71.9            | 57.1            |
| 17-Mar-20 | 6:39  | 65.2            | 68.2                                       | 72.7            | 57.2            |
| 17-Mar-20 | 6:44  | 64.9            | 67.9                                       | 71.5            | 55.1            |
| 17-Mar-20 | 6:49  | 66.5            | 69.5                                       | 74.3            | 56.2            |
| 17-Mar-20 | 6:54  | 66.6            | 69.6                                       | 73.9            | 56.7            |
| 17-Mar-20 | 6:59  | 66.4            | 69.4                                       | 73.3            | 57.2            |
| 17-Mar-20 | 23:04 | 58.1            | 61.1                                       | 64.9            | 53.7            |
| 17-Mar-20 | 23:09 | 61.8            | 64.8                                       | 67.7            | 54.1            |
| 17-Mar-20 | 23:14 | 62.5            | 65.5                                       | 68.6            | 54.1            |
| 17-Mar-20 | 23:19 | 58.3            | 61.3                                       | 65.5            | 54.0            |
| 17-Mar-20 | 23:24 | 60.0            | 63.0                                       | 66.5            | 54.0            |
| 17-Mar-20 | 23:29 | 59.2            | 62.2                                       | 65.4            | 53.9            |
| 17-Mar-20 | 23:34 | 61.2            | 64.2                                       | 67.2            | 53.6            |
| 17-Mar-20 | 23:39 | 60.7            | 63.7                                       | 67.5            | 54.3            |
| 17-Mar-20 | 23:44 | 57.2            | 60.2                                       | 63.8            | 53.3            |
| 17-Mar-20 | 23:49 | 61.1            | 64.1                                       | 66.6            | 53.4            |
| 17-Mar-20 | 23:54 | 58.2            | 61.2                                       | 64.9            | 54.0            |
| 17-Mar-20 | 23:59 | 57.5            | 60.5                                       | 63.6            | 53.3            |
|           |       | Mean            | 62.5                                       | 65.9            | 51.6            |
|           |       | Maximum         | 69.6                                       | 74.3            | 58.1            |
|           |       | Minimum         | 54.7                                       | 51.8            | 49.0            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 18-Mar-20 | 0:04 | 58.6            | 61.6                                       | 64.7            | 53.4            |
| 18-Mar-20 | 0:09 | 57.3            | 60.3                                       | 63.6            | 53.6            |
| 18-Mar-20 | 0:14 | 59.0            | 62.0                                       | 65.3            | 53.3            |
| 18-Mar-20 | 0:19 | 61.2            | 64.2                                       | 66.9            | 53.6            |
| 18-Mar-20 | 0:24 | 57.7            | 60.7                                       | 64.1            | 53.2            |
| 18-Mar-20 | 0:29 | 55.8            | 58.8                                       | 62.3            | 53.1            |
| 18-Mar-20 | 0:34 | 58.3            | 61.3                                       | 64.9            | 53.2            |
| 18-Mar-20 | 0:39 | 59.2            | 62.2                                       | 66.0            | 54.3            |
| 18-Mar-20 | 0:44 | 57.3            | 60.3                                       | 63.5            | 53.4            |
| 18-Mar-20 | 0:49 | 53.6            | 56.6                                       | 57.7            | 52.6            |
| 18-Mar-20 | 0:54 | 55.6            | 58.6                                       | 62.1            | 52.6            |
| 18-Mar-20 | 0:59 | 56.7            | 59.7                                       | 60.2            | 52.5            |
| 18-Mar-20 | 1:04 | 53.5            | 56.5                                       | 56.0            | 52.5            |
| 18-Mar-20 | 1:09 | 54.8            | 57.8                                       | 58.6            | 52.6            |
| 18-Mar-20 | 1:14 | 60.0            | 63.0                                       | 65.7            | 53.0            |
| 18-Mar-20 | 1:19 | 57.3            | 60.3                                       | 63.5            | 52.7            |
| 18-Mar-20 | 1:24 | 55.4            | 58.4                                       | 61.5            | 53.0            |
| 18-Mar-20 | 1:29 | 55.8            | 58.8                                       | 61.2            | 52.6            |
| 18-Mar-20 | 1:34 | 55.4            | 58.4                                       | 60.3            | 52.7            |
| 18-Mar-20 | 1:39 | 57.0            | 60.0                                       | 64.0            | 52.5            |
| 18-Mar-20 | 1:44 | 53.8            | 56.8                                       | 56.7            | 52.5            |
| 18-Mar-20 | 1:49 | 59.6            | 62.6                                       | 64.6            | 52.8            |
| 18-Mar-20 | 1:54 | 54.7            | 57.7                                       | 59.8            | 52.8            |
| 18-Mar-20 | 1:59 | 56.5            | 59.5                                       | 62.7            | 52.7            |
| 18-Mar-20 | 2:04 | 55.1            | 58.1                                       | 58.1            | 52.4            |
| 18-Mar-20 | 2:09 | 54.0            | 57.0                                       | 55.1            | 52.3            |
| 18-Mar-20 | 2:14 | 54.1            | 57.1                                       | 58.4            | 52.4            |
| 18-Mar-20 | 2:19 | 54.8            | 57.8                                       | 56.2            | 52.3            |
| 18-Mar-20 | 2:24 | 55.1            | 58.1                                       | 59.1            | 52.3            |
| 18-Mar-20 | 2:29 | 53.5            | 56.5                                       | 57.0            | 52.3            |
| 18-Mar-20 | 2:34 | 55.3            | 58.3                                       | 58.9            | 52.3            |
| 18-Mar-20 | 2:39 | 53.7            | 56.7                                       | 57.4            | 52.7            |
| 18-Mar-20 | 2:44 | 53.5            | 56.5                                       | 56.6            | 52.3            |
| 18-Mar-20 | 2:49 | 54.3            | 57.3                                       | 56.8            | 52.4            |
| 18-Mar-20 | 2:54 | 55.3            | 58.3                                       | 61.0            | 52.8            |
| 18-Mar-20 | 2:59 | 54.2            | 57.2                                       | 57.5            | 52.7            |
| 18-Mar-20 | 3:04 | 59.7            | 62.7                                       | 60.7            | 52.8            |
| 18-Mar-20 | 3:09 | 57.3            | 60.3                                       | 57.1            | 52.7            |
| 18-Mar-20 | 3:14 | 58.1            | 61.1                                       | 59.1            | 52.5            |
| 18-Mar-20 | 3:19 | 55.1            | 58.1                                       | 59.7            | 52.5            |
| 18-Mar-20 | 3:24 | 54.9            | 57.9                                       | 59.6            | 53.0            |
| 18-Mar-20 | 3:29 | 56.5            | 59.5                                       | 62.4            | 53.1            |
| 18-Mar-20 | 3:34 | 56.6            | 59.6                                       | 59.7            | 52.9            |
| 18-Mar-20 | 3:39 | 56.4            | 59.4                                       | 60.3            | 52.7            |
| 18-Mar-20 | 3:44 | 57.4            | 60.4                                       | 60.5            | 52.8            |
| 18-Mar-20 | 3:49 | 54.1            | 57.1                                       | 56.4            | 52.5            |
| 18-Mar-20 | 3:54 | 54.6            | 57.6                                       | 58.8            | 52.6            |
| 18-Mar-20 | 3:59 | 57.2            | 60.2                                       | 61.0            | 53.1            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 18-Mar-20 | 4:04  | 57.7            | 60.7                                       | 63.8            | 53.0            |
| 18-Mar-20 | 4:09  | 55.6            | 58.6                                       | 58.7            | 52.8            |
| 18-Mar-20 | 4:14  | 53.8            | 56.8                                       | 57.5            | 53.0            |
| 18-Mar-20 | 4:19  | 55.5            | 58.5                                       | 60.0            | 53.0            |
| 18-Mar-20 | 4:24  | 58.6            | 61.6                                       | 62.6            | 53.0            |
| 18-Mar-20 | 4:29  | 54.5            | 57.5                                       | 59.4            | 53.0            |
| 18-Mar-20 | 4:34  | 57.5            | 60.5                                       | 62.8            | 53.2            |
| 18-Mar-20 | 4:39  | 57.6            | 60.6                                       | 61.5            | 53.1            |
| 18-Mar-20 | 4:44  | 58.4            | 61.4                                       | 65.0            | 53.1            |
| 18-Mar-20 | 4:49  | 57.3            | 60.3                                       | 63.1            | 53.2            |
| 18-Mar-20 | 4:54  | 57.1            | 60.1                                       | 61.3            | 53.2            |
| 18-Mar-20 | 4:59  | 55.9            | 58.9                                       | 59.9            | 53.1            |
| 18-Mar-20 | 5:04  | 58.0            | 61.0                                       | 61.8            | 53.4            |
| 18-Mar-20 | 5:09  | 56.4            | 59.4                                       | 61.5            | 53.2            |
| 18-Mar-20 | 5:14  | 53.5            | 56.5                                       | 57.5            | 53.1            |
| 18-Mar-20 | 5:19  | 56.5            | 59.5                                       | 61.9            | 53.1            |
| 18-Mar-20 | 5:24  | 55.1            | 58.1                                       | 57.8            | 53.1            |
| 18-Mar-20 | 5:29  | 60.4            | 63.4                                       | 65.2            | 53.2            |
| 18-Mar-20 | 5:34  | 60.3            | 63.3                                       | 66.4            | 53.3            |
| 18-Mar-20 | 5:39  | 55.9            | 58.9                                       | 60.8            | 53.1            |
| 18-Mar-20 | 5:44  | 61.4            | 64.4                                       | 68.9            | 53.4            |
| 18-Mar-20 | 5:49  | 60.5            | 63.5                                       | 66.8            | 53.2            |
| 18-Mar-20 | 5:54  | 60.0            | 63.0                                       | 67.6            | 54.0            |
| 18-Mar-20 | 5:59  | 59.5            | 62.5                                       | 66.5            | 53.3            |
| 18-Mar-20 | 6:04  | 59.4            | 62.4                                       | 65.9            | 53.6            |
| 18-Mar-20 | 6:09  | 61.7            | 64.7                                       | 69.4            | 53.7            |
| 18-Mar-20 | 6:14  | 58.2            | 61.2                                       | 64.4            | 54.7            |
| 18-Mar-20 | 6:19  | 61.3            | 64.3                                       | 68.3            | 54.6            |
| 18-Mar-20 | 6:24  | 61.2            | 64.2                                       | 68.0            | 54.3            |
| 18-Mar-20 | 6:29  | 64.4            | 67.4                                       | 71.7            | 59.5            |
| 18-Mar-20 | 6:34  | 62.6            | 65.6                                       | 69.6            | 58.4            |
| 18-Mar-20 | 6:39  | 61.1            | 64.1                                       | 68.3            | 54.8            |
| 18-Mar-20 | 6:44  | 66.3            | 69.3                                       | 73.0            | 56.1            |
| 18-Mar-20 | 6:49  | 67.0            | 70.0                                       | 74.2            | 56.3            |
| 18-Mar-20 | 6:54  | 66.6            | 69.6                                       | 73.6            | 57.7            |
| 18-Mar-20 | 6:59  | 64.7            | 67.7                                       | 72.0            | 55.9            |
| 18-Mar-20 | 23:04 | 57.9            | 60.9                                       | 64.7            | 54.9            |
| 18-Mar-20 | 23:09 | 61.1            | 64.1                                       | 66.7            | 56.1            |
| 18-Mar-20 | 23:14 | 56.9            | 59.9                                       | 64.0            | 54.0            |
| 18-Mar-20 | 23:19 | 60.2            | 63.2                                       | 66.5            | 54.3            |
| 18-Mar-20 | 23:24 | 56.0            | 59.0                                       | 61.6            | 54.1            |
| 18-Mar-20 | 23:29 | 57.4            | 60.4                                       | 63.2            | 54.0            |
| 18-Mar-20 | 23:34 | 57.5            | 60.5                                       | 58.7            | 53.4            |
| 18-Mar-20 | 23:39 | 60.0            | 63.0                                       | 65.7            | 53.7            |
| 18-Mar-20 | 23:44 | 58.7            | 61.7                                       | 64.5            | 55.3            |
| 18-Mar-20 | 23:49 | 60.0            | 63.0                                       | 67.3            | 53.3            |
| 18-Mar-20 | 23:54 | 57.7            | 60.7                                       | 62.3            | 53.4            |
| 18-Mar-20 | 23:59 | 60.8            | 63.8                                       | 65.3            | 54.0            |
|           |       | Mean            | 61.9                                       | 65.0            | 53.7            |
|           |       | Maximum         | 70.0                                       | 74.2            | 59.5            |
|           |       | Minimum         | 56.5                                       | 55.1            | 52.3            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 19-Mar-20 | 0:04 | 59.3            | 62.3                                       | 65.2            | 54.2            |
| 19-Mar-20 | 0:09 | 58.0            | 61.0                                       | 63.5            | 54.3            |
| 19-Mar-20 | 0:14 | 62.2            | 65.2                                       | 67.3            | 55.0            |
| 19-Mar-20 | 0:19 | 61.3            | 64.3                                       | 67.7            | 54.4            |
| 19-Mar-20 | 0:24 | 59.7            | 62.7                                       | 66.0            | 54.0            |
| 19-Mar-20 | 0:29 | 58.8            | 61.8                                       | 64.8            | 53.3            |
| 19-Mar-20 | 0:34 | 53.6            | 56.6                                       | 57.6            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 0:39 | 57.7            | 60.7                                       | 63.1            | 54.0            |
| 19-Mar-20 | 0:44 | 60.3            | 63.3                                       | 66.6            | 53.7            |
| 19-Mar-20 | 0:49 | 61.0            | 64.0                                       | 66.3            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 0:54 | 54.2            | 57.2                                       | 59.2            | 53.3            |
| 19-Mar-20 | 0:59 | 58.7            | 61.7                                       | 61.9            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 1:04 | 59.5            | 62.5                                       | 64.6            | 54.0            |
| 19-Mar-20 | 1:09 | 55.9            | 58.9                                       | 58.5            | 53.3            |
| 19-Mar-20 | 1:14 | 57.3            | 60.3                                       | 61.3            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 1:19 | 60.6            | 63.6                                       | 65.6            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 1:24 | 59.1            | 62.1                                       | 65.9            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 1:29 | 56.7            | 59.7                                       | 62.1            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 1:34 | 55.7            | 58.7                                       | 57.0            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 1:39 | 57.2            | 60.2                                       | 63.0            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 1:44 | 57.1            | 60.1                                       | 59.4            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 1:49 | 58.9            | 61.9                                       | 64.8            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 1:54 | 53.7            | 56.7                                       | 58.1            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 1:59 | 53.8            | 56.8                                       | 56.9            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 2:04 | 55.8            | 58.8                                       | 59.4            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 2:09 | 55.3            | 58.3                                       | 58.0            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 2:14 | 54.6            | 57.6                                       | 57.6            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 2:19 | 53.8            | 56.8                                       | 56.4            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 2:24 | 54.1            | 57.1                                       | 57.4            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 2:29 | 57.1            | 60.1                                       | 59.5            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 2:34 | 57.1            | 60.1                                       | 62.0            | 54.0            |
| 19-Mar-20 | 2:39 | 57.3            | 60.3                                       | 60.9            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 2:44 | 59.6            | 62.6                                       | 63.9            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 2:49 | 54.1            | 57.1                                       | 58.8            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 2:54 | 52.6            | 55.6                                       | 54.8            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 2:59 | 57.6            | 60.6                                       | 58.7            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 3:04 | 55.0            | 58.0                                       | 55.6            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 3:09 | 55.8            | 58.8                                       | 60.0            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 3:14 | 58.6            | 61.6                                       | 62.3            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 3:19 | 53.5            | 56.5                                       | 57.4            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 3:24 | 55.4            | 58.4                                       | 56.5            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 3:29 | 58.5            | 61.5                                       | 61.2            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 3:34 | 59.2            | 62.2                                       | 61.7            | 52.8            |
| 19-Mar-20 | 3:39 | 58.2            | 61.2                                       | 62.6            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 3:44 | 53.7            | 56.7                                       | 55.6            | 52.5            |
| 19-Mar-20 | 3:49 | 50.3            | 53.3                                       | 53.9            | 52.4            |
| 19-Mar-20 | 3:54 | 56.7            | 59.7                                       | 59.8            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 3:59 | 59.6            | 62.6                                       | 63.7            | 52.9            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 19-Mar-20 | 4:04  | 59.8            | 62.8                                       | 64.9            | 52.8            |
| 19-Mar-20 | 4:09  | 58.7            | 61.7                                       | 62.3            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 4:14  | 56.7            | 59.7                                       | 59.0            | 52.8            |
| 19-Mar-20 | 4:19  | 54.2            | 57.2                                       | 58.0            | 52.9            |
| 19-Mar-20 | 4:24  | 59.2            | 62.2                                       | 63.5            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 4:29  | 55.4            | 58.4                                       | 55.7            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 4:34  | 53.7            | 56.7                                       | 57.8            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 4:39  | 55.8            | 58.8                                       | 61.3            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 4:44  | 57.9            | 60.9                                       | 63.8            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 4:49  | 56.3            | 59.3                                       | 61.2            | 52.6            |
| 19-Mar-20 | 4:54  | 54.4            | 57.4                                       | 58.9            | 52.5            |
| 19-Mar-20 | 4:59  | 57.4            | 60.4                                       | 62.7            | 52.6            |
| 19-Mar-20 | 5:04  | 57.5            | 60.5                                       | 62.9            | 53.0            |
| 19-Mar-20 | 5:09  | 52.1            | 55.1                                       | 53.9            | 52.3            |
| 19-Mar-20 | 5:14  | 59.2            | 62.2                                       | 65.5            | 52.7            |
| 19-Mar-20 | 5:19  | 56.6            | 59.6                                       | 62.5            | 53.3            |
| 19-Mar-20 | 5:24  | 61.4            | 64.4                                       | 68.3            | 54.2            |
| 19-Mar-20 | 5:29  | 58.8            | 61.8                                       | 64.5            | 53.3            |
| 19-Mar-20 | 5:34  | 60.1            | 63.1                                       | 66.5            | 54.0            |
| 19-Mar-20 | 5:39  | 60.3            | 63.3                                       | 65.9            | 53.7            |
| 19-Mar-20 | 5:44  | 58.5            | 61.5                                       | 63.9            | 53.4            |
| 19-Mar-20 | 5:49  | 60.7            | 63.7                                       | 66.8            | 53.3            |
| 19-Mar-20 | 5:54  | 59.5            | 62.5                                       | 65.6            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 5:59  | 62.3            | 65.3                                       | 68.6            | 53.2            |
| 19-Mar-20 | 6:04  | 60.6            | 63.6                                       | 68.1            | 54.0            |
| 19-Mar-20 | 6:09  | 61.6            | 64.6                                       | 68.6            | 54.4            |
| 19-Mar-20 | 6:14  | 61.6            | 64.6                                       | 67.4            | 54.9            |
| 19-Mar-20 | 6:19  | 63.5            | 66.5                                       | 69.4            | 54.4            |
| 19-Mar-20 | 6:24  | 64.2            | 67.2                                       | 71.6            | 54.9            |
| 19-Mar-20 | 6:29  | 61.3            | 64.3                                       | 68.2            | 54.1            |
| 19-Mar-20 | 6:34  | 64.3            | 67.3                                       | 71.8            | 56.1            |
| 19-Mar-20 | 6:39  | 63.7            | 66.7                                       | 70.9            | 56.0            |
| 19-Mar-20 | 6:44  | 64.0            | 67.0                                       | 71.7            | 54.5            |
| 19-Mar-20 | 6:49  | 64.7            | 67.7                                       | 71.9            | 57.2            |
| 19-Mar-20 | 6:54  | 64.3            | 67.3                                       | 71.5            | 57.3            |
| 19-Mar-20 | 6:59  | 64.0            | 67.0                                       | 70.8            | 56.2            |
| 19-Mar-20 | 23:04 | 60.4            | 63.4                                       | 68.0            | 53.1            |
| 19-Mar-20 | 23:09 | 56.3            | 59.3                                       | 62.8            | 51.9            |
| 19-Mar-20 | 23:14 | 60.6            | 63.6                                       | 67.4            | 51.2            |
| 19-Mar-20 | 23:19 | 56.9            | 59.9                                       | 64.0            | 51.4            |
| 19-Mar-20 | 23:24 | 55.3            | 58.3                                       | 59.7            | 51.2            |
| 19-Mar-20 | 23:29 | 59.4            | 62.4                                       | 64.6            | 52.1            |
| 19-Mar-20 | 23:34 | 59.6            | 62.6                                       | 65.8            | 51.3            |
| 19-Mar-20 | 23:39 | 59.6            | 62.6                                       | 62.3            | 51.6            |
| 19-Mar-20 | 23:44 | 61.4            | 64.4                                       | 66.6            | 51.5            |
| 19-Mar-20 | 23:49 | 61.9            | 64.9                                       | 67.7            | 52.1            |
| 19-Mar-20 | 23:54 | 59.1            | 62.1                                       | 65.4            | 51.9            |
| 19-Mar-20 | 23:59 | 59.7            | 62.7                                       | 66.4            | 52.2            |
|           |       | Mean            | 62.3                                       | 65.2            | 53.4            |
|           |       | Maximum         | 67.7                                       | 71.9            | 57.3            |
|           |       | Minimum         | 53.3                                       | 53.9            | 51.2            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 20-Mar-20 | 0:04 | 58.5            | 61.5                                       | 64.9            | 52.8            |
| 20-Mar-20 | 0:09 | 57.4            | 60.4                                       | 63.6            | 53.4            |
| 20-Mar-20 | 0:14 | 58.5            | 61.5                                       | 65.3            | 53.8            |
| 20-Mar-20 | 0:19 | 55.6            | 58.6                                       | 58.2            | 53.4            |
| 20-Mar-20 | 0:24 | 57.2            | 60.2                                       | 63.3            | 53.6            |
| 20-Mar-20 | 0:29 | 55.9            | 58.9                                       | 61.7            | 52.3            |
| 20-Mar-20 | 0:34 | 55.0            | 58.0                                       | 60.2            | 51.2            |
| 20-Mar-20 | 0:39 | 57.1            | 60.1                                       | 60.9            | 51.4            |
| 20-Mar-20 | 0:44 | 59.3            | 62.3                                       | 66.4            | 51.2            |
| 20-Mar-20 | 0:49 | 58.2            | 61.2                                       | 63.0            | 51.2            |
| 20-Mar-20 | 0:54 | 59.2            | 62.2                                       | 64.8            | 51.4            |
| 20-Mar-20 | 0:59 | 52.7            | 55.7                                       | 57.3            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 1:04 | 58.3            | 61.3                                       | 62.3            | 51.0            |
| 20-Mar-20 | 1:09 | 54.6            | 57.6                                       | 58.4            | 51.4            |
| 20-Mar-20 | 1:14 | 59.7            | 62.7                                       | 64.6            | 51.3            |
| 20-Mar-20 | 1:19 | 56.7            | 59.7                                       | 62.6            | 52.0            |
| 20-Mar-20 | 1:24 | 55.2            | 58.2                                       | 59.9            | 51.3            |
| 20-Mar-20 | 1:29 | 62.9            | 65.9                                       | 66.1            | 51.7            |
| 20-Mar-20 | 1:34 | 53.9            | 56.9                                       | 58.5            | 51.0            |
| 20-Mar-20 | 1:39 | 57.2            | 60.2                                       | 64.2            | 51.1            |
| 20-Mar-20 | 1:44 | 54.6            | 57.6                                       | 58.7            | 51.0            |
| 20-Mar-20 | 1:49 | 55.8            | 58.8                                       | 60.8            | 51.1            |
| 20-Mar-20 | 1:54 | 55.9            | 58.9                                       | 60.8            | 51.2            |
| 20-Mar-20 | 1:59 | 53.4            | 56.4                                       | 57.1            | 51.0            |
| 20-Mar-20 | 2:04 | 51.9            | 54.9                                       | 54.6            | 51.2            |
| 20-Mar-20 | 2:09 | 51.5            | 54.5                                       | 54.5            | 50.5            |
| 20-Mar-20 | 2:14 | 52.2            | 55.2                                       | 55.5            | 50.6            |
| 20-Mar-20 | 2:19 | 53.1            | 56.1                                       | 56.4            | 50.5            |
| 20-Mar-20 | 2:24 | 56.0            | 59.0                                       | 61.4            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 2:29 | 53.9            | 56.9                                       | 54.1            | 50.2            |
| 20-Mar-20 | 2:34 | 55.4            | 58.4                                       | 59.1            | 50.3            |
| 20-Mar-20 | 2:39 | 54.1            | 57.1                                       | 56.2            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 2:44 | 58.4            | 61.4                                       | 62.9            | 50.5            |
| 20-Mar-20 | 2:49 | 53.5            | 56.5                                       | 56.1            | 50.3            |
| 20-Mar-20 | 2:54 | 51.6            | 54.6                                       | 55.7            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 2:59 | 58.1            | 61.1                                       | 57.3            | 50.2            |
| 20-Mar-20 | 3:04 | 54.8            | 57.8                                       | 55.7            | 50.2            |
| 20-Mar-20 | 3:09 | 55.9            | 58.9                                       | 59.9            | 51.0            |
| 20-Mar-20 | 3:14 | 58.9            | 61.9                                       | 65.3            | 51.1            |
| 20-Mar-20 | 3:19 | 58.5            | 61.5                                       | 61.1            | 50.2            |
| 20-Mar-20 | 3:24 | 51.6            | 54.6                                       | 56.2            | 50.7            |
| 20-Mar-20 | 3:29 | 55.8            | 58.8                                       | 61.1            | 53.5            |
| 20-Mar-20 | 3:34 | 54.4            | 57.4                                       | 58.9            | 51.1            |
| 20-Mar-20 | 3:39 | 55.5            | 58.5                                       | 60.7            | 50.3            |
| 20-Mar-20 | 3:44 | 53.6            | 56.6                                       | 57.0            | 50.2            |
| 20-Mar-20 | 3:49 | 55.7            | 58.7                                       | 60.2            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 3:54 | 54.1            | 57.1                                       | 58.2            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 3:59 | 54.8            | 57.8                                       | 57.3            | 50.2            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 20-Mar-20 | 4:04  | 55.7            | 58.7                                       | 61.6            | 50.5            |
| 20-Mar-20 | 4:09  | 53.5            | 56.5                                       | 57.4            | 50.3            |
| 20-Mar-20 | 4:14  | 54.0            | 57.0                                       | 59.0            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 4:19  | 54.8            | 57.8                                       | 58.4            | 50.5            |
| 20-Mar-20 | 4:24  | 55.0            | 58.0                                       | 57.8            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 4:29  | 58.6            | 61.6                                       | 62.7            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 4:34  | 56.1            | 59.1                                       | 61.4            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 4:39  | 57.2            | 60.2                                       | 62.4            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 4:44  | 58.1            | 61.1                                       | 63.2            | 50.9            |
| 20-Mar-20 | 4:49  | 54.0            | 57.0                                       | 56.3            | 51.0            |
| 20-Mar-20 | 4:54  | 55.6            | 58.6                                       | 61.6            | 51.4            |
| 20-Mar-20 | 4:59  | 55.7            | 58.7                                       | 59.5            | 51.3            |
| 20-Mar-20 | 5:04  | 56.6            | 59.6                                       | 62.6            | 51.0            |
| 20-Mar-20 | 5:09  | 55.3            | 58.3                                       | 60.5            | 51.1            |
| 20-Mar-20 | 5:14  | 55.8            | 58.8                                       | 57.8            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 5:19  | 56.2            | 59.2                                       | 61.8            | 50.4            |
| 20-Mar-20 | 5:24  | 54.4            | 57.4                                       | 59.1            | 50.3            |
| 20-Mar-20 | 5:29  | 60.3            | 63.3                                       | 67.1            | 51.5            |
| 20-Mar-20 | 5:34  | 61.0            | 64.0                                       | 66.7            | 51.7            |
| 20-Mar-20 | 5:39  | 60.0            | 63.0                                       | 66.8            | 51.4            |
| 20-Mar-20 | 5:44  | 59.9            | 62.9                                       | 66.8            | 50.9            |
| 20-Mar-20 | 5:49  | 57.1            | 60.1                                       | 63.7            | 51.3            |
| 20-Mar-20 | 5:54  | 58.8            | 61.8                                       | 65.6            | 52.1            |
| 20-Mar-20 | 5:59  | 57.4            | 60.4                                       | 63.6            | 51.4            |
| 20-Mar-20 | 6:04  | 65.3            | 68.3                                       | 68.0            | 52.5            |
| 20-Mar-20 | 6:09  | 60.5            | 63.5                                       | 67.7            | 52.8            |
| 20-Mar-20 | 6:14  | 60.2            | 63.2                                       | 66.7            | 52.5            |
| 20-Mar-20 | 6:19  | 62.3            | 65.3                                       | 68.2            | 52.3            |
| 20-Mar-20 | 6:24  | 62.8            | 65.8                                       | 70.4            | 52.3            |
| 20-Mar-20 | 6:29  | 63.4            | 66.4                                       | 70.1            | 52.8            |
| 20-Mar-20 | 6:34  | 64.3            | 67.3                                       | 70.7            | 59.2            |
| 20-Mar-20 | 6:39  | 62.7            | 65.7                                       | 69.9            | 52.7            |
| 20-Mar-20 | 6:44  | 64.3            | 67.3                                       | 71.1            | 53.9            |
| 20-Mar-20 | 6:49  | 65.9            | 68.9                                       | 73.1            | 56.0            |
| 20-Mar-20 | 6:54  | 65.4            | 68.4                                       | 72.7            | 55.1            |
| 20-Mar-20 | 6:59  | 65.1            | 68.1                                       | 71.8            | 56.1            |
| 20-Mar-20 | 23:04 | 60.2            | 63.2                                       | 67.4            | 52.4            |
| 20-Mar-20 | 23:09 | 60.8            | 63.8                                       | 68.3            | 53.5            |
| 20-Mar-20 | 23:14 | 61.9            | 64.9                                       | 69.7            | 53.5            |
| 20-Mar-20 | 23:19 | 59.8            | 62.8                                       | 66.0            | 54.1            |
| 20-Mar-20 | 23:24 | 62.4            | 65.4                                       | 69.7            | 55.4            |
| 20-Mar-20 | 23:29 | 59.2            | 62.2                                       | 66.0            | 52.7            |
| 20-Mar-20 | 23:34 | 59.9            | 62.9                                       | 67.7            | 53.2            |
| 20-Mar-20 | 23:39 | 60.6            | 63.6                                       | 68.1            | 53.9            |
| 20-Mar-20 | 23:44 | 61.0            | 64.0                                       | 68.9            | 52.2            |
| 20-Mar-20 | 23:49 | 61.4            | 64.4                                       | 68.9            | 51.8            |
| 20-Mar-20 | 23:54 | 63.5            | 66.5                                       | 71.3            | 52.3            |
| 20-Mar-20 | 23:59 | 61.2            | 64.2                                       | 68.7            | 52.1            |
|           |       | Mean            | 62.2                                       | 65.4            | 52.1            |
|           |       | Maximum         | 68.9                                       | 73.1            | 59.2            |
|           |       | Minimum         | 54.5                                       | 54.1            | 50.2            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 21-Mar-20 | 0:04 | 61.3            | 64.3                                       | 68.7            | 52.2            |
| 21-Mar-20 | 0:09 | 59.6            | 62.6                                       | 66.7            | 52.4            |
| 21-Mar-20 | 0:14 | 60.7            | 63.7                                       | 67.8            | 52.7            |
| 21-Mar-20 | 0:19 | 61.1            | 64.1                                       | 68.6            | 52.6            |
| 21-Mar-20 | 0:24 | 60.2            | 63.2                                       | 67.6            | 53.4            |
| 21-Mar-20 | 0:29 | 60.9            | 63.9                                       | 67.4            | 53.4            |
| 21-Mar-20 | 0:34 | 61.2            | 64.2                                       | 68.4            | 53.9            |
| 21-Mar-20 | 0:39 | 62.3            | 65.3                                       | 68.8            | 53.3            |
| 21-Mar-20 | 0:44 | 60.3            | 63.3                                       | 66.9            | 53.3            |
| 21-Mar-20 | 0:49 | 62.2            | 65.2                                       | 68.4            | 52.5            |
| 21-Mar-20 | 0:54 | 60.6            | 63.6                                       | 67.5            | 52.3            |
| 21-Mar-20 | 0:59 | 59.0            | 62.0                                       | 65.9            | 51.4            |
| 21-Mar-20 | 1:04 | 58.6            | 61.6                                       | 66.0            | 51.4            |
| 21-Mar-20 | 1:09 | 58.1            | 61.1                                       | 65.9            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 1:14 | 56.0            | 59.0                                       | 61.5            | 52.1            |
| 21-Mar-20 | 1:19 | 62.2            | 65.2                                       | 69.7            | 52.8            |
| 21-Mar-20 | 1:24 | 61.0            | 64.0                                       | 68.3            | 53.1            |
| 21-Mar-20 | 1:29 | 57.1            | 60.1                                       | 63.4            | 52.1            |
| 21-Mar-20 | 1:34 | 58.5            | 61.5                                       | 64.7            | 51.9            |
| 21-Mar-20 | 1:39 | 60.2            | 63.2                                       | 67.6            | 52.6            |
| 21-Mar-20 | 1:44 | 57.7            | 60.7                                       | 65.1            | 51.1            |
| 21-Mar-20 | 1:49 | 51.8            | 54.8                                       | 55.5            | 51.0            |
| 21-Mar-20 | 1:54 | 56.3            | 59.3                                       | 62.6            | 51.1            |
| 21-Mar-20 | 1:59 | 57.4            | 60.4                                       | 63.6            | 51.2            |
| 21-Mar-20 | 2:04 | 54.3            | 57.3                                       | 58.8            | 50.4            |
| 21-Mar-20 | 2:09 | 57.8            | 60.8                                       | 63.8            | 51.1            |
| 21-Mar-20 | 2:14 | 56.1            | 59.1                                       | 62.2            | 50.5            |
| 21-Mar-20 | 2:19 | 56.2            | 59.2                                       | 62.3            | 50.5            |
| 21-Mar-20 | 2:24 | 56.2            | 59.2                                       | 56.8            | 50.2            |
| 21-Mar-20 | 2:29 | 55.6            | 58.6                                       | 61.7            | 50.4            |
| 21-Mar-20 | 2:34 | 55.6            | 58.6                                       | 59.7            | 50.6            |
| 21-Mar-20 | 2:39 | 55.8            | 58.8                                       | 62.1            | 50.3            |
| 21-Mar-20 | 2:44 | 59.9            | 62.9                                       | 66.2            | 50.2            |
| 21-Mar-20 | 2:49 | 57.1            | 60.1                                       | 64.0            | 50.2            |
| 21-Mar-20 | 2:54 | 54.5            | 57.5                                       | 55.2            | 50.2            |
| 21-Mar-20 | 2:59 | 58.2            | 61.2                                       | 65.6            | 50.6            |
| 21-Mar-20 | 3:04 | 57.4            | 60.4                                       | 63.8            | 50.5            |
| 21-Mar-20 | 3:09 | 58.3            | 61.3                                       | 65.4            | 51.3            |
| 21-Mar-20 | 3:14 | 55.6            | 58.6                                       | 56.7            | 51.1            |
| 21-Mar-20 | 3:19 | 58.9            | 61.9                                       | 65.0            | 51.0            |
| 21-Mar-20 | 3:24 | 57.3            | 60.3                                       | 64.0            | 51.5            |
| 21-Mar-20 | 3:29 | 59.2            | 62.2                                       | 66.0            | 51.7            |
| 21-Mar-20 | 3:34 | 58.6            | 61.6                                       | 65.8            | 51.3            |
| 21-Mar-20 | 3:39 | 54.8            | 57.8                                       | 60.2            | 51.3            |
| 21-Mar-20 | 3:44 | 59.5            | 62.5                                       | 64.4            | 53.3            |
| 21-Mar-20 | 3:49 | 58.9            | 61.9                                       | 61.3            | 56.3            |
| 21-Mar-20 | 3:54 | 60.1            | 63.1                                       | 66.8            | 54.4            |
| 21-Mar-20 | 3:59 | 63.5            | 66.5                                       | 70.3            | 58.2            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 21-Mar-20 | 4:04  | 59.8            | 62.8                                       | 66.4            | 55.7            |
| 21-Mar-20 | 4:09  | 60.2            | 63.2                                       | 66.9            | 55.3            |
| 21-Mar-20 | 4:14  | 56.5            | 59.5                                       | 61.7            | 52.4            |
| 21-Mar-20 | 4:19  | 59.2            | 62.2                                       | 67.0            | 51.4            |
| 21-Mar-20 | 4:24  | 60.6            | 63.6                                       | 68.7            | 51.3            |
| 21-Mar-20 | 4:29  | 57.0            | 60.0                                       | 64.2            | 50.5            |
| 21-Mar-20 | 4:34  | 57.7            | 60.7                                       | 64.6            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 4:39  | 57.2            | 60.2                                       | 63.0            | 51.6            |
| 21-Mar-20 | 4:44  | 57.1            | 60.1                                       | 63.0            | 50.1            |
| 21-Mar-20 | 4:49  | 57.5            | 60.5                                       | 64.2            | 51.8            |
| 21-Mar-20 | 4:54  | 60.4            | 63.4                                       | 68.0            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 4:59  | 57.5            | 60.5                                       | 62.0            | 50.7            |
| 21-Mar-20 | 5:04  | 54.4            | 57.4                                       | 58.3            | 49.4            |
| 21-Mar-20 | 5:09  | 57.8            | 60.8                                       | 64.6            | 49.6            |
| 21-Mar-20 | 5:14  | 59.1            | 62.1                                       | 66.7            | 49.6            |
| 21-Mar-20 | 5:19  | 58.3            | 61.3                                       | 62.6            | 49.5            |
| 21-Mar-20 | 5:24  | 61.0            | 64.0                                       | 68.8            | 50.5            |
| 21-Mar-20 | 5:29  | 59.8            | 62.8                                       | 67.6            | 50.2            |
| 21-Mar-20 | 5:34  | 59.5            | 62.5                                       | 66.4            | 50.1            |
| 21-Mar-20 | 5:39  | 61.9            | 64.9                                       | 69.9            | 50.0            |
| 21-Mar-20 | 5:44  | 61.6            | 64.6                                       | 68.9            | 50.1            |
| 21-Mar-20 | 5:49  | 65.0            | 68.0                                       | 71.7            | 50.1            |
| 21-Mar-20 | 5:54  | 62.7            | 65.7                                       | 69.7            | 49.6            |
| 21-Mar-20 | 5:59  | 61.2            | 64.2                                       | 68.7            | 50.2            |
| 21-Mar-20 | 6:04  | 61.7            | 64.7                                       | 68.9            | 50.3            |
| 21-Mar-20 | 6:09  | 62.2            | 65.2                                       | 69.5            | 50.9            |
| 21-Mar-20 | 6:14  | 65.1            | 68.1                                       | 71.5            | 52.2            |
| 21-Mar-20 | 6:19  | 63.8            | 66.8                                       | 69.2            | 52.8            |
| 21-Mar-20 | 6:24  | 66.0            | 69.0                                       | 73.0            | 58.8            |
| 21-Mar-20 | 6:29  | 64.9            | 67.9                                       | 72.0            | 51.4            |
| 21-Mar-20 | 6:34  | 65.5            | 68.5                                       | 73.0            | 50.8            |
| 21-Mar-20 | 6:39  | 65.3            | 68.3                                       | 71.8            | 55.3            |
| 21-Mar-20 | 6:44  | 66.1            | 69.1                                       | 73.6            | 53.4            |
| 21-Mar-20 | 6:49  | 64.6            | 67.6                                       | 71.7            | 56.7            |
| 21-Mar-20 | 6:54  | 66.9            | 69.9                                       | 74.3            | 55.6            |
| 21-Mar-20 | 6:59  | 65.1            | 68.1                                       | 72.4            | 56.7            |
| 21-Mar-20 | 23:04 | 61.0            | 64.0                                       | 68.4            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 23:09 | 61.3            | 64.3                                       | 66.4            | 51.5            |
| 21-Mar-20 | 23:14 | 61.7            | 64.7                                       | 65.5            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 23:19 | 59.1            | 62.1                                       | 66.5            | 51.4            |
| 21-Mar-20 | 23:24 | 60.2            | 63.2                                       | 67.1            | 51.3            |
| 21-Mar-20 | 23:29 | 59.0            | 62.0                                       | 66.7            | 52.0            |
| 21-Mar-20 | 23:34 | 65.7            | 68.7                                       | 73.2            | 54.2            |
| 21-Mar-20 | 23:39 | 55.6            | 58.6                                       | 61.4            | 51.7            |
| 21-Mar-20 | 23:44 | 55.9            | 58.9                                       | 61.2            | 51.4            |
| 21-Mar-20 | 23:49 | 60.0            | 63.0                                       | 65.9            | 52.4            |
| 21-Mar-20 | 23:54 | 64.3            | 67.3                                       | 71.4            | 52.8            |
| 21-Mar-20 | 23:59 | 57.4            | 60.4                                       | 63.8            | 51.3            |
|           |       | Mean            | 63.8                                       | 67.7            | 52.4            |
|           |       | Maximum         | 69.9                                       | 74.3            | 58.8            |
|           |       | Minimum         | 54.8                                       | 55.2            | 49.4            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 0:04 | 57.4            | 60.4                                       | 65.5            | 51.4            |
| 22-Mar-20 | 0:09 | 57.6            | 60.6                                       | 64.7            | 51.7            |
| 22-Mar-20 | 0:14 | 57.5            | 60.5                                       | 62.8            | 51.3            |
| 22-Mar-20 | 0:19 | 58.3            | 61.3                                       | 63.3            | 51.2            |
| 22-Mar-20 | 0:24 | 58.7            | 61.7                                       | 65.0            | 51.4            |
| 22-Mar-20 | 0:29 | 55.1            | 58.1                                       | 61.2            | 51.3            |
| 22-Mar-20 | 0:34 | 59.7            | 62.7                                       | 66.2            | 52.2            |
| 22-Mar-20 | 0:39 | 55.3            | 58.3                                       | 60.9            | 51.1            |
| 22-Mar-20 | 0:44 | 56.0            | 59.0                                       | 63.3            | 51.0            |
| 22-Mar-20 | 0:49 | 57.6            | 60.6                                       | 63.4            | 51.4            |
| 22-Mar-20 | 0:54 | 55.0            | 58.0                                       | 59.8            | 51.0            |
| 22-Mar-20 | 0:59 | 59.2            | 62.2                                       | 62.1            | 50.8            |
| 22-Mar-20 | 1:04 | 56.0            | 59.0                                       | 62.9            | 51.2            |
| 22-Mar-20 | 1:09 | 58.2            | 61.2                                       | 65.0            | 52.1            |
| 22-Mar-20 | 1:14 | 57.9            | 60.9                                       | 61.8            | 52.2            |
| 22-Mar-20 | 1:19 | 56.9            | 59.9                                       | 63.3            | 51.8            |
| 22-Mar-20 | 1:24 | 57.0            | 60.0                                       | 63.4            | 51.1            |
| 22-Mar-20 | 1:29 | 55.2            | 58.2                                       | 61.4            | 51.0            |
| 22-Mar-20 | 1:34 | 57.2            | 60.2                                       | 63.8            | 51.0            |
| 22-Mar-20 | 1:39 | 58.2            | 61.2                                       | 58.7            | 49.9            |
| 22-Mar-20 | 1:44 | 57.5            | 60.5                                       | 64.0            | 50.7            |
| 22-Mar-20 | 1:49 | 57.3            | 60.3                                       | 62.3            | 51.1            |
| 22-Mar-20 | 1:54 | 53.7            | 56.7                                       | 58.3            | 51.3            |
| 22-Mar-20 | 1:59 | 57.3            | 60.3                                       | 62.4            | 50.5            |
| 22-Mar-20 | 2:04 | 54.7            | 57.7                                       | 61.5            | 50.3            |
| 22-Mar-20 | 2:09 | 54.2            | 57.2                                       | 57.4            | 50.7            |
| 22-Mar-20 | 2:14 | 55.4            | 58.4                                       | 59.4            | 51.2            |
| 22-Mar-20 | 2:19 | 58.1            | 61.1                                       | 62.3            | 50.2            |
| 22-Mar-20 | 2:24 | 55.5            | 58.5                                       | 58.2            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 2:29 | 52.7            | 55.7                                       | 55.5            | 50.1            |
| 22-Mar-20 | 2:34 | 55.6            | 58.6                                       | 60.2            | 50.3            |
| 22-Mar-20 | 2:39 | 56.8            | 59.8                                       | 63.6            | 51.2            |
| 22-Mar-20 | 2:44 | 59.3            | 62.3                                       | 61.6            | 50.5            |
| 22-Mar-20 | 2:49 | 56.2            | 59.2                                       | 61.6            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 2:54 | 54.4            | 57.4                                       | 54.3            | 49.6            |
| 22-Mar-20 | 2:59 | 58.0            | 61.0                                       | 58.9            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 3:04 | 58.5            | 61.5                                       | 61.4            | 50.1            |
| 22-Mar-20 | 3:09 | 57.4            | 60.4                                       | 62.1            | 50.1            |
| 22-Mar-20 | 3:14 | 56.0            | 59.0                                       | 61.4            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 3:19 | 57.4            | 60.4                                       | 62.4            | 50.6            |
| 22-Mar-20 | 3:24 | 54.0            | 57.0                                       | 60.7            | 50.4            |
| 22-Mar-20 | 3:29 | 50.6            | 53.6                                       | 53.0            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 3:34 | 54.7            | 57.7                                       | 61.0            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 3:39 | 56.4            | 59.4                                       | 62.5            | 49.7            |
| 22-Mar-20 | 3:44 | 50.2            | 53.2                                       | 53.1            | 49.7            |
| 22-Mar-20 | 3:49 | 53.6            | 56.6                                       | 57.4            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 3:54 | 52.1            | 55.1                                       | 56.6            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 3:59 | 51.7            | 54.7                                       | 54.2            | 50.1            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 22-Mar-20 | 4:04  | 54.3            | 57.3                                       | 59.9            | 50.1            |
| 22-Mar-20 | 4:09  | 55.5            | 58.5                                       | 57.5            | 50.3            |
| 22-Mar-20 | 4:14  | 53.8            | 56.8                                       | 57.6            | 50.2            |
| 22-Mar-20 | 4:19  | 57.9            | 60.9                                       | 63.4            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 4:24  | 52.9            | 55.9                                       | 56.8            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 4:29  | 54.9            | 57.9                                       | 61.7            | 50.3            |
| 22-Mar-20 | 4:34  | 54.3            | 57.3                                       | 57.8            | 50.1            |
| 22-Mar-20 | 4:39  | 54.5            | 57.5                                       | 55.7            | 49.8            |
| 22-Mar-20 | 4:44  | 50.7            | 53.7                                       | 53.9            | 50.0            |
| 22-Mar-20 | 4:49  | 53.2            | 56.2                                       | 60.2            | 50.2            |
| 22-Mar-20 | 4:54  | 56.2            | 59.2                                       | 61.6            | 50.3            |
| 22-Mar-20 | 4:59  | 57.8            | 60.8                                       | 63.7            | 50.9            |
| 22-Mar-20 | 5:04  | 54.1            | 57.1                                       | 57.4            | 50.4            |
| 22-Mar-20 | 5:09  | 57.7            | 60.7                                       | 62.6            | 50.5            |
| 22-Mar-20 | 5:14  | 58.5            | 61.5                                       | 62.3            | 50.4            |
| 22-Mar-20 | 5:19  | 56.3            | 59.3                                       | 63.5            | 50.5            |
| 22-Mar-20 | 5:24  | 55.1            | 58.1                                       | 61.3            | 50.8            |
| 22-Mar-20 | 5:29  | 56.8            | 59.8                                       | 63.5            | 50.4            |
| 22-Mar-20 | 5:34  | 58.4            | 61.4                                       | 65.1            | 51.2            |
| 22-Mar-20 | 5:39  | 55.1            | 58.1                                       | 61.8            | 50.8            |
| 22-Mar-20 | 5:44  | 54.3            | 57.3                                       | 58.4            | 50.6            |
| 22-Mar-20 | 5:49  | 56.4            | 59.4                                       | 60.7            | 51.1            |
| 22-Mar-20 | 5:54  | 61.2            | 64.2                                       | 67.4            | 52.4            |
| 22-Mar-20 | 5:59  | 59.2            | 62.2                                       | 65.6            | 53.0            |
| 22-Mar-20 | 6:04  | 60.9            | 63.9                                       | 66.2            | 52.4            |
| 22-Mar-20 | 6:09  | 60.5            | 63.5                                       | 67.3            | 52.9            |
| 22-Mar-20 | 6:14  | 59.4            | 62.4                                       | 66.2            | 52.4            |
| 22-Mar-20 | 6:19  | 58.6            | 61.6                                       | 65.8            | 52.0            |
| 22-Mar-20 | 6:24  | 59.2            | 62.2                                       | 64.6            | 52.9            |
| 22-Mar-20 | 6:29  | 60.9            | 63.9                                       | 67.2            | 58.4            |
| 22-Mar-20 | 6:34  | 61.4            | 64.4                                       | 68.3            | 53.1            |
| 22-Mar-20 | 6:39  | 61.2            | 64.2                                       | 67.6            | 54.0            |
| 22-Mar-20 | 6:44  | 61.7            | 64.7                                       | 68.9            | 55.4            |
| 22-Mar-20 | 6:49  | 60.7            | 63.7                                       | 67.8            | 51.9            |
| 22-Mar-20 | 6:54  | 61.1            | 64.1                                       | 68.3            | 52.5            |
| 22-Mar-20 | 6:59  | 59.0            | 62.0                                       | 66.3            | 51.8            |
| 22-Mar-20 | 23:04 | 58.0            | 61.0                                       | 65.6            | 52.2            |
| 22-Mar-20 | 23:09 | 58.9            | 61.9                                       | 65.1            | 52.9            |
| 22-Mar-20 | 23:14 | 57.7            | 60.7                                       | 64.5            | 53.5            |
| 22-Mar-20 | 23:19 | 57.0            | 60.0                                       | 63.7            | 52.1            |
| 22-Mar-20 | 23:24 | 61.2            | 64.2                                       | 63.8            | 52.1            |
| 22-Mar-20 | 23:29 | 58.1            | 61.1                                       | 64.9            | 53.8            |
| 22-Mar-20 | 23:34 | 56.1            | 59.1                                       | 62.6            | 52.5            |
| 22-Mar-20 | 23:39 | 56.7            | 59.7                                       | 63.9            | 52.0            |
| 22-Mar-20 | 23:44 | 56.3            | 59.3                                       | 64.0            | 51.0            |
| 22-Mar-20 | 23:49 | 63.7            | 66.7                                       | 66.8            | 51.1            |
| 22-Mar-20 | 23:54 | 57.6            | 60.6                                       | 63.0            | 51.1            |
| 22-Mar-20 | 23:59 | 59.0            | 62.0                                       | 66.6            | 52.2            |
|           |       | Mean            | 60.6                                       | 63.4            | 51.5            |
|           |       | Maximum         | 66.7                                       | 68.9            | 58.4            |
|           |       | Minimum         | 53.2                                       | 53.0            | 49.6            |

| Date      | Time | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |      | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 23-Mar-20 | 0:04 | 55.6            | 58.6                                       | 62.3            | 51.9            |
| 23-Mar-20 | 0:09 | 59.2            | 62.2                                       | 66.4            | 50.9            |
| 23-Mar-20 | 0:14 | 53.6            | 56.6                                       | 59.7            | 50.4            |
| 23-Mar-20 | 0:19 | 56.1            | 59.1                                       | 63.7            | 51.5            |
| 23-Mar-20 | 0:24 | 55.5            | 58.5                                       | 61.2            | 51.1            |
| 23-Mar-20 | 0:29 | 59.1            | 62.1                                       | 64.3            | 51.0            |
| 23-Mar-20 | 0:34 | 53.8            | 56.8                                       | 59.8            | 50.5            |
| 23-Mar-20 | 0:39 | 55.0            | 58.0                                       | 61.6            | 50.6            |
| 23-Mar-20 | 0:44 | 56.4            | 59.4                                       | 62.1            | 51.1            |
| 23-Mar-20 | 0:49 | 55.5            | 58.5                                       | 61.7            | 50.7            |
| 23-Mar-20 | 0:54 | 52.4            | 55.4                                       | 57.0            | 50.8            |
| 23-Mar-20 | 0:59 | 55.9            | 58.9                                       | 60.7            | 51.1            |
| 23-Mar-20 | 1:04 | 56.2            | 59.2                                       | 61.8            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 1:09 | 55.6            | 58.6                                       | 61.6            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 1:14 | 55.7            | 58.7                                       | 62.6            | 50.3            |
| 23-Mar-20 | 1:19 | 58.0            | 61.0                                       | 59.7            | 50.5            |
| 23-Mar-20 | 1:24 | 54.7            | 57.7                                       | 60.2            | 52.4            |
| 23-Mar-20 | 1:29 | 54.4            | 57.4                                       | 60.3            | 51.3            |
| 23-Mar-20 | 1:34 | 51.5            | 54.5                                       | 55.8            | 51.2            |
| 23-Mar-20 | 1:39 | 52.3            | 55.3                                       | 56.8            | 51.2            |
| 23-Mar-20 | 1:44 | 54.1            | 57.1                                       | 59.0            | 50.5            |
| 23-Mar-20 | 1:49 | 55.8            | 58.8                                       | 63.5            | 50.5            |
| 23-Mar-20 | 1:54 | 55.1            | 58.1                                       | 60.4            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 1:59 | 55.0            | 58.0                                       | 61.7            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 2:04 | 56.1            | 59.1                                       | 55.9            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 2:09 | 51.5            | 54.5                                       | 54.1            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 2:14 | 55.4            | 58.4                                       | 59.7            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 2:19 | 51.0            | 54.0                                       | 52.3            | 49.5            |
| 23-Mar-20 | 2:24 | 56.1            | 59.1                                       | 59.6            | 49.7            |
| 23-Mar-20 | 2:29 | 55.7            | 58.7                                       | 55.7            | 50.3            |
| 23-Mar-20 | 2:34 | 53.2            | 56.2                                       | 56.6            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 2:39 | 51.8            | 54.8                                       | 54.7            | 49.5            |
| 23-Mar-20 | 2:44 | 49.6            | 52.6                                       | 52.4            | 49.5            |
| 23-Mar-20 | 2:49 | 54.2            | 57.2                                       | 57.0            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 2:54 | 54.3            | 57.3                                       | 57.9            | 49.6            |
| 23-Mar-20 | 2:59 | 50.2            | 53.2                                       | 52.0            | 49.2            |
| 23-Mar-20 | 3:04 | 56.0            | 59.0                                       | 57.0            | 49.2            |
| 23-Mar-20 | 3:09 | 54.1            | 57.1                                       | 57.0            | 49.5            |
| 23-Mar-20 | 3:14 | 52.6            | 55.6                                       | 55.8            | 49.5            |
| 23-Mar-20 | 3:19 | 49.3            | 52.3                                       | 53.5            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 3:24 | 57.3            | 60.3                                       | 62.2            | 50.8            |
| 23-Mar-20 | 3:29 | 55.7            | 58.7                                       | 56.0            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 3:34 | 51.8            | 54.8                                       | 55.1            | 49.5            |
| 23-Mar-20 | 3:39 | 56.6            | 59.6                                       | 63.9            | 50.3            |
| 23-Mar-20 | 3:44 | 53.6            | 56.6                                       | 57.7            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 3:49 | 53.1            | 56.1                                       | 56.8            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 3:54 | 52.0            | 55.0                                       | 56.2            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 3:59 | 54.2            | 57.2                                       | 59.0            | 50.4            |

| Date      | Time  | dB(A)           |  |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|           |       | L <sub>eq</sub> | L <sub>eq</sub> with free field correction | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
| 23-Mar-20 | 4:04  | 52.1            | 55.1                                       | 55.1            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 4:09  | 52.8            | 55.8                                       | 55.5            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 4:14  | 59.1            | 62.1                                       | 64.4            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 4:19  | 55.3            | 58.3                                       | 56.8            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 4:24  | 56.5            | 59.5                                       | 62.2            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 4:29  | 51.5            | 54.5                                       | 53.6            | 50.2            |
| 23-Mar-20 | 4:34  | 51.6            | 54.6                                       | 55.2            | 51.0            |
| 23-Mar-20 | 4:39  | 53.6            | 56.6                                       | 55.2            | 50.4            |
| 23-Mar-20 | 4:44  | 54.5            | 57.5                                       | 54.8            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 4:49  | 54.3            | 57.3                                       | 57.7            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 4:54  | 52.2            | 55.2                                       | 52.1            | 49.3            |
| 23-Mar-20 | 4:59  | 50.6            | 53.6                                       | 51.3            | 49.2            |
| 23-Mar-20 | 5:04  | 55.9            | 58.9                                       | 61.5            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 5:09  | 55.8            | 58.8                                       | 59.9            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 5:14  | 54.6            | 57.6                                       | 59.2            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 5:19  | 56.9            | 59.9                                       | 61.7            | 50.0            |
| 23-Mar-20 | 5:24  | 57.2            | 60.2                                       | 62.6            | 49.3            |
| 23-Mar-20 | 5:29  | 58.8            | 61.8                                       | 66.5            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 5:34  | 57.6            | 60.6                                       | 65.0            | 50.5            |
| 23-Mar-20 | 5:39  | 59.2            | 62.2                                       | 64.6            | 51.2            |
| 23-Mar-20 | 5:44  | 64.1            | 67.1                                       | 70.8            | 51.8            |
| 23-Mar-20 | 5:49  | 61.3            | 64.3                                       | 68.3            | 51.0            |
| 23-Mar-20 | 5:54  | 59.6            | 62.6                                       | 65.4            | 52.9            |
| 23-Mar-20 | 5:59  | 61.3            | 64.3                                       | 67.9            | 54.7            |
| 23-Mar-20 | 6:04  | 60.1            | 63.1                                       | 66.4            | 54.1            |
| 23-Mar-20 | 6:09  | 62.1            | 65.1                                       | 68.4            | 55.0            |
| 23-Mar-20 | 6:14  | 65.8            | 68.8                                       | 71.4            | 54.0            |
| 23-Mar-20 | 6:19  | 62.9            | 65.9                                       | 70.6            | 54.7            |
| 23-Mar-20 | 6:24  | 62.2            | 65.2                                       | 69.1            | 52.7            |
| 23-Mar-20 | 6:29  | 63.9            | 66.9                                       | 71.0            | 59.4            |
| 23-Mar-20 | 6:34  | 66.1            | 69.1                                       | 73.7            | 59.7            |
| 23-Mar-20 | 6:39  | 66.7            | 69.7                                       | 74.1            | 58.6            |
| 23-Mar-20 | 6:44  | 66.3            | 69.3                                       | 73.4            | 54.8            |
| 23-Mar-20 | 6:49  | 67.3            | 70.3                                       | 74.6            | 54.6            |
| 23-Mar-20 | 6:54  | 65.3            | 68.3                                       | 72.8            | 56.4            |
| 23-Mar-20 | 6:59  | 65.2            | 68.2                                       | 71.9            | 57.3            |
| 23-Mar-20 | 23:04 | 59.5            | 62.5                                       | 64.9            | 52.2            |
| 23-Mar-20 | 23:09 | 60.4            | 63.4                                       | 65.1            | 52.6            |
| 23-Mar-20 | 23:14 | 62.6            | 65.6                                       | 68.2            | 49.1            |
| 23-Mar-20 | 23:19 | 56.5            | 59.5                                       | 64.2            | 47.7            |
| 23-Mar-20 | 23:24 | 58.9            | 61.9                                       | 66.3            | 48.3            |
| 23-Mar-20 | 23:29 | 58.9            | 61.9                                       | 65.6            | 50.6            |
| 23-Mar-20 | 23:34 | 56.7            | 59.7                                       | 62.9            | 49.9            |
| 23-Mar-20 | 23:39 | 58.8            | 61.8                                       | 65.3            | 50.3            |
| 23-Mar-20 | 23:44 | 58.6            | 61.6                                       | 65.8            | 50.1            |
| 23-Mar-20 | 23:49 | 59.3            | 62.3                                       | 65.0            | 49.8            |
| 23-Mar-20 | 23:54 | 56.5            | 59.5                                       | 62.0            | 48.5            |
| 23-Mar-20 | 23:59 | 57.9            | 60.9                                       | 63.3            | 48.9            |
|           |       | Mean            | 62.0                                       | 65.4            | 51.9            |
|           |       | Maximum         | 70.3                                       | 74.6            | 59.7            |
|           |       | Minimum         | 52.3                                       | 51.3            | 47.7            |

**Summary of Night Time Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village**

|         | L <sub>eq</sub> | L <sub>10</sub> | L <sub>90</sub> |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mean    | 63.6            | 66.1            | 58.6            |
| Maximum | 72.9            | 74.8            | 67.3            |
| Minimum | 52.3            | 51.3            | 44.6            |

---


---

**APPENDIX B5**  
**GRAPHICAL PRESENTATION OF**  
**BASELINE NOISE LEVELS**

---

---

### Noise Level at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village



Title

Kai Tak Development – Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron

Date

Mar-20

Project No.

MA20003


Graphical Presentation of Baseline Noise Levels at Location CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village

Appendix

B5

**CINOTECH**

### Noise Level at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village



Title

Kai Tak Development – Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron

Date

Mar-20

Project No.

MA20003

Graphical Presentation of Baseline Noise Levels at Location CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

Appendix

B5

**CINOTECH**

---

---

**APPENDIX C**  
**WEATHER CONDITIONS AND WIND**  
**DATA DURING BASELINE MONITORING**  
**PERIOD**

---

---

**Appendix C - Weather Conditions During Baseline Monitoring Period**  
 (From 10/3/2020 to 23/3/2020)

| Date | Weather Condition | Mean Air Temperature (°C) | Mean Relative Humidity (%) | Precipitation (mm) |
|------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 10   | Fine              | 23.4                      | 67                         | Trace              |
| 11   | Fine              | 19.2                      | 72                         | Trace              |
| 12   | Cloudy            | 19.2                      | 89                         | Trace              |
| 13   | Cloudy            | 21.4                      | 91                         | 0.0                |
| 14   | Fine              | 21.6                      | 78                         | 0.4                |
| 15   | Fine              | 20.2                      | 70                         | 0.0                |
| 16   | Fine              | 20.3                      | 75                         | 0.0                |
| 17   | Fine              | 20.3                      | 79                         | 0.0                |
| 18   | Cloudy            | 20.5                      | 86                         | 10.7               |
| 19   | Cloudy            | 21.1                      | 88                         | 0.8                |
| 20   | Fine              | 21.2                      | 87                         | 0.4                |
| 21   | Sunny             | 21.2                      | 94                         | 0.2                |
| 22   | Sunny             | 24.2                      | 84                         | 0.0                |
| 23   | Sunny             | 24.6                      | 81                         | 0.0                |

\* The nearest monitoring stations with available meteorological data should be adopted as the weather data for all air and noise monitoring. The above information was extracted from the Daily Extract of Meteorological Observations of the Hong Kong Observatory Manned Weather Station, which is the nearest station with available data for this baseline monitoring.

\*\* Trace = rainfall less than 0.05 mm.

\*\*\* The level of precipitation indicate the total amount of rainfall for each date (24 hours) for the entire Hong Kong area.

## Appendix C - Wind Data

| Date      | Time  | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|-----------|-------|------------------|--------------------|
| 9-Mar-20  | 0:00  | 0.4              | NNW                |
| 9-Mar-20  | 1:00  | 0.4              | ESE                |
| 9-Mar-20  | 2:00  | 0.9              | ESE                |
| 9-Mar-20  | 3:00  | 0.4              | ESE                |
| 9-Mar-20  | 4:00  | 0.4              | ESE                |
| 9-Mar-20  | 5:00  | 0.0              | WNW                |
| 9-Mar-20  | 6:00  | 1.3              | ENE                |
| 9-Mar-20  | 7:00  | 0.9              | WNW                |
| 9-Mar-20  | 8:00  | 1.3              | E                  |
| 9-Mar-20  | 9:00  | 1.8              | ENE                |
| 9-Mar-20  | 10:00 | 1.3              | N                  |
| 9-Mar-20  | 11:00 | 0.9              | NW                 |
| 9-Mar-20  | 12:00 | 0.4              | NNW                |
| 9-Mar-20  | 13:00 | 0.9              | N                  |
| 9-Mar-20  | 14:00 | 0.9              | N                  |
| 9-Mar-20  | 15:00 | 0.9              | N                  |
| 9-Mar-20  | 16:00 | 0.4              | N                  |
| 9-Mar-20  | 17:00 | 0.9              | ENE                |
| 9-Mar-20  | 18:00 | 0.9              | E                  |
| 9-Mar-20  | 19:00 | 0.9              | ESE                |
| 9-Mar-20  | 20:00 | 0.4              | W                  |
| 9-Mar-20  | 21:00 | 0.9              | ENE                |
| 9-Mar-20  | 22:00 | 0.9              | N                  |
| 9-Mar-20  | 23:00 | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 0:00  | 0.4              | NNW                |
| 10-Mar-20 | 1:00  | 0.0              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 2:00  | 0.4              | N                  |
| 10-Mar-20 | 3:00  | 0.4              | NNE                |
| 10-Mar-20 | 4:00  | 0.0              | NNE                |
| 10-Mar-20 | 5:00  | 0.0              | NNE                |
| 10-Mar-20 | 6:00  | 0.0              | N                  |
| 10-Mar-20 | 7:00  | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 8:00  | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 9:00  | 0.0              | NNW                |
| 10-Mar-20 | 10:00 | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 11:00 | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 12:00 | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 13:00 | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 14:00 | 0.4              | WSW                |
| 10-Mar-20 | 15:00 | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 16:00 | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 17:00 | 0.4              | NNW                |
| 10-Mar-20 | 18:00 | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 19:00 | 0.4              | NNW                |
| 10-Mar-20 | 20:00 | 0.0              | NNW                |

## Appendix C - Wind Data

| Date      | Time  | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|-----------|-------|------------------|--------------------|
| 10-Mar-20 | 21:00 | 0.4              | NW                 |
| 10-Mar-20 | 22:00 | 0.4              | NNW                |
| 10-Mar-20 | 23:00 | 0.9              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 0:00  | 0.4              | NNW                |
| 11-Mar-20 | 1:00  | 0.4              | NNW                |
| 11-Mar-20 | 2:00  | 0.9              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 3:00  | 0.9              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 4:00  | 0.9              | NNW                |
| 11-Mar-20 | 5:00  | 0.9              | NNW                |
| 11-Mar-20 | 6:00  | 0.9              | NNW                |
| 11-Mar-20 | 7:00  | 1.8              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 8:00  | 0.9              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 9:00  | 2.7              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 10:00 | 2.2              | NNW                |
| 11-Mar-20 | 11:00 | 1.3              | NNW                |
| 11-Mar-20 | 12:00 | 0.4              | NNW                |
| 11-Mar-20 | 13:00 | 0.4              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 14:00 | 0.4              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 15:00 | 0.4              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 16:00 | 1.8              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 17:00 | 3.1              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 18:00 | 3.1              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 19:00 | 2.2              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 20:00 | 1.8              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 21:00 | 1.3              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 22:00 | 1.8              | NW                 |
| 11-Mar-20 | 23:00 | 1.8              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 0:00  | 2.7              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 1:00  | 2.2              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 2:00  | 1.8              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 3:00  | 1.3              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 4:00  | 0.9              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 5:00  | 0.4              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 6:00  | 0.4              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 7:00  | 0.4              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 8:00  | 0.4              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 9:00  | 0.4              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 10:00 | 0.9              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 11:00 | 0.9              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 12:00 | 0.9              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 13:00 | 0.9              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 14:00 | 1.3              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 15:00 | 0.9              | NNW                |
| 12-Mar-20 | 16:00 | 1.8              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 17:00 | 1.8              | NW                 |

## Appendix C - Wind Data

| Date      | Time  | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|-----------|-------|------------------|--------------------|
| 12-Mar-20 | 18:00 | 1.3              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 19:00 | 1.3              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 20:00 | 1.3              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 21:00 | 0.4              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 22:00 | 0.4              | NW                 |
| 12-Mar-20 | 23:00 | 0.9              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 0:00  | 0.4              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 1:00  | 0.0              | N                  |
| 13-Mar-20 | 2:00  | 0.0              | N                  |
| 13-Mar-20 | 3:00  | 0.0              | N                  |
| 13-Mar-20 | 4:00  | 0.0              | NNE                |
| 13-Mar-20 | 5:00  | 0.4              | NNW                |
| 13-Mar-20 | 6:00  | 0.9              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 7:00  | 0.4              | NNE                |
| 13-Mar-20 | 8:00  | 0.4              | NNE                |
| 13-Mar-20 | 9:00  | 0.9              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 10:00 | 0.9              | N                  |
| 13-Mar-20 | 11:00 | 0.4              | NNE                |
| 13-Mar-20 | 12:00 | 0.4              | N                  |
| 13-Mar-20 | 13:00 | 0.9              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 14:00 | 1.3              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 15:00 | 4.0              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 16:00 | 3.6              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 17:00 | 3.6              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 18:00 | 4.5              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 19:00 | 1.8              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 20:00 | 0.4              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 21:00 | 0.4              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 22:00 | 0.0              | NW                 |
| 13-Mar-20 | 23:00 | 0.0              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 0:00  | 0.4              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 1:00  | 0.0              | SE                 |
| 14-Mar-20 | 2:00  | 0.0              | SE                 |
| 14-Mar-20 | 3:00  | 0.0              | W                  |
| 14-Mar-20 | 4:00  | 0.0              | NNW                |
| 14-Mar-20 | 5:00  | 0.0              | N                  |
| 14-Mar-20 | 6:00  | 0.0              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 7:00  | 0.0              | NNE                |
| 14-Mar-20 | 8:00  | 0.0              | N                  |
| 14-Mar-20 | 9:00  | 0.0              | N                  |
| 14-Mar-20 | 10:00 | 0.0              | NE                 |
| 14-Mar-20 | 11:00 | 0.0              | NNW                |
| 14-Mar-20 | 12:00 | 0.4              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 13:00 | 3.1              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 14:00 | 3.1              | NNW                |

## Appendix C - Wind Data

| Date      | Time  | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|-----------|-------|------------------|--------------------|
| 14-Mar-20 | 15:00 | 1.8              | NNW                |
| 14-Mar-20 | 16:00 | 0.9              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 17:00 | 0.4              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 18:00 | 0.4              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 19:00 | 0.4              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 20:00 | 0.4              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 21:00 | 0.0              | NW                 |
| 14-Mar-20 | 22:00 | 0.0              | WSW                |
| 14-Mar-20 | 23:00 | 0.0              | SE                 |
| 15-Mar-20 | 0:00  | 0.0              | WSW                |
| 15-Mar-20 | 1:00  | 0.0              | WSW                |
| 15-Mar-20 | 2:00  | 0.0              | NW                 |
| 15-Mar-20 | 3:00  | 0.0              | NW                 |
| 15-Mar-20 | 4:00  | 0.0              | NW                 |
| 15-Mar-20 | 5:00  | 0.0              | WNW                |
| 15-Mar-20 | 6:00  | 0.0              | NW                 |
| 15-Mar-20 | 7:00  | 0.0              | NNW                |
| 15-Mar-20 | 8:00  | 0.0              | NNW                |
| 15-Mar-20 | 9:00  | 0.0              | W                  |
| 15-Mar-20 | 10:00 | 0.4              | W                  |
| 15-Mar-20 | 11:00 | 0.4              | W                  |
| 15-Mar-20 | 12:00 | 0.9              | NNW                |
| 15-Mar-20 | 13:00 | 1.8              | NW                 |
| 15-Mar-20 | 14:00 | 1.8              | NW                 |
| 15-Mar-20 | 15:00 | 1.3              | NNW                |
| 15-Mar-20 | 16:00 | 0.9              | NNW                |
| 15-Mar-20 | 17:00 | 0.9              | NNW                |
| 15-Mar-20 | 18:00 | 1.3              | NNW                |
| 15-Mar-20 | 19:00 | 1.8              | NNW                |
| 15-Mar-20 | 20:00 | 0.9              | WNW                |
| 15-Mar-20 | 21:00 | 0.9              | NNW                |
| 15-Mar-20 | 22:00 | 1.3              | WNW                |
| 15-Mar-20 | 23:00 | 0.9              | WNW                |
| 16-Mar-20 | 0:00  | 0.9              | WNW                |
| 16-Mar-20 | 1:00  | 0.9              | WNW                |
| 16-Mar-20 | 2:00  | 0.4              | ESE                |
| 16-Mar-20 | 3:00  | 0.9              | WNW                |
| 16-Mar-20 | 4:00  | 0.9              | NW                 |
| 16-Mar-20 | 5:00  | 0.9              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 6:00  | 0.9              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 7:00  | 1.3              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 8:00  | 1.3              | WNW                |
| 16-Mar-20 | 9:00  | 1.3              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 10:00 | 1.3              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 11:00 | 1.3              | NNW                |

## Appendix C - Wind Data

| Date      | Time  | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|-----------|-------|------------------|--------------------|
| 16-Mar-20 | 12:00 | 1.8              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 13:00 | 1.3              | WNW                |
| 16-Mar-20 | 14:00 | 1.3              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 15:00 | 1.3              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 16:00 | 0.9              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 17:00 | 1.8              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 18:00 | 2.2              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 19:00 | 2.7              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 20:00 | 2.7              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 21:00 | 1.8              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 22:00 | 1.3              | NNW                |
| 16-Mar-20 | 23:00 | 1.3              | NNW                |
| 17-Mar-20 | 0:00  | 0.9              | NNW                |
| 17-Mar-20 | 1:00  | 0.9              | NNW                |
| 17-Mar-20 | 2:00  | 0.9              | NNW                |
| 17-Mar-20 | 3:00  | 0.4              | WNW                |
| 17-Mar-20 | 4:00  | 0.4              | E                  |
| 17-Mar-20 | 5:00  | 0.4              | N                  |
| 17-Mar-20 | 6:00  | 0.4              | ENE                |
| 17-Mar-20 | 7:00  | 0.9              | NNW                |
| 17-Mar-20 | 8:00  | 0.9              | NNW                |
| 17-Mar-20 | 9:00  | 0.9              | NNW                |
| 17-Mar-20 | 10:00 | 0.4              | N                  |
| 17-Mar-20 | 11:00 | 0.9              | NNW                |
| 17-Mar-20 | 12:00 | 0.9              | ESE                |
| 17-Mar-20 | 13:00 | 0.4              | NW                 |
| 17-Mar-20 | 14:00 | 0.9              | NW                 |
| 17-Mar-20 | 15:00 | 0.4              | NE                 |
| 17-Mar-20 | 16:00 | 0.9              | NW                 |
| 17-Mar-20 | 17:00 | 0.4              | NW                 |
| 17-Mar-20 | 18:00 | 0.9              | NE                 |
| 17-Mar-20 | 19:00 | 1.3              | NW                 |
| 17-Mar-20 | 20:00 | 1.3              | NW                 |
| 17-Mar-20 | 21:00 | 1.8              | NW                 |
| 17-Mar-20 | 22:00 | 1.8              | NW                 |
| 17-Mar-20 | 23:00 | 2.2              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 0:00  | 1.3              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 1:00  | 2.7              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 2:00  | 2.2              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 3:00  | 2.2              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 4:00  | 1.3              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 5:00  | 0.9              | ENE                |
| 18-Mar-20 | 6:00  | 1.8              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 7:00  | 1.8              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 8:00  | 1.3              | NW                 |

## Appendix C - Wind Data

| Date      | Time  | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|-----------|-------|------------------|--------------------|
| 18-Mar-20 | 9:00  | 1.3              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 10:00 | 1.8              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 11:00 | 1.3              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 12:00 | 0.9              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 13:00 | 0.4              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 14:00 | 0.4              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 15:00 | 0.9              | N                  |
| 18-Mar-20 | 16:00 | 0.0              | NNW                |
| 18-Mar-20 | 17:00 | 0.4              | NNW                |
| 18-Mar-20 | 18:00 | 0.9              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 19:00 | 0.4              | NNW                |
| 18-Mar-20 | 20:00 | 0.9              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 21:00 | 0.9              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 22:00 | 0.9              | NW                 |
| 18-Mar-20 | 23:00 | 1.3              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 0:00  | 2.2              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 1:00  | 2.7              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 2:00  | 1.3              | NNE                |
| 19-Mar-20 | 3:00  | 1.3              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 4:00  | 1.8              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 5:00  | 1.3              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 6:00  | 1.3              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 7:00  | 0.9              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 8:00  | 0.9              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 9:00  | 0.4              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 10:00 | 0.0              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 11:00 | 0.4              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 12:00 | 0.0              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 13:00 | 0.4              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 14:00 | 0.4              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 15:00 | 0.4              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 16:00 | 0.4              | NW                 |
| 19-Mar-20 | 17:00 | 1.3              | NNW                |
| 19-Mar-20 | 18:00 | 1.3              | NNW                |
| 19-Mar-20 | 19:00 | 1.8              | NNW                |
| 19-Mar-20 | 20:00 | 2.2              | NNW                |
| 19-Mar-20 | 21:00 | 1.8              | NNW                |
| 19-Mar-20 | 22:00 | 1.8              | NNW                |
| 19-Mar-20 | 23:00 | 1.3              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 0:00  | 0.9              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 1:00  | 1.3              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 2:00  | 1.3              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 3:00  | 1.3              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 4:00  | 1.8              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 5:00  | 2.2              | NNW                |

## Appendix C - Wind Data

| Date      | Time  | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|-----------|-------|------------------|--------------------|
| 20-Mar-20 | 6:00  | 0.9              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 7:00  | 1.8              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 8:00  | 1.8              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 9:00  | 1.3              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 10:00 | 0.9              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 11:00 | 0.0              | NW                 |
| 20-Mar-20 | 12:00 | 0.9              | NW                 |
| 20-Mar-20 | 13:00 | 0.9              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 14:00 | 0.9              | NE                 |
| 20-Mar-20 | 15:00 | 1.8              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 16:00 | 1.8              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 17:00 | 1.3              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 18:00 | 1.8              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 19:00 | 1.3              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 20:00 | 2.2              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 21:00 | 1.3              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 22:00 | 0.9              | NNW                |
| 20-Mar-20 | 23:00 | 0.4              | ENE                |
| 21-Mar-20 | 0:00  | 0.4              | NE                 |
| 21-Mar-20 | 1:00  | 0.4              | NE                 |
| 21-Mar-20 | 2:00  | 0.0              | NNE                |
| 21-Mar-20 | 3:00  | 0.4              | NNE                |
| 21-Mar-20 | 4:00  | 0.4              | NNE                |
| 21-Mar-20 | 5:00  | 0.4              | NNE                |
| 21-Mar-20 | 6:00  | 0.0              | NE                 |
| 21-Mar-20 | 7:00  | 0.0              | N                  |
| 21-Mar-20 | 8:00  | 0.4              | NE                 |
| 21-Mar-20 | 9:00  | 0.0              | NE                 |
| 21-Mar-20 | 10:00 | 0.9              | N                  |
| 21-Mar-20 | 11:00 | 0.4              | N                  |
| 21-Mar-20 | 12:00 | 0.9              | NNW                |
| 21-Mar-20 | 13:00 | 1.3              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 14:00 | 1.3              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 15:00 | 1.8              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 16:00 | 1.3              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 17:00 | 2.7              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 18:00 | 1.3              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 19:00 | 1.8              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 20:00 | 1.8              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 21:00 | 0.4              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 22:00 | 0.9              | SE                 |
| 21-Mar-20 | 23:00 | 0.4              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 0:00  | 0.0              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 1:00  | 0.0              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 2:00  | 0.0              | SE                 |

## Appendix C - Wind Data

| Date      | Time  | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
|-----------|-------|------------------|--------------------|
| 22-Mar-20 | 3:00  | 0.4              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 4:00  | 0.0              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 5:00  | 0.0              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 6:00  | 0.0              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 7:00  | 0.0              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 8:00  | 0.0              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 9:00  | 0.0              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 10:00 | 0.9              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 11:00 | 1.3              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 12:00 | 0.9              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 13:00 | 1.3              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 14:00 | 1.8              | SE                 |
| 22-Mar-20 | 15:00 | 0.9              | NNW                |
| 22-Mar-20 | 16:00 | 1.3              | NNW                |
| 22-Mar-20 | 17:00 | 1.3              | WNW                |
| 22-Mar-20 | 18:00 | 1.3              | NNW                |
| 22-Mar-20 | 19:00 | 1.3              | NNW                |
| 22-Mar-20 | 20:00 | 1.3              | NNW                |
| 22-Mar-20 | 21:00 | 1.8              | NNW                |
| 22-Mar-20 | 22:00 | 1.3              | WNW                |
| 22-Mar-20 | 23:00 | 1.3              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 0:00  | 1.3              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 1:00  | 1.3              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 2:00  | 0.4              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 3:00  | 0.4              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 4:00  | 0.4              | WNW                |
| 23-Mar-20 | 5:00  | 0.0              | SE                 |
| 23-Mar-20 | 6:00  | 0.4              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 7:00  | 0.9              | NW                 |
| 23-Mar-20 | 8:00  | 0.0              | NW                 |
| 23-Mar-20 | 9:00  | 0.4              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 10:00 | 0.9              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 11:00 | 1.8              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 12:00 | 1.3              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 13:00 | 2.2              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 14:00 | 2.7              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 15:00 | 2.7              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 16:00 | 1.3              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 17:00 | 1.8              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 18:00 | 1.3              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 19:00 | 0.9              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 20:00 | 0.4              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 21:00 | 0.4              | N                  |
| 23-Mar-20 | 22:00 | 0.9              | NNW                |
| 23-Mar-20 | 23:00 | 0.9              | NNW                |

---

---

**APPENDIX D**  
**BASELINE ENVIRONMENTAL**  
**MONITORING SCHEDULE**

---

---

**Contract No. ED/2018/04**  
**Kai Tak Development - Trunk Road T2 and Infrastructure Works at the Former South Apron**  
**Baseline Air Quality, Noise Monitoring Schedule**

| Sunday                            | Monday                            | Tuesday                           | Wednesday                         | Thursday                          | Friday                            | Saturday                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1-Mar                             | 2-Mar                             | 3-Mar                             | 4-Mar                             | 5-Mar                             | 6-Mar                             | 7-Mar                             |
|                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 8-Mar                             | 9-Mar                             | 10-Mar                            | 11-Mar                            | 12-Mar                            | 13-Mar                            | 14-Mar                            |
|                                   |                                   | 1 hr TSP ×3<br>24 hr TSP<br>Noise |
| 15-Mar                            | 16-Mar                            | 17-Mar                            | 18-Mar                            | 19-Mar                            | 20-Mar                            | 21-Mar                            |
| 1 hr TSP ×3<br>24 hr TSP<br>Noise |
| 22-Mar                            | 23-Mar                            | 24-Mar                            | 25-Mar                            | 26-Mar                            | 27-Mar                            | 28-Mar                            |
| 1 hr TSP ×3<br>24 hr TSP<br>Noise | 1 hr TSP ×3<br>24 hr TSP<br>Noise |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 29-Mar                            | 30-Mar                            | 31-Mar                            |                                   |                                   |                                   |                                   |
|                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

The schedule may be changed due to unforeseen circumstances (adverse weather, etc)

**Air Quality Monitoring Station**

CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village  
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village

**Noise Monitoring Station**

CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village  
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village